شیشے کے پیڑ

ناول

پران کشور

★ ناو :- شیٖن تہٕ وَتہٕ پوٚد (ناول)

★ مُصنف :- پران کشور

★ چھپنٕ ووری :- سنہ ۱۹۸۷ء

★ تعداد :- ۵۰۰

★ موٗل :- ژَتجیہہ روپیہ (Rs. 40/=)

• — کتابت :- محمد افضل اندرابی

• — سرورق :- جی، آر، سنتوش

• — چھاپ خانہ :- فوٹو لیتھو ورکس دہلی

● — پنڑس رفیق دوست

مرحوم بلراج ساہنی نہ ناو

گوڈکتھ

تَنہٕ گوٗوارِ یاہ وَق۔ بہٕ اوٚسُس رِیاسَتہٕ کیٚن سَرحَدَن مَنٛز روزَن والیٚن لُکَن پیٛٹھ رِیڈیو ڈاکومینٹرِیَن ہٕنٛدِ اَکہٕ زیٛٹھہِ سِلسِلہٕ خٲطرٕ مواد رِیکارڈ کران۔ اَتھ سِلسِلس مَنٛز اوٚسُس بہٕ پَنُن رِیکارڈنگ یوٗنٹ ہیٛتھ تھَنہٕ مَنڈی پیٛٹھ پَروشُہ تَران۔ مَنٛز اوس بفلیاس گَژھنُک تہٕ پروگرام۔ بفلیاس سٹرکہِ نام واتان واتان لوٚس اَسہِ دوہ تہٕ اَسہِ پیوو سٹرکہِ ہَنا دوٗرٕ اَکِس کوٚٹھس مَنٛز پڑاو تراوُن۔ دوٚیمہِ دوہ ہہ صُبحس نیٛہہ گیٚیہِ سفرس نیرنکہِ غَرضہٕ تیٚلہِ اَسی اَتھ ہٕتھ چھَلِتہٕ لیوٚن آرس نیش وٲتی اَتہٕ اوس بکرِ والیٚن ہٕنٛدی اَکی بارِ ڈیرن یارِ گینٛزرس مَنٛز پڑاو تراوُن ہیٛتو تمُت۔ ژوہ واپاری آسی کٔنٛھ گبہٕ تہٕ ژھاوجہٕ چھکراونہٕ آمتی۔ شرلیو اوس درٛمنس پیٛٹھ ڈاچھ تروومُت۔ زنانہٕ آسہٕ

گرٕ بوٚ پیٹھہٕ گرٕ ویٹھ والنس منٛز پننہٕ نٮ۪ن مردن اکھ روٚٹ
کران۔ تہٕ اکھ باگہٕ بوٚرٕت باڑہٕ بکروال اوس ہنا کھٔرٕ رس
پیٹھ ووتھ تھدِ رازٕ رٕیوٚش ہیتھ۔ اکھ ڈیرس پنٕن شہل
سایہٕ کرٕتھ۔ یہٕ گوس اٚمِس نش تہٕ بیٚیہ اٚمی ٹُنڈ طوٗن سٕے
کُن پھیشوٗر مٕے کرٕمس سلام۔ اپندٕس ہُتھس پیٹھ ووتھ ٹلیو
سنٹھہٕ لوٚبہٕ وُن اُسُن تہٕ پچھلیو واٚمی سنٛزِ اچھن تام۔
مٕے بڈے بہٕ ہمت تہٕ لوٚکُس بٮ۪یہ ہنا اٚمِس کُن۔ بہٕ اوس
میانہٕ کھوتہٕ سیٹھاہ تھوٚد۔ اکھ اکھ انگ زن دٮ۪ن فُرصتٕ
سان پانہٕ گوٚرمُت۔ زٮ۪وٚٹھ ماٚنٛزٕ رٮ۪ش۔ ہُتھس زن شنگرف
مٕلتھ۔ کاسہٕ سلیٹی رنگہٕ ٹُسرِ دار دستار۔ بہٕ گوس اٚمی ٹُنڈ دوٚتا
وجوٗد وُچھتھ ہیے ہٕشگہٕ۔ رزٕ کھٕچہٕ زبوٗن ییتھ دنیاہس سٕتی
میوٗن رشتہٕ۔ مٕے باسیوٚ بہٕ چھس سوہ پننہٕ لوکٕس منٛزٕ ووتمُت۔
"آجا۔ آجا۔ او۔ مارولیوٚت"۔ اٚمہٕ آوازٕ ژوٚٹ سوہ پننہٕ
مابا بہٕ ہُشندٕ زال۔ تہٕ مٕے وُچھ اکھ ژٕژُر ہُرِ بچہٕ اٚمِس بکروالس
کُن دوران دوران یوان۔ بہٕ بکروال تہٕ دورِیوٚ اٚمِس بچٕس کُن
تہٕ تُلُن بہٕ کوہ چھِ کینتھ تہٕ آو مٕے نش تہٕ کٔرزٕ سان ووٚنُن "مارو پوٚترو"
تھ کٔنی سیدِ بقلیا سہٕ کٕس تتھ وٕنس منٛز راج وٕلیس سٕتی
میوٗن گوہ ڈٔنیگ ملاقات۔ بہٕ اوس اپریلُن رٕتھ تہٕ اٚمی وری

اکنو برس منز بیلہ یہ تلیل گرٛھ وٚن حبہ خوتو نہٕ ہٕنٛد بالہ پتٕ کیٚنہ
چوچاگلی تہٕ وٚن ژور وٚن وونس اَتہٕ دُچھ مےٚ بوہ ہےٚ بکروال
راج ولی گرس بیٚٹھ باسس کھسان۔ مےٚ کرٕ اَمِس سلام۔ گوڈ
پرژ نووُن نہٕ یہٕ اَمی۔ مگر بیلہ مےٚ اَمِس بفلیا شک ملاقات
یاد پووُ یہٕ وٚونُھ گرِ پیٹھ بیٚون۔ دِس پوس کرِتھ لوکھ اَسی سیتی
پکنہٕ۔ مےٚ پرژھ اَمِس اَسٕندِس ڈیرس متعلق، شرِن مرِن
متعلق۔ تمی ہوو اِشارٕ ہیٚور کُن کمہ ہہ تھنگس پیٹھ ووتھ ورِن
دٕہس کُن۔ مےٚ دِژ ہیٚورکُن نظر۔ اَتہٕ گاٮ۪م بارِن منز باگ اَکہٕ
گجری ڈوکگی خار وخال دِژ ہیٚتھی۔ ییمہٕ منز یہ دِہ نیران اوس۔
اَمی کوٚر اَسہٕ سال ڈیرس نش ینک۔ مگر اَسہٕ اوس چوچاگلی تہٕ تھ
تلیل وآتھ بی، ایس ایف کس کمانڈنٹس سیتی لنچ کرُن۔ راج
وٚلیِن تژو یہٕ پوٚزتھ ٹھاہ کران اَسُن نہٕ دوٚن "نصف شب
کو پہنچو گے تلیل۔ پہاڑ چڑھنے بے حال ہو جاؤ گے۔" یہ پوٚزتھ
لوسی اَسہٕ کوٹھی۔ تمی دوٚن اَسہٕ "پہاڑس سیٚے منز یہ ورِناگہ چھےٚ
توٚہی دِژ پو تُنیٖ ننکھ۔ یہ واتو تہٕ توٚری ژوٚٹ ہیٚتھ۔"

یہ وُنیتھ لُرٕ اَی اَکِس جوانِ رعنا ہنٛدی پاٹھی گرس لیتھ۔
کھورِ سیتی دِژ نس زیرِ نہ شہ دِژ او نرِ بجہ تہٕ بجہ کران ہیٚور کوہ
تیلنتا آس کُن یہ کبرژن ژہیٚنے منز روو شہ وَ یہ کِس گنبرس منز۔

دُپہر ڈٲلِتھ وٲتۍ أسۍ تَتھ ناگہٕ جۄہ ہنٛز بٔیمٲنٛکھ ییٚب
رٲج وٲلۍ اَسہِ دِیت مُت اوس۔ اَسہِ آس واہ تام سۄہ تے مٔژ
ییٚتِس کالس اوس اَسہِ رٲج وٲلی نہٕ مُشِتھ گومُت۔ شاید اوٚس
پَننہِ جایہِ ہیٚتھ زِ رٲج وٲلِین کوٚر اَسہِ ٹھٔکھ نہٕ دژاو پانَس نٔنہٕ
کٔنہٕ پیٚٹھ واتنہٕ شہ لیور۔ ژٔکہٕ نا أسۍ شٔہر باش۔ پَژھہے نہٕ روٗزِتھ
کٔنہٕ پیٹھ۔ مگر اَتھ بَتھ چھٔلِتھ بیٚلہِ اَسہِ رٲج وٲلی گرِس پیٹھ
وَنہٕ ہِنزِتھ پانَس کٔن لِوان وُچھ۔ اَسہِ گو أندری ژَس۔ أمِس
نِیے آسۍ بییہٕ نفر جوراہ گرِن پیٹھ۔ أمۍ تھٲو ُبڈ ژوٚہ پچہِ ڈُج
اَسہِ ہنٛزٕ وٚہنہٕ کٔنہٕ۔ ییٚنۍ کجن ہسہِ ہِنزِ ترا مہِ۔ باقی دوٚہ ہُو نفرو
مٔژرووٚ ژوٚہ پچہِ دَجہِ گٔنڈ نہٕ ترٲوِتھ کاغذ (۱) ہیٚنشہِ پنٛز ییٚنہٕ مکاٚہ
ژوٚہ پچہِ اَسہِ رکابن منٛز۔ اَکہٕ أپٹلہِ منٛز کٔڈِکھ تانہٕ تَھنہٕ دوٚہ گل۔
بییہِ منٛز دوٚہ دلاگِتھ چوچر نہٕ لوکچہِ دیگہِ منٛز کوٚڈُکھ چھوٚہ کہ
دوٚہ د۔ یہ اوس رٲج وٲلِین دسترخوان۔ ییٚمہِ بجہِ بجہِ ضیا فرٗش نہٕ
وازہِ وان ہِنٛز دِلٔنہٕ متے سَپدٕ احساس زِ یہ زندگی کاژاہ میٹھ نہٕ
ہشِج چھے۔

یتھ کٔنۍ گوٚ رٲج وٲلِین کردار، ییٚمہِ یہ پٔروٚ نہے دوٚنا شکلہِ منٛز
ہیے بُشگہِ اوٚشِس کوٚرمُت، بحیثیت اِنسان میٲنِس ذہنس منٛز
شُژپِتھ۔ یہٕ ہیکہِ نہٕ رازِویرِ پیٹھ تلبل نہٕ تلیل پیٹھ واپس

رازِ ویرِ نام پٔرتھ رہنہٕ کالہٕ نہٕ ہردٕ ہِنٛز بہیرِ وٕنِس اُمس یکہٕ وال
ٹُنڈ احسان زانہہٕ نہٕ ہوٚرتھ ہیمی مٔنٛز بکہٕ والِن ہٕنٛدِس قبیلس
مَنٛز دلچسپی نِنٛک نہٕ تہنٛدِ ذریعہٕ گجرِن ہٕنٛدِس تارٕیخس، تہنٛدِس
وٕتھنس بہنس نہٕ کلچرس سٕتۍ نزدیک پکٕ دِژ۔

چوچاگلی ہٕنٛدِس آتھ پٔڑاوس پیٹھ کوٚر مےٚ راج وٕلی یس
سٕتۍ بیاکھ انٹرویو ریکارڈ یتھ مَنٛز مےٚ اُمس پرٛژھ "توٚہی چھِو نا
تھکان نہٕ سارِے وٕآنٛس یکۍ یکۍ گذارنس مَنٛز۔ توٚہی چھِو نا سونچان
اُسی تہٕ گژھو کُنہِ اکِس جایہِ آباد گژھنۍ۔"

راج وٕلی یَن دیت ہنا دَم دِتھ جواب "تُوہہ ہرگاہ ڈیوٚڈ،
شہر تہٕ آوِتھ وٕچِھو نہٕ یِمن کوہن مَنٛز آباد گژھن توٚہہ کیٛتھ باسہِ"
مٔنٛز دوٚپُس سٕتھاہ ژٕت۔ راج وٕلی یَن تُژ وواُسن نہٕ دوٚپُن "کینژٕ کالہٕ
خاطرٕ ہیٚتہٕ ڈیوٚکتھ مصیبتن پھسے یہ۔ ویسے چھ مےٚ اللہ تعالیٰ
ہَن وارِیاہ بارِی کرٕہتۍ۔ لہٰذا یاوٕے اَنٛدر ژیم سہٕ۔ یِژی چھس
دٔیان وٕوُنی کرٕہا آرام۔ مےٚ چھ وارِیاہ رشتہٕ داری یپاری۔ تمن
سٕتۍ چھم کتھ باتھ کرٕمژٕ۔ زِ کرٕ وٕونی تہنٛدِ سےٚ گامس مَنٛز قرار۔
لٔڑکہٕ چھ جوان نکھے آسن جب ہیٚتھ گژھان، وٕوزہے تہنٛدے
دُنیا چھُ نہٕ۔"

امہِ پتہٕ آیہِ مےٚ وارِیاہ موقہٕ گجری علاقن مَنٛز پھیر نکۍ ییٛنہٕ نین

گجرِ دوسنن ستی دوہ تھنکی بیٛہنکی تہٕ مےٚ سپُد احساس زِ یم دوشوے قبیلہٕ گجرِ تہٕ بکر وال یمن اکھ أکِس ستی قرأبی رِشتہٕ چھِ، کانٛشاہ ٲری مٔنڈی، مٔژھلِتہٕ پٔزر یارۍ چھہٕ۔ یہنٛز زندگی کاژاہ دلچسپ چھ تہٕ ستی کاژاہ کژ بیٛٹھ تہٕ چھَ۔ یمن کوتاہ قرأبی رِشتہٕ چھُ قارِ تَس ستی۔ بُس یمن پیٛٹھ اکہِ طرفہٕ رحمتک باران کران چھُ تہٕ بیٛیہِ طرفہٕ یمن واوہٕ گلِس لاگان چھُ۔ مےٚ وُچھ یم تہٕ کِتھٕ پاٹھۍ چھِ اکھ لول بران تہٕ بیٛلہٕ یہے قدرت دنڈ کرا وِتھ یمن پیٛٹھ پنُن قہر نازِل چھ کران۔ یم کِتھٕ پاٹھۍ چھِ تَس ہوٚل گنٛڈِتھ مُقابلہٕ کرنہٕ نیران۔

یِتھ کنٛہہ وارہٕ وارہٕ میانہٕ ییٛمہِ ناولہِ ہُنٛد پلاٹ تھٲہ۔ مےٚ چھہٕ خبر زِ راج ولی بیٛشواکنہِ گامَس منز کینہہ وٕنہ چھ تِمی سُنٛد اتہٕ گِتھ جارۍ۔ سُہ چھا نیٚشا دوہ ژٕ کینہہ تہٕ مگر مےٚ دیُت تَس یٚیتہٕ کِس أکِس گجرِ گامَس منز قرار۔ یمن کہہ مَن ہنٛز کہہ چھِ منز آباد أکِس گامَس منز۔

یہٕ پلاٹ وارہٕ وارہٕ وونَس منز تہٕ راج ژٕلی بن کردار گرنَس منز اوس مےٚ بڑوٚہ کنہِ اکھ یاوٕ وار ماڈل تہٕ۔ سُہ اوس میٛون ٹوٹھ دوست، عظیم فنکار بلراج ساہنی۔ اَسہِ اوس بکوٚ یِہ اَکھ پلانٛس پیٛٹھ اکھ زوردار فلِم بناونک منصوبہٕ بنوومُت۔ راج ژٕلی ینٛز کردارَن اوس بلراج جی تیوٚت متاثر کوٚرمُت زِ تِمی اوس یہٕ کردار پانہٕ ادا

کرنک فاصلہ کوٚرمُت۔ چنانچہ اوس سہ مےٚ پتہٕ لگتھ زِ ناولہ
برٛونٛہہ گرٛزھہِ اَکھ پلاٹُس پیٹھ فلمی مسوٗدٕ تیار سپدُن، اتہٕ کِنہ
لیٛوکھ مےٚ ٹی وی ڈرٛامہ ہِنٛز ٹیلی فلمہٕ سکرین پلے۔ مگر موتَن کرٗ نہٕ بلراج جیٖس یاور
نہٕ میثون یہ راج دلی نبہٕ ووٗد فتیچہِ شِنہٕ ما نہٕ وچھس وُلیتھ پانَس
ستہٕ آبدِ یتہٕ کِس سارَس مَنٛز۔ تتہٕ پیٹھ چھنہٕ مےٚ فلم سکرپٹس
اَکھ لاگنَس ووہ ندرے کَران۔ فلم کَر بنہِ۔ بنیاد نیاکِنہٕ نہٕ، نہٕ ہیکہ
نہٕ یہٕ وُنتھ۔ لہٰذا اَتھ مےٚ ناول لیکھنچ وار یاہ کالہ پیٹھ ملتوٗی
کَرنہٕ آمُت کام دردستَن سعہ چھ تہٕ بہ برٛونٛہہ کَنہ ییمِک
کنواس فلمی سکرین پلے کھوتہٕ سیٹھاہ وسیع چھُ۔ بہ کیتھ حدَس تام
چھُس یمِن عظیمُ لکن ہٕنٛز زندگی ہٕنٛز عکاسی کرنَس تہٕ قدرتَس ستہٕ تہنٛدِ
رِشتچ شدت پیش کرنَس مَنٛز کامیاب رُودمُت تہٕ ہیکَن تمے لوکھ
وُنتھ یمَن متعلق یہ ناول چھ یا توٚہی یم یہ ناول پَرِن۔

کاشُر زبان پرِن وٲلۍ چھِ سیٹھاہ کم تہٕ اَسی یم کاشرِس مَنٛز
لیکھان چھِ اَمہ کِنی سیٹھاہ پَس ہمت گرٛزھان۔ اَوکِنی چھُس بہٕ
ریڈیو کشمیرُک خاص کرتھ اوتار کرشن رہبر جیٖن مشکوٗر یمو یہ ناول
حرف بہ حرف نشر کرِنتھ لوکَن تام واتہٕ ناو۔ بہٕ چھُس پننس رفیق
محمد یوسف ٹینگ صابُن سیٹھاہ ممنوٗن یمو ییمہ ناولہ ہٕنٛدی
کینٛہہ حصہ پرٛکٹ تہٕ مےٚ یہ چھاپنچ تحریک دِژ۔

بٔہ چھُس جناب موتی لال ساقی تہٕ بشیر اختر صابن شُکر گزار ہمَو ہیمہٕ کتابہٕ ہنٛدِس مسودَس شیر پآر کرنَس تہٕ چھاپنَس منٛز مدَد کوٚر۔ بٔہ چھُس محمدؐ افضل اندرابی جیَنٛ تہٕ سیٹھاہ شُکر گزار یمَو وارِ یاہ کامہٕ اوٚک طرف ترٛاوِتھ ہیمہٕ ناولہٕ ہنٛز کتابت کٔر۔

پننِس ٹاٹھِس بآیس سنتوش جیس شُکریہ کرُن چھُہ سنا موزوٗن تہٕ کیازِ سانہٕ کیٛہنہٕ کرنچہٕ کوٗششہٕ چھَہ ہمیشہٕ قریب قریب مُشترکہٕ روزمٕژ تہٕ یِتھ کوٗششہٕ منٛز تہٕ چھِ تم برابرٕکی شریک روٗدی متۍ۔ تہٕ بییہٕ بآیس کیٛاہ شُکریہ کرٕ بٔہ زِ۔

ریاستی کلچرل اکیڈمی دیُت مےٚ یہٕ ناول چھاپنہٕ خآطرٕ کم کاسہٕ مآلی مدَد۔ غنیمتھے۔ یہٕ ادارٕ تہٕ ریڈیو کشمیر تہٕ نے آسہٕ ہَن ساٚنی یہٕ مآری مٕنٛز زبان بوٗسہٕ "کشیٖرِ ہنٛز" اصلی علامت چھَہ آسہٕ ہے بلکُل یتیم گآمٕژ۔

آخرَس پیٹھ چھُس بٔہ یہٕ موقہٕ غنیمَت زانان پننِس لوٗکٹِس برادر منوہرَن تہٕ پننہٕ شریکِ حیات شانتایہٕ ہنٛد حق نِکھ والنک۔ یِم مٔیانی سٹھاہے ظآلم نقاد چھِ تہٕ یِہندِ سٹھاہے مُفید تہٕ بے باک تنقید تہٕ رائے مےٚ وُنیک نام وتہٕ ہاوِکرٕ روٗدی۔

پران کشور

ناولٹ

۱

وٕنلہ گٮ۪یہ زٕ چھلہٕ۔ اکھ چھل کھٔژوارہٕ وارٕ ہیوٚر تہٕ لٲج سنگرن ہنٛدِس شبرس
تہٕ بٔنیاکھ گٮ۪یہ بالہٕ کِس بوٚنِس اندس لارِتھ۔ یتھے سنگرا تھ وٕنلہٕ ہنٛز کِنٛز گاشراوِنہٕ
ہیٚتن ینٛز وٕنلہٕ ہنٛز پہٕ ململ تنے یہٕ۔ تہٕ یتھے پرٛا گاش ہنا پرٛزلیوٚ یہٕ وٕنل پہٕنے
پہٕ تہٕ اتھ ہنٛز کِنٛز یِم بال توٚت تام وہرا وِتھ آسی یوٚت تام نظر پلان آس، ہیٚتن
اٴنٛز نیرٕنٛز تہٕ بیٚیِنٛز لَس وٕنل زیادٕ پہٕنے مشرٲس، تٕرہ ہہ زٕ جتھہ گجرکوٹھ آسی ترٛوٕ میر
کرِتھ یارِ گنہٕ رس منٛز بوزنہٕ یوان۔ وٕنلہٕ ہنٛدِ دآیرٕ منٛزٕ اوس یہٕ گام سعہ پنہٕ مایاہ
ہنٛزا اکھ چھل باسان۔ خالو لِشہٕ زٕ حینہٕ گومت اکھ ژیوٚہ۔ ژہ واپارٕ آس ژھوپہٕ۔
کھوژٕ وٕنٛز ژھوہ پہٕ نہٕ میٹھ، شہج ژھوپہٕ۔ سورے اوٚ نار لوکھ اوس مرٕ نیٚندرٕ۔
گاش پھو۔ وٕنلہٕ گٮ۪یہ تٕرٕ تہٕ آبہٕ ووہ لی یارٕ رنگن ولنہٕ۔ ہنہٕ ہنہٕ ہیوٚتن یہٕ گام نوٚن
نیرٕن۔ سارِہے کھوہ تہٕ نوٚن اوس اکھ گجرکوٹھ تیٚس گامہٕ ڈُنٛدِس پیٹھ ہناہ
تھزرِس اوس۔ زن تہٕ سارِسے گامس رآچھ کران۔ یہ کوٹھ اوس صبحہٕ گاشس

بلکل ڈہکہ۔ دٲرائس یِلہِ تہٕ اَتھ دارِ تلہٕ کِنہٕ اوس پٔہلی ہیوٗن ڈاپہٕ تٕرآوتھ۔ دوٗرِ
دٕزِ کوٗکرن بانگ۔ اَمی ہوٗتی کوٗڈ کاڈ نہٕ وٕوتھ تھوٚد۔ کھوٗنکھٕن تھوٗون
دارِ ہٕہٕرٕ دم دارِ پیٹھہٕ تہٕ زٕن اَمہِ کوٗٹھ کیٛن بٕکیٛن دٕرن وٕنٕن اوسس زٕ ژُھو
گاش آو۔

یہِ گجٕرِ کوٗٹھ اوس باقی سارنے کوٹھن ہنٛدِ پاکھٕ پیٛن مگر ڈولہٕ اوس بوٗڈ۔
اَنٛدرٕ اوس وُنہ اَنہٕ گوٗٹ۔ مگر نیٚبرٕ کیٚم گاش اوس دارِ کِنی اَژتھ دارِ تٕرٕ دِکھےٚ
ژُھگراوُنہٕ آمٕت۔ اَتھ سوٚتِس گاشس مَنٛز آسی اَکس ژادرٕ ترِٛل اَکھ بٔڈ تہٕ
بٔڈٕ شوٚہ نِکتھ۔ یہِ کوٗٹھ اوس راج وٕلی ییٛن۔ راج وٕلی اوس کھوٗن تٕشاند دِتھ
مَنٛزنیٛندٕرِ کھرٕ کھ کڈوٗن تیتھےٚ تہٕ شاہ اوس تٕراوان تٕسنٛد زیٛوٗٹھ سفید ریش
اوس تھوٚد گرٕشان وُتھوٗ وُتھی۔ کھوٗوٕ نِکرٕ آس راج وٕلی خانس گرواعیٛنی ریشما اَچھ
اَجہِ وٕہراوِتھ نیم خابی ہٕنٛدِس عالمس مَنٛز۔ کوکرن دٕزِ کوٹھس نکھے بٔنیہِ بانگ۔
تمہٕ پتہٕ وُوتھ دوٗرِ بیاکھ کوکرا فرض آدا کرنہٕ۔ ییٚمہِ پتہٕ زٕن تہٕ گامہٕ کیٛن کوکرن
مان لٕج۔ اَتھ مَنٛزٕ گیہِ دِیدراہ اَکھ تہٕ شأیِل۔ وَقِ ییٛس تھکھ دِینہٕ زٕن بِہتھ اوس
گومُت گوٗیکدم بیدار تہٕ وُچھان وُچھان گٔرزِ لوٗیارِ گٔنیٛبٕلِ جانا وارٕن ہٕنٛدِ بول
بوٗشہِ ہیٛتی۔ اَمہِ بول بوٗشہِ مَنٛزٕ وُتلیوہنگہِ منگہٕ دوٗرِ کتام چھرکہٕ تہٕ تٕسنٛد صدا۔
ٹھرٕ، زآوٕرٕ ج تہٕ صاف آواز۔ ریٚشمہ یہٕ مَنٛزرا وِلہوٗرِ پاکھٕ اَچھ۔ پٔہلی ہوٗتی وول
یکدم دِہہٕ دارِ پیٹھہٕ کھوٗنکھٕن بوٗن کٔن گیس کھڑا۔ زٕن تٕشانکہٕ لوٗگ۔ زٕ یہٕ آواز
ہے آیہِ نہٕ کِتہٕ۔ ہٕناہ ٹھرٕتھ گُبہٕ بٔنیہِ آواز۔ ییٚمسُک جواب دوٗہ یٕوِ تٕرمیٛوٗ کٔتو
پکھوٗ نہٕ دِیشت۔ ریٚشما ہیٚرٕ نٕغاندارس کٔن تہٕ تٕس دٕزٕن زٕیہِ۔ راج وٕلی ییٛن کرٕ اَہٕنرارے
تہٕ دِتٕن نَرٕ ہیٚرٕ تٕن۔ "کیاگرٕ ژھی۔ اوٚنہہ۔" ریٚشما یہٕ ہیٚرٕ ہیٚنوٗ کھٕ ڈٕتھ بٔنیہِ پانس کٔن۔

"بوزان چھکھ؟" ووہ ژٕ ہیٚژن کنہٕ کھیٚلِچ آواز صاف کَنَن گژھنہٕ۔ بٔڈاںٛڈ ہیٚچھکی ہوُنٛزِ تُل دم ووٚ پھرارٕ یے لاگیتھ۔ نیبرٕ ہیٚژن ووہ ژٕ لوکن ہِشِنزٕ آت کنٛتھ کتھ گژھنہٕ۔ راج وٕلی ووٚتھ کھوٚتہٕ وَٹھ ٹھیکہٕ رٲوِتھ ہنا تھوٚد۔ کلہٕ پھِرِن دارِکن تہٕ لوٚگ کن دِنہٕ۔ ہوٚن آو ووٚ پھان ووٚ پھان دارِنش۔ راج ولی گو ووہ ژٕ یکدم تھوٚد وٕتھتھ تہٕ کوٚڈن پان دارِ کِنہٕ۔ ووہ ژٕ اَس لوکن ہِشِنز آواز زَن تہٕ چھوٚ کہٕ چھوٚ کہٕ پوان تہٕ دوٗر گژھان۔ رِیشما یہٕ دیُت ژادرِ پلواوک طرف دٲرِتھ تہٕ اَتھ سارِ ژ دارِ کُن دَونہٕ۔ "تم ہا آیہٕ نیرِ۔ بوزان چھکھ ناچرِ گیتش؟" رِیشما یہٕ ہِشِنز آواز منزٕ اَسِ تھر تھر۔ خوشی ستی اَس سوٚہ برٕ ٹکہٕ آمٕژ۔ راج ولی پھیوٚر پوٚت تہٕ ژٕٹِن رِیشمانٕزِ ہِن منزٕ۔ "ہے، ہے۔ تمبہٕ لیکھ کیاژِ۔ ٹھہر، ٹھہر۔ وٕسی پھکھ۔ دَب لگی۔" رِیشما یہٕ موہ کلوٚ ہکہٕ پان تہٕ ہیٚژن بَرس کُن دَوٕنہٕ۔ راج وٕلی ین کَرٕ اَکہٕ اَتھ تمِس کٔھچھ۔ تہٕ دوٚیم اَتھ پلہٕ نوٚوُن کِچھ پلیٚھِرِ کس دستارس۔ دستارہٕ اوٚ گرٕ تھوٚ گرٕ کلس پیٚٹھ تھاوان مٕژ رووٚ تمی برٕ نہٕ رِیشما یہٕ اَتھس تھپھ کٔرِتھ ژرٲو آنگنس منزٕ۔ اُسُنہٕ ہوٚن آو ووٚ پھان ووٚ پھان تہٕ ہیٚژن راج وٕلیس تہٕ رِیشما یہٕ گنہٕ کمہٕ ژٕ۔ ویسے چھُ گجرِس یا بکروالس ہوٚن تیٚتھ ستہٕ لوج بیٚس تس نہٕ صرف حد کھوٚتہٕ زیادٕ وفادار آسان چھُ بلکہ بیٚس تس ہَتہٕ زٕنگی بلہٕزان تہٕ چھُ۔ مگر راج وٕلی ین ہوٚن پاشاہ اوس باہ وُہر آسِتھ تہٕ حد کھوٚتہٕ زیادٕ تیٚزٕ وٚک تہٕ برابر موٚ ہنوی ہِندی پاٹھی خدمت کران۔ راج ولی تہٕ اوس تَس اولادٕ ہِندی پاٹھی رٹِھان۔ راج ولی نمبو وَرژ ھ کھنڈ تہٕ دوہ شوٗنہٕ اَتھَن منزٕ رٕوٚن پاشاہ مُشِنہٕ کلہٕ تہٕ بڈٕ ٹاٹھنیا یہٕ سان ووٚن تس "خبرٕ چھم، خبرٕ

چھم پاشاہ گامہ گبر ہێتن نیر پوت پھیرنی۔"

تیتھے راج ولی یہنہ نس ہونس بتنی کنہ اوس کران یار لویتی کنز کو ہہ
کھنگر بیٹھ گیہ کرزکھ۔ "ہیو فیاضاہو! مہربازاہو! جب ہو ہێتن واتنی۔
راج ولی خاناہو" راج ولین پرزنوو یہ صدا۔ یہ اوس متنان نہان۔
گامہ موہ قدم۔ راج ولی نہانن ترژوو پاشاہ تہ گوہکہ تھوٗ دٗیتھ۔ کوہ یہ کھنگرہ
کن پھرن کلہ تہ گرزو یہ آواز منز دتن واپس ناد۔ "متانیا۔ یہ کھوآس ہا"۔

راج ولی آسہ ہے ورکی یہ شیٹھ پاثر ہا کھ۔ دو دورہیوہ تھود
قد۔ وہ گنز پھیکی۔ سنگلاخ سینہ۔ تھس اوس زن تہ نور پشپان۔
وانسہ اوس صرف میتے اوت اکھ بھیور مٹ۔ ونہ تہ اوس پاثرہ من
مونڈ کنے زون نکھی تلتھ ہیکان۔ سہ سنز ہش گرزونی آواز آس
راج ولی خانہ سندس اکھ برجستہ وجودس زیادے وجاہت بخشان۔
گامس منز آسی وسیے زیاد تر لوکھ جمہ کنز یونانی دوناہن ہوی۔ مگر تیتھے
راج ولی خان تمن منز باگ استاد اوس سپدان سارنی ہنز آب و تاب
اوس چھتان۔ او کنز نہ" پننہ پھولہ وہ نہ مزارہ کنز اوس راج ولی خان
سارنیے گامچ شوب لیوان مانہ۔ سہ اوس سارنی لوٹھ۔ لوکٹێن ستی
لوکٹ تہ بڈین ستی بوڈ۔ زہ ترشے وری برونہہ نام اوس سہ تہ گامہ کێن
ستی جب ہیتھ نہرس کھسان پیٹھ تمہ سنز گھو تہ کم و آنسہ گجری نہ ہیکنہ
کنز گائے روزان آسی تہ پننہ پننہ زمینہ دیۂ واتان آسی۔ مگر زہ وری
برونہہ ہیوتن تسنز گرواجنہ ریشما یہ اچھن گاش سوتن۔ او کنز اوس

وۄنۍ راج ولی گٔری روزان۔ زمینس واتان تہٕ ریشماہ اُتھ روٗٹ کران۔
یمَن اوس کُنہٕ اولاد۔ قمرو۔ اولاد دِ آسہِ ہم دۄ شۄے بآژ آستانہٕ اَستانہٕ
پھیرِ ہیتھ تہٕ کھاندرٕ پتہٕ ڈیٖہہ وٕہرِ اوس یمَن راز دانہٕ ہٕندِس پیر بابا ہٕندِ
اَستانہٕ دٔش گنٛڈِتھ قمرٕ زامُت۔ قمرٕ اوس وۄنۍ جوان سپُدمُت تہٕ راج
ولی خانُن جٔب ہیتھ اوس سُے یاقی گامہٕ گبرن ہٕنٛدۍ نیرِس کھسان۔ قمرو اوس
وَنہٕ موٗت۔ تہٕ وَن، بال تہٕ آرٕ وُچھتھ اوس تہٕ تَس پانَس تام روزان تیُوت
اوس سُہ قدرتہٕ کِہن نظارٕن منٛز شرپیتھ گژھان زِ یمہٕ دپن دُنیاہیچ آسِس نہٕ
خبرٕے روزان۔ سارِی آسِس وَنان زِ یہ چھُ زامُت راز دانہٕ ہٕندِس پیر بابا
ہٕندِس مزارس پیٹھ دٔش گنٛڈنہٕ پتہٕ۔ لہٰذا چھُ اَمِس تِہنٛزٕے نظر۔ تَس تہٕ آسہِ
کیٛہہ تھزرٕ ٹاکھ۔ مہ دُنیوس کیٛہنہٕ۔ قمرٕ تہٕ اوس آلِ ہٕنٛدِ جبہٕ۔ تیٚتھے وۄنُت
تشکیل تہٕ یہ تہٕ مزاجہٕ۔ مگر اوس ہنا کُنے زوٗن تہٕ الگ روزن وول۔

اُتھ گامس منٛز آسہِ ساری پنٛن گذارٕ ٹھیک پاٹھۍ کران، نہٕ اوس کانٛہہ
اُمیرٕ نہٕ کانٛہہ ہتھر پیومُت۔ سارِنٕے آسہِ مکانٕن پانٛژھ پانٛژھ آٹھ آٹھ
ڈارنہٕ پنٛنۍ پنٛنۍ جٔب تہٕ۔ راج وٗلی اوس اوہوم کھ ہنا ڈکھی جَل تہٕ کیاز ِ تِم آسہِ
گرٕس تُرٕبے بآژ۔ ریشماہ اَس راج وٗلِیس گرٕ گرٕ وَنان زِ جٔب آسہٕ کانٛہہ حوالہٕ
کران نہٕ قمرو آسِتَن زمینس لاگان۔ مگر راج ولی اوسُس وَنان زِ یہ گوٚو کامہٕ
دستوٗرٕ ہیٚچھی نیرٕن۔ لۄکھ وَنَن۔ "وُچھ سا گرٕ وٕنڈ کیا چھُ بنیومُت۔ خانہٕ
ماسِ چھُ کۄٹھس تَل تھاوان تیٚتھ نہٕ ژھٹ لگِس۔" بیٚیہ گوٚو ژھس قمرو
مانُن۔ سُہ اوس وَنہٕ موٗت۔ سُہ اوس ژٕاران زٕ شیٚبن کرٕ گلہٕ، وَنہٕ کرٕ

سور۔ تیٚمہٕ کرٕ سبزن، ہیتھ زَن شہ ڈھیٹپہٕ ہیرتھ وُڈوِ کھسہٕ آکاشَس۔ سوٗنتھ
مَیتھے اُنڈی یِکھی کمِن تھدین کوہن ہٕنزن کھوٗنن منٛز بیٚن تہٕ مرگن نیٚوُر واہرِ آو
مخلہٕ وتھرن کران اوس گاہکہ جوان آسی پنٕن پنٕن جب ہیتھ مرگہ چھاو تہٕ نیٚرلن
تہٕ بیٚلہٕ ہرُد پنٕنی زردا تھو وہراوان اوس ییٚم آسی واپس گرٕ کُن پھیران۔ ییہ
اُتہٕ گژھتہ اوس شاید آدنہٕ کالہٕ پیٚٹھے ییٚمن کوہہٕ کھوٗنن منٛز چلان روُدمُت۔
ییمہٕ لٕٹہ تہٕ آس شپنہٕ پنٕنی ہیٚتھ ونُو وُسنتھ گامہ یارن منٛز تیز پیری ترٛاونکہٕ
وٕندک پے دِنہٕ آمژ۔ تہٕ ییٚنہٕ پیٚٹھ سو آمژ آس تیٚنہٕ پیٚٹھے اوس سوٗرے
گام پنٕنہٕ ہن گبرن پڑاران زراژی نتہٕ اژی واتن تم پنٕنی جب ہیتھ واپس
لہٰذا آس نہٕ گامہ کہٕ وہہ لسنہٕ ہنٛز کنھ ماہ نوکیٚہنہٕ۔

"راج ولی خانا ہو! یکھ سا وُلی وُلی۔" مستان خانٕنی آواز گرزیہٕ
بیٚیہٕ۔ راج ولی خان ووت رشیماہٕ نکھہٕ یوٚسہٕ ہیتِس کالس آنگنہٕ نیبر
واتنہٕ مژ آس۔ تمہٕ ژکا ورشیما۔ "رشیما! یہ گژھے ڈکرِ ہیٚٹھ تہٕ چون گوٗبر
قمرو تہٕ پنٕن جب ہیتھ پے وُلی وُلی واپس۔ ژٕ پیاریٚتی۔" "نہٕ یہ تہٕ یِیے
ژیٚیے ستی۔ مےٚ چھ وُنہٕ رژہ کھنڈ زوٗ اُچھن۔ آفتاب ہیوٚتن شاید
کھسُن۔" رشیماہٕ ووٚن راج ولی خانس کُن وُچھنہٕ ورآے تہٕ قدم ترٛوون
بڑوٚ نیہ کُن۔ مگر کھوٚنت لوٚگس نہٕ آیہ لبون کُن وُکراونہٕ یہ نے راج
ولی خان پانس ستی ژٕ ہس۔ "اچھا، اچھا، یکھ۔ مگر جلسہٕ سان۔"
راج ولی ییٚن کہٕ رشیماہٕ اتھس تھپھ تہٕ لوٚگ ڈکرٕ کھسنہٕ۔ پاشاد اوس
نہٕ دہ ژان کُنہٕ۔ سہ اوس دوٚسنس پتھ اتھ ڈکرِ ہیٚر لبون تہٕ لبہ نہٕ

ہیٚتھٕ کران۔ زَن تہٕ یِمَن دۄشوٕنی وَنان اوس زِ دَوان کوٚنہٕ چھِہ۔ یہٕ ڈکر
آس ریشما یہٕ لۄکچارٕ پیٹھٕ وُنِہ سۄ آس اَتھ ڈیکس تام ٹِکی کھسان تہٕ ٹیکی
وَسان۔ تَس اوس ڈکرِ پیٹھ کھسِتھ لبٕن گُن وُچھُن سبٕھاہ خوش کران۔ اَتہٕ
پیٹھ آس کنگن تام سیٚٹھٕ نظرِ واتان۔ کُلیو مَنزٕ بالہٕ داہتی وَسہٕ وِنہٕ گنگا یہٕ
ہیٚنز دۄ ڈیکھ وُچھِتھ اوس تَس زَن رووِمُت لۄکچار، گُذرِیومُت وق تہٕ
زِنادگی ہِنٛدِ مِیٛٹھی زِہَن ہُنٛد شہچار واپس پھیرِتھ یِوان۔ اَمہٕ کۄلِہ
ہِنٛدِ بَٹھی اوس راج وٕلی تَمی سُنٛد لۄکچار گُذرِیومُت یێلہٕ تِم بِکھوٕنہٕ
کرٛالہٕ مۄنجہ تہٕ ژھۄکہٕ ژٕنی کَڈنہٕ گٔرٛھان آسی۔ کرٛالہٕ مۄنڈی تہٕ خشک ڈوٗلی
گۄبہٕ کھیٛنہٕ آسہٕ یِمَن دۄشوٕنی خوش کران تہٕ آمی گنگا یہٕ ہِنٛدِس بٹھِس پیٹھ
یێلہٕ اَکہٕ دۄہہٕ اَکِس یارِ تِرٛٹھ پێیہٕ ریشما گێہ ہِکہٕ راج وٕلی ہِنٛدِس کُشادٕ
وَچھَس سِتی لارِتھ۔ سارِی ہیے بَدَن آہس تھرتھر تہٕ ییٛتھے اَچھ مۄژراوہٕ
اپارِ آہس یارِ رێیہہ گنٛڈمٕت۔ تہٕ اَمہٕ پَتہٕ یێلہٕ راج وٕلیَن سۄ زۄرہٕ ہَن مَنٛز
اَٹھتھ وَچھَس سِتی چیٛرٕ رٹ تَس باسیوٚ زِ یارِ ہَنٛز یہٕ رێیہہ ژایہٕ تَس ہِنٛدِس
سارِی ہیے بَدنَس۔ تَس سَپُد احساس زِ تِم چھِہ دۄنی بالغ سَپٕدی مٕتی۔
تَس گوٚ گمہٕ سِرٛان تہٕ سۄ دِرٛایہٕ وارٕ وارٕ راج ولی ہَنٛز وَنہٕ مَنٛزٕ تہٕ ہیٚتھن
گام کُن کھسُن۔ راج ولی اوس نکھہٕ نکھہٕ پکان۔ اکھ لطیف احساس اوس
دۄشوٕنی مَنٛز وَوٕتلیومُت۔ دۄشوٕن اوس باسان زِ سورُے اوٚنٛدٕلیوٚ کھ
چھُہ یِمَن اَکہٕ نَوٕ اَنہار ہَنٛزِ آلوان۔ گام اَژِتھ یَنہٕ ڈیٚنہٕ رُکے یہٕ ریشما ڈیکھ رٹیٖہا۔
گوٚ ڈنٛجہٕ لَبہٕ تَجَن اَچھ کھوٚد تہٕ وُچھُن بێنِس وَتہٕ پُدرِس پیٹھ راج ولی اِستادٕ

اُمِس کُن لولہٕ ہٕژٕ وچھمو وُچھان۔ ریشمایہ آو اَسُن تہٕ کِنی ٹِھکہ کڑن تہٕ گیہ یارِ گِنہٕ رَس منٛز غائب۔ راج وُلہِن کوٗر گرٕ وا آسِتھ جِگرٕ تہٕ وۄنُن ماجہِ زِ سہ کرِ ریشمایہِ ستی کھانٛدر۔ ماجہِ وۄن راج ولی پنٛدس مالِس لال وُلِیس تہٕ تمی کُر ریشمایہ ہنٛدِس مالِس ستی کتھ۔ تس آیہ نہٕ پڑھ۔ تہٕ ہیتھ کِنی سۄپُد از بٕرونٛہہ قریباً پنٛژاہ وری ہمہٕ دوہن لولہٕ متین مثلٕ تہٕ تنہٕ پیٹھٕ یُس مایہ تہٕ محبت بوا اکھ اُکِس آلو تتھ پیٹھٕ اوس گامی گامس رشک۔

پتہٕ ڈکرِ اَس ریشمایہِ ہِثر وینٛز اُچھن وِنی گاش کم آسنہٕ باوجوٗد تہٕ ہیٛژِن سع اکھ دودٕ وکھسنٕ تہٕ وُچھان وُچھان درٛایہ راج وُلِیس برونٛہہ۔ ییٛنِس کاس آسی ڈکرِ پیٹھٕ قریب قریب ساری گامکی لوکھ سمے ہتی۔ پژھ وری یکی پاکھٕ لگہ وتہٕ اکھ گامس تہٕ اَنٛدری پکھی کین گامن توٗت تام دِوے یوٗت تام نہٕ ساری جوان والیس پنٛن پنٛن گرٕ واتن۔ ساری کرن نیاز۔ چھۄہہ تہٕ مایہ بنہٕ۔ گرٕ گرٕ پیہ باگرا وِنہٕ۔ حملہٕ پرن ذاتہٕ پاکس کُن زِ جب تہٕ پوکھٹو، کنھٕ گبہ تہٕ ہرُے یہ تہٕ نیچوِی گبرَ تہٕ پھیری وارہ پاکھٕ گرٕ والیس۔ لہٰذا اوس ڈکرِ پیٹھ کِنہٕ زَن تہٕ میلہٕ لوٗگ مُت۔ اکھ میلس منٛز آسی جوان گبرَ کھیے پہن۔ زیادٕ ہہَن آسی بُڈٕ تہٕ اُڈور۔ مگر زَنہٕ آسہٕ پژنہٕ وآنہٕ ہنٛز۔ لوٗچہٕ تہٕ بجہٕ تہٕ۔ جوان کورِ آسہٕ باقین نِشہٕ ہناہ اوری ہنٛد پہن ژو تر ژو ترِ کتھ کران تہٕ کھکھ مارن۔ ساری آسی لبہ ن کُن نظر تھاوِتھ پنہٕ نین پنہٕ نین

ٹاٹھِن گوبرٕن بایِن بدِکڈِنچ کوشِش کران۔ اَفتابہ اوس پورٕی کِنہٕ
رُٕے رُٕے کران کھینچہِ کوشِشہِ لوگمُت تہٕ بِہنہِ ہاہَہ ستی اَتھ ہَرونٕی
شِشٹھے مِتِس ماحولَس وُشناونک سَنٛز کران۔ اَمہِ ڈکرِ ہیٚتھ دوٚیمہِ طرفہٕ
وَسہٕ وِنِس بالَس اوسُن وٕہ لٕناچھ ہیوٚت مُت ہیٚوٚن تہٕ یارٕ وَہ مُنٛزٕ
اَمٕس جَب پوٗر پاٹھی ہیوٚر کھسان دٕرِہشِٹھی گرِٹھان۔

راج ولی تہٕ رِشیمانہِ وَآلِ ڈکرِ ہینٛدِس شیرس بیٚٹھ۔ راج ولی
ژاولکَن مَنٛزٕ۔ سارِوٕے تزٕ آو اُمِس وَتھ۔ راج ولی اوس وٕہ ذٕبرِوٚہمِس
صَفَس مَنٛزٕ۔ اَکِ اَڈٕ وَرگُرٕی وٕون بعٕن کُن اِشارٕ کَران راج وٕلیَس۔
"ہکِشا چُھ ہکِیا۔ ژٕایہ وٕہ نٕی یارٕن مَنٛزٕ۔ ہُہ.. ہُہ چھُنا میرا۔ ہُہ کِیٛا
کِرٕہُن دَستارٕ گُنٛدِتھ۔"

"آسے گرِٹھِ آسُن۔" راج وٕلی یَن ہَنو وٕ اَتھَن پیالہٕ ہیٚتھ تہٕ لوین
بِہنہِ گرِزٕ وٕہ آوازِ مَنٛز ناد۔ "میریا ہو۔ ہو میریا۔" آواز آیہٕ اُنٛدٕی
ہُکھی کِھو بالو پیٚٹھہٕ پوٚت پھیرِتھ تہٕ رآو لبعٕ تہٕ یارٕن مَنٛزٕ۔ ہَنا گیہٕ ژھوٕ یہٕ
تہٕ پَتہٕ آو لبٕونہِیم جواب "ہو ہو" یہٕ آواز تہٕ آیہٕ بالَن چھاوٕ نہٕ تہٕ پوٚت
پھیرِتھ آیہٕ گامَس کُن۔ اُتھی ستی ژٕراو لبعٕ تہٕ یارٕ لوٕ نبرٕ کنٕہٕ کھیٛول دوان
تہٕ ہیٚوٚتُن جل جل بالَس کھسُن۔ لبعہٕ ہے بوڈٕ ڈاڈٕ برٕ لمبکھ ہیٚوٚ سفید
پھمب ہیٚوٚ اوبرٕ لمبکھ۔ ستی ستی اُدسکھ زرد رنگہٕ ہوٚن دوان تہٕ
وٕہ پھان۔ زَن تہٕ ہکھ دِوان۔ گاہکی ہوٚلٕی بِم وُنشکھ تام کُرٕی آسی
بِہتھ' دَوے یہٕ بِم وُچھتھ لبعٕن۔ وٕہ بچھ رارٕ یہٕ تُل ژٕوہ پارٕی ہیٚے۔

تہٕ یمَن پتےٚ دورے پیٚہ تمہ ساری لوٗکھ یم ڈکرِ پیٹھ سےٚ ہتی آسی۔ شادمانی ہُند گرزو ؤتھ ژہ پارِ ی۔ جوان وُتھی دوان۔ شُری آیہِ اُڈ ی تھر لابینہٕ تہٕ اُڈ ی وُتھی ڈلہ وان۔ اُڈ ورو تہٕ تژاو دو۔ یم زیاد بُڈ آسی تم وُتھی لوٗر ڈکھران ڈکھران۔ مگر کانہہ ہیوٗکھ نہٕ پتھ۔ یتس کانس دژاو بیاکھ جب نوٗن تہٕ ہیوٚتُن شہ تہٕ بالس ہیوٚر کھسُن۔ وونٕ لج مان ہش۔ تہٕ وچھان وچھان رلے یہِ ہیٚرم چھوہ کھ لوٗکمین ستی۔ ربنہٕ واذن ہنٛدی زہبنہٕ گمتی سمکھے یہِ آکھ اکس۔

گامہٕ موہ قدم مستان خانَن تُل میر باز خان یَنِن نیچو کتھ ہوٚتلی اَتھ زاہتھ تھوٗد تہٕ ہیوٚتنَس گیر بچہٕ کرُن زن سہ شہ وُہر سُترا وس۔ نژنا وِتھ تژوون پنہٕ خاندار نہٕ بژو نہہ کنہٕ۔ "مارو لوٗت۔ جوان شیر لوٗت۔۔۔"

ماجہِ روٗٹ میرا نالہِ متہٕ۔ موہ نہٕ تہٕ میچھی کرِ نَس۔ "یم پانژ رتھ زن نہٕ سور ہنےٚ زانہہ۔۔۔" اُتھس لجِس دار، میر باز خانَن نہِ رٹ ماج ییر نالہِ متہٕ۔ ماجہِ ہنٛدِ پھنیکہِ پیٹھی ہیبیہِ اُمس دورا کِس بار ز نڈس ژھایہِ ہیوٚل استادِ رجوٗ یہِ پیٹھ نظر۔ یوسہ تَس وچھو وچھو خشمو ہدے گنڈِتھ وچھان آس زن کانہہِ جود گرن ماہتر وُ جمتر۔ مستان خانَن وُچھ یہِ نہٕ لوٗک بڈ فخرسان لال خانس وَنہ۔ "یو مارو لوٗت کھو نہٕ تھزرو وُچھ کیتھ وہ گنیار چھنِس بخشمت نہٕ یار رہوا وَن زن چھس بتھس شنگرف موٗلمت۔ لال خانا، میرو ہو چھ جوان رعنا گوٗمت۔ چانہِ رجو یہِ ہنٛد سرتاج ہو۔ وونٕ گیہ نہٕ درنگی کرِ لہٕ نہٕ کانہہ حیلہِ بہانہٕ۔"

لال خانن تھوٚونس پھیٚکس ہیٚتھ اُتھ نہٕ وٕولن نس اسان اسان " وچھورٕ ت
کباکرٕ۔ سےٚ چھُرا کھا۔" رجوٗ بہٕ بوٗزٕ بہٕ کینہہٕ آنکہٕ وُن، تمہٕ تژ آو کنی دوٚ تہٕ رٕلے
بہٕ باقی کورٕ ہن ستی۔ میٚرو رُود وُچھاآلی۔ زورآوراوس پننہٕ جیبہٕ دوٗر گردن
بٔرگہٕ ہنٛدی پاٹھی تژناوان کور کھیٚلہٕ مٔنزٕ کنام گاران ژیتی کنی آیس
بلٮ۪ینہٕ لوٚت لوٚت نہٕ وٕون نس کنس تَل۔" کوسہٕ تمہن ژھانڈان۔ سوٚ آسی
وُنہٕ لرٕ پھِرِلی دِوان، سوٚ چھا توٚت تام ہشار گژھان یوٚت تام نہٕ افتابہٕ
سےٚ منٛزس و تمہٕت آسہٕ ۔" زورا ورن کھیٚیہٕ گوٚ ڈیوٚ ڈھ مگر یبٕلہٕ اَتہٕ بلٮ۪ینہٕ
وُچھن بربکہٕ آو تہٕ ہیٚوٚتن تس نزہٕ ہن ہشد آرٕ کرٕن۔ سوٚ ژبن گاڈٕ ہنٛدی
پاٹھی نزہٕ ہو منٛزٕ۔ مگر تو نہٕ آو زورا ورس تسنٛد وانکہٕ لوٚٹ اَتھس منٛزٕ۔
دٕرسہٕ دِنہٕ وٕرائی انے ین سوٚ اَمی وانکہٕ لٹہٕ رٕیٹھ پانس نش زٕ وانکہٕ لوٚٹ
رُودس اَتھہٕ سیٚے کیتھ نہٕ بلٮ۪ینہٕ گڈ ٹھ۔ زورا ور دور ژھوس پتے۔ سارِوے
کور ہو تژ وہس اَسن کھشگالہٕ۔

ہوٚ پاری آسی بلٮ۪ینہٕ زٕ ژور جب وآلی ہتی۔ ہینہٕ بڈی کیٹھ سفید،
کرٕ ہیز، خود رنگ، تیچہٕ ہاری۔ اُڈی تژ وٚ میر کرٕ تھ اُکی سیٚے جایہٕ۔ اُڈی
چھکراو نہٕ آہتی۔ ہیٚوٚرہ ہیٚوٚر تہٕ کھسان تہٕ دٕرمنٛس ژوٚپ ژوٚپ تہٕ کدا۔
ہہس آس سارِی سیٚے برکت سپز ہڑ۔ پتھ جبس آسی نیرٕ زا ہتی داہ تژہ۔
چھرٕ تہٕ ستی۔ لوٚکٹ لوٚکٹ شُری آسی پتھ کیٚہنہٕ مُشر آوتھ بینے کیٹھ مونگرن
پننہٕ دوان تہٕ رٹنیچ کوٗشش کران۔ کیٹھ موٚنگرن اوس بیٚرکھ، یُس تم تژہ ہیر
ہیٚامرِ سےٚ ستی باوان آسی مگر یمن شُرین کتہٕ بنہٕ ہن اُہنٛد کھوٚ تہٕ زبر

گِنٛدٕن تماشہ۔ یِتھٕ تِتھٕ آسی ہیم شٕری تِمن رٕٹان۔ کھوٚ وٕنہٕ مٔنٛز تُلان ماہ
میٛٹھ کران نہٕ پیٚتہٕ ہکہٕ یِلہٕ ترٛاوان۔ اَتھ رَتہٕ رَتہٕ مٔنٛز آس یِڑین بالغ
چھِرن تہٕ چھنگ لگان۔ ییٚمہٕ کٔنہٕ ہول ہالے زَن وۄتھمُت اوس۔ تِمن آس
نہٕ ژٕلنس وَتھ لبان۔ اَڈی آسی یلو ہینٛھ ژھالہٕ ماران تہٕ اَڈی کھوٚلہٕ
لبان۔ اَڈی لوٚہ تہٕ پاٹھی لوکن مٔنٛز کوری کوری اَژنچ کوٚشش کران۔
اَتھی مٔنٛز گیہ ہیٚنہٕ کرِکھ۔ "ہتیاہ! ہیٚنہٕ آیہ۔ یہ کیاہ چھہٕ کوہ ڈٕندس کھسان۔"
یِمن نہٕ وُنہٕ پیٚنہٕ تٕ اَتھی آہتی آسی، تم دوٚے یہ لبہٕ ن کٔن تِمن تُھتھٕ۔ وٕچھان وٕچھان
لُج سارٕی سے یالس یوٚن تام زَن دوٚے۔

راج ولی تہٕ دوٚلپورلیٖما یہ اَنٛنس تقیچھ کرِتھ لبہٕ ن۔ تہٕ کیاہ زٕیم حب
والِس آسی کیچھری ہتی تِمن مٔنٛز اوس یہ وُنہٕ تہٕنٛد نیچو قمرو آمُت۔ بالہٕ کھوٚونن
اوس وُنہٕ درمُن مُنٛزی ہناہ سبز۔ مگر نہٕ کرِتھ تہٕ آسی گرِ دِلمبکھ
وہ تھان۔ اَمہٕ ژٕلہٕ لارٕستی آو تیٚتھے اکھ گرِ دلمبکھ تُھتھٕ تہٕ راج وٕلین
رُکاو ورلیما۔ "کٔھہر۔ تُھتھٕ چھینہٕ لوٚزنے لبان کینٛہہ۔ گرِدے گرِ دِچھے۔"
ہناہ گرِ ہستھ تنے یہ گرِ دٕ تہٕ راج ولی دِژاو تیز تیز پیٚری ترٛاوان ییٚنہٕ والین
جبین کُن۔ دوری پیٚیس اَکس وہ نتس گجری لڑکس کُن نظر۔ گوڈٕ گیوس
بٕزونت قمرو شُند مگر تیٚتھے اَمی لڑکن تھر کھِرلوٚت راج ولی نحانٕن پرٕزٕ
نووٕ یہ، یہ اوس پیرا۔ لبہٕ نہٕ گامک سارٕوے کھوٚ وٕتہٕ گبرو جوان۔ ہرگام
لبہٕ نہٕ گام بلکہ اَنٛدی پکھی سِن ہیٚنین گامن مٔنٛز نیرہے نہٕ پیرا ہس جوڑ کانٛہہ
نہٕ شکلہٕ عقلہٕ نہٕ مزازٕ کٔنہٕ۔ اوے اوس راج ولی نحانس ستھے لوٚلہٕ۔ لوکھ

آسی یپنہ نین یپنہ نین کُن دوان تمن نالہ مَنہ رٹان، خبر اتہ پرژھان تہ پتہ
ہیتوٚر کُن یپنہ نین ٹاکھین گوٚیرن ہیتھ گام کھسان ۔ راج وٗلی ین ییلہ پیرا
وٗچھ تمی تزٕ آو ریشما یہ کھیلہ ییلہ تہ پیر بکہ ہیتھ دوپونس کُن ۔ سہ روٚٹن نالہ
مَتہ تہ پھیٖکین دوٗن ہیتھ پنیٖ اَتھ ژھیکہ رآوتھ ہیٛتزنس ہیر لیوہ ل
سام ۔ " او پیرا ، کہو حال چال تھارو ۔ ٹھیک ۔ خوش ۔" پیرا ہَس اوس
راج ولی خانُن سنح سرٕ ییہ تہ کیاہ زِ سہ اوس نہ تس زانہہ تہ لوہ ن گامک
آسنہ کنہِ ووہ پیرزانان ۔ بیٚیہ اوس تس راج ولی خانہٕ شخصیت وٗچھتھ
رشک گژھان ۔ یتھ وآنسہ منزتہ کوتاہ وجیہہ اوس راج ولی خان ۔ اکیک
اندازٕ اوس نہ شاید پیراہَس ورآے کانسہ، تہ کیاہ زِ سہ اوس یا تہ لوٗت
خوش شکل، نہ ووہ نَت ۔ پیرا اوس اَندرٕ اَندرٕ راج ولی خانُن نوٗر پوٗرت
ہتھ وٗچھنہ رشک کران زِ راج ولی خانَن دیٛت نس شانَن دَرشہ ہیتو
"کتہ کو نہ تھکھ کران پیرا ۔ خوش یا ٹھو ؟" "سیٹھاہ خوش چاچا ۔ خبر
کیاہ زِ مےٚ ژٕ ئے وٗچھتھ گلہ زلو زن گژھان ۔" "او مار و تیٛتر ۔" راج
ولی خانَن روٚٹ پیرا بیٚیہ نالہ مَتہ "تکلیف ماوو وت کیٛہنہ ؟"۔ "نہ ، بلکل
نہ ۔ جیٚس میاَنس کر نظر ۔ تیتھ پوٚچھیو مُت اوسہ زانہہ ۔ نین تہ اوس
نہ تیوٗت سبزار نہ گاسہ زانہہ ۔" ریشما گیہ سہ تیتھ آس رزہ زٕ آیہ دوان ۔
اَنکہ ونہ کیتھ اوس تمہ تہ پیرا پرٕ زلو مُت ۔ اَتھ سار پژو ونہ کُن پوٚن
پرژھ تمہ خاطرٕ یاٹھ ورآیی پیراہَس ۔" پیریا ! یار کیتیو ترٕ وُکھن ۔ قمرو
ہا قمرو ۔ میٚون گوٚیرہا ۔" "او چاچی ۔ واہ وار ۔ آں ۔ ٹھیک ۔ پرژھ

تہ دوہ ذکیاہ چھے پرٛژھن۔" ریشمایہ مایہ سان پٔتس پیٹھ بیٛہناوان ووٚن پیراہن تس۔

"قمرو کتیوٗ چھُکھ۔ کوتہو یتھ چھکھ؟" چاچا شہ چھا کانسہ ہنٛد مانان۔ اکہِ دوہ یہ گو جب ہیتھ ہنرِ تہ تہ کھوٚت تھٔزرس تھاج بالس کُن۔ واتہِ اکس دوہن دوہ ہن نام۔" "پیر بابا۔ ہیا پرٛاران ہے چھی۔ یکان کونا چھکھ؟" دوٗرِ دژِ کٔمی تام پُھلی کرٛکھ۔ "یہ کہو آس ہا۔" یورِ دٔیتس پیراہن جواب تہ پھیوٚر ریشمایہ کُن۔ "گابرِ مے چاچی۔ قمرو آسہ یکان۔ اچھا چاچا سلام علیکم۔" راج ولی ین دٔیت تمس متھہ متھہ تہ ووٚن تس "بڈ روہس حوالہ۔" پیرادراو دوٚرِ تہ رٔلیوٚو بیٚنہ ہن ستی باجن ستی۔ راج ولی آو ریشمایہ نش۔ سوہ وآجن پٔلہ پیٹھ۔ پھیکس پیٹھ اکھ تھاوِتھ رٔٹن پانس ستی۔ زیٚوٹھ دوہ ووٚش تراوِتھ لوٚگ ہیوٚر گام کُن دورِ ہنز کھیٚلین وُچھنہِ۔ یوٚتام تم نظرو ڈُلی۔ سہ پھیوٚر ریشمایہ کُن۔ ووٚش تراوِتھ ووٚنُن اوٚڈاہ پانس کُن تہ اوٚڈاہ ریشمایہ کُن ——

"شاید یہ تہ ازوۍ ژِ بنیہ کانہہ۔" ریشمایہ گُڈ ووٚٹھ ہش "کیا۔ کیاہ ووٚنتھ؟" راج ولی اوس یہ زانِہ تہ پرٛتھو موٚلی کتھو ستی پریشان گژھان۔ تس کھُرِ پانس پیٹھ زٔکھ۔ ریشمایہ کُن پھیوٚر تہ ووٚن تس ——

"سونچان اوسس زِ اسہِ تہ پزِ واپس گرٛ گژھُن۔ شاید یہ تہ ازوۍ بنیہ کانہہ۔" سہ اوس یی ونان تہ زِ بعہ تہ پیٹھ کھُرِ زیچھ گبوٚن لہر۔ راج ولی یٚس ریشمایہ اکھس کھتھ کرِتھ گام کُن پھیرِن دوٚل اوس پھیوٚر

بٔنِیہٕ پوٚت۔

بوٚزٕ اوس بیا کھ جب نموٗدار گومت۔ کنٛہہ آسی پھمبہٕ توٚمبی ہوی ہیٚوٚرکُن بٕرٕ دٕنہٕ بٕرٕ دٕنہٕ دَوان تہٕ تمن پتہٕ پتہٕ اوس اَکھ دٔستوار گجر چھرکھٹا نکھس لٕدتھ مست گیوان تہٕ آرامہٕ سان ہیٚوٚر پاسِس کھسان۔ راج ولی دوٗلو بوٗن۔ تَس بَتھ پوان وُچھتھ ٹُل ہیٚوٚر کھسہٕ وِتی گجری تہٕ قدم تیز۔ کمہٕ پرٕ زنوو دوٗری راج ولی۔ تَمی پیٹھہٕ لٔمِن کرٕ کھ "سلام علیکم چاچا!" راج ولی نہٕ رٔشماسی نیٚتس کاسِس تسَ نشِ واتی میٚی۔ "وعلیکم السلام پُترا۔ خبر خیریت" راج ولی پرٕ زٕ کرٕ شاہ ٹھیکہٕ راوچ کوٗشش۔ "مہر ربّ دا" سوٗرے سیُدٕ رُت۔ پنداہ چھرٕ زایہٕ پداہ۔ یہٕ زاو اُزی رات کیٛتھ۔ توٚے گوٗ ژیر" گجر ووٗن سھیکہٕ پیٹھہٕ کِس آمہٕ دٕ ندِس کُن کلہٕ ستی اشارٕ کران۔ "قمرو نا آوسے نہٕ" رٔشمایہ ووٚن اُمِس گجرِس کُن سیٚٹھے چھٔنٹھ۔ "ما پکان آسہٕ۔ مےٚ رٕکاویوٗ گمہٕ سہ چھا اَدٕکالسہٕ ہٕنٛدٕ مانان۔ ڈراو تھاج بال کُن۔ دوہ پُن تتہٕ آسہٕ مرگ زیادہٕ ہُرجتہٕ۔ ڈراو کنٛے نوٚن زن تتہٕ پیاران آسِس" رٔشمایہ زن نیٚہ کمٕرٕ تام وانج کڈٕتھ۔ تمہٕ کرٕ چیر وُچھس تھپھ۔ گجراو تس نزدیک۔ "پکان ہےٚ آسہٕ سہ نہٕ۔ سہ ہےٚ راج وُلہ ژن نیچوٗ چھُ۔ اَسہٕ سارِنے مَنٛز بہوٗدرٕ تہٕ طاقتوٗر دوٗر پہن چھنا گومت۔ واتہٕ دوہ ہِس دوہ ن دوہ پہن تام۔ تہٕ کیاہ زٕ گا یران۔ توٗ لی چھا گومت۔ ہاں" سہ اوس پہن تہٕ ستی یمہٕ کنٛہہ کران زہیاری اوس تمِس یِیب چھکراو نہٕ آمت۔ تمو وُچھ یہ تہٕ دوریو تہری سوٗمبراو نہٕ تس پتہٕ پتہٕ اوس نشٕدہ ہوٗن دَوان نہٕ تیرٕ ہٕن اَکِسے جایہٕ جمع کرٕ نٕچ کوٗشش کران۔

ریشماہ نہ راج وٕلی رٕودی اُمس کُن وُچھان ۔ بے بَس تہ مجبور ہوٕی ۔
کھیوٕل ہِکوٕ نہ کرِتھ دزا وگجر ہیوٕرکُن ۔ دوٕر بیٹھ کھیوٕر لوٕت تہ دٕژن
کرٕکھ " بامبرٕ تے چاچی ۔ قمرو ہے آسہ پکان " ۔ اُمی سٕتۍ کرٕ یکہٕ ستۍ زٕن
ترٕ ہر ٹوٕ زٕن کٕس تام پاٹشراٖلی کاوٕ ییمو ہاہتھ ناک پرٕج دِژ ۔ ریشما ترٕ ہر یہ ۔
تمہٕ دِژ نظر ہیوٕ ربابہٕ تھرِس کُن ۔ اَتہٕ اوس یار لنگس الوٚنڈ کرِتھ ہُن کنہٕ کال
ہیوٕ ویوٕ کھ کاوٕ گانہٕ برابر توٕ نتھ وٚہر اوٚتھ لیوٚن کُن کتھ تام زاگان ۔
ییٹھی کنۍ اوس اکھ بوڈ گرٕد ۔ شاید اُمس زاگہٕ وڈو کران ۔ اُمی مور جوٚنہٕ
کاوٕس کُن ہیمو کنۍ وُچھ ہنیہ تہ ستۍ وۄتھ یار ہن منز کہرام ۔ کاوٕ کھیوٕل اکھ
دزاو ترٕ ہر توٕ ہٕت تہ ریٖوٕ کاوٕ کاوکران پاٹشراٖلی کاوٕس ستۍ ۔ راج وٕلی
تہ ریشمالگو اکھ اکس ستۍ ۔ کاوٕ وڈے یہ ۔ دوہ اوس وۄنۍ ڈلمت تہٕ
اَفتابہٕ اوسُن لوسُن ہیوٕ تمت ۔ راج وٕلۍ ین ترٕوو وۄش مگر ریشما اُس ییمن
کاون کُن مُدے گنٕزرِتھ وُچھان ہے بٕنگہٕ ہش گاٹمرٕ ۔ کاوٕ اُسی وۄنۍ
لوسہٕ ونس آفتابس بلکل نٕڈر ۔ اکھ سیاہ زال ہیوٕ ۔ اَمہٕ ستۍ سپُد ہنا گاشس
گوٕٹ ہیوٕ ۔ راج وٕلۍ ین کرٕ ریشماہ اَکھس کٕتھ ۔ " پکھ پتہ گرٕ ژھ اَنہ گوٕٹ " ۔
" آو ناسہ اَد " ریشماہ ہنٕز آواز منز اُس سوٚدگ ۔ راج وٕلۍ نکانس نیہ
کُمو تام وانٕج ہیچھ دِتھ " اَز آو نہ ۔ بگاہ یمہ ۔ اَد کوٚت گرٕ ژھ " ۔ راج وٕلۍ ین
پکہ ناوٕ ریشما واپہ وارپانس ستۍ گام کُن ۔ آفتابہٕ اوس ڈٕنگ دِتھ کعہ ہمہ
سنگرن ہنٛز کُن ژوٕ لمت ییلہ یم دوشوے بالس سٕتے منزس واتی
ہیتۍ اُسی ۔ نموٚنۍ قدم تیز تیز ۔ گاش اوسُن سوٕرن ہیوٕ تمت ۔ گاش نہ

آسنہٕ تہٕ اوس ریشمایہِ یہِ ژٕیوٗ سمنٛت۔ راج ؤلی خانَن دِژ ژٕ چھنہٕ کھوٚورۍ نَظر۔ ساری وَتہٕ پٔدۍ آسِن ژھوکوٗنِس گاشَس مَنٛز راوٕنۍ ہیٚتۍ ہیٚتۍ۔ تمہِ کٔر ریشمایہِ زور پٕتھ تہٕ قدم تیز پٕروٗن۔ تہٕ رٔژھ کُھنڈۍ گیہِ ژٕٹم تہٕ آنہٕ گٹہِ مَنٛز شٔر پٕتھ۔

۲

اَمہِ پتہٕ زاونوٚو دوہ۔ ریشما نہٕ راج وٚلی دژلاے فاقے تہٕ
ٹھکرے پیٹہٕ والین جبنَ تھٕ۔ جَب گیٖہ بوان۔ گامہٕ وآلی گیہ بپہٕ نین
گبرَن نالہ مَتہٕ رَٹان تہٕ گام کٕن نیران۔ مگر راج ولی تہٕ ریشما رُودی
ترٕلیشہ ہُتی۔ نہٕ کیاژرُو نہٕ تہٕ اوس تمرِثیٖن پیا پتاہا کُنہٕ۔ ساری بیٹہٕ وآلی
بجری ٹُرکہٕ اُسی تمَن تسلاہ دِوان زِ تمرو آسہٕ پکان۔ اَفتا یہٕ اوس پَتَین
سفرَ دِہکو پاٹھی کڈان۔ تالہٕ پیٹھٕ وآتھ مغربس کٕن دوترٕاوان۔
یہٕ کوتاہ تیٖز اوس ژلان اَمیُک احساس اوس راج وٚلیس ہنہٕ ہنہٕ
گژھان۔ سُہ اوس سونچان زِ شاید آسہٕ ہے یہٕ دوہ ہے پتھے پاٹھی دوان
تہٕ تس آسہٕ ہے نہٕ اَمیُک پے لگان۔ سُہ اوس کانچھان دوہ گوٚژھہ
ژھیٚمن یتھ تمرو ہس وَتی گاش سور ہے نہٕ تہٕ سُہ واتہ ہے جَل جَل۔
مگر دَق چھ ژلہٕ وٚن آب۔ اَکھ کُس ہیکہٕ رُکاوِتھ۔

اَز گیہِ اَتھ دوہ یمَن دوٚشوٚنی تِتھے پاٹھی نیٚنہٕ گٔیہ ڈُکرِ کھسان۔ دوہ بوٚن وَنس مَنٛز پیارِ پیارِ ژھوکہِ راوان تہٕ پیٚتہٕ تھکِتھ ژھینِتھ لوٚسی متیہ ہوٚرِ واپس گام یوان۔ اَز گیہِ آتھ دوہ۔ ساری گامہٕ گبرایہ یٚنہٕ یٚنہٕ جب ہیتھ واپس۔ تریٚ دوہ گیہِ وونی اَتھ پاسٕ تہٕ اَتھ وَنس مَنٛز کانہہ سرحد اگر ہنس۔ سورُے ماحول اوس ژھوکیٚومُت راج وٕلی یس تہٕ ریشمایہ تہٕ آسی لفظ ژھوٚکے متیہ۔ تِم آسی نہٕ کِنہہ کران نہٕ باتھ۔ بس گریٚنیران، ڈُکرِ کھسان، بوٚن وَن وَسان، پیاران پیاران لیوٚت تام دوہ گژھان اوس، پیٚتہٕ تِتھے کٔنی اَنہِ گٹہِ مَنٛز ژھوٚپہ کرِتھ ووتھان تہٕ گام کُن نیران۔ شاید آسی کھوٚژان کتھ کرنس۔ راج وٕلی اوس تہٕ ریشمایہ کُن وُچھنس بھران۔

اَز اوس تَس اَکھ اَکھ اُستخان زَن ہیوٚن یاسان۔ سُہ اوس کٔنی پٔکھ بیٚرہان دِنی۔ بکرِ آواز تہٕ زَن آس رٔیتھ گاہے۔ ہنگہٕ منگہٕ گوٚ سُہ کوٹھین اَتھ دِتھ تھوٚد وٕتھ تہٕ ہِکہٕ ژوٚل تَس ہیٚرتھ۔ "ییٚہ وونی اَنہِ گٹہِ گیہِ"۔ راج وٕلیس باسیے یہ نہٕ یہ پیٚنیٚ آواز۔ سُہ کھوٚژ۔ ریشمایہ وُچھ تَس آرٕ کرِتھ ژٔشموٚ تہٕ ووٚنُن زَن تہٕ اوٚڈاہ پانَس تہٕ اوڈاہ راج وٕلیس "سُہ آو نہٕ اَز تہٕ۔ سُہ ہیہِ نہٕ۔ سُہ ییہِ نہٕ"۔ راج وٕلی تھاوٚن زَن ڈیٚنکھ لور ژٔھ کوٹھین۔ سُہ گوٚ ریشمایہ برژ ژٔھ کِنہِ ہینِتھ۔ "نَہ سُہ ییہِ۔ ضرور ییہِ۔" "سُہ ژوٚل۔ سُہ ژوٚل اَسہِ ترٲوِتھ۔ سُہ ژٔلِرو وُچھن ژٔریٚنیٚ۔ سُہ ژٔلِرو چِھ سانہوٚ ژٔرکھوٚ۔ بچانہوٚ ژٔرکھوٚ۔ ہفتہٕ نِشہِ دُے آسہِ گوٚمُت۔ ساری

پھیرِ واپس۔ مگر سُہ آو نہٕ۔ سُہ ہیہِ نہٕ۔" ریشماہ ژھاہ ساری سے پانس نظر
تھَر۔ تَمہِ دِژ چکھ" وۄسے نا سُہ ہیہِ نہٕ۔" "اچھا، اچھا وۄچھو۔ وۄنہ تہ اُسی
گژھو۔ ژٕے لگی سردی بیٖنہٕ۔ وۄنہ تھ۔" راج وُلی خانَن وۄنُس تَرِ تھپھ
کٔرِتھ سیٹھاہ نرمی سان۔ "ژیٚے ژٕلر و وَنھَن سُہ۔ ژٕے تہٕ چانوٚ زُرکیو۔"
ریشماوُژھ راج ولی خانہٕ نس اَتھس دَکہٕ دِتھ۔ "مےٚ دِژ نہٕ زاہنہٕ تَس
زُر کرُنہٕ۔ بلکہ اوس سَن یِتھ رٕٹٕ ژھان۔ سُہ چھُ ہنا خوٚ دسترتہٕ خامخاہ کیٖن
خابَن پیٖتہٕ دَوان۔" نَزدیکھے دِژ شالن نظرتہٕ زیٹھ ٹٹنگ۔ راج وُلی خانَن
تھوٚو ریشماہ پھیکس ہیٹھ اَتھ تہٕ دوٚپنَس۔ "یکَنِو تا ٹھ ہکَنِی۔" ریشماہ وُچھ راوی
ہنتہٕ رٕنہٕ ہکی پاٹھی راج وُلی خانس کُن۔ نظرَن منز اوسُس نہٕ کانہہ سوال تہٕ
نہٕ کانہہ تو شُرتھ۔ ژھِس کھنڈُس وُچھُن یِتھے کٕنی مدے گُنڈِتھ راج وُلی خانس
تہٕ پیٖتہٕ پھیرگام کُن۔ راج ولی خانس اوس شاہ زَن ژھوکیٖومُت۔ سہ اوس
زندگی منز گوہ ڈنیہِ نتہٕ کھوژان۔ تمہِ دِژ بَرٕوٕنہِ کُن نظر۔ ریشما اَس وارٕوارٕ
ہیٖور کُن کھسان۔ شامہٕ ژیِ منز اَس سوٚ اَکھ سیاہ شبیہ آسمانَس منز جذب
گژھان۔ راج ولی خانَن دِژ کلس دِہنَ تہٕ پھیٖوٚر پوٚت یِتھ دُنیاہس کُن۔ سُہ
دراو تیز تیز تہٕ ووت ریشماہ نِش۔ گاش اوس وۄنہ ژسور ژومُت تہٕ وۄنہ
دِرشکی پاٹھو ژٕپے پہٕ یم دوٚ شوٚے اَنہٕ گٹس منز۔

٣

قمرو آوٕ نہٕ۔ اَمہٕ سِتۍ وۄتھ اَکھ پُرسکون گامَس اکھ طلوطُم۔ نیاز نٲدر رۄدی کرنے۔ کأنشہٕ کُرٕ نہٕ پھوہی نہٕ بنأو کأنشہٕ مأیرٕ۔ سارِوے کوٚر فأصلہٕ یوٚت تام نہٕ قمرِ والیَس ییہِ شأدی یا نہٕ ییہِ نہٕ مناونہٕ۔ راج ولی اوس گامُک زٕو۔ سارِنے ہندِس دۄکھس سۄکھس برابر شریک۔ وُنۍ کین اوس سٕہ گرِ دٲبَس۔ گام ہے شأدی یا نہٕ مناوِہے نہٕ کِنھ کُنہٕ۔ سأری سے گامَس آسس دہِیرٕ ژھِنتے۔ بٔڈی بُزرگ تہٕ تجربہٕ کار گجُری آسی مشوٗرٕ کران زِ قمرِ ژھانڈنہٕ خأطرٕ کُس دأے گژھِ کرنہٕ یِن۔ ریشمایہِ اوس پہتھ زِ قمرِ چھِہ ژُلمُت جیٚب ہیتھ مأجہِ سٕنٛد بُو طعنو تِشہِ تنگ ییتھ۔ سۄ آس راج ولی خانس بَش زنٛدگی ہُنٛز گوٚو دِیکھہِ لَٹہِ دۄرِ یمِہٕ۔ سِٹھاہ ژھِینہٕ گأمژٕ۔ گامہٕ زِ ژھوکوٚرٕ فأصلہٕ زِ یگاہ صبحس تام پرارو نہٕ کرو فأصلہٕ زِ کیاہ پزِ کرُن۔ راج ولی دِرا و بھیٚٹھ پتو کوٚ ٹھلو۔ قدم لیتھ وان لیتھ وان ژادگرٕ۔ ییراوس ییلے۔ اُنٛدرٕ اوس آسنہٕ گوٹ

سہ بہر لیو نہ ریشمایہ آواز تہٕ دِنس۔ تمی کڈ چند منٛز گنڈ کھ ڈبی۔ اکھن
اُہس تھر تھر۔ سہ اوس تِ زالنس تہٕ کھوژان۔ یتھ تیتھ ہمتھ کرِتھ زاج
تمی گنڈ کھ تِ۔ تسنٛد اکھ آو گاشراوُنہٕ۔ یہ اکھ لیس بڑ کھوتہ بڑس
موٗنڈس الہ اوس کران۔ یتھ منٛز داہ سہرینٛ مکھ چھاپچھ پوتکی پائنٹی نژان
اوس سے اکھ زن اوس ژمتھیومت۔ اکھس آس ونہٕ تھر تھر۔ نان
نانٕ تِ راج ولی ین لال ٹینس چمنی تھوڈ تہٕ زولن۔

لال ٹینس سوہ یتھ کھالان کھالانٕ راج ولی ین ہیمتھ۔ "ژ کیاز چھکھ
انہٕ گٹس بیتھ۔ لال ٹین تہٕ چھکھ نہٕ زولمت"۔ تس آو نہٕ جواب۔ سہ باشرلیو۔
"ریشما۔ ریشما۔ ریشما"۔ تمیٕ لال ٹین اکھس کیتھ تہٕ دِژن ڈیچھنی کھوورِ
ژھانڈ۔ "ریشما کتی چھکھ۔ ریشما" دار طرفہٕ آیہ لعتی آواز۔ "ہوٗں"۔
راج ولی گو لال ٹین ہیتھ دارس۔ ریشما آس مدے گنڈتھ نیبرٕ انہٕ گٹس وچھان۔
یتھے راج ولی تس نکھہٕ آو سوہ پھیرِ وارِ وارِ نس کن۔ راج ولی اوس وو تھدِ نہٕ۔
اتھس کیتھ اوس تس لال ٹین ییمیٕ گاش بو نہٕ بیٹھ راج ولیس تھس اوس
پیوان۔ امہ آیہ گاش پیٹھ کنہِ اوس راج ولی خاسٕ بتھ وکراوُنہٕ زن آمت
راج ولی ین کھوو لال ٹین ہیتھ تہٕ ہیوٗ کلہ لیوٗ، کن نزٕ آو تھ ریشمایہ برونٛہہ
کنہٕ تھس مجرمہ سندی پائنٹی ہیمی قبل آسہ کورمت۔ ریشمایہ ڈھیکہ راو نظر
راج ولیس بیٹھ اچھ ٹیٹھ رائے کرِ نہٕ ورائے نہٕ بلکل سپاٹ آواز منٛز
وون راج ولیس کن "مے دِن نیچو اُنتھ"۔ راج ولی ژمیو و۔ حرکتھ
تہٕ کرِن نہٕ۔ ریشمایہ وون بیلیہ تھی ہا بتا کھ آواز منٛز۔ "مے دِن نیچو اُنتھ"

اُچھن آس پہ حرکتھ تہٕ گرٕھان۔ راج ولی شرٕکھو اَندری۔ کرٕتھ تہٕ دٕراس
نہٕ۔ "بوزان چھکھ۔ مےٚ دِن نیچو اَنتھ۔" ریشمایہ دِژ زور کرٕکھ۔ تمٕس اوس
اُچھو کنِ نار نیران۔ راج ولی خانن تُل وار وار کلہٕ تھوٚد۔ "اَتَن۔ اتَن۔ ضرور
اَتَن۔" اکھ اکھ لفظ اوس راج وٕلیس دٕم پھٹی گومت تہٕ اَشکن آس دٕرائے
لَج ہرٕ۔ ریشما گرٕھ نہٕ تسند اوٚش وُچھنی۔ اَوکنِ ووٚتھ راج ولی خان یکدم تھوٚد
تہٕ گوٚرٕ تاچِھس کُن۔ ریشمایہ ژٕنیوٚن راج ولی خانن دوہ کھ۔ سوہ وَگہٕ لےیہ تہٕ وُژھ
وار وار تہٕ گیہٕ تَس نش۔ تھر پھیپُر تَس اَنتھ۔ راج ولی خانس زَن ژھیوٚن اَنڈ
ریرس دوہ کھس سوٚتھ۔ سہٕ ژٕا وشر کرنہٕ۔ سہٕ پھیوٚر ریشمایہ کُن۔ سوہ ژٕٹ چیر
پانس ستی۔ "اَسی کہےٚ کرَو ریشما۔ اسی کہےٚ کرو؟" ریشمایہ ووہ تھروٚ راج ولی
خانس اوٚش تہٕ بیہہ نووٚن ہیچھ۔ کلہٕ رٹنس کھو تہٕ مُنتر تہٕ لَج بیٚیہ دارکن
مَلرے گُنڈِتھ وُچھنہٕ۔

تمن کرٕ بییہٕ نیٚنڈر تہٕ لوٚگ نہٕ تمن پیی تہٕ بیٚلہٕ برس کمی تام ٹاسرارے
تَج تموکھییہٕ ووہ ٹھ۔ دار کنِ اوس تاچِھ اندر تام ژٕامُت۔ تم وُتھی تھوٚد دَروازس
نیٚبر آس کنتھ کتھ گرٕھان۔ راج وٕلی دَدلیو دروازس کُن ہا نکل ترٕا آوٕن بلہٕ۔ بر
تُرٕن نہٕ اَتہٕ وُچھن گامکر زِٕٹھی۔ گامہ قدم مستان خان اوس بٔرٕ وٕنہہ۔
بٔرٕ وٕنہہ۔ "آ دَ نا۔" راج وٕلی خانن ووٚنس کلہٕ ہٕنی۔ "نہٕ" "نہٕ مستی رٕو داوکہ
طرف" تہٕ ووٚن یمن "اَژِو۔" "نہٕ صحنس مُنتر بیٚہمو تاپس" یہ ونان وَنان
بیٚٹھ مستان خان موٚنڈِس اکس پیٹھ۔ راج ولی ژٕاو اَندر۔ اَندر کچن
نیچہ اکھ زِ نہٕ وَہراوہن۔ گامہ زِٕٹھ بیٹھی۔ مستان خان ووٚتھ موٚنڈِ پیٹھ

تہٕ ہیوٚتھ یمِن منز۔" مےٚ چھِ باسان وۄنۍ پیارٕن گۄ فضۄل۔ اَسہِ پزِ شہ ژھانٛڈٕنہٕ نیرٕن۔" یہِ وۄنۍتھ لال خان لیٚنڈ مشوٗرہٕ ہتھین موتَن ییٚتھ سارِوۍ کھوہ تہٕ موقوٗل مانَنہٕ اوس یوان۔" مےٚ اوس راتھے یہِ فآصلہٕ کوٚرمُت۔ لیوٚنہٕ گامہٕ کِس پیراہَس چھُ پوٚرہٕ ییٚ زٕمرو کمہٕ وَ تہٕ چھُ گومُت۔ یوٚتُس اوس تمۍ سُہ وُچھمُت۔ سُہ چھُ تیارتَس ژھانٛڈٕنہٕ گژھنَس۔ بٔبہِ گژھو یٔمہِ گامہٕ منز اَسۍ زٕ ژورنفر۔ اَزۍ نیرٕن گۄ جان۔" یہِ فآصلہٕ دِتھ مستان خانَن کٲکُن موقدم آسنہٕ کنۍ۔ بٔبے اَکۍ گجرِ کوٚرا پشارِس فآصلس آمنا تہٕ ترٛوٗن زٕیوٚتھ ووسُش۔" خیر کَتہٕ مصیبتَس آسہِ ہیوٗمُت بے چارہٕ۔ کرِو نہٕ فآصلہٕ کُس کُس گژھِ تہٕ نیرَو تہٕیلہِ رعٔیَس حوالہٕ۔" "نہٕ چھُ نہٕ فآصلہٕ سَپدمُت راج ولی خان روزِ ییٚتی۔" مستان خانَن ووٚن راج ولی خانَس کُن نظر کٔرِتھ۔

"نہٕ نہٕ بَنہِ نہٕ۔"

"ژہ ما چھکھ بوونہٕ گومُت۔ ریشما ترٛاوِ ہتہٕ کُنی زٕنۍ۔ تَس بچارِ ہے چھُ اُچھن گاش نام سورٕ تیوٗمُت۔ اَسۍ گژھو تہٕ اَنون ژھانٛڈِتھ۔"

"نہٕ بہٕ تہٕ گژھہ۔ تَس چھُ یاسان سُہ آو نہٕ مہابانی کنۍ۔ مہابا تہوٕ زٕری کیو رِکنۍ۔" راج وٕلین ووٚن ژٕن آخری فآصلہٕ کٔرِتھ۔

ہیٚنتِس کالَس آسہٕ گامہٕ چہِ کیہِ شہٕ زَنہٕ تہٕ راج ولی خانَس آنگنَس منز سیمہِ ہِش۔ ہیٚرٕتھ کالَشہِ آس قمرو ہنٛزِ فکرِ۔ راج وٕلی خانَنۍ ییٚلۍ وُچھِتھ وُژھہ نوران لیوٚسہٕ کنتھ تہٕ لوزان آس تہٕ ستِرٕ ستی ووہ زلہٕ، سفید تہٕ کرٕہِنہٕ پنہٕ ستۍ گوٗل گجرِ لوٗٹِ تہٕ وونان آسۍ۔" راج وٕلی خانا اگژھ۔ یہٕ روزِ ہیٚتر

تو نام ریشمایہ نشہ لیوٚ تام توٚ ہٕد واپس پھیرو۔" پتہٕ پھیر مستان خانس کُن۔
بہٕ پچور کیتھ پاٹھی ہیکہٕ یٚیتہٕ رٕزِتھ۔ تمر وہے لخت جگر چھس۔ گژھن۔ یہٕ روزٕ
یٚیتی۔" راج وٚلی خانن وُچھ نوٗرا یہٕ کُن۔ زیٚو بِستی ہیوٚک نس نہٕ کینہہ وٗنتھ مگر
اُچھ آسس آرکٕشہٕ زن آسس، وَنان "بہ اُکتہٕ ہیکے ژٕٔے ہوٗرِتھ۔
"اَچھا گوٚرُت۔ کرٕژٕ تہٕ سکھرِ راج وٚلی۔ خوٚردنی ہٕنٛد یُہ کٕزِ نہٕ ژہٕ
غم۔ تمہ سارِ کے بندوبست چھُ گومُت۔ دُپہرس ہموٚے اُسی یپاری کٔرِنۍ۔"
یہٕ وَنان وَنان ووٚدتھ مستان خان تھوٚد تہٕ دٕراو برٕ نیبر۔ یہ ستی وٗتھی باقی
زٕمٕمتہٕ نتہٕ دٕرایہٕ جَل جَل راج وٚلی خانتہٕ آنگنہٕ منزٕ نیبر۔

۴

ڈُپہر پتۄ ژھیے ووت راج ولی خان مستان خانُن گرٕ۔ تَس باسیو نہٕ یہٕ جان زِ سہ پشیار گرِ تہٕ باقے کرَن سفرچ تیاری۔ اَتہٕ آسی گاہکی واریاہ نفر سمے ہتی۔ بعہ نہٕ گامُک پیرا اوس تٕرۄ ژھیے وو تمُت، پینٛژ ژادر تہٕ سوٚت بَستہٕ ہیتھ۔ ژھانڈنہٕ نیرنچہ جماژ منٛز اوس مَستان خان، لال خان پیرا تہٕ زوراوَر۔ یِمَو راج ولی آو یِمَوگو نٛڈ پَنُن پَنُن سامانہٕ تہٕ دژا یہٕ ڈکرِ کُن۔

اَتھ ڈکرِ پیٹھ کنہٕ اوس بُرزُن کُل اکھ۔ یہٕ تہٕ آس تیوٚ درت۔ یہٕ بُرزُن کُل اوس خبر کیتہٕ پاٹھۍ اَتہٕ نَس۔ بعہ نہٕ پیٹھ اوس باسان زُن تہٕ نِیلِس نبس پیٹھ وُزملہٕ وَلیٖمٕژ گاٹ۔ اَتھ بُرزٕ کُلس تَلہٕ کنہٕ اوس میٚنٛژٕرِ ٹینگ ہیٚنوہ یَتھ سفید تہٕ لاجوَری مزارپوش پَژ تھ سوٚنتہٕ بچھوہ لال آسی۔ دپان آسی یہٕ چُھ یَتھ کالہٕ کِس کَس تام درویشہٕ سُند مزار۔ اَتھ کنہٕ

گنڈنس یا شیرنس سنبھالنس اوس نہ کانہہ بہران۔ تہٕ کیازِ کرِ تام بر وٚنہہ
کالہٕ ماؤ سکھ بنیہ سنٹر گورمنٹ تہٕ بیٚیلہٕ اکھ ٹینگس اُنٛدرِ اُنٛدرِ گھٕن
اوٚسکھ ہیٚتھو تمت گامس آس تر ٹھ ہیمٕژ۔ ییٚمہ کنہِ اَنٛدرٕ ہیٚٹچھک کوٹھ
وٚستھ اوس گومت نتہٕ ہیٚنچھ آسو گاہمہِ اَکھ اَکھ لاگنس کھوژان۔

یہ برزِ کُل اوس گامہٕ کین مردن تہٕ زنانن منگن کُل بیٚیلہٕ کانہہ
مُشکل پیش پیہ ہے تمہ آسی اَکھ دَشہٕ گنڈان ییٚمہ کنہِ اَمہ کِس سفید
شیٚن ہوس گومُت ڈَس مختلف رنگن ہنٛدی گنڈ یمتی آسی۔ راج ولی خانس
بیٚیلہٕ اولاد اوس نہٕ سپدان تمی تہٕ رِشیماہ آس بَڈ منتہٕ اَکھ کُلس دُش
گنڈمٕژ مگر بیٚیلہٕ نہٕ اَمہ پتہٕ تہٕ راج وٚلیس اولاد سپٕد تمس وٚژھ
اَکھ کُلس تہٕ اَمہ تلہٕ کنہِ کِس مزارس ہیچھ پَرٕ دہ۔ اَوے رُود یہ
گوڈ ہناہ پتھ پہن۔ بلہٕ تے گجر لو گنجہٕ اَکھ دَشہٕ۔ راج وٚلیس باسیو
زِ ہر گاہ شہ تہٕ دُش گنڈ نہٕ کیٚنہہ نیٚشِل ما آسہٕ ڈیشُن۔ تمی زٕ ٹ
دَستارِ کِس شملس تر تہٕ پَرٕ دہ نہٕ آسنہٕ پتہٕ تہٕ گنڈٕن اَکھ برزِ کُلس
دُش۔

اَمہ پتہٕ وٚتھی یمہ دَوان دوران بوہن وَنس ییٚمہ مُنزِ
ہیٚتو رمرگن کن وَتہ آس گرھان۔ اَفتابہ اوس اَسمانس سیٚدٕ مُنزٕ
وو تمت۔ زانان آس وَنہ پتھ تاپہٕ سٕتی وُڑُنہ گاہٕ ژ۔ پیرا اوس
باقین نشہٕ ہناہ پتھے شاید احترامن۔ تہٕ کیازِ تِتھ آسی: زِٹھی۔
نس اوس قمرولہ کچار ک یار۔ یارِ گنٕز مُنزی پکان پکان اوس

ژٔہس ئو کچاڈُک اکھ اکھ ژٔنیوہ ژٔہس ہیوان بیلہ سہ قرو ہس تہٕ لالی ستی
کنہٕ گچھہٕ تہٕ شالہٕ کِن سوٗمبراوٕ نہٕ ہنٛدِ نٛ گام کھسان اوس۔ اُمس اوس قرو
ٹوٗٹھ تہٕ تَس کھوتہٕ لالی۔ ماجہٕ ہِنٛز کوٗرٕ۔ یوسہٕ تَس ستی ووٚنی جوان اُسی
سپٕنٛز مژٕ۔ سہ اوس یِمنے خیالَن ژٕ تَس گوٚ ہنٛد منگہٕ پتی کِنیٚ ژٕادر لوچھ
لمُن یوسہٕ تمۍ کرھوتلٕ ولِتھ پھیٚنکہٕ پیٚیٹھ یتھ کٔن آس دآرِتھ دِژٕمژٕ۔ تمۍ
کِچھے یہٕ وٕہ کٔہ مگر ستی بوزُن لوہ تہٕ کورٕ اَشُن۔ پیراہَن پژٕ ژٕنوو یہٕ اَشُن۔ یہٕ اُس
لالی۔ تِہنٛز آدَن بوج یَس سِتی تَس گَنٛڈ اوسکھ کوٚرمُت۔ لالی آس ووٚنی
تِہنٛزِ بھَرٕ ستی لگتھ ژٕہ ترِژٕ تہٕ ترِکتھ کرَان۔ اُجہٕ شہَن مَنٛزٕ تہٕ اُجہٕ ہنا بَڈٕ تَس
اوس بھرکھ کھوتمُت۔ شایَد آس دوان تہٕ دَوان ڈکرِ کھرٕ ہژٕ تہٕ دَوان دَوآنی
بوٚن وَنَس مَنٛزٕ واژٕ مژٕ۔ "پَنُن خیال ہا تھاوی ژٕ پیرا" "پوٚرٕ رٕیتہٕ کوٗل
سوٗرِتھ آکھ۔ اُچھ لوسَم ژٕے پژٕاران۔ ووٚنی دِژٕ اکھ بَنیہٕ ژٕہ۔ اَکہٕ لَٹہٕ تہٕ
سمکھے یہٕ نہٕ۔ اَکہٕ لَٹہٕ تہٕ نہٕ۔" لالی آس وَنان گٔرھان تہٕ پیرٕ اوس قَدم قَدم
برٕوٚنہہ ژٕلان گرھان پوٚت نظر دِنہٕ وَرآی۔ تَس تہٕ آس وآنجِ لالی ہِنٛز
دوٗرِ رٕکنیٚ کھٹُنَس آمژٕ۔ سہ اوس دَپان پوٚت پھیرِ ہا تہٕ لالی رَٹہٕ ہَن نالہٕ مَتہٕ۔
تہٕ میٚیٹھ کٔرٕ کٔرٕ بَرہٕ ہَس یَڈٕ بَرِ تھ لول۔ مگر ژٕوٚ نہہ بژٕوٚنہہ ہکہٕ وٕنین
زِٹھین ہنٛد اوسُس لِحاظ۔ لہٰذا اوس اَرمانَن کارٕ موٗرِتھ بژٕوٚنہہ بژٕوٚنہہ
پکان۔ ڈٕچھنِ آو بِتھ لوٚڈ یارٕ ژٕ نَٹ۔ کَلہٕ بچاونہٕ خاطرٕ ڈوٚل پیراہنا
کھوورٕ۔ تمۍ ہِنٛدِ پھیٚنکہٕ پیٚیٹھ گوٚ راج ولی خان دِژٕ ہِنٛٹھ۔ سہ اوس
ووٚنی باقین بژٕوٚنہہ ژٕھرٕ ژٕس کھسان تہٕ باقی گجری آسی اُدی ہنٛدِس

رفتارس ستی یکہ پنج کوشش کران۔ پیراہس ییہ ہمن ہیٹھ نظر۔ سہ گابر بوز تھزرس ہیٹھ آسنہ کنہ گرژھ نہ ہمن لالی ہیٹھ نظر پینی۔

ویسے آس نہ ژوژ کاہنہ تہ کیاژ لالی ادکھ تس ستی گوندٔمت مگر لالی ہند پتھ پامو پیراہس پتہ پتہ ین آس منز چھ بے سنرمی۔ امہ کنہ روٗد پیرا لالی پوٗر ہشر۔ گوڈ یچہ لٹہ دژن پھیکہ ییٹھی نظر یہ وچھنہ خاطرِ زِ لالی ماچھ تمی سند بڈ باڑو کھبہ پتہ تہ بوز نہ لوان۔ لالی آس تس تھر ستی لارتھ تیز تیز ونان "ژ کو نہ چھکھ ما تس ستی کتھ کران گاتس کاتس پرارو۔ یہ ہیکے نہ ووہ ڈکس ژہس تہ ژے وراے روٗزِتھ۔" "اچھا اچھا۔ ٹھیک چھ۔ ووٗڈ گژھ تہ روہ یہ سند پاسہ واپس ہرگاہ ژ ہمو وچھکھ پھتہ گژھو۔" پیرا اوس یژھان زِ کنہ کنہ گو ژھ نہ تہندس رشتس حرف ین۔ یہ نے مول تہندِ کنہ آسہ ہے لالی ستہ ہیکہ ہے نہ زانہہ تہ تسند رشتہ طے گرژھتھ۔ نہ کیاژ پیراہی ماج آس یژھان تس ہنہ بینتر ستی کھاندر کرن۔ مگر کن نیچو آسنہ کنہ اوس پیرا خانہ مول نہ تسند مول اوس تسند پتھ ضد لوٗر کران۔ بییہ لالی ہش نوش کتہ بنہ ہس۔ ون ہارمش، شکیل، مزاز رشتہ ونی، حیا وا جینی شرمدار۔ گرس واتن واجینی۔ تاکی پتھ ہیلہ یکہ وٹہ رلے یہ، پیراہنہ ماجہ لوٗک نہ کینہہ۔ مگر آس سعہ مزانہ مرژ واتگن پتوٗت لہٰذا اوس پیرا کھوژان زِ کھاندر یہ بڈ ہنہ گو ژھ نہ کانہہ اتہ گژھن ینتھ زن تس بہانہ پیہ ہے اتھ رشتس ٹکھ دنس۔

"پیراوِ وٕنی کمہ دَ نہٕ بیرو۔ دِچھِزہا" ہیٚر دٕرِ مستان خانَن آواز پیرازَن روٚٹکھ ژورِ۔ تَس کلے بہٕ زیو۔ کشالتَن دیُت تمہِ مستان خانَس جواب "نہٕ نہٕ کھوورِی۔" گجری دڑا یہ کھوورِی دَ نہٕ بیراہنَ ووٚن پوٚت نَظر دِنہٕ ورآیی ہنا شرارنہٕ سان۔ "تَلے یہ پاسِ تھدا اگرٕ ژھنہٕ ووٕنی لالی۔" لالی ژیٚوہِکہ اَسُن ہیٚرِتھ مگر زور رَکھوٗن۔ "کھوژِ بدٕ۔ ہٕہِ۔" پیراہس کھوٚت ووٕنی پَرزی شرارتھ۔ "اوہ... ژٕ... " "اَچھا۔ اچھا دڑاسِ۔ مگر ژٕے پچھے اور پیچھے ماآلِس ستی کتھ کرِنی۔ بوزِتھ۔" "اچھا، اچھا۔" پیراہنَ ووٚنس جَل جَل، قدم تُلن تیزِ نہٕ دڑاوِ ہیٚورکُن۔ لالی باسیوٚ زَن نہٕ تَس نیٚوٕ کمی تام ویَن پلوٚہِکہ تھوٚد تُلِتھ۔ تمہِ نِہِ کھوورِ اَندرٕ اُکس یارِ پیٚتھ کُن ژھال تہٕ لج تمہِ کے کھوٚرکرِتھ پیراہنہِ پوٚت ژھایہِ وُچھنہِ۔ تیٚس ووٕنی دَوان دَوان باسَس کھسان اوس۔ لالی آس پڑاران زِ پیرادِ یہِ پوٚت نظرِ۔ مگر سہ رلیٚوٕ زَن تہٕ ژہِس مَنز مستان خانَس نہٕ باقی گجرِن ستی۔ لالی روٗزِ نوٚ تام یمِن وُچھان یوٚتام تمہِ باسَن ہیٚور سنگلاخ پلَن مَنز شروع کان غائب گیہِ۔ لالی تڑوو زِیوٚ تھ ووٕش تہٕ دڑا یہِ کلہ لبہ ن کُن ژھنِتھ گام کُن واپس زَن تہٕ بازہا رِتھ۔

۵

مستان خان اوس سارنے بزو ثھ سبٹھاہ تیز قدم تلان تہ
پلہ پیٹھ پلس تام لاثہ میٖنان۔ سہ اوس گامہ مو قدم آسنہٕ کنہٕ شاید
پننہٕ فرض زانان زٕمرو گوٚژھ جل جل اَتھ یِن۔ وٕیسے تہٕ آس زٕن تس پٕتھ
کامہ منٛز بامبر آسان یِمہ کنہٕ تس خالے کانٛہہ کام سیٚٹھا آس گژھان۔ راج ولی
خانس آس نہٕ اُمی سٕنٛزِ توٗہ تمبلی خوش کران نہٕ سہ اوس تس اَتھ توٗہ تمبلی
پیٹھ ہمٹھا نہٕ ژٹان زٕ مستان خان اوس رٕنس کینٛسرِ گژھان۔ خاص کرِتھ اوس
تس یِتھِن موقن پیٹھ مبرآنہٕ زٕ ہنٛک وَق ژھتس پہوان یُس مستان خانس
پوٚنٕکٕ اولاد اوس۔ اَنٛدرٕ آس تسنٛزٕ آشِنٛز مہرو ہدر عذاب موتس ہیٚتی دٕبہ دٕب
کران تہٕ نیبر اوس مستان خان بند دروازس برونٛہہ کنہ گتہٕ گیٚثور کران۔
اَتھ تاجلی منٛز ییٚلہ مستان خانس جیر ہیٚوتن ووہ بخن بسہ گو برس برونٛہہ
گٕسن تہ درٕ ژٕن بَدٕ کٕرٕکھ گو واجنہٕ گٕن " مشکل نئے جل جل دوہ ہے اوسے بیوہ ہے

سہ سہ۔" آنگنس منز جمع گژھیو تہ گژھانو تر وسہ اُسن کھنگالہٕ ژ
مستان خان ژوٗل کینہ ٹکہٕ آنگنہ منز۔ امہِ پتہٕ اوس نہ کامس منز کانہہ
نہ لفظ سہ سہ ورنا وتس بھران، خاص کرتھ زنانہ۔ راج ولی خانس
ہیو مستان خانن یا مہرو وچھتھ ہنگہ منگہ مہرو بِن پرٕسن یاد تس آو یوٗت
پریشان آسِتھ تہٕ اُندری اُسُن۔ لال خان تہ اوس بڑوٗنہہ کُن نظر تھاوِتھ
مستان خانہٕ وِوہ ٹہ وچھان۔ تمو ووٗن راج ولیس نکھہ یتھ۔ "وُنی پھٹہ"
پتہٕ چھ یِنہٕ ہیرادُن۔" راج ولی بن ذن بوزے نہ تمو پلہٕ نوو بلمہ نوکھ
دُچھنہٕ طرفہ کس پلس کُن۔ اَتہٕ اوس زبوٗٹھ سو ریچہ کڈ بوٗزتھ۔ بلمہٕ ہنڈ نوکہ
ستو تلن یہ تھوٗد نہ ڈینن پلہٕ ہیٹھی دار تھ تہٕ کڈن بڑوٗنہہ کُن لانچھ۔
مستان خان تہ لال خان آسہ مزاز کنہ ژ ریہہ تہ آب۔ راج ولی خان
اوس اُندری سوچان زِ یموے شُرین ہند رشتہ طے کورمت چھ تہ کینہہ۔ شاید
کبیٖر شاہ اُو کنہ ژ مینہرس نہ رجو یہ آس یانہ دآئی برابری تہٕ کبیر شاہ اُہ کنہ ژ را یئر
گرواجینہٕ آسہ لوہ کچار پانچہٕ ولسہ۔ لال خان اوس مستان خانس زِ ژور وٗری
کوٗشش۔ مگر مزاز مزا وتس سِٹھے قرار۔ سہ اوس زُت راے تدبیر دنہ ووٗل
پزتھ کانہہ زُت کانچھن ووٗل۔ راج ولی خانس اوس سہ کانی کوٗشش آسِتھ
نہ جگری دوس بلکہ بوے ہیتھو۔ تس اوس قمرو نہ واپس نہ ینک تبو تے دوکھ
یوٗتاہ راج ورتیمانسہ۔ سہ اوس اُندرہٕ اُندری اوراد پران تہ خدایس
ہنگان زِ قمرو کوٗ زتھ وارد تہ آسن۔

یوٗت یوٗت یم ہیوٗر ہیوٗر کھسان آسہ راج ولی خانس آس ہیٛر تیٛر

وآنج ہی ہی گڑھان۔ ہیتِس کالس آسی پیرا تہٕ زورآور جوان آسنہٕ کنٛز
ہیٛرِ مہ کوہ ڈکرِ پیٹھ وآتی ہتی۔ مستان خان تہٕ ووت تِتھ تِتھ ڈکرِ پیٹھ
تہٕ دِتُن پان دَرمنس بیٹھ دارتھ۔ ووہ نی اوس شہٕ یٔزی ژھوہ کیٛوٚمت۔
مگر اُمبیٚنگ پاس گوٚژھ نہٕ ہین کیٚٹھن لگن۔ اُہ کنٛز ٹھیکہٕ رووٚگٕمھ ہناہ شاہ تہٕ درٛز
بٕڈِ کرٛ ژکھ۔ "قمرو۔ او قمرو" مگر اُڈوٚلی پھٕٹس شاہ۔ تیٚنٛز آواز آیہٕ دوٗرِ
پوٚت پھیٚرتھ مگر اُڈوٚلی ژھوہ کیبیہ سوہ تہٕ۔ پیرا اوس ڈکرِ ڈنڈی ڈنڈرِ کوہِس
ہناہ بیٛیہ ٹھوٚو ڈھوٚمت۔ تَس اوس ہتھٕ اُچھن تاپھ پھوان۔ اُہ کنٛز اوس
ہتَس ہتھِ کیہنشہ تہٕ بوزنہٕ یوان۔ تمی کوٚر اُچھن اَتھکھ سایہ تہٕ دِتُن بالہ
ووہ گنٛن تہٕ ستہٕ زن منٛز قمرو ہس ووٚن۔

ہر دَن اوس بالہ تتہٕ رنگہٕ ورشن کوٚرمت۔ رَنگن ہنداکھ عجیب
میٛل یُس ہیٚے پھرکِس تاپس منٛز نٔاگِستانک باس اوس دِوان۔ زنگاری،
زرٛد، اناری تہٕ مُنٛزی منٛزی مَلائے رنگک متِن یُس یارِ تلہٕ کنہٕ شہل
پھینہٕ ستی ووہ تلان اوس۔ پیراہن تتہٕ آوزو پاری نظر۔ تَس موٚش زژھ
کھنٛجہٕ زنشہ چھ قمروٚ ہس ژھانڈٕ نہٕ دِرامت۔ تَس اُمس ہردِنی ہم رنگ
دُچھتھ خبر کیاز لالی ژٕہتس پھوان۔ شاید اُہ کنٛز زِہرڈے اوس تَس
تمِس ستی میٛل کران۔

راج ولی تہٕ لال خان تہٕ آسی ووہ زِ ڈکرِ پیٹھ وآئی ہتی۔ تم دِرا
سیوٚ ڈے پیراہس کُن۔ نرٛ دیکھ وآتھ پُرژھ لال خانن پیراہس۔ "گو
مانظرِ کتہٕ؟" پیرا پھیوٚر واپس خوابو پیٹھ۔ "ناچاچا کتہٕ نہٕ" تہٕ ستی

لوئین بڈ ناد۔ "قمرو ادے قمرووو۔" پیرآہن ناد آو تھڈین یالن ہنڈرن
سنگلاخ وچھن چھاوہ۔ اَکہ کھنگہ پھپشور دو ہمیں، تہ تمہ پیتہ ترشیمس
تہ ژوہ پاری و وتھ گرزیز۔ "قمرو... رو..... رو..." پنتہ دورے پیہ پہ آواز
تہ پوُر ژھو کیتھ گیہ ژھو پیہ۔ مگر جواب آو نہ کنہ۔ ہناہ ٹھہرتھ لوے
بیئیہ اٹھ زور آورن ناد۔ پہ ناد تہ گرزلو۔ مگر اوہ آو نہ کنہ تہ صدا۔
راج ولی خان اوس تھو کمت۔ سہ ٹھاہ تھو کمت۔ ترہ وزنگو نہ کیہنہ، بلکہ
اُنڈرہ۔ زن اوس آو سیئو مٹ۔ سہ گو پنچھر بہیتھ۔ لال خانن ڈییش
دلاسہ۔ "سہ آسہ و نہ تھاج بالہ کِپن تھرزن پیٹھے۔" پیرآہن تہ زوراور
دژ دو شوئی اٹارن بیئیہ ژھاٹار۔ راج ولین ترو و زنیوٹھ وہش
تہ لوگ نیس وچھنہ۔ تس اوس پیئے ز لال خان بچور چھ تس اپڑی تسلاہ
دوان۔

لال خانن تہ تراو بروہنہ کنہ کس اسمانس نظر ہیچہ شامرن
اوسن ہیئو مت پھیرن۔ افتابہ اوس پوت بالن نکھہ و وتمت۔۔۔
لال خانن ووُن راج ولی خانس کُن وچھنہ ورآیی۔ "مے چھ پاسان
راتھ پیئیہ یتی تس گزارن۔ بینہ نس چھ یمن پلین ہند ژھیدرن۔"
"کیہنہ نہ سآ۔ بیئیہ چھنہ۔" یہ اوس مستان خان تس پیرآہس
تہ زوراورس ستی دورتام وچھنہ گومت اوس۔ ہناہ دور آسہ پیرا
تہ زوراور کلہ پھولن کن تراو نہ یمن کن بوان۔ "تلو سامانہ تہ پکو
ہمن پلین نشہ۔ بڑاو پیئیہ راتس بیتی تراوُن۔" مستان خانن زن

سمبآج ببیہ کمان۔ سارِوے تَج پَنٕنۍ پَنٕنۍ ژادَر پلوہَن، پیراہَن تہٕ زورآورَن تَل باقی ساماٗنہٕ۔ اَکھ بستہٕ یَتھ مَنٛز سوٗت اوس تہٕ ٹھیلہٕ زٕٹ یَتھ کھسرارے گَیہٕ بیٚلہٕ زورآورن سوہ پھیٚکس پَتھ کٔن دآرِتھ دِژ۔

وَلی پلسَن نِش وآتِتھ وہرآو مَستانن تھانَن ژادَر ہناہ نَرٕم جایہٕ۔ راج لال خانَن تہٕ سُہ بٔتھ وُڈ ژادرِ بیٚٹھ ہناہ پلہٕ ژھیدہ تہٕ نبر۔ یہ پل اوس سیٹھاہے بوٚڈ تہٕ ہرگاہ رٔود تہٕ لاگہٕ ہے اَتھ تلہٕ کینہٕ آس آٹھن دٔہن نفرَن ہنٛز جِھپن جاے۔ اَتھ پیٚٹھ اوس اَندرِ کنہِ ہا یہٕ ٹھٔن گوٗمت تہٕ تلہٕ کینہٕ آسی نہٕ ترٛیٚے کٕتھن ہنٛدی چوٚلہٕ بَتے ہتی۔ نبرِس کھسہٕ وَژآسی پہلی واو نِشہٕ رٕبیہہ بچاونہٕ خاطر اَتھ پلسَن تَل زَمان پیٚہ ... یم کعوہ تہٕ یمن کوہن مَنٛز روزَن والی چھ یتھے کُنی تھزرن پیٚٹھ ڈوکہٕ تہٕ بَناوان یمن یم ڈیرہٕ وَنان چھہٕ۔ نہٕ چھہٕ یم چوٚلہٕ نہٕ تِم ڈوکہٕ کانٛسہٕ ہنٛدی ذآتی مِلکیت بلکہٕ یُس تہٕ اوٚتھ واتہٕ سُہ ہیٚکہٕ یمن مَنٛز چھیٚنتھ تہٕ پَنٕنہٕ بَروٗ نٔہہ کٔن نیرِتھ۔ یم چھہٕ تھزرَن تہٕ شِنیا ہَن مَنٛز آسنہٕ باوجوٗد تہٕ شیرِتھ سَنبھالِتھ آسان تہٕ کیاژِ ہرگاہ یمن کانٛہہ کُنی وَتھ آسہٕ آمژ یا پَتِس آسہٕ لوٗٹ نَد آو سپدٕمت، اَتھ چھہٕ پَتھ کانٛہہ مرمت کران۔ تہٕ کیازِ یم گُجری تہٕ بکروال چھہٕ یمن مُشترکہٕ مِلکیت زانان، پَتھ کانٛسہٕ بکار پیٚنہٕ واجنہٕ چھیٚپن جایہٕ۔

پلسَن تَل چوٚلسَن نِشہٕ آسی پیرانہٕ زورآوَر کھیٚنہٕ چنگ سَنٛز کران۔ پیراہن مَنٛز روو ٹھیلس گنٛڈ تہٕ کُڈٕن مسہٕ ہنٛدی لوٚہ بَر نہٕ ژوریم مسہٕ ہنٛد سیے پَتٕلس مَنٛز آسی۔ پَترہ دِتٕن زورآورَس "یَتھ اَنتہٕ آب بیہہ نہٕ کینہٕ۔" ہناہ

بوݨ پہن آس کوہ ہہ منز آبہٕ رکھ ہش وسان۔ یہ آبہٕ رکھ آس نہٕ زانہہ نہٕ ہیوہ کھان۔ گجر لوادس ہچو نور ہیٛوٚہ ہنو ومت تہٕ یہ اوسکھ آبہٕ رکھ سیدپیٛوٚ ڈکھکمت ییمہٕ کنہٕ آبس آس دار بنے ہش۔ یوسہٕ اَمہٕ نارکنہٕ بوݨ پہوان آس۔ اَتھ نارس بوہ نہٕ کنہٕ اَبکہ ہناہ سنبر دِتھ کیہنش کنہٕ گنجہٕ منز۔ یتھہٕ کنہٕ اوس یہ دوب لوہ کٹ ناگ ہیٛوٚہ باسان۔ زوراوارن چھوٚل مسہٕ ہنٛد پتلہٕ اَتھی ناگس بیٹھ وارہٕ پاٹھی تہٕ لیوٚرنس آب۔ یہ ہیٹھ کھوٚت شہ پتہٕ واپس پاس کن۔

پیراہن اوس یپتس کانس کاٹھ سوٚمبر ومت۔ تمہٕ زاج چنٛد منز گنٛد کھ ڈبہٕ گٔڈِتھ تج۔ اَمہٕ رستی ڈیٛتن ترٛش ژکھ ییمہٕ تمہٕ چوٚلس یر منز آسہٕ ژکھ۔ ترٛشن ہیٛوٚتن برہ برہ کران۔ پیراہن تل ووٚنی ویوٚٹھ ویوٚٹھ کاٹھ تہٕ ترٛووٚن یمن ترٛشن پیٹھ۔ چوٚلس کھڑ نہٕ یہنہٕ ہیٛوٚہ۔ پتلہٕ منز پھٔرن آب لوٚبرِن آبہٕ پاو کھنٛڈ بیٛیس پتلس منز۔ پتلہٕ کھوٚن چوٚلس۔ زوراورن گٔڈ ٹھیلہٕ منز پھنٛج تمہٕ منز گٔڈن چاے سعہ نترٛاوِن پتلس۔ سوڈا نماہ تلن تہٕ شہ تہٕ ترٛووٚنس بیٛبیہٕ نتہٕ ٹلو جوراہ۔

مستان خان تہٕ اوس ووٚنی راج ولی تہٕ لال خانس نشہٕ ژادر پیٹھ بہتھ۔ تمہٕ کوٚڈ چنٛد منز ناستہٕ ڈبہٕ تہٕ پلنوٚن راج ولی خانس۔ تمہٕ کوٚرس کلہٕ ستی نکار۔ مستان خانن ہلنوو ڈبہٕ لال خانس۔ بیمی ووٚش نترٛاوِتھ ڈبہٕ منز ناستہٕ مشکلہاہ کوٚڈ تہٕ موٚکھن زسمن۔ مستان خانن نہٕ مُژھ دٔنٛدن ناس نہٕ کفعہ کھ پیٛرتہٕ دِتھ ووٚتھ ہکہٕ تھوٚد تہٕ گوٚ پلس اندر۔

"دژاونا اَکھ چابہ پیالس وُنہ تہ زس۔" زورآورس کھُر مستان خانن پتہ تاجلی "ییلہ کیاہ مشین چھا۔ وُنہ لگِس زژھ کھنٹہ۔" زورآور اوس ییتھ کُنہ ہنہ کتھ اَکھ کتھ کرن وول۔ یہ نے تس آلی سُند لحاظ تہ راج وُلہین پاس آسہ ہے سہ بیر ہی نہ گژھ۔ اَتھہ پانژ رِیتی اوس سہ گرِ آمت۔ وُنہ کو تہ ہے کال اوس تس کھانہ ڑس گومُت۔ سہ اوس اَندری یِھٹیو مُت زَن۔ "تلہ ساہبہ۔ اوری واتو اُسی چاے ہیتھ۔" مستان خانس باسیو ییتھ پھیرنے بیہتر۔ سونچن یم اُزکی لوہ پتی کاتیاہ تھہی بھرِ چھ گامتی۔ لال خان اوس یہ سوڑے وُچھان۔ تس آیو اُسن زِ مستان خان آس نکھ تہ وُون راج ولی خانس کُن۔ "بس ہیٚژن تیار گژھنی۔" راج ولی خانن یس ییٚتین حاری ثانن سنیو مُت اوس، دیُت کنہ ڈول۔ لال خان وُوتھ تھوٚد۔ "اَد سا آیہ ہیوہ اَکھ بتھ چھلتھ۔ نماز ہیندر وق ووت، پتہ چھو سوٚت دام کھنٹہ۔" راج ولی خان تہ وُوتھ تھوٚد تہ دژاو لال خانس ستی لوٚن دِکنہ بل کُن۔ پتہ دژاو مستان خان تہ۔ اَکھ بتھ چھلتھ آیہ یم واپس۔ ژادر ییلو دِ نکھ، پتہ وُہر وو دکھ بیٚہ تہ بیٹھی نمازِ۔ ترٚیشو ے موٚنگ اللہ تعالیٰ ہس زِ تمو گوٚژھ جلہ جلہ اَکھ لگن بیتھ یم سید بتھ واپس گرِ گژھہ ہن۔

نماز پرِتھ ییتھے یم معہ کلے یہ پیر آہن اوٚن چابہ پیٚتلہ اوٚ تلنیہے۔ زورآور آو اَکس اَکس منز مسہ ہنڈی لٹہ بر تہ بیٚیس اکھس منز سوٚت لبنہ ہیتھ۔ تمو ترژو مکابہ سوٚت نیک لبہ کاہ لبہ کاہ پانژن لٹہ برن منز۔ پیر آہن پھر سوٚتس ییٚتھ دوہ دِ ورآیی نہ چاے تہ اَکس اَکس لٹہ برس کچہ ستی سوٚت

رلاوِتھ پلنوون سارِنے اَکھ اَکھ ٹوہ بَر، پَتہٕ ہیوٗتھ پانس تہٕ اَکھ ٹوہ بَر ہیتھ
ژادرِ ڈنڈرِ بیٹھ۔ مستان خانن کھول پنُن جولنہٕ۔ اَمہِ منز کڈن پئرینہٕ مکایہٕ
آیِنچ ٹلہ ژوٹ۔ اَکھ کرِن پانژھ حصہٕ تہٕ دِتن ٹکراہ ٹکراہ پرتھ اَکس۔ ژوٚچہ
ستی بیٹھی ہیم چایہ ستو سیٚلینوٚ مٹ سوٚت کھیٚنہٕ۔ سوٚت موہ کلاوِتھ پوٚر
لال خانن حمد۔ سارِوے کوٚر آمین تہٕ وُٹھی تہٕ گیہٕ پلس تل پہن نارس نزدیکھ۔
اَنہٕ گنہٕ آس گاٹر۔ سارِوے ہیٚتر پننی پننی ژادرہن پیٹھ تہٕ نِندر وُکھ ڈایھ۔
دوہ ہَس آسی ہیم پکی پکی ژھینتھ پیمتی۔ اَو کنہٕ لج نہ ہمن ناری نِندرِ پانس۔
راج ولی خانس نہٕ آسہٕ اُچھ گوہ ہیمژ تہٕ یتھی تمی اُچھ وِچہٕ سہٕ روو نِندرِ سوٚدر
منز۔ گر کھنڈ گوٚب نِندرِ پینہٕ پتہٕ ہیٚتی راج ولیس یمے کنڈی زن لگنی۔
نِندرِ منزے باسیوٚ تس زہٕ تھ یوہ ہے بیقرار ہیوٚہ۔ تس باسیوٚ زِ سہٕ اوس
ریشمایہٕ ہیتھ راز دانہٕ کھسان۔ سہٕ اوس خابہٕ منزی سوٚنچان زِ سہٕ ہے
اوس برٚ وٚنہٕ نہٕ گرِ بیٹھ یوٚت منزی لہٕ کڈتھ اولاد دادِ پیر بابا سندِس
مزارس پیٹھ یتھے پاٹھی ریشمایہٕ ستی کھوٚتمت۔ از کیاز اوس بیبہٕ اور آمت۔
تبلہٕ تہٕ آسی یتھے پاٹھی استانس پیٹھ ٹڈی ٹڈی رنگ برنگی جھنڈ کھالتھ۔
یتھے پاٹھی اوس اوٚبر یعہ نہٕ بار بوٚ منزی یپران۔ یتھے پاٹھی اوس مزار
شرق و غرب زن اَکہٕ طرفہٕ سوہ نزوٚنی تہٕ دوٚ یمہٕ طرفہٕ گرٚیس کِس علاقس
ہشیح نظر تراوِتھ۔ تس باسیوٚ زِ سہٕ چھ ریشمایہٕ ہیتھ مزارس پیٹھ وۄتمت۔
تموٚ چھ بنبر کنی کھہ ربانہٕ کوٚڈمت۔ راج ولی خان اوس اُنذری سوٚنچان
زِ ینز مہ لگہٕ بیٚلہٕ سہٕ اولاد دادِ پیر سندِس مزارس پیٹھ آمت اوس

سہ گوتاہ دِل ملول اوس۔ رلیشمایہ اوس دِش لگنڈان گنڈان پھمبنہ دِلہ
دزامت "پیر بابا دِنہ آسہ توبر کھا۔" امہ پتہ کرن ڈیلہ مینٹھی۔ راج ولین
گُکھ رو و ڈیکہ نہ ییلہ تم تھوڈ دُونٹھی ہتہ آسی کھ وربانہ لاگتھ راج ولیس
بیتہ ڈیلہ ڈچھنی دز منس ہیتھ نظر۔ اَتہ اوس تھنہ گولہ ہیوہ ہیڈرکھوٹمت
بوہے ہینڈِ سومب بوڈ۔ راج ولی خانس اوس پوُرہ ہتھ زِ اندرا تستس
آڑ نہ بڑو بہ اوس بہ اَتہ نس دزمنہ ورآے کھنے۔ راج ولین ژوٹ
یہ ہیڈر بوہ ن نمتھ تہ کرن اتھ اتھ ستی ز اَڈ۔ یہ ہیڈر دزاو اندر
ژامن ہیوہ۔ راج ولین ہلنوو اوڈ ہیڈر رلیشمایہ تہ ووننس "کھیے
پیر بابا ہن دِنے توبرکھ۔" دوشوے کھیو یہ ہیڈر نیتوٹ۔ کوتاہ میوکھ
اوس یہ۔ خانس منز اوس راج ولی خان زن تہ خاب وچھان۔ ڈیکہ
نومر اوتھ ییلہ تم دوشوے ہیہ لنہ تھوڈ دُونٹھی تہ کھوربانہ ہیتکھ لاگنی
راج ولیس اوس پوُرہ یقین زِ برو ونہی پاکھی آسہ ڈیلہ نش پیر بابا ہن
توبرکھ ہیڈرکس صورتس منز تھوومت۔ مگر اتہ وچھن گنڈی دِتھ
سہ تژہریو۔ امس باسیو زن تہ گنس اَکھ دوکھن منز امس لو جبہ گُڈکھ
وچھان آس۔ امس ژاج کرِ کھ نبرتھ تہ یہ گوہشیار۔ خاب پھٹ۔ راج ولی
خانس آس وآبجہ تھرتھر۔ تس لجہ اسمانس کن اچھ دِرس تہ تس باسیو
زِ سہ چھ لرپھرن دِتھ پلہ تلہ نبر دزامت۔ باقی گجری آسی مس نیندرِ
راج ولی خانس کتھ ہیہ ہے نیندر روہ ولی۔ سہ لوگ سوچنہ ز رلیشما
کمہ حالہ آسہ۔ سوہ بچار نہ آسہ ہتھے پاکھی دِرس لجِ مژ۔ تمی دِنہ رو و

یہ خیال تہٕ لوٚگ تارکن کٕنۍ پٔنٕنۍ ظوٗن پھرنہٕ۔ یمٕ نیلس نبس پیٹھ زوتان
آسو۔ مگر زٕتھ کھنجہِ دوہ تلے یہ یمن تارکن منز بیٚیہ رلیتھ آیہ ہیٚنزٕ بے نوٗر
أچھ تہٕ لجہِ تس سوال کرنہٕ۔ "میٚے کتہِ تھوٚو تھٕن یُنچوٚ۔" تمۍ ووچہِ أچھ
زور ہیتھ نہٕ تس کہنۍ بوزنہٕ ییہِ ہے۔

حضرت ابراہیمسؑ تہٕ اوس یتھے پأٹھۍ منگٕ منگٕ خُدایَن اولاد
دِیتمٕت۔ تہٕ پتہٕ سپدس فرمان سہٕ قربان کرنہٕ خاطرٕ، تمۍ کوٚرنہٕ وارٕ
تہٕ دٕرٕ اوتس قربان کرنہٕ۔ سہٕ ؤتریوو امتحانس پوٗرٕ تہٕ حل مُشکل سپدُس۔
راج ولی اوس سوچان زٕ تس نہٕ ہے ییمٕ آباقرو قربان کرُن وَنہٕ سہٕ کٕس
ہتھ ہیکہِ تس دِتھ۔ تس ہے تٕنٔدامانتھے رووٕمت چھ تہٕ۔ راج ولی
خانس ہیٚنتِ ییتھی عجیب عجیب خیال ووتھنہٕ۔ تس آس سینس دگ۔
ییمہِ کنیٚ تس لٕرٕ کانٕہ ہُنٕد ٹھیٚپ چھُٹٕ ہیٚیوٚتُ تہٕ سہٕ گوٚ ہکہِ تھوٚدٕ وُٹھتھ
تمۍ ہیٚیوٚت زیوٗٹھ شاہ۔ ییمہِ ستۍ تس زٕتھ کھنٕڈ قرار آو۔ تمۍ ترٲو
کھوُرکٕن نظر۔ لال خان، منان خان، بیرا تہٕ زورآور آسۍ أکھ أکس
ستۍ ستۍ کوٗرتھ ژاہتۍ شایدٕ وُشنیر یأنٕتھ۔

یاربن منز اوس واو ہنا تیز یوٚمت زٕن تہٕ زٕ ہیٹھۍ زٕ ہیٹھ ووٚشٕ
ترٲوان۔ راج ؤلیس یاسہ یوٗنز ہمٕن نہٕ چھ اُمس ستۍ ہمدردی۔ أمہِ واوٕ
کنیٚ اوس پلہِ تلہٕ کٕس سوٗرٕ بیٚیہ زٕ ووٗژا مٕت۔ سوٗرٕ منز آسن زٕ ژور
تیٚونٔگل بیٚیہ زٕ ہ تیٚزٕ ہیٚیتۍ متۍ۔ راج ولی ووٚتہٕ تھوٚد۔ کانٕہ لوٚد کھنٕڈ
تمن تہٕ ترٕ وٕن یمن تیٚونگلن بیٚٹھ۔ تھوٚد ووتھنہٕ سٔنزٕ لج تس تہٕ ترٕ۔

سہ ہیوٚکھ نارس برٛونٛہہ کنہٕ اَتھہٕ وُشناوُنہٕ۔ کاکھس ہیوٚتُن ییمہٕ کنہٕ
تمِس رگن حرارتھ ہیوٚہ پھیوٚر۔ تمہِ ترٛو وزیوٗڈھ وۅنُش۔ یتھ اندر فیصلہٕ
ہیوٚہ اوس "اَچھا مرضی روٗزِ بہٕ ییٚنہٕ" راج ولی خانن وۅن اَندری پانس
کُن۔ سہ لوٚگ سوچنہٕ زِ ہرگاہ قمرو اَتھہٕ آو نہٕ سہ کیاہ کرہٕ۔ ریشماہ بہٕ نژاوِیا
بےٚ یِسی ہِنٛدِس عالمس منٛز۔ سُہ ہے مرد چھُ۔ ساری ہیٚکن گامَس ہِمتھ دِنہٕ
وول۔ بلبہٕ ہرگاہ تمہِ ہِمتھ ہار تُمرو کتہٕ لگہٕ اَتھہٕ۔ سہ ووٚتھ کھوٚد۔ لوٚر قلہٕ
کوٚڈُن کاڈ تہٕ ترٛاوُن اَنٛدی پکھ کیٚن سنگرن کُن نظر ییمَن پیٚتھ کنہٕ
وۅنہٕ دوہ دِرکھ ہش نموٗدار آس سپنہٕ مژ۔ نارکس گاشَس پیٚٹھ پھولوٗنِس
آسمانَس تہٕ سنگرَن ہِنٛدِس پوٚت منظرس منٛز اوس وۅنہٕ راج ولی خان یونانی
دِیوتا ہیوٚہ باسان۔ سُہ ووٚتھ وارہ وارہ پیٚون دِگنہٕ بل۔ اَتھ پیٚٹھ بِچھرٛوُن
تہٕ تِنی اوٚک طرف پیٚہن ترٛووُن ذاتِ پاکس پادن تَل پان تہٕ لاجِن نماز۔

نماز پرِتھ بیٚیہِ راج ولی خان تھوٚد ووٚتھ سہ زَن اوس نوٚو
زامُت۔ سہ کھوٚت ہیوٚر پلَس نش برٛونٛہہ پاکھٕ لانٛچہ لانٛچہ۔ باقی گجرٕ
اُسی وُنہٕ شوٚنگتھ۔ تمہِ تُل پتِلہٕ نہٕ لوٚٹہ بَرِتھ تہٕ ووٚتھ بیٚیہِ دِگنہٕ بل۔
اَنِہ چھلِن بم ساری۔ پتہٕ لس بوٚرُن آب تہٕ کھوٚت بیٚیہِ ہیوٚر۔ پتِلہٕ منٛز
بھرُن آب لوٚٹہ بَرن تہٕ پتہٕ لاجِن چاےٚ چوٗلَس پیٹھ۔ بانَن ہُنٛز ٹھسرا یہ
سیٚتہٕ گو لال خان ہُشار۔ تمہِ بیٚیہِ راج ولی خان چوٗلَس پتِہ کھالان
وُچھتن گیہٕ پیٚہے زُس ہش۔ سُہ ووٚتھ تھوٚد تہٕ ووٚنُن مستان خانَس
زبرِدوان "وۅتھ تھ ساعہ گاش ہے آو۔" مستان خانَن دِژ ژادر

اۄک طرف دأرِتھ تہٕ وۄتھ بامبرِ ہۄت تھۄد۔ "ہیۄوہ تھان کونا چھوٕ۔ زٕن ہا چھوٕ گبہٕ کٔنِتھ شۄنگِ ہتی۔" تمۍ ڈُلہٕ ناوی پیرا تہٕ زورآور۔ زٕن پانہٕ نصف شبن وۄتھمٕت اوس۔ راج ولی آس نزدیکھ تہٕ نیوٗن اۄک طرف کٔن۔ "دِکھ وُنہٕ شۄنگنہٕ لۍ ہٹہِ ہے چھہٕ۔ گرٕژھو بیٚیہِ اکھاہ ییتھاہ چھُلِتھ" تہٕ پانہٕ پھیٖوٗرِ چوٗلس کُن تہٕ تژوٗن پھا پہ رُس۔

مستان خان تہٕ لال خان کھٔتی ہیٚتھ چھُلِتھ۔ تمو لاج نماز۔ ییٚتِس کالس اوس وٕنِ ہار پو غو غا تلمٕت۔ ییٚمہٕ کٔنۍ پیرا تہٕ زورآور تہٕ ہۄشار آسی گٔہتی۔ یِم تہٕ گیہِ اکھ ہیٚتھ چھُلنہٕ۔ ییٚتِس کالس اوس راج ولی خانن لۄبرِن سۄت پھیٚرمٕت۔ سأری ییٚتھے نارس اُنٛدی اُنٛدی سیمہ یہِ تمۍ پھِر سۄتس پیٖٹھ چاے۔ سارِوے تل پیٚن پیٚن لۄبرہٕ لگی سۄت کھیٚنہٕ۔ راج ولین لیٚوٗو سۄت موکہٕ لأوِتھ اۄنگجن تہٕ دۄنٛن تھۄدوہ تھان باقین۔ کرِو سأجلدی یِنہٕ چھِہ وق کوٗنس گژھان۔" سارِوے موکلو سۄت۔ پیرا وۄتھ، تُلِن پانہٕ ہیٚتھ تہٕ اُنِن چھُلِتھ۔ ییٚتِس کالس وۄٹ باقیو سامانہٕ تہٕ دراے بیٚیہِ تِہمہٕ پیٚٹھ۔

٦

اَزِ گوٚمُت وۄنۍ ژٕنٛدٕ دۄہن ہَفتہٕ گرِ دِرا مِتس۔ اَکہٕ اَکہٕ نَے تہٕ اَکھ اَکھ
مرِگ ژھٔنڈٕ یِمو۔ کٔنہٕ لوٗگُکھ نہٕ قمروٕنۍ نیب۔ کشِن سَروشِن سَرسارٕی ترآوٕی
تِمَو پتھ۔ وۄنۍ آسۍ تِم سعہٕ نہٕ مُرگہٕ ترٕ تھ تھاج رٕاسہٕ کہِ ژِھہنہٕ طرفہٕ کُس
بانس کھسان۔ لیوٕ رکُن پیرآہن سارۍ وٕپے پوٚتُس قمرو تہٕ تمٕ ژُنڈ جیب گرٕتھان
ژھمُت اوس۔ یاروٕنہٕ کہِ گینٛزِ نیرٕکھ آسۍ وۄنۍ بِہِم وار یاہ ہیٚشوٗرہ آتی ہِنتی۔ بیرا
تہٕ زوراور آسۍ گوہ ڈیچہٕ لٔبہٕ آپارٕی یتِس تھزرس وآتی ہِتی۔ سبزار اوس ختم
گوٚمُت۔ بُرزٕکلۍ تہٕ آسۍ پتھ روٗدٕی ہِتی۔ ژٕھ پارٕی آسۍ سوٗرٕی تہٕ ٹیچہٕ پٔہارٕی
سنگلاخ سنگر۔ یِمے تھزٕ زٕ بِچھہِ کلایہٕ ہِشہٕ۔ راج ولی خانس اوس وۄنۍ
ہیتھ زٕ قمروٕ چھِہ یا نہٕ جیب ہیتھے ژوٗلِمُت نٔنہٕ چِھن جیب کاتُسہٕ کو ٹھدارس
کِنمُت تہٕ پانہٕ چُھہ خبر کوٗت کُن درامُت۔ شاید یرٕزۍ تِمۍ ہشنزٕ وزرٕی کیو کینٛہ
تنگ پتھ۔ ییٚمیٚک احساس تِمس ربشا یہٕ اوس دِیُت مُت۔ مگر نہٕ۔ قمرو

اوس گوٚڈ دِچھ لَنہٕ ہیٚتھ گٕنٛز اَسان تہٕ گَنٛڈان ناٚس ماجہِ ٹھٔھٹھ کران نیٚرِس درامُت۔

راج ولی اوس پانٔس دِلاسہٕ دِوان زِ قمرو چھ ژوٗلمتے۔ یِ سوٗنچان سوٗنچان اوس سُہ نوٗ ستھ قدم قدم ہیٚوٗر تُلان زِ پیٚرا ہیٚنٛدی تھَدِ آلوَن وٗزنوٗوسہٕ۔ "قمرو وو۔ قمرو اوے۔" یہ آواز آیہ لوٗٹ پھیرتھ ہیٚر کِنہٕ کنوسنگرَو پیٚٹھہٕ تہٕ کوٗرُن ژوٗہ پاری طواف۔ مگر جواب آو نہٕ کینٛہنہٕ۔ کوٗہ سنگرن ہنٛد ہالہ اوس ووٗنی تنگ گوٚمُت۔ اَکھ اُکِس پتہٕ اَکھ کھنگرا دِس تنٛدلہِ ہیٚوٗر اسمانس کُن کھسان تہٕ منٛزٕ منٛزٕ آسی یِمَن کھنگرَن منٛز درٛہٕنی چھلاہ چھلاہ واہرا وِتھ لبہٕ بوان۔ پیٚراہن لوے بیٚنیہِ تھَدِ ناد۔ "قمرو وو، قمرو اے قمرو وو۔" آواز آیہ بیٚنیہِ برٛوٗ ۂہ کِنہٕ کیٚن کھنگرن چھاونہٕ راج ولی خانس باسیوٗ زَن تہٕ یِم کوٗہ کھٔشگی دوٚے یہٕ آواز ہیٚتھ اَکھ اُکِس پتہٕ تہٕ دِوان گیہِ یکدم روٗنہٕ، وٕنہٕ آواز تہٕ ژھوکے یہٕ۔ بیٚنیہِ انٛدٕ درٛٔ زوراوَرن آواز "قمریا او۔ قمریا اوو۔" راج ولی ین تُل جوابس پیٚیاہ وُن کلہٕ تھوٗد۔ آواز آیہ بیٚنیہِ کوٗہ ہیٚن سِتی ٹکراونہٕ۔ یِم سوٗری تہٕ سیاہ وٗیکھنی کھنگر دوٗرے یہٕ بیٚنیہِ اَتھ آوازِ سِتی اَکھ اُکِس پتہٕ راج ولی خانس ہیٚثیوٗتی کاہ گیرن۔ تمی کرٕ دوٗہ یِوا اتھو کلس نَفیہِ تہٕ بٹیوٗٹھ پتھر پَدرِن پیٚٹھ۔ نَژٕ وٕنی کوٗہ گیہِ یکدم شِٹھتھ تہٕ بیٚنیہِ پھیرمو نہٕ ژھوہ یہٕ۔ اُکِس پلس کھٔتِتھ لوے پیٚراہن سٕنٛٹھے تھَدِ ہٕنہٕ ناد۔ اَکہٕ تہٕ یِکوٚٹہٕ دوٗہ یہٕ

ترٛ بیٛیہ لنہٕ۔ "تمرو... تمرود... تمرووو، اوے تمرووٗو" راج ولی خانَن
ترٛاوٕ اُچھ تہٕ نوگ کَن دآرِتھ بوزنہٕ۔ آواز آیہٕ بیٛیہ لوٗت پھیرِتھ۔
ترٛو ہنیمہٕ کھوہ تہٕ تیز تہٕ بَٹھٕ۔ تمرووو، اوو... اوو...

راج وٗلیس یاس بوزن چھہٕ یم ساری کوہ تہٕ بال تَہنٛدِس
حانَس ہیچھٕ اُسن کھنگالہٕ ترٛاوان۔ تمٕ وُچھ ژٕ چھینی کھوورِی۔ یم
کوہ کھنگر باسے یہٕ تمِس ہا بتھ ناک دیو۔ بَدلے ہتھ کرِتھ تَس کُن
وُچھان۔ یم کوہ تیتھٕ آلی ہِنِس نبَس ڈکھس وُچھتھ یَس راج وٗلیس
پرٛتھ وزٕ عجیب فرحت آس باسان تمے سنگر آسی اَز تس آو سیمٕہٕ
قلاے باسان۔ تَس اوس باسان زِ وُٗنی بیہ ہتلی یٹھ تہٕ یم سنگر گرٛھن
چھلہٕ چھلہٕ، وٗلی وسَن یم اَکھ اَکِس ٹھاسان تہٕ سارِنے نن
پانس ہتی ڈوٗرِ تھہ۔ راج ولی خانس اوس نہٕ نکری تران زِ تس کیاز چھہ
ہتی وِیکھتی خیال اَکھ اَکِس پتہٕ دماغس منٛترو تلان۔ سہ زَن اوسنہٕ
بورِکس عالمس، تَس یاسہ بوزِ رٛژھ کھنجہٕ زِ سہ چھکھ بلیور اوٗ نمت
تہٕ یم گجری چھہ کتام ژھانڈان۔ تہنٛدِس تمرو ہس نہٕ۔ تَس زَن اوسکھ
مونٹھن کوٗرمت، تہٕ سہ اوس پرٛاران تتھ ژِہس ییلہٕ یم آو سیمنٕ
کھنگر چھلہٕ چھلہٕ وُستھ ہِن تہٕ سہ لبہ نجاتھ تہٕ موکلہٕ بیمہٕ عذابہ تلہٕ۔
سہ اوس بیٛیہ اُچھ زِ وُٹھتھ زَن تتھی ژِہس پرٛاران۔

پیرا آو پھرِکہ ہوٗت اُمس نشہٕ۔ لال خان "مستانہ خان تہٕ
زورآور تہٕ آیہٕ تھکھتھ راج ولی خانس نشہٕ۔ "بس ووہ نی رووی ہیرِی آی

سنگر۔" راج ولی خانس لج پانس دِنن سہ گو ہکہٕ تھو دُ تھِہ۔" آسہ
نہٕ نتہٕ نہٕ۔" راج ولی خانن وۄن زٕن تہٕ پانس۔" تو نہٕ حرجہ تہٕ کیا چھہ۔"
لال خانن دیت مشورٕ۔ مستان خان ڈرا و بییہٕ بٔرٕ وٕنہہ تہٕ باقی ساری
پتہٕ پتہٕ۔

ہمن آخری سنگرن کھٔن اوس موتس برابر۔ اوت اوس نہٕ
راج ولی خان تہٕ زانہہ کھوٗتمت۔ پیراہس گنہو شوق یہٕ وُچھنس زہمو
سنگرو پتہٕ کتھ کیاہ آسہ۔ تہٕ سہ ڈرا و وہ لٕ ساریے بٔرٕ وٕنہہ۔ ہم آخری
پل آسی ہتھی ہیری تہٕ ہکہٕ تھو دگمتی دُ نھتہ۔ نوکدار، اُچھدار ہنٛدی
خو نخوار دُ ناد ہوی۔ تس باسیو ہمن منز باگ کھو تمت دٔرمٔن اُچھدار
ہنٛدین ڈُنڈن منز کھیتو مت منگولہ ہیٛوٕ۔ ہمن کو ہہ نیزن تھیھ
کرٕ کرٕ کھوٗت پیراہیٛور۔ اتہٕ آس زمین سُتٕرٕ تہٕ وُنہ سرسبز۔
یہٕ آس ہمن کھنگرن ہنٛز کوچھ منز۔ پیراہن سمبول دم نہٕ پتہٕ دٔژن
یدٹبرٕ تھ کرٕ کھ "قمرو وو۔ قمرواوے۔" آواز گٕ زبیہٕ چھو وہ لٕ لبہ نم پاکھٹی
نہٕ جلدٕے ژھوکے یہٕ۔ قمرلٔتے بییہٕ آواز، سو نتہٕ ژھوکے یہٕ تہٕ پتہٕ گییہٕ
ژھو یہٕ۔ ششیا پیچ ہش ژھو یہٕ۔ پیراہس ژاو لرزامہٕ ژھو یہٕ ستی۔
اتھ موتنہٕ ژھو یہٕ منز گییہٕ تس روہ نہٕ پھلچ آواز کنن۔ پیراہس باسیو
زن تہٕ تصرف در۔ سہ کھوژ۔ روہ نہٕ پھلچ آواز وہ تلے یہٕ بییہٕ۔ کھوژان
کھوژان پھیوٗر سہ اتھ آواز کُن۔ تس آس نہٕ پتہٕ نبن کنن پلٹھ پڑھ
پوان۔ بییہٕ گو روہ نہٕ صدا۔ پیرا ہنٛدِ شہج کھسہٕ وس گنے یہٕ ــــ

بِث شناؔرِس زَن لجُس دَمَن بَسنہ۔ دِلچہ ڈبرارِ ہیہ سنی کَرُنسَ کا ہنن دَگ۔ اُچھو یِتے لوگ اَتھ رِفہ نہ صَدا ہِسَ وَنون دِ نہِ۔ وِوہ ژگو رِفہ نہ صَدا ہِسَ یستہ میاں کَٹہ سُنڈ میاں میاں تہ۔ ہیرا پھیٹورِ ہکہ اَتھ آواز کُن تہ اَ نہ وُجھن اَکھ چھِر کَٹھ سَفید شِن ہیوہ بِلس ژھا بہ ہول اُمِس آ نہ کرژ و چِشمو وُچھان۔ اُمِس اوس ہِٹس لوڈ رِفہ نہ کھول گُنڈ تھ۔ تِھرِ اوُسَس لاجور میلہ ستی لوڈ ٹیٹھوک کَرِ تھ۔ ہیرا ہِس آب نہ پُرِ ھ۔ تِیھ بہ اُمِس نِش گوَ وارِ وارِ، تَس اوس بہتھ زِ وُ زنتہ وُ لی گژھ ہِ کَٹہ معہ نگرِ غاب۔ مگر بیچھتہ اُمِس برِ وُ نیہ کُن آو تہ اُمی کو مہِ روٹ ہیرا ہِس ژُج کرِ کھ ہنِر تھ۔

راج ولی خان، لال خان، مستان خان تہ زورآور اسی وُنر بوۓ۔ ہیرا ہِس ژُج کرِ کھ ہنِر تھ "چاچا۔ چاچا راج ولی" تہ دوان، دوان گو بہ کَٹہ معہ نگر کھوہ نہ مَنزِ ہیتھ ڈُ نڈِس کُن۔ یِیتہ پیٹھہ راج ولی تہ باقی بوزِ نہ لیوان اسی۔ ہیرا ہِن دِژ لبوٗن کُن کرِ کھ۔ "چاچا شاید ہا لوب"۔ تَس اَس نہ خوشی ستی آواز ٹھیکیتھ ہیکان "یِتی ہا آسہِ چاچا۔ وُچھو وُچھو یہ چھِنا چاپہ جبک آکھ... یہ چھِنا چون کَٹہ معہ نگر۔"

راج ولی تہ لال خان دَوے بہ ہیئو رکُن۔ پتہ کھتی مستان خان تہ زورآور تہ لاشہ میٖنان۔ راج ولیَن روٹ پھرِ کہ ہوت کَٹہ معہ نگر پننہ کھوہ نہ منز۔ تِھرِ پیٹھہ کِس آکھس پھیر تَس اَکھ تہ لوگ ڈ چھنی کھوورِ ی ہیرا ہِس، مستان خانس نہ باتین کُن وُچھنہ۔ خوشی ستی

اوس سہ برکہ آمت۔ "وچھو وچھو میانہ جنگ نشانہ۔ ہائے او ربا میون
عمار اوے آخر۔ مارو پوت۔ مارو پوت۔" تہ لوگ اُمس کٹہ مونگرس
ماہ تہ میٹھو کرنہ۔ زورا ورنیس اُڈکا یہ آسنہ کنز اُڈوتی پوت پھیرتس
اصرار اوس کران گوشر منڈ تہ ترووُن کلہ بون کُن۔ راج ولی ین پلنو
کٹہ مونگر لال خانس تہ دوئیوو پیراہس نش یس تتھ پلس نش ووتمت
اوس ہیمہ پتہ کنہ یہ کٹہ مونگر تمی پرہ ژھیوون گومت وچھمت اوس۔
تم دوہ شوے درایہ دو ہس طرفس کُن تہ لوگکھ زور ہ ناد۔ "قمرو، قمرو
اوے" دوہ شوے آوازہ گژھنے یہ تہ آیہ پوت پھیرتھ واپس تہ
راوہ کھنگرن منز۔ راج ولی دوئیوو منی سندی پاٹھی بون کُن "قمرو۔
دوہ لاترا او دلالہ قمرو، وچھو آسہ ساری اچھی ژبیے رنہ آمتی۔ قمرو۔
او پیترا" راج ولی اوس بڈہ بڈتس ولہ زار کران۔" دوہ لاگو برا۔
بوہ نا آسے نہ دوہ ژی زری کہ دوان۔" راج ولی تہ پیرا آسو پلہ پیٹھ
پلس کُن دوان تہ دوران تہ قمرو ہس ژلی دوان۔

پیتس کالس آسی لال خان، مستان خان تہ زورا ور تہ ہین نش واتی منز
ژھوو اپاسے اوس ژھانڈ ولو گمت۔ پیرا اوس ہیمہ ہنن تہ بون دوتمت۔ تمی
دژ اتی پیٹھ ہیوڑ کُن نظر۔ راج ولی خانن جب اوس کھنگرن منز چھکرہ
آمت ژن پیرہ ژھیوون گومت۔ راج ولی خانس آس پور پژھ زقمرو چھ ییتی
کنہ نام پلس ژھایہ ہول زور بہتھ۔ لہٰذا دژ اوسہ لوت لوت قدم ترااوان
پرتھ پلس پتھ کُن ژھا ننڈ دتہ۔ پیرا اوس زن دیوانہ گومت۔ سہ دژ او یہ

سوٚچھنہٕ وَرٲیی بڑٕ وٕ ٹھہ زِ کھور ماڈلہٕ ہِمَن اَڈٕ ڈانگِہن پٮ۪ٹھ مٕنٛز۔ لال خان
تہٕ زوراور تہٕ دورے پیٚہ اُمس پیٚتہٕ۔ مٕستان خانَن ہیٚوٚت راج وٕلی
ہِنٛ جیب سوٚ میراوُن۔ راج ولی اوس اُکِس اُڈٕرس پٮ۪ٹھ کٕنٛ زِ
پیرٲہنَ لوے تَس ناد۔ "چاچا قمرو ہُنٛ پازار کھوٚہ رہا"۔ پیرٲہنَ وٕوٚن
اَتھَس مٕنٛز پٲزار کھوٚہ رٹھوٚد تُلتھ باقیَن کُنٛ پھیرِتھ۔ زوراور دوٚیو
تِمَن آس بیٚیِس پٲزار کھوٚہ رَس پٮ۪ٹھ نظر پیٚمٕژ۔ راج وٕلیَس روٚد نہٕ
وٕہ نِی پانَس تام۔ تمہ ہیٚتِ وِہداکھ دِنِی۔ "کیٚتو چھکھ قمر ثبا۔ جواب
کونا چھکھ دِوان۔ مٲج ہا چھےٚ گرٕ ژٕ دِوان چانہٕ فراقہٕ"۔ وٕہ نِی
لگِ بیٚنہٕ سارِی تَس وٕنِی دِنہٕ۔ ژٕہ پارِی وٕوٚتھ گرٕژ "قمرو، قمرو۔
بیٚنہٕ لگِ سارِی تَس وٕنِی دِنہٕ "قمرو.. قمرو۔" زِ اَکھ مٕنٛز ژٕج پیرٲہنَ
کرٕ کھ ہیٚرِتھ۔ "چاچا قمرو ہُنٛ ہوٚن ہا۔ تِبکٕ ہوٚن ہا چاچا"

راج ولی، بیَن پوٚس اوس کھوٚتمت ہِمَن گھنگرن وٕنِی دِوان،
پھیوٚر پیرٲہنَس کُنٛ۔ اَتہٕ وٕچھِن زِ پانٛژھ گرٕڈ پلہٕ بیٚٹھی گٔنہٕ گیوٚر
کرَان۔ راج ولی دوٚیوہ پیرٲہنَس کُنٛ تہٕ ہیٚچھِ نٕز دیکھ ووت اَتہٕ آسی
گرٕڈے گرٕڈ، ہمیو اَکِس ہوٚنٛز ہشنٛزِ لاشہٕ تہٕ سمہٕ وٕڈاوِ مٕژ آسہٕ۔ کلہٕ
تہٕ گرٕدَن آس وٕ نہٕ ثو یوٚتھے۔ ہِم گرٕڈ آسی اُڈٕ جوٚ نِشہٕ دِگہٕ دِی دِی
مازٕ لِشہٕ الگ کرِتھ تیز تیز نِنگلاوان۔ راج وٕلیَن ییٚلہٕ پَننہٕ جیب کِس
راچھ دَرٕ شیٚرا ہشنٛزِ لاشہٕ گرٕڈ بیٚہمتی وٕچھ تِمَس ژٕج کرٕ کھ ہیٚرِتھ تہٕ مُتی
ہشنٛدی پاٹھی تُجَن کٔنہٕ تہٕ دَوٕ یوٚو ہِمَن گرٕڈَن پیٚتہٕ۔ گرٕڈ ژٕلی چھپک کھیتھ

مگر یِنٛہٕ ژھکار نظرن تلے تھاو تہٕ خاطر رۄدی ہناہ ہیٚوٗر ہوٚہس منٛز گیتہٕ گیٚوٗر کران۔ راج ولی اوس دیوانہٕ گژھتھ تمن توٚتے کنہٕ لایان تہٕ کرٕکھ دِوان۔ تمس اوس زِندگی منٛز شاید گوڈنچہِ لٹہٕ ہیتھ پانٛہٕ لۄبن ہُنٛد سیٚلاب زیٚوٗ ہیران۔ گرٕ دٔزلی کوہہٕ ڈُنٛدس کُن تہٕ راج ولی دورِ ٹیو تمن کنہِ لایان توٚتے ہیتہٕ۔ تمۍ ژ پھٕرِ ٹھ گٔنٛز تہٕ دٕ ٹیوٕ ژٕلہٕ ونٛس آخری گرٕ دس لاینہٕ خاطرِ زتھٔنٛد اَتھ گو منٛز ہوا ہس منٛزِ وٕ لٹی زٔن۔ گٔنٛز ژٕج تمس اَتھ منٛز ہِرِ تھ تہٕ پیٚیہٕ پھٕر۔ اُچھ لجس دٔرس۔ ٹارِ ہٕن ژالیس تھٕرتھٕر۔ اُچھن لجس زوٗن۔ پانٛس برٕ وٗ ہنہٕ پہن باسیوس لوٗ ڈٕ زلہٕرِ زال تہٕ اَتھ منٛز پھسیوٕ مُت بڑٕ ہا ہیتھ ناک کرِ ہٕن را تہٕ کٹرپ۔ راج ولی نہٕ انس شٕنٛھٕہِ یہٕ نظر اَتھ زالس پیٹھ۔ سُہ پوٚک کھوٚژری کھوٚژری اَتھ کُن اُچھو پیٹھ وٕژھس زانٛڈوار وار تہٕ برٕ وٗ ہنہٕ کنہٕ وۄ تلبونٕرِ وہرآوِ تھ بارٕ زٕنٛڈ ٹنیرٕ ہوی گُنٛڈی گٕنٛڈی تہٕ پینٛہے کٹھ ہن منٛز آس اَکھ سیاہ ژادرٕ پٕٹ پھیمژ۔ لیوٕسہٕ واوس منٛز ژھرٕ ہٕ ژھرٹ آس کران۔ راج ولی نہٕ انٛ پرٕ زِ ناو یہٕ ژادرِ پٹ۔ یہٕ آس پرٕ شے رٕلیشما یہٕ قمرٕ وہس دٕ ژھٕژ۔ راج ولیس باسیوٕ اَمہٕ ژادرِ چہٕ ہُنٛد یہٕ سیاہ رنگ موتُک سایہٕ۔ سُہ پوٚک وارٕ وارٕ اَتھ زٕنٛڈٕ س کُن۔ اَمہٕ کِس گوڈس لِنٛشہٕ آسہٕ کتہٕ آد سیمژ تہٕ میٚژ آس رُڈٕ گامژ۔ راج ولی نہٕ انس آس وآنجہِ تھٕرتھٕر۔ سُہ اوس نہٕ لوٚن کُن وچھنس بہران۔ تہٕ ییٚتھے تمۍ جگہِ گرٕ تھ لوٚن کُن نظر دِژ، پدٕ پوٚ کٔنٛز ژٕجس وآنجہِ ہِرِ تھ۔

اَتہٕ اوس نار۔ سوٚن نار۔ آتھنہٕ روٗس سوٚن۔ موتُن ہیٚوٗ ہ چاہ۔

اَمہٕ اَندٕ زَن آسکھ پانَس لبہٕ ن تام لیٚتہٕ و آے ہٕٹ۔ بار ہ نٲڈس سیٛلہٕ ییٚلہٕ راجَ وُلی یَس پلوٗ مُنٛزی کھٕسنی ہِنٛس تُرزٕ کُلس پیٛٹھ نظر پییہٕ نَس ژُج کُنی کرٕ کھ پٕرتھ۔ "نا"۔ باقی گٕجری ڈوٗے بہٕ ہٕ کرٕ کھ لوٗ زِتھ راجَ ولی خانَس کُن۔ راجَ وُلیَن اوس پان ڈبہٕ دٕ نیتُمت دآرِتھ تہٕ اوس ہُتھرِس سٕنو ڈیکہٕ پھاٹہٕ ناوان۔ لال خانن روٗٹ یہ کوٕمہٕ۔ "کیا ڈیل، کیا سا ئی ڈیل۔" راجَ ولی اوس نارَس کُن کلہٕ الوٗنٕہ تٕرٲوِتھ روٕ ٹ گوٗ مُت۔

مستان خان، پیرآنہٕ زورآور نہٕ وآتی ہیٚنٛس کانَس بار ہ زَنڈس نِش۔ تِموٚ ییٚلہٕ راجَ ولی خان لبہٕ ن نارَس کُن ٹُھٕنھِتھ و ہاکھ وُچھ دِوان تِم نَمے بہٕ ہناہ یَہ وٚ نِہ پہَن گژھتھ۔ اَتہٕ ییٚلہٕ تِموٚ نہٕ بالہٕ سَنتَرَس سیٚتے مَنٛزَس تُرزٕ کُلس مَنٛز پھسیٚو مُت تھپھنہٕ ہنٛد پوٚت پاس وُچھ تِمن پھٕڈ کوٚ ٹھی تہٕ گیہٕ راجَ ولی خانَس نکھ بہِتھ۔

راجَ ولی خانن و ہاکھ آسی ژھو کیٛپتی۔ سہٕ اوس ٹُدَے گُنڈ ٹھ ہُتھرِس کُن وُچھان۔ وہ نٲدس نہٕ کاہہٕ کٕنھ کرُنَس بہٕران۔ شِنہٕ پاہِچ ژھو یہٕ آس ژوہ پٲری۔ واو تہٕ زَن اوس ڈم پھٕٹ گوٗ مُت۔ پیرآہس پھُٹ و آنج اَمہٕ ژھو یہ بہٕ ستی۔ سہٕ آو پَدٕ سیٚنہٕ پیٛٹھ راجَ وُلی یَس کُن تہٕ کھوٚ ژی دِیٚژن راجَ وُلیس زبر "چاچا۔ چاچا۔ کٕنھ کرو، کٕنھ کرو چاچا۔" لال خانَن اوس ہیٚنٛس کانَس لبہٕ ن کُن نظر ترٲوِ

ژیٖوُنمت زِمرو چھہ اُتھی نارس ڈٲلہ گوٗمت تہ ووٗ ذ یہیہ نہ تسنز
لاش تراکھ۔ نہ کیٚنژھ اوٚرے ہیکہ نہ اللہ تعالیٰ ہس ورآے کانٛہہ نہ وٲتھ۔
تمہٕ ہیٚنوٚت راج وٚلی خانس دِلاسہٕ دِیُن۔ "ربّ دا منشا۔ ووٚتھ سآ
راج وٚلیا۔ ووہ نھ۔" تس آس آواز ژھٔر ژھٔر۔ راج وٚلی اوس نہ یوٚر
کُس عالمس۔ تس آس نہ اُچھ ٹٕرادے تہ گرٛٹھان۔ پیٖراہن رٕو ٹٲرسہ
پانس سیتی تہ ہیوٚتنس دِلاسہٕ دیُن "چاچا چاچا۔ مےٚ کُن وُچھو۔ چاچا
کیٚنہ کروٗ۔" راج وٚلی خانن پھِر پننہ بے نور چشمہٕ پیٖراہس کُن تہ وۄنُن
پیٖراہس" وُچھتا کیا گوٗرامر چاۓ یارن۔ کیاہ کورُن۔" پیٖراہس گو
کٔلہ بعٕہ ن کُن۔ مستان خانن وۄنُس زیوٗٹھ ووش تراوتھ" امانت
اوس پیٖر بابا سُنٛد تہ نیوٗن واپس۔" راج وُلین تراو بیٖہ بعٕون
نارس کُن نظر تہ دۄتھ زیوٗٹھ ووش تراوتھ تھوٚد۔ ہیٚوٗر اسمانس
کُن کٔرن نظر۔ بیٚیہ ترٛووُن زیوٗٹھ ووش تہ پھیوٗر واپس۔ سٲری
وُتھی تھوٚد تہ دراہ اَمس پتہٕ پتہٕ۔

مستان گو بارٕ زنٛدس نش تہ لوٗمُن کنٛڈ بن منٛز پھیبمر ژادر۔
کنٛڈ بن منٛز ولنہ یِنہ کِنہٕ تہ تیزو اوس لگنہ کِنہٕ آس بہ ژادر پٹ ساری
پھٕنے پھٕڑ۔ اَتھ ووٚتھ تہٕ نہ۔ لال خانس کھوٚت مستان خانن اَتھ حرکژ
پیٹھ خشم تہ دۄون تس بتھ پھرتھ۔ "اَتھ کیاہ چھےٚ کرُن۔" مستان خان
گو شرمندٕ تہ دراو بِمن پتہ پتہٕ کلہٕ بعٕون کُن تراوتھ۔ قمرو وُن جب
اوس بیٚیہ چھلہ چھانگرِ گوٗمت۔ زور آور دور بوٗہ ترن پتہٕ۔ آرِ کرتھ اُن

سۆمبرآوِتھ۔ یہِ ساہرے جماتھ دژا یہِ واپس ہیوٚر تِمنِہ کھنگرِن کُن
یَپاری تِم بوٚن آسی وُتھی ہیتی تہٕ بٔبِنہٕ تَس یِمَن قمرو ہٕنٛ کُنٛہٕ مونگرو چھیتھ
یِمَن آش اَس وومہ تلے ہٮ۪ژ زٕ قمرو چھُہ زِنٛدٕ تہٕ یِمنِہ کوٕنہٕ کھنگرن
مَنٛز۔ تِمَن کیاہ آس خبر زِ اَمہٕ آشہٕ ہٮ۪نٛد ڈٔمبہٕ چھپہٕ ملک الموت۔ ساری
آسی پھٮ۪ٹ ہیتو کوٕ ٹھوکوٕ تہٕ تینژ آسِ کُن کھسان زَن تہٕ قمرو ہٕس
وُڈرآوِتھ مزارَس پیٹھ آمتی آسی۔

۵

راج ولی خان اوس نارس برٕونٛہہ کنہٕ بِہتھ۔ سُہ اوس مٲرے
گُنٛڈِتھ ہَردِنِس وَنہٕ واوَس مَنٛز نَژٕ وِنہن رٔنٛہہ پِیپِتن وُچھان۔
یِمہٕ نارٕ پژہہ آسہٕ تَس پُرِی کِتھن ہِنٛدِس خونخوار اُچھارہٕ ہِنٛدِ اُسہٕ
مَنٛزٕ نیرِ وٕنۍ پھِنکارٕ باسان۔ تَس اوس باسان زٕ یِم پکَن وٕنۍ برٕونٛہہ
تہٕ تَس بِچھنَن۔ مگر تِمۍ اوس وونۍ سارٕے کھوٗ تہٕ کٲژر وٕنٛہہ نیٚنگلو وُمت
یِہنٛد نہٕ ہَرکیاہ ہیٚکہٕ ہے تَس کرِتھ۔ سُہ اوس ہیٚے جِس یِمنٛے غوطَن گوٚمُت
تَس اوس نہٕ پَتہٕ پَے زَرٕق کوٚت ووت۔ تِمۍ اوس نہٕ بیتہٕ ژٕلیو نمت زٕلنٛد
ستی باج چھٕ تھکِتھ ژھیٚتھ نارس نکھ راد دِتھ وونۍ مَس نیٚنٛدٕر۔ یا
اوس سُہ یا پہٕ پَیے سوکھ رٔنٛہہ یا جنگلچ دآناکھ اَنہٕ گمتھ ہیمی تسنٛد نچِوو
قمرو نہنگلآوتھ نیوٗمُت اوس۔ پہٕ آس ووبہٕ تۍ گرٕ ہِبر تِسٕژ آخری زاتھ۔
پگاہ آسہٕ شُہ گرٕ۔ اَو کیٚنہ آس پہٕ تَس ہو تِہنٛز راتھ باسان۔ سُہ

اوس منگان زِ یتھ راٗژ گوٚژھہ نہٕ اَنٛدرے وٲتٕن ۔ یہِ وَق گوٚژھ روزُن
گَرٕ ژھُن ۔ یا گژھہ نبہٕ تٕرِ ٹھاہ پٮ۪نٛز ۔ یتھ پگاہ سٕہ تٔرِ ٹھ وُچھتھ ہیٚکہِ ہیے
نہٕ یوسہ تٔھٕنز وَن ہارِ رٮ۪شمایہِ پیٚنہٕ ہیے ۔ موت کوٚنا شٔہل چھُ گژھنہٕ
وٕ فتہٕ آسان ۔ اَمیٚکُ احساس اوس راجہٕ ولی خانَس وُنی کین پوٚرٕ پاٹھۍ
سپدان ۔ تٔمۍ ترٛوو زُیوٗ ٹھ دوٚشِ نٮ۪ بےٚ بَس گژھِتھ وُوٚنُن اَنٛدرِ ری
پانَس ۔ " تگر سُہ نٮ۪ نہٕ پانَس تام " ۔ نارٕ تٔرِ یہِ ہیٚشِ تیٖز گاشَن اوسَس
تٔھٕنٛدِ ین مَنہِ پھلین اَنیٚوٗ وُلمُت ۔ تَس اوس نہٕ کینٛہہ یوزنہٕ یوان ۔
تٔمۍ وُچھ نہٕ زِ لال خان ییٚس تَس بلکُل برٕ وُنہہ کَنہِ ڈٲپھ دِتھ اوس
ژھُوو وٕنی کانہہ یوٗ ن کُن ترٛاوِتھ تَس نکھ بِہِتھ ۔ " تلہٕ سا شیوٚنگ
زٕ نٔرِ ۔ پگاہ ہیے یؠٔت مُترِ لہٕ چھُ کدُن " ۔ لال خانَن ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدِ رس
پھینکس یٮ۪ٹھ لولہٕ سان اَتھ تھوٚو ۔ راجہٕ ولی خانَس سپدُن نہٕ قرنوٚ
یتہِ احساس زِ سُہ ژھپنہٕ کٔنۍ زوٚن اَتھ اَنہِ گٔنٹھ سُدرس مَنٛزٕ ۔ تٔمۍ ترٛوو
دوٚشِ نٮ۪ وُوٚنُن لال خانَس کُن وُچھنہٕ وَرٲے " مےٚ چھُ ہا بہٕ بیٚہتھ " ۔

" کمیٚنُک ۔ موٚنُک ہیہ ؟ "

" ہنٛہ ۔ نہ ۔ موتُک نہٕ "

" پَتھ کمیٚنُک ؟ " لال خان آو تَس بیٚنہِ ہیٚن نکھ ۔

" رٮ۪شمایہِ ہنٛد ۔ " یہ کُس یتھ دِ مہٕ تَس ۔ سوٚ مرِ ہیٚنہِ سیتہِ ۔
سوٚ نہٕ گژھِ مےٚ ترٛاوِتھ ۔ یہ کیاہ کرٕ ؟ " راجہٕ ولی خانَن وُوٚن
لوٗستِھ ۔

"اَسہِ پٔزِ تَس صاف وَنُن۔ کُھٹِھ تھاو نہٕ ستو روزِ
یہِ چھو کہ نیثوٗ لے۔ جِگرٕ کرُتہ چھُ تَس وَنُن۔"

"ہُنہٕ شاید چھُکھ ژٕ ٹھیک وَنان۔" راج آوَلی دڑاو فلحال
اَمہِ آولینہٕ مَشرِ تہ تَس باسے یہِ ہمَن توَن دوہٕ ہن مَنزگعہ ڈنجہِ
لَنہٕ بندَس بندَس دَگ. تمٕ تروو اُڈ تَس ڈاپھ تہ پھِرِن تھَر
نارَس کُن۔

۹

پتھ گامہٕ وس بَمِن نوٚن دوہَن ہُنٛد اکھ اکھ ژٕنیوٕہ رٛیشمایہ ہُنٛدِ خاطرٕ اکھ اکھ قیامت گوٚمُت۔ ییٚژ ییٚژ گرٕ گرٕ آس گژھان تیٚژ تیٚژ آس تس آنٛش سوران باسان۔ نورآں بی آس تمی دوہہ پیٚٹھٕ رٛیشمایہ نِشہِ روزنہٕ آمٕژ ییمہٕ دوہہ راج وٕلی تہٕ باقی گجرِ قمروشٕندِس تلاشس ژٕراہتی آسی۔ سوٚ آس تس تسلاہ دِوان، کتھن لاگان، کامہِ کارس منٛز اَتھ رٹناوٕنچ کوٗشش کران۔ مگر گوٚت۔ رٛیشمایہ اوس اکِس اکِس نشاہس قمروشٕندِ آمار۔ تس اوس کھیٚن تہٕ چیٚن مُشتھ گوٚمُت، سوٚ آس نبہہ گنٛی ڈکرِ پیٚٹھ واتان تہٕ دوہ سوٗرِ تس تام مدٕے گٕنڈِتھ بیوٗن وٕنِس وُنی دِوان روزان۔ گاہے باقی گجری تہٕ گجرانہِ تہٕ آسہٕ پننٮ۪ کام کار مٕژ کلاوِتھ اُمس نِش یِوان، اُمس ستھ بیہان۔ اُمس آشہِ ہلم برنٛچ کوٗشش کران تہٕ ہیٚتہِ بیٚیہ پننِس کامہِ کارس نیران۔ دوہہ پتہ دوہہ اوس یژارُن زییٚھان۔ وُنی آس گامہٕ والین

تہٕ زَن آش سور ییٚژ تہٕ کیاہ زِ وۄنۍ آس نہٕ ڈکرِ ہیٚچھ گامہٕ کین سۄ برٛونٹھ ہیٚش زٕچ لگان۔ ہٕنٛزی مٲنٛزی اوس کانٛہہ ادر کھسان تہٕ شیٚنٛچھ ہیٚتھ بوٚن گام وسان۔ مگر نوران بی بی آس پنٕنۍ فرض پوٗرٕ پاٹھۍ ادا کران۔ سۄ آسہٕ اوٚتےٚ ریشما یہٕ ژوٚٹ ہیٚتھ۔ اتان تہٕ زور زبردستی تس ژۄ چہٕ ٹکرٕ نہٕ ٹکرٕ کھیاوان۔ دۄہس تس نِش بِہان تہٕ پتہٕ شامنس اَتھس تھپھ کٔرِتھ تس واپس گرٕ انان۔

یہٕ سِلسِلہٕ روٗد یمن نون دۄہن جاری۔ مگر اَز دۄہ یہٕ نہٕ ریشما ڈکرِ پیٚٹھ۔ سۄ آس اَز تِلی نبٕشدر ووٗژھ ہٕژ ییٚتن دۄہن اوس نہٕ کانٛہہ آنگنس ڈوٗن پھش نہٕ دِیت مَت یمہٕ کنۍ سآری سے آنگنس مَنٛز ہَر دِہ نہٕ واوٕ یہٕ سیٚتۍ ہَر یمتین پَنہٕ وُتھرن اَمبارٕ آسۍ لگی ہتی۔ تمہٕ تٕج مازن تہٕ لٕج یمن پَنہٕ وُتھرن کُنےٚ اَمبار کَرنہٕ۔ نوران بی بی یوٚس یہٕ وُ نہٕ شوٚنگتھ آس گیہٕ ہیو کھ ہٕتین پَنہٕ وُتھرن ہٕنٛز آواز یمہٕ سیٚتۍ ہُشار تمہٕ دِژ دارِ کنۍ نظر۔ ریشما آس ماز یہٕ سیٚتۍ دٕچھنۍ کھوورۍ ساران تہٕ پَن سومبراونچ کوشش کران۔ نوران بی بن دراہ آنگنس مَنٛز تہٕ ریشماہ نیوٚن اَتھ مَنٛز لٕژھل "ہیٚے تگہٕ ہے ناکرن۔ پَکھ اَتھ اَندر۔ چاے چٕتھ کرہٕ بہٕ گوہ ڈیٚہے کام"۔ وونہٕ زن قمروازی شہ کیاہ دنہٕ۔" ریشما دراہ یہٕ عرنان ونان واپس ڈوکس اَندر۔

نوران بی بی اوس ہیٚتھ زراہ دِلی تہٕ پیرا اَنَن ضرور قمروہس ژھاآنڈِتھ تس باسیوو ریشما یہٕ ہٕنٛد ییٚتھ کٕنٛز تُلی وۄتھن، پتہٕ آنگنس ڈونہٕ بٕرن ٹھیک فال۔ تمہٕ تُل لٕژھل تہٕ نیوٚن جَل جَل آنگنس ڈوٕتھ۔ پنٕس

گوٗرن کوٗنس مَنز کٔنۍ ڈیر۔ مازن دِژہن اُتھۍ ڈیرس پیٹھ دآرِتھ تہٕ دژایہٕ جوہٕ پیٹھ، اَتھ بتہٕ جھوٗلن تہٕ ژایہٕ واپس راج ولی خانہٕ نس ڈوکس مَنز رٔیشمایہ اوس چھوٗلہٕ زولمت تہٕ اُتس چایہٕ رَس کڈان۔ نوٗراں بی بی یا سیٹھاہ عجیب ہیوٗہ نہٕ رٔیشما چھپے اَز پَژِتھ کانْہہ کام پانے کران۔ سۄ ہرے یہٕ نہٕ رٔیشمایہ ستو کتھ کرنس۔ تمہٕ ہیژوٗک نہٕ رٔیشمایہ یہٕ تہٕ پَژِ ژھنتھ زِ سۄ کیاز گھرٔنہ اَز ڈکرِ پیٹھ۔ تس باسیو زِ کیا ہتام چھُ اَز ڈیشُن۔ رُت کِنہٕ کھیٚش تہٕ نوٗر نہٕ تس فِکرِ۔

اَز گھرٔنہ رٔیشما ڈکرِ پیٹھ کیٛہنہٕ تہٕ۔ تمہٕ کُر ساری ہیے ڈوکس صفایی۔ تس زَن اوس پوٗرہ یتھ زِ اَز وا تہٕ راج وٗلی قَمرو ہُس ہنْتھ ضرور واپس گمہٕ۔ تمہٕ اُسہٕ رآتی راتس یِمے خواب وُچھہ متۍ۔ آشن ہند یِمے ژانگہٕ زالہٕ متۍ تمہٕ کھیٚاوہ اَز نوٗرآں بی بی پَنِنہٕ کالہٕ پَنِنہٕ اَتھہٕ ژوٗٹ بنٲوِتھ۔ تس کھیٚاوِتھ بنٲوتمہٕ ژوٗچہ تَندل۔ رَز ماہ اُیتر لہٕ اوسُن گمہٕ ڈے اۄک پاسے زٔنتھ تھوٗو مُت۔ یہٕ زانِتھ زِ خبر کُس کُس آسِکھ یتی خبر کَس کَس آسہٕ ژوٗٹ کھٮ۪نے۔ نوٗرآں بی بی اُس ژوٗٹ کھیتھ تہٕ آم صاف کرآنی زِ یہٕ وٗتھ یوٗہ ہَے شور ہیوٗہ۔ اَتھ شورس ستۍ اوس تیٛرن ہنْز گژھ زنہٕ۔

نوٗرآں بی بی دِژ تہٕ آم چوٗلس نَزدیکہ دآرِتھ تہٕ دژایہٕ کُنی ٹکہٕ نبر۔ رٔیشما اُس مَنزِ ہیشارِ پاٹھۍ لگن کُن دَوان۔ یتھے گامہٕ کبوسو وُچھہ تمن گیہٕ یکدم ژھۄہ یہٕ۔ تموٗ تژاو تمُس وَتھ تہٕ ییٚلہٕ لوٗکھ اۄک طرف گیہٕ راج ولی موہ ژیو گٔنۍ زوٗن پَنِنس جبس مَنز۔ رٔیشما آیہٕ دوان جبس کُن۔ راج ولی خانس

دِتن اڈک کافِ دکہ نہ دڑا بہ ہترین منزی" قمرو۔ قمرو۔ پتر ا۔ ژکوتوا وسکھ گومنت۔ اوے قمرو۔" سو بچ دلیوانہ وار ژو پاری وُنی دِنہ۔" قمرو۔ مارو پترا۔ یہ نا وَنے کیہنہ۔ ژو رکیا زِ چھکھ روزتھ قمرو۔ او قمرو۔" وو نی ژابہ سو لو کن منزتہ۔ اکی سپے اکرسے ہتی کنی لچ پنہ نس نیچوس ژھاندِ نہ۔

لال خان گوواروار تس نکھ "بی بی کتھ بوز" ریشما یہ ٹھہر وو قدم" وَن لال خانا" تسنتراچھ آسہ بے سو کھ۔ "بی بی بوز۔ قمرو یہ بہ نہ وو نی کیہنہ نہ واپس۔" ریشما یہ تور نہ کیہنہ نہ فکر۔ سو رآو جب سپے چھ واپس آمت۔ راج ولی خان مستان خان، لال خان، بیرا ساری ہے چھ واپس آمتی۔ قمرو کیا ز آو نہ۔ سو پچ وار وار راج ولی خانس کن۔

راج ولیس باسیو وبس وُنی پییہ نیہ تزتھ۔ سہ ژمیثو ہستان خان آو ریشما یہ نبھ۔ "ریشما بی بی، اسہ ژھنڈ پزتھ کانہہ مرگ۔ پزتھ کانہہ بال تہ اکرس لوب پے زِ تس چھنے رِس گامژ تہ بے انتس نارس منز چھ رحمت حق سپد مت۔" یتھ تزتہ راج ولی پژاران اوس سو پییہ ہتھ کنی اکس ژہس منز اکینگ اوس نہ تس گما نہ تہ۔ تس ژھیثون دو کھس گنڈ تہ کنی و دن باکھ ژھیس نیرتھ۔ ریشما گیہ روزتھ۔ افتابہ نیس یتھ ونس بیٹھ وو تمت اوس ژوپ شامہ وُنلہ۔ ساری سپے ماحولس ژھو کیثو شاہ۔ لال خان تز ہر لو۔ سہ پوک بزو نشہ تہ کتھو ون ریشما یہ چھیکس بیٹھ اکھ تہ وون نس لو تہ۔ "مستان خان چھے پوز و نان بی بی۔ قمرو گو اسہ تز آدتھ توت بیتہ بیٹھ نہ کانہہ پوت چھ بھیران۔" ریشما یہ ہنز اچھ آسہ زن تہ ولیسی گامژ۔ تمہ وون اکھ

اکھ لفظ ٹھیکہ راو تہ لال خانس کن مدے گنڈتھ "سہ ہیہ واپس۔"
تمہ تل قدم ترۆوتھ تہ راج ولی خانس برونہہ کنہ گیہ کھڑا۔ "کرۆونتھ
سہ ہیہ ژسے۔" راج ولی خانس ژل کوٹھی نیرتھ۔ سہ گو پتھر بیٹھتھ۔ کوٹھین
دوۄن منز گوس کلہ الونڈ تہ ژاو شروع کنین۔ ریشما بیٹھ نس برونہہ کنہ۔
کلہ کوڈنس کوٹھو منز نیبر "تمو ووٚن بہ کیہ۔ ژہ درمس ہنہ۔ بہ تارس
کنہ فکر۔" راج ولی خانس لج اشس دار۔ ریشما بہ دوہ تھرو باڑ لولہ
سان تمس اکھ ستراوش۔" ودمہ۔ مہ ود۔ چانہ ودنہ چھے مے شراکہ
وسان۔" تمہ روٹ راج ولی پانس ستی۔ راج ولی خانس موٹھ زِ گام پچھ
اتہ نس سمیومت۔ تمہ رٹ ریشما وچھس ستی۔ گامہ زِ کھوتر وزنیو ٹھ
دوش تہ تموزون نہ مناسب دوہ نی اتہ نس روزن۔ تم دراہ وارہ وارہ
پکن پکن گرہ۔

ییتھے راج ولیس ہوش ہیوہ آو تمہ نچ ریشما وارہ وارہ تھود۔ دچھنی
کنہ ہیس نظر آیہ اوس پیرا امی شند جیب سومیراوان۔ راج ولین پکہ ناو
تیھے کنی پانس ستر ژتھہ ریشما گر کن۔ ریشما اس تس ونہ دلاسہ دوان۔
"سہ ہین بہ تارس فکر۔ ژہ دچھ سہ بیہ۔" آریشما سہ پیہ۔ سہ ہیہ۔"
راج ولی ہریوونہ ریشمایہ بیہ کیہنہ ونہ نس۔

شامکی سایہ آسی زیٹھے متی ییلہ راج ولی ریشما ہنتھ پنہ نس کوٹھ
نزدیکھ ووت۔ یتہ پتہ آو پیرا جیب ہنتھ۔ سہ ژاو اندر۔ ریشما تراون
اندر تہ لوت پھیرتھ آو پیرا ہس نش یس جب گانس منز تراوتھ نیبر

نیرُن اوس ہیوان۔ راجؔ وُلِیَن رٚکوو سہٕ "ناپترا۔ بیثرا نہٕ گیہٕ صُبحس
وٕسکھ پَنٕن گرٕ۔" دراصل اوس نہٕ راجؔ ولی یتھ حالس منٛز ریشما یہٕ سیتھ
کُنے زوٚن روزنس بہران۔ پیراہن کرٕ آنگن برس ہانکل تہٕ ژاو راجؔ
وُلِیَس پَنٕنہٕ پتہٕ ڈوکس منٛز۔ ریشما یہٕ آیہٕ رکابہٕ۔ ژٕ چھہٕ تھاوہن منٛز
باگ۔ رزماہہٕ پھِرِن ترٛہن رِکابہن۔ نہٕ ہلہٕ ناوہن راجؔ ولی خانس تہٕ
پیراہس۔ اَکھ تھاوٕن پانس برٛوٚنہہ کنہٕ۔ پَنٕنہٕ پہنٛوس کیٛاہ تام خیال۔
ژوٚرِم رِکابِ تہٕ اٰنِن۔ اَتھ تہٕ پھِرِن رزماہہٕ تہٕ تھاوِن راج وُلِیَن نکھہٕ
"یہٕ تمرٕ کوٚت گوٚ۔ ژوٚٹ ہے ہکھرے یَس۔" راجؔ ولی خانس اوس پانس
برٛوٚنہہ کنٛیک کھین زہر باسان۔ ریشما یہٕ ہترامہٕ کنھ لٗلے تہٕنٛدِس
اَتھس تَر۔ یُس تمہِ بدٕ کشالتہٕ ژٕ چھہٕ کُن پلنا ویوٚو۔ پیراہن وُچھ یہٕ۔
"چھاچھا کھیہ رٕژھ کھنٛڈ، یوٚت سفر کڈتھ ہے چھکھ آمت۔" راجؔ ولی
خانَن وُچھ پیراہس کُن۔ "سفر گوٚ گوٚبرا وہ ژ شروع۔" تمہِ ترٛو زیوٚٹھ
دوش۔ پیراہس تہٕ گژھ بوہ چھہٕ۔ لال ٹینس آس برٛ ک گژھان۔ شاید
اوُس تیل موہ کلیوٚمت۔ رٕژہ کھنڈی گوٚس ژھبتہٕ تہٕ بم ترٛ ژوے
راوی آیہٕ گنہٕ منٛز۔

۹

راج ولی خانن سفر گو پزی ووہ ژ شروع۔ یہ سفر اوس سیٹھا کرٛیوٹھ

سیٹھاہ ژیوٹھ۔ تمس آسہ ہن خبر کر کوٹھ لوٚسو میتی۔ تمۍ آسہ ہے خبر کرا مانت

دِیت مُت۔ مگر تس آس توتہ وُنہ ریشما یہ ہنز آش۔ ریشما آس یتھ انتظارس

ژِ تمرو ہیہ اکہ نتہ اکہ دوہ یہ واپس تہ راج ولی اوس پژاران تتھ ژ ہس

ییلہ ریشما امہ بژ مہ منز نیر، تس یہ سیٹھ کھٹہ تہ سوہ سپارہ بییہ اتھ سفرس

منز تس سیتی شامل۔

وقتک ژکھر گو پکان تہ تتھ سیتی سیتی ہیوت راج ولین تر پکن

تمۍ ہارے یہ گوڑ ہمتھ۔ مگر یہ اوس راج ولی سارنے ہمتھ دِنہ وول۔ تمۍ

ہے ہمتھ ہار تسنز ریشما یہ کس کڈ آو لینہ منز۔ تمۍ گو ناڈ ہوٚل تہ دِ یہ

سندِس دِرس دورن ہلم۔ ریشما آس نہ لیوٚر پاٹھی۔ لور کس عالمس

نہ تور کس عالمس۔ مگر اکھ احسان اوس ژِ سوہ آس بژ وٚ ہم پاٹھی

پتہ تھ کانہہ کام کران، راج ولیس لول بران، پتہ تھ کانسہ ستی اخلاص ورتاوان۔ یہ آسیتھ تہ اوس پتہ تھ اکس باسان زِ سعہ چھنہ ریشما آسیتھ تہ ریشما۔ سعہ آس دوہ نِ دم چھٹ زن گامژ۔ سو بیہ سہ ناگہ بلہ شوب آس، بیہ سہ وَن ہار ہنزی پا ٹھی پتہ تھ وزِ ٹریو ٹریو کران آس، یینہ ہنہ پتہ تھ طرفہ پوشی پوش پھولان آسی، بیہ سہ تیژ حاضر جواب آس زِ کانہہ اوس نہ تس برونہہ کنہ دران۔ یینہزِ کتھو ستی کانہہ گرس اوس گژھان۔ سعے ریشما آس دوہ نِ اکھ ژھلے۔ سو آس دوہ نی کھیے پہن گرِ نیران۔ وق اوس یر و نہہ برونہہ پکان۔ مگر سعہ آس اکسے ژہس اندی اندی نژان۔ آوہ لنس مژ ہینہ آمژ۔

راج ولی نہ اوس نہ گوڈ امہ حادِثہ پتہ زیادہ گرِ نیران، مگر کنہِ کالس، آخر زندگی ہنز لوہ لنگر ہے پکہ ناون اوسس۔ بیہ ما اوسس تمرو تہ۔ کنہ نرِ بیٹھ اوسس پتہ تھ کانہہ بور۔ گامکی آبیس اکھ روٹ کرنہ۔ کامہ کارس مژ پلنہ نہ۔ مگر راج ولی اوس نہ کانسہ ہنز منتھ بژھان۔ سہ ووتھ اکہ دوہ یہ نبنہ درِ نہ برونہہ پا ٹھی گونڈن ہول۔ بیلہ بیلہ نہ تمس مصیبتھ آمت اوس سہ اکہِ مصیبتھے کنہ دہن دِکھ ووتھمت تہ سہ کھعہ تہ سہ گرِ دابہ منز درامت بیتھین موقن پیٹھ اوس تس باسان تو و خون زگن منز دور کران۔ تس اوس باسان زِ متی چھ نو و زخم لوب ممت۔ اَز تہ سپدی۔ امہ دوہ پتہ ہینزن تہ تنز زندگی بلبہ پژانہ آیہ پکنی۔

ہٕرٕد اوسُن سوٗرُن ہیوٚ تمُت تہٕ وَنہٕ اوس تیز تیز پٮ۪ری ژٕزاوان ژٕز دیچھ ژٕز دیچھ پِوان۔ گآمی گامَن اوس وٕنٛدک سٕنز کوٚر مُت۔ پٮ۪ٹھ آنگنَن مَنز آسی زِنَس اَمبار لگی ہتی۔ سارِوے اوس پھَل پھوٚل سوٚمبرومُت۔ ہَنٛدٕ، دوٗپٕلہٕ ہاکھ ہٮ۪ترٕ اوٗسکھ تاپَس ترٛاوِتھ شٮ۪ہرِتھ سَنبھالِتھ تھوٚومُت۔ ساری آسی وۄنۍ بے فِکرٕ۔ تاپَن اوس وُنہِ سٔٹھاہ خوش کَرٕوُن وُشنیر۔ تاپَس بِہِتھ آسی تِم تِتھ موٗنہِ کنگنۍ دِوان، نوٚمبی کران بجہٕ سہ تُموٚسوشتہٕ کالہِ تیرِن ہٮ۪یِر ہتٕر آس۔ زنانہٕ آسی بِنٛدٕ رٕنا پَس کٔڈی ہتی تہٕ تِمَن آسی تیٖل دِوان یِتھ زَن وَنٛدٕ یِوٗنے تِمہٕ یٮ۪ر کِتہٕ نہٕ بُہِن۔ مَرٕد وونَن پوٚٹ تہٕ بِتھ پاٹھی دَن تِم شِشرِس نار۔

راج ولی اوس وٕنٛدک سٕنز کَرنَس مَنز وُنہِ باقی گامہٕ کین نِش پٮ۪تھ۔ یہٕ اوس تُشنٛدٕے جگرٕ زٕ بٔرِتھ قبا مَتھ بِتھ تہٕ اوس سہٕ ہوٚل گنٛڈِتھ صُبحَس نٮ۪برٕ گٔتہٕ مِکھ ہٮ۪تھ ہیوٚرُن کھسان تہٕ دِگرِس پاٹھٕ موٗن زٕ ژِ یور ہیتھ واپَس گام یِوان۔ واپَس ہیتھ اوس سہٕ پھَل پھوٚل وٕٹان پُس ریشتا یہٕ تاپَس ترٛاومُت اوس آسان۔ پتہٕ اوس زیر تام گرٕچ گرو بٔٹھ سَنبھالان۔ اَز تہٕ اوس سہٕ دوٚہی پاٹھی نِزٕ بارَس اُٹھ کَرِتھ پورٕ ڈھکران ہٮ۪یرٕ وُنہٕ وسان۔ راج ولیس اوس لوہ کچھایہٕ پٮ۪ٹھ یہٕ ہَرٕد خوش کران۔ یہٕ ہَرٕد کتیاہ وُنِہ اوس ہاوان، دوہہٕ پتہٕ دوہہٕ کم رنگ اوس بَدلاوان۔ یہٕ وُچھِتھ اوس راج ولی حارٕنن

گرژھان۔ دہنہ کالہٕ اوس کنےٚ رنگاہ پرتھ طرفہٕ چھکراونہٕ یوان سبزے
سبزٕ۔ گوڈٕ گوڈٕ اوس راج وٕلی یس بےٚ رنگ تہٕ خوش کران ییٚلہٕ ہن
نہٕ مرگن، کوہن تہٕ بالن پیٚٹھ اوس ہپھٕٹان۔ اَتھ سبزٕ رنگس اوس
مخملک اَہار آسان۔ تاپہٕ دوہس ییٚلہٕ سوتہٕ واو پھران یوان اوس
اَتھ اَہرس سبزٕ رنگس آسو کم موج ووتھان مگر پیٚتھے دوہ دوہ
گرژھان اوس یہ رنگ زَن اوس شُٹھتھ درانہٕ ٹھان نہٕ پتہٕ یعہے
کرٕ یہنان ہیٚوٕہ۔ راج وٕلی تہٕ اوس تمٕرو ہنی یا ٹھو وٕنہٕ موت، سہ اوس
یارٕ بوٗمنزٕ وارٕ وارٕ وٕترایہ وسان نہٕ سونچان زٕ بلیہ کانٕسہ آسن
نہ ہردٕلی یم رنگ تیٚتھی ٹاٹھی یتھی تمس چھ۔ یہ خیال اوس تس پیٹھ
ہرٕ دہ وہ تلان مگر سہ اوس نہٕ کانٕسہ بہران پیٹھ ژھنن۔ کھوژان
اوس زٕ لوٗکھ ماونن زٕ یہ چھ بوٗولہٕ گوٗمٕت۔ راج وٕلی اوس یی سونچان
سونچان قدم قدم تلان زٕ تس گیہ دوٗرٕ کیٚون لہرکنن یوہ سہ لوہ نہٕ
یاربوٗ منزٕ کھرٕ۔ راج وٕلی زکیو نہٕ وارٕ دِتن کُن۔ یاتھ اوس فراقک
ے

اُڑ گئیں کونج گھر مڑ کے نی آتو
چھوڑ کے نہ جائیے تناں رب کو ہے واسطو

اَمہ یانچ دگ آس یارٕ گنبرٕ منزٕ دوہ نلیتھ ساری ہے ونس
تیلان۔ راج وٕلی خانن تڑ آولعن کُن نظر ییٚنہٕ پیٹھ یہ یاتھ وزان
اوس۔ مگر لعہ نہٕ آس نہٕ کلی گنبرٕ کنی کیہنہ تہٕ بوزنہٕ، صرف کلی تہری
کلی تہری۔ رنگن ہندا کھ زیوٗ ٹھ سودٕر۔ زردٕ تہٕ انآری رنگکی

بے شُمار وہری تہٕ تمَن ستی روٗ یہ یارٕن ہُنٛد روٗ کچھ تہٕ دلبو دارٕن ہُنٛد سبزار۔ بموٗر رنگو مَنٛز آس زیٹھ اوٚبر رٕکھ پھمبہٕ ہیرٕ ہٕنٛدی یا ٹھی وار وارٕ وۄڈان۔ راج ولی خانَس مُنٛھی ساری دوٚکھ داد۔ پَنٕن پان باسیوس لوٚ تیوٗ مُت، پھمبہٕ توٗمب ہیوٗ۔ تَس اوس ہنگہٕ منگہٕ جنٛنک جنتھے قدمَن تل دوٚ تلیو مُت۔ یہ کیٚتھ سحر، یہ کیٚتھ جود۔ شاید ما آسہٕ ہے یوہے سحر قمروہس تہٕ گومُت۔ ییٚمہٕ کنٕ زوٚلنشہٕ اَتھ چھوٚلن۔ راج ولی خانَس لج دِرٕنَ۔

گبوٚنج آواز آیہٕ بلکل نکھہٕ تہٕ سُہ دڑاو تیز تیز پیری تراوان اَتھ آواز کُن تہٕ ییلہٕ سُہ بوٚ تمِس یارٕن نکھہٕ ووت تمۍ وُچھ شوخ دوٚ زٕلی پلوٗ لاگِتھ وۄہ نہٕ ج ٹاج دِتھ اَکھ گجری کوٚر وار وار یار یوٗ منٛزی یکان تہٕ گبوان۔ ہناہ ییلہٕ سوٗ بیٚیہٕ ہَن نکھہٕ وآٹز راج ولی یَن پٕتھٕ زنا ویہ۔ یہ آس لالی۔ پیٚرا اسنٛز سپدٕن واجیٚنی آشیٚنز۔ تمہٕ پیٚتھے بوٚڈ زٕلی بور ہیتھ گجرا اَکھ یِوان وُچھ تمِس روو پاتھ اَڈوٚتی۔ تمہٕ زوٚمراو اَچھ اَمِس گجرِس پٕتھٕ زنا ونہٕ خاطرٕ تہٕ پیٚتھے باس سپدٕس زٕریہٕ چھنہٕ پیٚرا بلکہ راج ولی سوٗ گیہٕ یکدم بہتھ تہٕ لج دٕرٕمنِس منٛز بلی کیاہ ہتام ژرارنہٕ۔ راج ولی ووت اَمِس بالکل نکھہٕ "ژٕ کہے بیٚنہٕ تَس کران لالی۔" "ہاں گژھ آسِس ژھانڈان۔" لالی زَن ژٕٹکھ ژوٚرٕ ہانٛژر۔ "گژھُ؟ وۄلی کیٚمنَ ہرٕدَس مَنٛز۔" راج ولی نِمیوٗ تَس کُن۔ لالی گیہٕ رَس کیٚنٛسرِ۔ تمہٕ ہیٚژو بیٚیہٕ کیاہ ہتام بہانہٕ وَنُن زِ راج ولیس

ژۄل ٹھاہ ٹھاہ کرِتھ اَسن ہیٚرِتھ۔ "وۄتھ تھوٚد۔ ژیرآو وَق۔" لالی وُژھ مَنٛدِچھہٕ مَنٛدِ چھ تھوٚد۔ "گوٚسہٕ آو نہٕ اَز۔" راج وٚلیَن وۄنُس تیٚتھے کٕنۍ اَسان اَسان "کہٕ۔" لالی کٔرتَس کُن وٕچھنچ کوٗشِش۔ "پے چھُم سورے چھُم پے۔ کٔلِس ڈۄل کیاژِ چھکھ لاگان۔ پیٚراچھ گوٚمُت کنگن تیٚرِن ہیٚنٛدِ خاطرٕ نوٗن کھالنہٕ۔ یَکھ اَفنابہٕ لوسہٕ وۄلۍ۔ گوہ ڈٕ پٕزٕ ہے تمُس ژٕے وَتُن۔" "ایں۔ نہٕ نہٕ۔ کیاژِ؟" لالی دِژ ایہٕ ہکہٕ بٔرۄ ہٕنہٕ۔

راج وٚلیَس ژۄل بیٚیہٕ اَسن ہیٚرِتھ۔ لالی دِژ تَس کُن ژۄر نظر تہٕ کٔنۍ ٹکہٕ ژٕج گام کُن۔ راج ولی خانَن دِژ ہس پتے کرٕ کھ۔ پیٚیِن پیٚرآ۔ بہٕ وَنَس لالی آسہٕ زہن نہٕ ییٚتھ کٕنۍ بیٚزارٕ ناوٕ تھاوان۔" لالی آیے یہٕ تیٚتھی کٕنۍ لایِنہٕ۔ "واہ واہ ہے کوٗری" راج وٚلی خانَن دِژ بیٚاکھ کرٕکھ پتے۔ ییٚتِن کالَس آس لالی گام اژ وٕنِن کوٗٹھن یَتھ کُن واژ ہٕ ژٕ۔ راج وٚلیَس باسیوٚ بیٚیہٕ یہٕ زنٛدگی کاژاہ خوٗشہٕ پوٗزٕ چھےٚ۔ سُہ تہٕ دِژا وتیز تیز گرٕ کُن۔

بوٗن گامہٕ اَنٛدۍ یِکھی اوس نہٕ جنگل گوٚن۔ لہٰذا اوس نہٕ تِمنہٕ کُل کوٚٹ ژٕٹہٕ نَس اِجازت۔ اَوٕ کٕنۍ آسی بوٗن گامکہٕ تہٕ ہیٚیوٚر وَن کھسان وُنٛدٕ خاطرٕ زُنٛین والنہٕ۔ پیٚرا اوس یہٕ کام زانیتھ مانیتھ ہنا وارٕ وارکران۔ تہٕ کیاتہٕ ییٚتھ کٕنۍ اوس تَس زیادٕ کالَس لالی سٕمکھنَس موقہ میلان۔ سُہ اوس نہٕ اکھ دوہ تہٕ پھٕٹراوُن یژھان تہٕ کیاژِ یَتہٕ ییٚلہٕ وُنٛدٕ بیٚیہٕ ہے تہٕ شیٚتھ پیٚیِہ ہے گرٕ نیٚرُن گژھہ ہے مُشکِل۔ یہٕس تہٕ

آسہ نہ ہپرا اسُنہ مول ماج کھاندر خاطر تیار گاہتی ۔ او کنہِ آس لالی
نہ ہپر اہس اکھ اکھ گرا اکھ قیامت باسان ۔ راج ولی خانس
اوس ہپرا تہ پیٹھ زیادے ٹوٹھ گومت ییٚنہ پیٹھہ تمی راج ولی خانن
دہ کھ ہیٚنہٕ دوہ کھ زونمت اوس ۔ بیٚلہ بیٚلہ سہ راج ولیس نکھ
اوس آسان تس اوس باسان زِ سہ چھنہٕ بے اولاد ۔ ہپرا تہ اوس
ہیٚنہٕ سوٚرے دوہ کھ تس باوان ۔ راج ولی خانن بیٚلہ وچھ زِ لالی کاژاہ
دلِ ملول گیہ بہ وچھتھ زِ ہپرا اوس نہ اَز زیٚنہ والنہ کھوتمت تمس
زن لج ژٹاڈ ۔ تس ہیو ہیٚنہٕ لوکچار ژہلس ۔ بیٚلہ اکہ دوہ سہ سہ
مالہ یتھے پاٹھی سودا کھالنہ کنگن سوزتھ تمی ہکیو نہ ریشما بہ ونتھ ۔
سو کاژاہ ناروناریٚپرے بہ ۔ تمہ گژھن دوہ ہن تراوے پہ تس
ستی کتھ کرنی ۔ تس آو ہپراہس پیٹھ عار ۔ تمی ہیوٚت انداز لگاون
زِ لالی کیتس کالس روشہ ہپراہس ۔ ریشما یہ ہند پاٹھی ہالوٚر ہیفتس
کینہ نہ ۔ مگر ریشما اُس سیٹھاہ شنی ۔ لالی چھنے مزاز کنہِ تِہنہ کھوتہ
لوٚژ ۔ بیٚنہ چھنے سوے ہپراہس گنہ گیوٚر کران ۔ ریشما آس لوکچارس
نہ گنگہ سرکی پاٹھی قرار ۔ تس مقابلہ چھنے لالی ون آر ۔ کینہہ چھنہ
فکر ۔ بگاہ رٹنہ ناوس ہپرا آپانے ۔ تمس اوس قدم بہ سوچان سوچان
سو تہوٚمت ہیوٚہ ۔ ہیمہ کنہِ سہ ونہ گرہ نش واریاہ دور اوس ۔ پاتس
یتھ کنہِ تسلاہ دِتھ تل تمی قدم تیز تیز ۔

یتھے سہ ہینہ نس کوٹھس نزدیکھ ووت تمی وچھ ریشما آنگن

بَرِ مُژِ رِتھ داسَس پیٹھ بِہِتھ۔ رٚیشمایہ بیٚیلہ راج وٚلی زِنی بور ہیتھ وُچھ لیوان سنہ ژٔایہ اندر۔ راج وٚلی خان ہیوٚٹھ زِنی بنہ پیٹھ رٚیشمایہ مُژِ رتَس زِنی بارَس ہیتی کنٕی گنٛڈ۔ راج وٚلی خانَن دٕیُت بور ہکہٕ زِنی بنہ پیٹھ دٲرِتھ۔ زِینَس شُوٗرُن ہیوٚرکُن۔ نیٚبر آو اکھ بُتھ چھلتھ تہٕ ژٔاو کوٹھس اندر۔ تس پتہ پتہ ژٔایہ رٚیشما تہٕ۔ بَرِ اندر اُژِ تھ ترٛوو تمہ زِیوٚ تھ ووٚش۔ "اَز تہٕ آو نہٕ" یہ ووٚن اوٚڑاہ تمہ راج وٚلیِس تہٕ اوٚڈاہ پانس۔ راج وٚلین زَن تہٕ لیوٚ نہٕ سہ گوٚ دارِتِس، لال ٹیٖن تُلَن دار پیٹھہ، تتھ کھارِن سنہ بیتھ ہیتوٚر۔ دٲرکرُن بنٛد۔ لال ٹیٖن تھوٚوُن صندوٗقس پیٹھ تہٕ ہیوٚٹھ تتھ نکھ لبہ ستی ڈوٗکھ دِتھ۔ رٚیشمایہ اُنی بیتِس کاسَس ژوچہ ٹوکر تہٕ رِکابہ۔ رِکابہ تھاوِن پتھر۔ ترٛےٚ رِکابہ۔ ترٛیشوٗلی منز تھاوِن سفیدٕ سٹیٖن ہیشہ تنہٕ مکایہ ژوچہ، بیٚیہ پھِرِن پُتلہ منز سبزی۔ ترٛیمہ رِکابہ منز سبزی ترٛاوان ووٚن رٚیشمایہ بیٚیہ پانس کُن۔ "خبر بیہ ما" راج وٚلی خانَن وُچھ لولہ سان رٚیشمایہ کُن۔ ووٚش ترٛاوِتھ چھٹرن اَتھ تہٕ کوٚرُن "بسم اللہ"۔ رٚیشمایہ تہٕ ہیٚز وار وار ژوٚٹ کھینی۔ رٚیشما اُس نہٕ ووٚژی تمہ وِہن ناوہ ہوان۔ مگر یہ تھے پاٹھی اُس پرٛتھ شامس دہ لیوٚ بجایہ ترٛن ہندٕ خاطرٕ ژوٚٹ شیران۔ سہ ژوٚٹ اُس یتھے کنٕی روزان تہٕ صُبحس اوس راج وٚلی نوٚت پاٹھی یہ ترٛیم رِکابہ تُلان تہٕ نیٚبر کنہٕ ہوٚنس اَرِچ ژوٚٹ

تھاؤن تھودتہ رکالجِ تج ریشما بہ زوٹ۔ موکلاو ولین راج ثراوان۔
سدری بسترتہ شوٗر ولین راج منز۔ چوکس ثرایہ بستی رکابہ پینہِ
ثرایہ تہ آبہ تہ ریشما ڈاچھ۔ تروون نہ پیچھ کجِہ تھاوِنی صافہ تہ
پِنس کلہ سنند تمی روٗٹ ولین راج منز۔ بسترس تاکھی پوت
پھِیمن وچھانی وچھان نہ ژھینتہ کورن پٹن لال ستی۔ وچھس
دوشونی نیندر۔

۱۰

وَقتَس ژھِرگوٚ پکان۔ ہَرد سورِیوٚ۔ شِشرِ وٚلِ نِبالہٕ کھوٚنَن مَنٛز
آبادیِم گام، نَبہٕ مرگہٕ تہٕ وَن کھوٚ رَوشیرِ۔ نبکِ دوٚنی چارِ دوٚنی تہٕ،
وٚنہٕ پدِی تام کرِن کھمب ہیوٚس شینَس تَل۔ ساری رنگ آسی
ژھُپتی گامٕتی۔ وۄنی اوس ہیُر بوٚہ اَکے رنگ سفید شرٕوٚ ژشانت
رنگ، سفید۔ یُس بَہ تہ رنگس پانَس مَنٛز شرٕوٚ پرآوِ تہ نوٚ رُسے
نوٚر چھُ وَہراوان۔ اَتھ گامَس تہٕ اوس رۄہ پہٕ وَرِشن سَپدِ مُت۔ کلِ
کنٛیٚ، ڈوکہٕ، کوٹھٕ سارِنے ہُنٛدا اِنہار اوس سُے مگر باسان اوس
زِ کمُو تام جِوِ دگرن چھِ بِک قلم ہَرَد تِ رنگ چھَلِتھ نی مِتی تہٕ ساریسے
رۄہ پہٕ غوطہٕ دِیتْ مُت، بیمہ کنٛیِ یارِن ہُنٛدِن تیٚہرِن تام سبزِ پنہٕ
سِترِ نَنِ رۄہ پھیے رۄہ پھ کھوٚ تمُت اوس۔

یہٕ گام کوتاہ خوبصوٚرت اوس دوٚرِ باسان۔ مگر اَتھ خوٚبصوٚرتی

ڈنگ دِتھ ییٚلہِ اَندرِ ژھاَئنڈ دِمہٕ ہٕو اَدٕ باسہٕ ہے زٕ اَمہٕ گاہِ چھِ زندگی
کیٚنٛہہ کٔنہِ آسٕ اَدٕ شٕشٕری کالَن شٹھٕ رٲدٕ ہژٕ۔ لُوکھ آسی نہٕ دوہٕ ہٕ
وادَن برٕ ہیرتھ ہیکان۔ وَنٛدکہ یِم دوہٕ ہٕ آسی راج وٕلی خانٕنہٕ خاطرٕ
بہٕن زیادٕ دِکٕرٕ بیٚھی۔ گرِ نیبرٕ ییٚم اَوٛنٛدرٕ لُوکھ اوس شٹھیوٕ مٕت، پیٹھٕ
اوس گرس مَنٛزٕ یتہٕ ژھٕ زٕنٛگی تلہٕ کتٕرٕ تُلہٕ کتٕر۔ کیٚنٛہہ کرُن اوس نہٕ کانٛہہ
اَتھ کوٚرٕ پہٕ دگہٕ یتھٕ اَتھ بھرنا وُن وول نہٕ کانٛہہ۔ ریشما آس
زنانٕ پیٚتٕر۔ راج وٕلی سٕنٛد نے ریشما ہیٚنٛز مالے آسہٕ ہے تیٚنٛز فِکرٕ آسہٕ
ہے، تمی آسہٕ ہے کمُنا متھ یہ میٚنٛز موٚرتٕ رٕوٕ مٕت۔ سُہ اوس مِزازٕ کِنی
زِنٛد دِل، اَسہٕ ون نہٕ اَسناوَن وول۔ مَنٛز ییٚلہِ تَسُنٛد اصلی مزازٕ
ہنٛگہٕ نہٕ منگہٕ ییٚرٕ نیٚہم پاکھٕر وٕ وتلان اوس سُہ اوس ریشمایہٕ پانَس
ستی رٕٹان نہٕ مسخری کٔرتھ اَسناوٕنٕچ کوشش کران۔ مگر ییٚلہِ ریشما
میٚنٛز مون بُنیتھ تَس کُن عجیب نظرو وُچھان آس تَس اوس یَدٕ پوٚکنی
زوٗزَن نیبرتھ ژلان۔ تَس اوس بَین پان مجرم باسان، اَکھ گونہگار۔

ریشما آس دوہٕ ٹی سٹھاہ کم کیٚنٛہہ کران مگر کام کار کرنس آس نہٕ
یَتھ روزان۔ سُہ آس صُبحہ پیٹھٕ شام تام گرٕ کِنی ہش نژان روزان
زَن نہٕ مشین۔ اَتھ حالژٕ مَنٛز اوس یہ راج وٕلی خانُن جگرٕ دوہٕ
دوہٕ کڈان۔

ریشما آس مَژ نیٚنٛدرِ شونگِتھ، نیبرٕ آس ژھوہ یہٕ موٚنی ژھوہ،
راج وٕلی اوس لَرٕ بھرٕنی دِوان دِوان تھوٚ کُمت۔ وُنی چھ یمہٕ راژ

کاژاہ زیچھِ چھےٚ آسان اُمیُک احساس اوس نہٕ ہیٚتھ پاٹھۍ راجؐ وٲلِس زانہٕ تہٕ سپُدمُت۔ تَس اوس باسان زِ یہِ راتھ مۆکلی نہٕ زانہٕ۔ تمۍ دُیت لَرِ پھِرُن تہٕ بیھیوٚر رلِشما یہِ کُن نہٕ لۆگ مٔدرے گنڈِتھ اَنہِ گٹس مَنٛز تَس کُن وُچھنہِ۔ سۆ آس لوٚ تہٕ لوٚ تہٕ کھرٕ کھ ماران۔ راجؐ وٲلِس آو تَس پیٹھ رشک۔ سۆ کاژاہ خوش قسمت چھےٚ۔ اللّٰہ تعالیٰ ہَن دِژِس عجیب بے خودی زِ دۆ کھکھ احساسے چھُس نہٕ۔ تہٕنٛدِس اَتھ خیالَس ژھیوٚن چَن ییٚلہِ تمۍ نیٚبرٕ آبہٕ پھیرِن ہٕنٛز آواز لیٚوز۔ تمۍ دُیت وارٕ کَن۔ یہِ اوسُن وۆج ہیٚو تمُت وسُن۔ یِتھ میوٚ کیٚنٛژو دوٚ ہَو پیٹھ اوسُن مُتٛرِ مٔنٛزِ افتا یہِ تیرُن ہیٚو تمُت ییٚمہِ کِنۍ ہواہَس مَنٛز ہناہ وُشنیر بیھیوٚر مُت اوس تہٕ شِشرگاشہٕ آسَن موم بَنِتھ ہٕنٛدی پاٹھۍ وگلیہٕ ہٕنٛز مَژِ۔ راجؐ وٲلِس کرٕ اَتھ شُنیاہِچہِ ژھوپہِ مَنٛز اَکھ اُکِس پیٹھ وَقٕ مینٛز مینٛز وۆج پھیرِ پٕنٛچ آواز سیٹھاہ خوش۔ اَکھ صدا اَسٕ مَنٛزٕ اَسٕ ییٚنہٕ والہِ سونتُک پیغام۔ راجؐ وٲلِس وۆتلیہِ آش زِ دۆ ژِ گرٛژھَن وٕنٛدکۍ ہمّ کٕڈرِ دوٚہ ختم۔ تلہٕ کرُن کمٕلہِ۔ وَنٛدٕ ژٕلہِ یہِ یہِ کران تہٕ سونتھ یِیہِ نۆو زُو ہیٚتھ۔ اَتھۍ مَنٛز دِژ نیٚبرِ کِنۍ کُوٚ کرٕ مُرِس مَنٛز کھوٚ کرِن بانگ۔ یِرَس گو پیٚچھوٚ سِتۍ تُھنک صدا۔ یہِ اوس راجؐ وٲلِ یِن ہوَن تَس وُزنا وہ آمُت۔

راجؐ وٲلِیَن ژیُوٚن زِ دۆ ژِ آسِہ نیٚبرِ گاش ہیٚو تمُت یُن۔ شہ دِژاو ـــ وارٕ وارٕ وُزنہٕ مَنٛز ہیٚتھ ہٕ رلِشما یہِ زیہِ لگہِ

نہٕ سوٗ ہُشار گژھہِ۔ تمۍ ژٕ شاند نکھہٕ ژادرِ ہیٚٹ۔ سُہ وُچھن وارہٕ وارٕ زولِن لال ٹین۔ مگر سُہ ییٚتھ کھاچنس نہٕ۔ اَمہٕ پتہٕ سوٗ تس گاشس مَنز گوٗدارِ نشہٕ ییٚتہِ نَس تمہٕ ژوٗٹ آسی کھیوان۔ اَتہٕ نس آسن ترٛیٚیم رِکابہِ دوٗ ہَکی پاٹھی۔ ژوٗٹ شیرِتھ آسن نہٕ رِلشمااتھ رِکابہِ اَتھہٕ تہٕ لاگان۔ ژوٗٹ کھیتھ آسن سُہ باقی رِکابہٕ تلان تہٕ چھلِتھ چھوٗکِتھ چوٗلس نشہِ تھاوان۔ مگر یہٕ ترٛیٚیم رِکابہِ آسن راتس پتھے کُنہِ اُتی روزان۔ راجہٕ وٗلی خانَن چھ زیوٗکھ وُوش ترٛاوِتھ یہِ رِکابہِ۔ وارہٕ وارہٕ مژرِن برس ہاکل، بَر پھیٚرِن واپس تہٕ دٕژاو آنگنَس مَنز ییٚتہِ لٕشند ہوٗن تمس پژاران اوس۔

تمۍ تھاوٕ رِکابہِ شینس پیٹھ۔ ژوٗٹ تُجن اَمہٕ مَنزٕ تہٕ لوٗگ اَتھہٕ ٹکرٕ ٹکرٕ کٕرِتھ ہوٗنس کھیاونہِ۔ راجہٕ وٗلِین دِژ ہیٚوٗرکُن نظر۔ گاش اوس پھوٗلمُت تہٕ نَب اوس صاف۔ ہوٗن اوس لبہٕ چھہِ ہوٗت چیچھ کران مکابہٕ ژوٗٹ کھیوان تہٕ شُکرانس مَنز لٹہٕ گلوان۔ راجہٕ وٗلی بیٚن تُل رِکابہٕ مَنزٕ ژٕ چہٕ ہٕنٛد آخری ٹکرٕ تہٕ دٕژس پیٚنٛھی گیس آواز کٕنَن "کیتِس کالس روزکھ تمۍ ہیٚتی ژوٗٹ یِتھ کُنہِ اُمِس ہوٗنِس کھیاوان۔" راجہٕ وٗلِین دِژ دُہ سہٕ کُن نظر اَتہٕ اوس لال ہٕنٛد مول ماجا اُمِس ہمدردی ہٕنٛزٕ نَظرٕ وُچھان۔ راجہٕ ولی خانَن کٕرِ ژُہ چہٕ ہٕنٛدِس آخری ٹکرَس پیٚٹھی پیٚنٛثی تہٕ پم پکوٕ ہٹہٕ ہوٗنس ترٛاوِتھ وۄتھ سہٕ تھوٗد۔ "بیتِس کالس وُہ زِ ژِندٕ چھُس"۔ وُندہٕ

تہ ہیوٗتِن سوٗرن۔ مگر ریشما بچارٕ ژھینہٕ وٗنہ یوٗر کس عالمس پھیران۔ تس چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ زٕ تمرو ییہِ واپس۔" راج ولی اوس یہ ؤنان ؤنان آنگنہٕ اندرٕ تھ ماجاہس نشہٕ وو تمتُ۔ "اَدٕ سا اللہ تعالیٰ کرِ نے رحم یہ چھکھ ریاضت کران۔" ماجا آو راج ولی خانس نکھہٕ۔ "یہ چھسے بس تُہندِ پیٹے خاطرٕ زنٕڈٕ۔"

راج ولی تہ ماجا آسہ وۄنۍ جعہ یہ ہُمھِ ہُمھِ شپنہٕ منزٕ بکوٹہٕ پکان۔ "بابا۔ بابا۔" ماجاہس نادٕ لایان لایان آیہ لالی شپنہٕ منزٕ تمن نشہٕ پھرِ کیٔہ ہترٕ۔ تس اوس لوہ کٹ جُزدانہٕ اَتھس کینتھ۔ ماجاہس پلناوان ؤن تمہٕ "یہ ہا اوسے بابا مُشدٕ گومُت۔" "کوری یِیلہ ژٕوارکارٕ پیٹن گرٕ گژھکھ اَتھ میانس مشربس کوٗہ وانہٕ۔" یہ ؤنان ؤنان تھوو ماجاہن جُزدانہٕ ژٕادرتل کرٕٹھس منزٕ۔ لالی وو شلے یہ ٹلٕ ٹارٕ وُچھن راج ولیس کُن یُس تس سِرس محرم آسنہٕ کِنی ما لہ پسِندٕ کھوٗتہٕ لوٗٹھ اوس۔ راج ولین تھوٗوُس لولہٕ سان کاس پیٹھ اَتھہٕ۔ "گژھ۔ تہ یہ پوستی بوے وُزہ نا ؤن۔ دوہ آو لیورنہٕ سۄ یہ چھے وُنہٕ خرہ ہیوٗہ پیوٗمت۔ ہرگاہ ژٕ سِ شپن تلُن نہ تہ تھ گژھ کرِ وُسن اَمہٕ کہٕ بارٕ ستی۔ گژھ کِنی ٹکہٕ تہٕ وُزناوُن سہ آلٕژھی دلوے۔" ماجاہن سوٗز یہ وُنتھ لالی واپس گرٕ۔ لالی گیہ کِنی ٹکھ شپنہٕ منزٕ نہ لابنہٕ پینہٕ نشہٕ پان بچاوان بچاوان گیہ کلہن یتی کنی غاٗب۔

دوہ شوٗے روٗدی تمس برٕ ژھ کھنیہ تہ چھان نہ پیتہٕ دڑایہ

بڑو ہہ کُن۔ "ربّ لاسناوِ نس۔" راج ولی خانن کرِ س پوت نظر دِتھ آہی۔ تہٕ ماجاہس کُن پھیرتھ وُونُن تس۔ "بیمہٕ ہرد گرٹھ بہس ضرور نکہہ واہنہٕ۔" یوٗ ژھ ہے مآلکن۔ جب پوت پھیری تیٚتھ سوزن وارہ کارِپن گرِ۔" ماجاہن وُون راجہ ولیس زن تسلاہ دِوان۔" مگر سِتی تھِیس پیرآہہ ماجہ زن کھوژان۔ سہ چھنے مرِژ وانگن ہیوت۔" راج ولین تھووُس پھینکس ہیٚتھ اَتھ تہٕ منٹھ منٹھ کران وُون تس "مکرِ مہ برَ۔ کرِ س پالنے رام۔ بیٚیہ پیر اچھ لال ہیتوہ لڑکہ، یتھ اوش کتہٕ یینہٕ لالی۔ بیٚیہ دوٗر تہٕ ماچھ، یس ہتھ ڈکرِ وکھی تہٕ تھند گام چھ بعہ نہٕ کتہٕ۔ یژھوے تہٕ دوہہ ہے ہکوس نظر گزر دِتھ۔" تہٕ ہیے سارِے خبر چھم۔ وچھورہ بس کیاہ آسہٕ منظور۔" سوزِ ے سیدِ ٹھیک۔ سوزِے آسہٕ ژٕنت۔" یہ دُنان ونان پھیوٗر راج ولی پوت گرِ کُن تہٕ ماجا دژ اوبڑو ہہ کُن پننہٕ کامہٕ۔

راج ولی اوس پژتھ وزِ خدایس منگان زِلالی تہٕ پیراہس گوژھ سیدِ ہتھ ہتبل سپدن۔ تس آس بمن دوہن ہشد لول وچھِتھ عجیب فرحت ہش باسان۔ تہٕ بیٚلہ سہ بمن پلن تلہ کتہٕ نیرن ژھایہ ہوٚل یا بارِ دوہہ پھن تل ژوٚرِ ژھیٚپہ اَکھ اَکس لول بران وچھان اوس تس اوس یینہٕ یاوُن ژہتس ہیوان سہ اوس بمن باس دِنہ ورایی دوٗرِ روٗزِتھ بمن پہر دِوان ییتھ نہٕ یہندِس لوٗلس کانہہ جوشٹہٕ مارِ۔ پیراہس آس بہ خبر نہٕ ییٚتس کانس چا چا راج ولی چھ تس چھِنہٕ کیٚہنہٕ تہٕ پروا اے۔

راجؠ وٕلِین آسی لالی ہُنٛد مول، ماج تہٕ پیٚر اُسٕنٛد مول بیتھ کتھ پٮ۪ٹھ آماد کرٕی ہتی زٕ ہہُس ہرد ہٕسپدِ کھانٛدر۔ اَمہٕ کتھِ ہنٛز ژینہٕ وَن اوس سُہ اُزکی پانٛژھٕ وَق مناسب ز آنٕنھ یمَن دِوان روزان۔ راج ولی یُتھے گرٕ نزدیکھ ووت تُمٕ وُچھ لالی ژُ ؤرِتس پٮ۪ٹھ۔ راج ولیَس آو اَسُن

"ہا مٕژی، ژٕ بیٚے مالِ کام ؤنی ژٕ کیاہ کران بیٚیہٕ نَس۔" "اِیں چاچا۔ چاچا یہٕ رِکابی دٕیو یُؤری یٕ ہادِ مے چھلِتھ۔" راج ولی نحانَس پیو رِکابہٕ کُن ظوٗن یوسہٕ تمِس وُنہٕ اَتھِ ہیسے مَنٛز آس۔ "تو تٕہٕ وَنے ہٕ زٕ مالی کیاہ ووٗنے ہہُس ہرد کُڈوُن لالی ضروٗر کامہٕ منٛزٕ۔" راجؠ وٕلِیَن ووٚن رِکابہٕ اَتھِ پٮ۪تھ نِوان۔ "اِیں یٕ ژٕلوو نہٕ تو تہٕ تھٲپھ۔" لالی گُڈ کُنی دِوگر کُن۔ راج ولی نحانَس باسیوو زَن تہٕ گُلی لٔجِن ہنٛدی شینہٕ ٹوٗری ژہ پارٕ پھولِ تہٕ سونٛتہٕ بہٕرٕ وٚہٕ یہے آو سونٛتھ۔

۱۱

شِشرِس ژھوٚکیاو شاہ۔ مُرِتھ پھیوٗزنادگی بٔنیہِ نوٚ اَنہار۔ نب نِیلیو
بٔنیہِ۔ کوٚہ ہہ رگن مَنز دِیت شِشٕکھ ہتیو آدٕ و بٔنیہِ لَر پھیرِن۔ کلے ہتین جانورن
آو بٔنیہِ لوٗل بوٗش۔ یوٗزمیٚن نیٚر پھیٖوٗر بٔنیہِ سا دَروار سٕبزار۔ کُلی کٔرنٕن
پھیٖوٗر بٔنیہِ سَرٕ بہہ۔ ہوچِہ مَنزن لَنجن پٕھٹی بٔنیہِ بامَن۔ تاپَن دِیت پٔرِتھ
اندَس پھہہ۔ تہٕ تیٚھے شیٖن وٕہِگلِتھ سٕبزارن ژوٚہ پارٕ کاڈکوٚ ڈٕہلی
درایہِ بٔنیہِ پٔنٕنی جب ہٕتھ نیرِس۔ وٕنہٕ اوس ہیٚرہ میٚن نیٚن شیٖن گلہٕ نے۔ مگر
گامَس نَز دِیچھے ہمہٕ نبیہِ یوٗزٕمِس پاسَس آسہٕ تمہٕ آسہٕ بَر جَستہٕ۔ رٕتَس
کھنڈِس روزَن ہم پُہلی وَوہ ذٕ ہمیٚنے نیٚن مَنز تہٕ پَتہٕ بیلہِ شیٖن لوٗر پاٹھی گلہٕ
ہم کھسَن پٔرِتھ وٕری یکی پاٹھی ہیٚری میٚن مَرگن پٔنٕنی جب ہٕتھ۔ تیرِن آسَس
موٗذٕ وَندَس مَنز نیٚژ گتے ہیٚر زٕ اُچھ تام آسکھ نہٕ یوز نہٕ لوان۔
ہیٚرا اوس بوٚن گامہٕ ہیٚٹھ پٔنٕن جب ہٕتھ نیرِس کھوٗتمت۔ اُمی

شُنٛدمول نہٕ اوس اوسو دٕ حال۔ کھیٚلِس مَنٛز آسِس ہتھ ڈٔہ ڈٔہتھ ہیٖری۔ زٔمین جاگا نہٕ اوٗسُس۔ بَبہٕ اوٗسُس بَنٛن گرٕ ہٕٹ نہٕ۔ پیٚرا اوس ژادَرشانار دِتھ درٕ مَنس بیٚٹھ وُتہٕ شوٗ نِگتھ نَبَس پیٚٹھ بیٚہِرِ وٕنِس اوٚبرِس مَنٛز رووُمت۔ اوٚبرِس آسہٕ ژٕ بَہَر پَتہٕ ژٕ بَہَر خوش بوٚ نہٕ صوٗرٕ ژٔہان تہٕ پیٚرا آہس اوس پٔرِتھ صوٗرٕ ژٕ مَنٛز لالی ہُنٛد کاشہ نَتہٕ کاشہ اَنہار بوز نہٕ یوان۔ تَس اوس لالی ہُنٛد سَخ سٔر بٔہہ۔ ہمیٚشِک انداز شایار لالی پوٗرٕ پاٹھی اوس نہٕ۔ اَکہِ دۄہہ بیٚلہِ لالی تُہنٛد اَتھ بَنہٕ نِس سپنَس ءتہٕ دۄہ یوٗ اَتھورٕ وٕٹ تَس باسیو زِ وُنی نَتہٕ وُنی ہیہٕ تیٚسٕنزِ واَخ ہیٚرلاینہٕ۔ تٔمۍ ہنٛدِس اَتھَس وُزہہ رٕیہہ لالی ہنٛدِ یاونُک توٚت تہٕ شیٖر محسوس کرِتھ۔ تٔمۍ مَنٛزراوِنٕٹ وٕنہٕ یوٗ اَتھو لالی تَنہٕ نہٕ زٔہٕن زورٕ پَنہٕ نِس وَچھَس ءتہٕ۔ دِلَن ہُنٛز دٕبرارٕے رآو اَکھ اَکِس مَنٛز تہٕ پیٚراہَن موٚنگ زوٚبَس زٕ وُقتَس دِنہٕ لاکم یِتھ نہٕ یہٕ گرٕہے سورٕ ہے زاتہہ۔ یہٕ اوس گوڈنیُک موقہٕ بیٚلہِ تٔمۍ لالی یِتھ کُنہِ نالہٕ مَتہٕ رُٹ مژاٗس۔

سفید شرٕوِ ژِس اوٚبرِس آسی دۄہ نی ڈٔنٛگی یوان وُٹہٕ۔ زَنتہٕ لالی ہُنٛد دۄہ دٕہرِ ہیٚتوہ یاوُن وہی بدلاوان اوس۔ پیٚرا اوس فرحتکی تم ژٔہی زُوان زٕ بھالو ہنٛزِ دۄ بھرا یہٕ دیٚت اَتھ میٚٹھِس خابَس ژٔہلِن۔ تٔمۍ وُچھ بھالو دۄہ پھان نہٕ کَنہٕ کھیٚلِس مَنٛز مَنٛز اَژان۔ پیٚرا گو یکدم تھوٚد وُتھِتھ "کُسو چھ بھالو: ہاشہ۔" کٔٹن بیٚلہِ چھُنگ لُج دۄہ زٕ لِبَن یلوٗن آیہٕ اُکِس ویٚٹھِس کٔٹ یَتھ کٔن پھٹج گٔژھنہٕ۔ پیٚرا پوٚک تہٕ وُتہہ۔ یہٕ دۄہ زٕ ژھیچ

آیہ تینثزن زنگن منز ہینہ۔ کھچہ منزی وقہ تلیو کلہ تہ لالی لج اچھ زومراوتھ
اسہ وینہ ہیہ تجہ ہیثور پیراہس کُن وچھنہ۔ پیرا نمہو یکدم تہ لٹھرٕ یتھ
تجن لالی تھود۔ "ژور گنڈرٕ، وقہ نی کیا چھتھ منے تھو ومت باقے
یمس تھپھہ نہ آیچھ۔" اوہ۔ اوہ مس تراویلہ۔ لوکھے اون تھم گنڈتھ۔
لالی لوگ ڈامب۔ پیراہن زٕ سہ پانس ستی۔ "پٹرھنے بلہیی یہ
اوسس وُنی ژیئے ستی لالی۔ منے اوس بہتھ زرٕ یکھ از۔" "ایش۔ چھہس نا
تہ آیس بھابی ستی۔ تور یہ فکرٕ۔" لالی دٕز یٹھ تہ اتھ زٕ پتھ کُن تھاوِ رکھے
دٕرایہ پیراہس نش ہناہ پتھ۔ "یہ۔ یہ۔ یہ کیاہ چھے پتہ کنہ۔" پیرا
پوک برونہہ تس پتہ کنہ آنکوان۔ "کیاہ۔ کیاہ چھہ۔" لالی وچھ گود
تس کُن بوعلہ پنڈی پاٹھی تہ پتہ دٕرن پتھ کُن نظر۔ پیراہن کر تس نر
تھپھ یوسہ تمہ پتھ کُن تھاوِ تھراس۔ "یہ۔ یہ۔ کیاہ چھے۔" لالی اوس
اتھس کیتھ کھانڈدار مسہ ہشہ ڈبہ۔ "ایش۔۔۔ یا۔۔۔ یہ۔۔ ہمے دوپ
کیا۔" تمہ دیت یہ وَنان وَنان یہ ڈبہ پیراہس۔ تمو مژٕ اتھ ڈبس
کھانہ۔ اتھ منز آسہ سوتھ راز ماہ۔ یمن منز باگ شینہ ڈیو ٹنگ
ہتیوہ تھنہ دعہ گل اوس۔ "یم چھتے میا نہ بھابی سوز مژٕ۔ پیراہن کر
تس نتہ موٗرنہ ہناہ تہ وون تس "تِش کتہ اوس پے زٕ منے چھے
سوتھ راز ماہ تہ کھُنی خوش کران۔"

"تِس چھہ پے۔۔ تس چھہ پے۔۔ خبر ژیئے ما آسن نص ووٗ۔" نمت
"ہیے۔۔ منے وچھتھ ہے سوژور چھے روزان۔ ہس۔ خبر

ژٔے آسہٕ تھٔس وۄنمٕژ۔" پیرآہن لوٗگ لالی۔

"تیلہٕ ما آسہٕ۔" لالی کلے بہٕ زٕلو۔ پیرآہس ژۄل ہکہٕ اَسُن نیرتھ
لالی یوٗسہٕ ییٚنس کالس اَسُن زور زورٕ رکاوِتھ آس دوٗگ پیرآسُند
وَچھ دۄہ یوٗ دۄہ یوٗا تھوٗبے پھروٗک اَسان اُسان۔ پیرآہن رٔٹ سوٚ
دُچھنہٕ ترٕ ہستی ییٚیہٕ زور پانس ستی تہٕ وۄن نس وُٹھن دۄہ لن مُنز تُنٛز
کنہٕ پھیٚشرٕ رٔٹھ۔ "مٔژی۔" لالی لُج دِنٕ پانس۔ تمہٕ کوٚڈ ہکہٕ پان اُہنٛز نرٕ
منٛزٕ۔ "یکھ ہتھ پلس ژھایہٕ ہوٗل ہیٚمو۔ ژٔے آسی نہٕ وُنہٕ کھیٚوٗمُت تہٕ کینہہٕ۔"
پیرآووت تس یپتہٕ یپتہٕ پلس نِشہٕ۔ تمُ تھوو ڈٔ بہٕ پتھرٕ تہٕ بیٚوٗٹھ لالی
نِش۔ "ویسے پیرٕہی نہٕ ژٔے ییتھ پاٹھی مے نِش ییٚن۔ وُچھ ہیٚے کاشُرہٕ چھیتہٕ
گژھو۔ زِٹھین ہنٛز شرم تہٕ چھا کینہہٕ نہٕ۔ یپتہٕ مبلہٕ ماجہٕ میا نہٕ موقہٕ کیٚتھ
کرٕنس۔" بہٕ وُنتھ پھیٚوٗر پیرآہس۔ سوٗبجنٕ بہٕ بچارٕ کمہٕ لولہٕ چھیٚلے آمژٕ تہٕ
بہٕ ہیٚوٗٹھ ستس ییٚتہٕ وعظ پرٕ نہٕ۔ لالی آیہٕ تس نکھہٕ تہٕ لولہٕ سان تھوٗونس
پھیٚکس پیٹھ کلہٕ۔ "پیٚریا شایدٕ چھکھ ژٕ پوٗزٕ وَنان۔ مگر ییتھ وۄہ ٹٔدرس
کیاکرٕ۔ وۄنی آسہٕ تۄہہٕ حلدٕ ہیٚوٗرٕ نیرس کھٔسُن۔ یپتہٕ وُچھتھ نہٕ
رتہٕ واڈن ییٚنہٕ زٕن چھِ پرٕ ستہٕ پیٹھہٕ مے اَہرٕ ہیٚوٗ کھٔمُت۔ مے زٕن
چھیٚنے ؤانِج راوان۔ خبر تمرٕ وٕ نہٕ ڈٔلہٕ گژھنہٕ ستی ما چھُ مے بہٕ وسواس
گژھان۔" پیرآہس آو عار تہٕ تمُ روٗٹ تسُند کلہٕ وُچھس ستی۔ "بچارٕ
مٔژٕ۔" تمُ سوٗنچ ییمس موصوم کور ییتہٕ کوتاہ لول چھُ میٚوٗن۔ "پوٗزٕ دوٗنے
پیٚریلک مے نا ہیٚوٗک نہٕ پان ییٚنہٕ رٔٹھ۔ بہٕ ما مرٕ ژٔیے روٗس ہرٕ دُس تام۔"

"وُچھ کمہِ پھیِٹِل کتھ چھکھ کران۔"

"یتھ لول ناآسہِ کانسہِ کانسہِ ہُند پیرِ یا یتھ مۆے چھون چھ۔ آسیا کانسہِ۔"

"نہ آسہِ یمِن کوہِن تہٕ بالن خبر۔ سون لول چھُ سون لول۔ اَسہِ کیاہ بیتہِ پہندس لولس سٟتن۔"

"یینہٕ زاہہٕ مۆے مُشراوکھ۔"

"مُژی۔ رپٹھے کرٕ رٕودی۔ یِم گُذرن یتھ پاٹھی۔ تہٕ پتہٕ سپدُو اُسی گامہٕ والین لیتہِ تہٕ اُکھ اُکرہٕندی۔ یہٕ کتہٕ ہہکہٕ راج وُلی چاچس ہوٗرتھ۔ ییمہِ اَسان تہٕ گینڈان ساری ماذرآدی۔"

"بچورراج ولی چاچا۔" لالی ترٕ دووِش۔

"یینہٕ ییٹھہٕ تس بیچٕر رووتنہٕ ییٹھ چھ سہٕ مۆے زیادے مارے بران۔" پیرآہن ترٕ دووِش تہٕ کلہٕ تھووٗن یتھ کنُ پلس ستی لالی گیہِ دل ہلول۔ پیرا پھیوٗرتس کنُ تہٕ تسُند خیال ڈالنہٕ خاطرٕ لوٗگ لالی ہنز نسنہٕ ستی گینڈنہٕ۔

"یہٕ روہ نگ لگہٕ نہٕ نستہِ لاگُن۔" پیرآہن وٗن نستہِ روہ نگس اوٗنگج پھروان پھروان۔

"کیانز۔ کھران چھیہ۔"

"نہ۔ اَمہِ چوٗنز ژٕد ستی چھ مۆے اُچھن ٹکر گان تہٕ تِہ چھُہم نہٕ صاف لبہٕ نے لیوان۔"

"وُچھ بے شرم۔ یِمہٕ دوہ ہیٚنہ بہٕ مہرٛیٚنی بنٛنے منٛے لاگنٛے ژَ تہٕ
دوٚ یِمہٕ طرفہٕ نہٕ روٗ نگ۔ لوٗ ز تھہٕ۔"

"فناہ۔ تیٚلہٕ چھِپنہٕ پیٚنچ بڑا نٛیتھے کانہہ۔ اَچھا یِمہٕ دوہ ہیٚنہ ژٕ
مہرٛیٚنی بنٛنہٕ منٛے بڑو نہٕ کٔنٛہ پکھ ژٕ منار چھکہٕ منٛے۔"

"تمہٕ وِز چارے نوٚکرِ پٔژ رزتہٕ گٔنی درسہٕ پکہٕ ناوتھ پانس پَتہٕ
پَتہٕ۔ ہیٚکیاہ پتھ کٔنٛز۔" لالی کٔر پیٚرٛاشنٛز دٔچھپنہٕ گوٚنٛژ ہٕ تھپتھ تہٕ ہیٚوٚتن
شہ تھوٚد تلن۔ اَمہٕ وِزِ گو دوٚر کِتہٕ تام آلو۔ "لالٛ خانا ہو۔ لالٛ خانا۔"
لالی ترٛاو پیٚرسنٛز گوٚنٛژ ہ اَتھ مٔنٛزتہٕ گٔنی ووٹھ لاٚین بارٕ زنانٛن پیٚتھ
کٔن "ڈبہٕ ترٛاوِزراج ولی چاچس نِش بہٕ یِمہٕ پاتٛے" لالی ژٕج زنانٛو
ژھایہٕ ہیٚوٚل گام کٔن۔ پیٚرٛاہنٛ دِژ نظر یارٕ بن کٔن ہیٚتہٕ پیٚٹھ کِمی تام لالٛ خانس
ناداوس لوے مٔت۔ اَتہٕ گوس نہٕ کانہہ دٔر پیٚٹھ۔ شہ گو بارٕ زنانٛس کٔن
تہٕ اَتہٕ پیٚٹھ ترٛاوِن لبہِن کٔن نظر۔ لالی آس گامہٕ چہٕ وَتہٕ پیٚٹھ واژہٕ ہٕ۔
دوٚرِ گو ہیٚتہٕ آلو تہٕ پَتہٕ کتھ کٔنتھ تہٕ۔ پیٚرٛا آو تہٕ ہیٚوٚٹھ پلس ستہٕ ڈوکھ
دِتھ۔ ڈیٚس منٛز ووٗن ٹھان تہٕ ہشرٛن رانہٕ ماہ کھیٚنہٕ۔

١٢

بمہٕ لن گامہٕ آسی کیٛہنٛہ پہٕلی گرٕ تہٕ۔ یِم آسی نانگار۔ زبان آسی ہلہٕ مِتہٕ بوٗلان۔ اوٗڈاہ گجٕری تہٕ اوڈاہ کاشُر۔ بمن آسی پَنٕنی تہٕ کیٛہنٛہ بیٛتری۔ مگر زیادٕ تر آسی لکن ہٕنٛدی تیٛری رچھان تہٕ نیرِس نوان تہٕ بیٛتھ پاٹھی آسی یَنٛن اوذ قہ کماوان۔ قمرو تہٕ نہٕ آسنہٕ کیٛنژ اوس سارِوے کھوتہٕ بوڈ مسلہٕ راج وٗلی خان نہٕ خاطرٕ زجبس کُس نیٛنہٕ نیرِس۔ یُتھے ہیٛری مَن مرگَن تہٕ شپن گوٗل تہٕ گاسہٕ دوہ تلیو پیٛرا آو راج وٗلیَس نِش تہٕ وٛون نس "چاچا فِکرِ نا بٕری زِ نہٕ، چھون جیب تہٕ ہا کھالن بے نیرِس۔" راج وٗلی خانن وٛونس لولہٕ ساں "گوٗبرا! زٕ ہے یَنٛن جیب یوتاہ بوڈ چھے میانِس کیٛہہ کھیٛلس کمنہٕ وانکھ۔ یَنٛنہٕ گامہٕ کِس ریٛش پہٕلس ستی کرٕ کتھ، تمی ونیوو میٛنے اکہٕ دوہ یہ اورٕ۔ ژٕ تہٕ آسہٕ ہیٛس نظر گذر دِوان، چھِہ نا ٹھیک۔" پیٛر آہن تہٕ ژٕ دِل یِی مناسب۔" شاید چھکھ ژٕ ٹھیک وَنان پچاچا۔ ژٕ روز بلا

وسواس." "ربّ لاسہ ناوٕوِ نے" "راج وٕلِیٖس آس پرآہس پیٚٹھ
پوٗر پٔرژھ تہٕ اُہنٛد دِلاسچ اَسِس نہٕ کانٛہہ ضروٗرت۔
یمن جب رِیٚش پٔہلِس حوالہٕ کٔرِتھ لوٚگ راج وٕلی خان تہٕ
باقےٚ وآتٕھ گجرٕن ہنٛدی پاٹھی زٕمیٖنس کٔن۔ یہ اوس کمایہ ہنٛدوٗق۔
اَمہٕ ورٕزٕ آسی ساری اَکھ اَکِس پلزان۔ یمن تھٔر زٕن ہیٚتھ اوس نہٕ دانہٕ
پھیٚپھہٕ ہیکان تہٕ زٕمین پہاڑی آسنہٕ کنٛی اوس نہٕ آب تہٕ ڈوٗرِن مٔنز
دٔرِتھ ہیکان۔ لہٰذا آس اَتہٕ مکاے تہٕ راز ماہےٚ آز بوٕوان۔
یتھ گوٚڈ ڈوکوٚ ڈٔبے محنت آس تہٕ یتہٕ اوٚتُس قدرت پانے پھاہ دِوان۔
قدرچ آس ویسے مہربٲنی اَتھ گامس پیٚٹھ۔ تمہٕ منٛزی منٛزی
آس یمن قہر تہٕ ہاوان ییلہٕ رُوٗد تہٕ ژھٕ وسان آسہٕ۔ کماو مٔژن دٔجن
ہنٛز دٔجہ آسہٕ ژ ڈکرشان۔ ہرگاہ یتھ کانٛہہ حادِثہٕ پیش اوس پوان
گامی گام اوس کمر گنٛڈِتھ نیران تہٕ دوٚہمہٕ جایہ تَس گجرس نوٚو زٕمین
تیار کٔرِتھ دِوان۔ یمس زٕمینہٕ چھیمی گامٕژ آس آسان۔ ہرگاہ فصل
تیار آسہٕ ہس ساری آسی پٔننہٕ پٔننہٕ فصلہٕ منٛز مکاے سوٗمیران تہٕ تسنٛز
گٕنٛتھٕ بٔرِتھ تھاوان۔ یہِس اوس قدرت و نیک تام مہربانے، روٗد
روٗدے آس نہٕ۔ گامکی مرد آسی زمین کماونس لگی ہتی۔ نہٕ گامہٕ چہ
جوان گجرانہٕ تہٕ گجری کور آسہٕ وٕن گھٕسِتھ چوکر، کروٹھ، پمپہٕ ہاکھ
ہنٛد، وٕدہ پل ہاکھ، شالہٕ کن، کنٕہ گچھ، ہیبڈر تہٕ باقےٚ رنگہٕ رنگہٕ سبزٕ
سوٗمبران تہٕ پچن بٔرِتھ گام وٲلان، یمہٕ یمہٕ وٕن یمن ہلمو ہلمو دِوان

آسی پہ وِق اوس تِمَن سارِوے کھوتہ ہاری ہۄنٛد باسان. اَکھ
آسہٕ تِمَن ہمو نیامِژ وستہٕ پچھن ہنٛز پِچہِ بُرتھ لِوان بیٚیہ آسہٕ تِمہٕ سُمتھ
اَکھ اَکِس پَنٕن سۄہ کھوکھ باوان ۔ تہ ہمہٕ وآنسہٕ آسہٕ آمژ یا ڈۄر
آسہٕ تِمہٕ آسہٕ گاٹے رُوزِتھ گرٕ سمبالان تہ بیٚیہ پہ کنیٚژھاہ تِہنٛز نوشہِ
کورِ وُنہ والان آسہٕ تَنٕتہٕ ژآرِتھ شیٚرتھ ہۄ کھ نٲوِتھ تھاوان۔
بیٚیہ ہتے وَق ہمرِ کھ نیٚنیِن بآژن آسہٕ زُمین کماوَنس مَنٛز اَتھ رۄٹ
کَران۔

ریشما آس خال کنہٕ دوہہ گرٕ نیران۔ سہٕ تہ بیٚلہِ راج وُلی
زورِ کرٕ ہس وَلیسے آس سہ ڈِہِ دوہ ہس کنی زنگہ ہیٚٹھ آسان مگر
مَنٛزِ مَنٛزِ آس کنہٕ دوہہ موٗشِٹھَن ہش دارِ نِش ہیٚتھ گرٕ ڈھان
نہ گانٹہٕ وادن ہیٚوٗرُوَن کِن مَدے گنٛڈِتھ وُچھان روزان نہ
یوٚتام نہ راج وُلی وَنہ ہیٚٹھ پوٚت پھیرِ ہے سۄ آس نہ ژِہس نہ تھوٚڈ
دوہ تھان۔

لالی ہنٛدی مالہ ماجاہن اوس لالی تاکید کوٚرمُت زِ یہ کنیٚژھا
سۄ وَنہ سۄمبرا وِتھا نان آسہٕ سۄ آسہٕ سہٕ راج وُلی خانہٕ
گرٕ تراوان۔ تِہنٛز نوش تہ آس وَن کھسان لِہاذا آس نہ تَس
بَنہٕ گرٕ پچ کانہہ فِکر۔ ریشما آس ڈِہر پیٚٹھے لالی پشاران آسان۔
اوٚہ سۄ کھ نہ زَنسہ چھنے ہنٛد وُوہ پل ہاکھ ہیٚتھ لِوان بلکہ تَس وُچھتھ
اوس تِہنٛزن بے نور اچھن منٛز عجیب زُوتُن ہیٚوہ وَوتلان۔

شاید آس سو مَنہٕ مَنٛزی کمہٕ کمہٕ تنٛز کران۔ اَز آس سو پھیرِ پھیرِ دارِ کنِہ وُچھان تہٕ مُنٛزی مَنٛزی آس آنگن برٛس کُن تہٕ نظر نظر دِنہٕ یِران۔ ژوٗٹ ووٗٹ بناو تہٕ اوسن صندوٗق کھولمت، تمہٕ منٛز آسن ساری پلو کَڈِی ہتی۔ صندوقس تلہٕ کنہٕ آسی تٔہنٛدی رعہ پہٕ وٕس بیٛیہٕ مہربینہ ٹاچ۔ تمہٕ آس یہ ٹاچ تہٕ وٕس کڈِتھ اوٗک طرف لبہٕ کُن تھاوی ہتی۔ ٹاچہٕ آسن ٹکہٕ لگاوی ہتی تہٕ یہ آسن کٔجہٕ پیٹھ سجاوِتھ تھاوِمژ۔

آفتابہٕ لوسہٕ وَن ہیٹھے لالی اَڈٕ ہتھ آیہٕ سو دزٕ ایہٕ اَسونہٕ ہوہ خبر تس بتھہٕ۔ تہٕ ہیٹھے لالی یہ اَڈٕ کھوٗتس ہہر ریشمایہٕ کرٕ تس نرٕ تھیچ تہٕ زین دارنش۔ سو گاشس بیٛہناوِتھ وآجِن ٹاچ کٔجہٕ پیٹھ تہٕ آیہٕ واپس لالی نِش۔ تس بیٛرٕ ہُہ کنہٕ ہتھ وآجِن بٔڈ لولہٕ سان تسنٛز ٹاچ پتہٕ دژنس ٹکہٕ لگاوِتھ پنٛنی مہربینی ٹاچ کلس۔ لالی یا سپز یہ عجیب ہیٛوہ۔ مگر ووٗنس نہٕ کینٛہہ۔ ریشمایہٕ کڈِ ژھٹہٕ منٛز وٕس تہٕ اکہٕ اکہٕ لاگنٛن یم لالی۔ لالی ووہ شُلے یہ۔ ریشما لجِ پتہٕ بٔڈ لولہٕ سان تس مٔدے گنٛڈِتھ وُچھنہٕ۔ لالی ژیوٗن زٕ ریشما کمِن خابن چھنے اَندری اَندری یینی یِیران لالی کیٛو وگوہ ڈہتھ زیم زیور نیہ اکہٕ اکہٕ تیر نتھ تہٕ کُنی ٹکہٕ ژلہٕ۔ مگر تس آو ریشمایہٕ بچارٕ پیٹھ عار۔ تمہٕ کرٕ نہٕ حرکتھ تہٕ۔ ریشمایہٕ کوٗر تس ڈیکس میثوٗ ٹھ "لوچھ آسی لجِ ہژ۔ ٹھہر" یہ وُنتھ وُژھ سو ہکہٕ تھوٗد سو آس چوٗلس کُن گژھانی زٕ بٔرٕ آومژ را وٕ نہٕ تہٕ راج ولی ژاو دوٗکس اندرٕ اَتہٕ بیلہٕ لالی وُچھن مہربینی بنتھ ہتھ شہ گوہے بنگہٕ۔ گوہ ڈ

توٚرٕ تَس نَکری کیٛہہ۔ مگر بیٚلہِ رٕلیشما یہِ وٕونُس "ہیٚریٚن وٕچھہِ نَفسہٕ"
تَس کھوٗو آبجہٕ تراس۔ کھوٗڑی کھوٗڑی تھوٚو تمُو لالی ہنٛدِس کلَس پیٚٹھ
اَتھٕ تہٕ کرُنس آہی "ربّ کرِی نے راچھ" پَتہٕ نمیٛشو وَسہٕ تَس کُن بلیٚیہٕ ہن
لوٕ تہٕ وٕونُس کنَس تَل "پیٚرا چھُ سیٹھاہ خوش قِسمتھ"۔ رلیشما آیہِ جَل جَل
تہٕ ٹاچہِ کُن اُتھِکہٕ وان وٕوٗنُن لالی "اَن گوٚبرا یہِ دِلِ اَچھ"... لولہٕ دیٚیمت
پیٚیر چھِنہٕ واپَس متگان"۔ راج وٗلِ یَن وٕونُس ہناہ شرارتہٕ سان "وٕ نہٕ
دیٚیت مَس نہٕ دِمَس۔ ضرور دِمَس، مگر بیٚلہِ سہٕ بیہِ تہٕ یہ یہٕ پَنُن گرہٕ اَنُن"
رلیشما یہِ وٕون پَننٕہ وَس وٗٹان وٗٹان۔ راج وٗلی یَن آیہِ وآنج بیٚیہٕ
ہَن کَنہٕ۔ لالی وُٚزھ تھوٚد۔ لولہٕ سان تھوٚون راج وٗلی بَس پھیٚکِس
پیٚٹھ اَتھہٕ۔ "اَچھا چاچا یہٕ دڑا یہِ سَے"۔ "گژھ ربّ راکھا"۔ راج وٗلی
دڑاو تَس سیتی۔ آنگن بَرس نِش وآتِھ وٕون راج وٗلی یَن لالی...
"غوٗصہٕ رٗٹِ زِ نہٕ کوٗری اَمِس چھُنہٕ پانَس نام"۔ "مےٚ چھنا چاچا خبر
ژٕ مہٕ گژھ بَلی پریشان"۔ "اَدہٕ سا آیہٕ بَڈ خدایَس حوالہٕ"۔ یہِ وٕنِتھ دیٚیت
راج وٗلی یَن بَرہٕ تہٕ ژاو واپَس کوٗٹھس مَنٛز۔
رلیشما آس اَمہٕ وِزِ خوش۔ سہٕ آس خابَن ہنٛدِ ین آوی لین
پَنَن مَنٛز ہِیہٕ آمٕژ۔ راج وٗلی ژاو وارہٕ وارہٕ ڈوکَس مَنٛز تہٕ رُوٗد
کیٛنژَس کالَس ووہٕ تھہٕ دَنی نَس وُچھان۔ رلیشما یہِ اوس بیٚیہٕ صنٛدوٗق
کھوٗلمت۔ سہٕ آس پَننہٕ وَس تہٕ مہَربَنہٕ ٹاج واپَس تِھ مَنٛز تھاوان
تہٕ لوٕ تہٕ لوٕ تہٕ دَنہٕ وان "ڈولی میری رنگ رنگیلی، ڈرن لگی ہُن بے وسیلی"۔

راج ولیٚن زون بہٕ مناسب تَس کیٚہنہٕ وَنُن۔ سُہ گو وارٕ وارٕ دارٕ نِش تہٕ بیٚوٚٹھ ووش ترٛاوِتھ۔ سُہ لوٚگ سوچنہٕ زِ لاٰلی ہُنٛد دہ ہٕتے دہ ہٕتے ریشماہ یہٕ نِش بٔن چھُنہٕ جان۔ اَمہِ سٕتۍ ہین ریشماہ یہٕ ہٕنٛدِس دِماغَس نٕوۍ نٕوۍ شٕرٕ کرِ۔ تٔمۍ کوٚر فاصلہٕ زِ پٔکٕہے وَنہٕ سُہ ماجاہَس زِ لاٰلی گرٕ ژھ ٹھاک کَرُن دہ ہٕتے دہ ہٕتے ریشماہ یہٕ نِش ہینٛس۔ ہَرگاہ سَبزی تھوٚپھ آسہِ سوزُن آسان سُہ گرٕ ژھ نُہ شہِ اَتھ سوزن۔

راج وُلیٚن ووٚن دوٚ ہمہِ دہ ہٕہ یہٕ سوٚرے قصہٕ ماجاہَس تٔمۍ دیٚت زٕ بنتھ تہٕ یَپنہٕ ووٚنُن راج وُلیٚس "ژٕ چھُکھ ٹھیک وَنان مگر لاٰلی ہُنٛد تہٕنٛدین پوٚرٕ پاکھٕ ترٛاوُن نہِ گرٕ ژھ نہٕ جان۔ لہٰذا آسہِ ہفتہٕ پٔچھ سہ تُہ ہہِ تِش یِوان۔" یہٕ فاصلہٕ بیٚلہِ گرٕ گرٕ ژھتھ ماجاہَن لاٰلی بوزِ ناوتَس زَن ووٚتھ مَتہٕ وادلور دِلہٕ بیٚٹھ۔

١٣

وَق گوو ژَتلان تہٕ وارٕ وارٕ گوٚر ریٚنہٕ کول سوران۔ ٹُنٹس
تاپَس مَنٛز گوٚڈ مکایہِ ڈارٕ و کاڈ۔ راز ماہ پھوٚٹھے ہٕ۔ سبز رَنگن ہیوٚت
وارٕ وارٕ زرد آہار رٹُن۔ مکایہِ جامہٕ تہٕ ژھا گُ ییتھے ہیوٚ کھِیگاٗمی
گام لوٚگ ہُرد وَٹنہِ۔ ماجاوس خدایس منگان زِ ووٚنی گوٚژھس
رٹس کھنڈَس ہیوٚ کھٕ دوٚرِ سے کرُن۔ ییتھ شہ لاآی نِکھہٕ والہٕ ہے۔
یپلِس کالَس آسی اورٕ پیوٚرنامہٕ پیغام سوزنہٕ آمُت۔ دوہ تاریخ مقرر
کرنہٕ آمُت۔ ماجاہن اوس مصالہٕ بیترِ تہٕ وَس جاداد سوٚ میراوِتھ
تھاوِی ہِنی۔ تہٕ ییتھے مکاےِ پَپیےِ یہ سعہ تِژ آو تمی ساروے بڑوٚہٕہ
موٚرِتھ ڈوکَس بیٚٹھ تاپَس وَہراوِتھ۔ اَمہِ پتہٕ آیہِ ساَری پَتش
وُچھان وُچھان مکایہِ سِتی بَرنہٕ ژھوواپاری اوس ژَن تہٕ سون
تہٕ رو پھ چھکِرتھ۔ ہَر دَن ییتھے پوٚرٕ یاوُن کوٚڈ راج ولی خان

ہیئوٚنٕ دوٚ ہہ پتہٕ دوٚ ہہ اُندری ژٔمٕن۔ سہ اوس تتھ ژٕہس
کھوژان یێلہٕ جب واپس گام ہن واتنہٕ تہٕ قیامتھ دِیہ کاڈ کڈتھ
اَسہِ پھرن۔ یێلہٕ تِہنٛدن تہٕ رلیشما یہ ہِنٛدن زٔخمن بلیہ کرٕ آموٚ ونٕھن
تِمہِ کوٚر لال تھانس ستہ مشوٗرہ۔ لال تھانن ووٚنُس کیٛژن دوٚہن
تِمن رلیشماکنگن سوٚدا سلف کھالنکہِ بہانہ۔ مگر یتھے تِمہِ رلیشما یہ اَمیٛک
اِنسیہے کوٚرتس کھوٚت زہرتہٕ ووٚنٕ راج وٚلیس " ژٕ گژھتھ مول چھلکھ
نیٛچوٚ وانہٕ بپاری گرِہ تہٕ ژٕ گژھ ہُس گرِہ تر آوِتھ۔" اَمہِ پتہٕ یہِرلوٚ نہٕ
راج ولی کیٛژھ تہٕ کڈنس۔ تِمہِ لبشریان دیس تہٕ لوٚگ قیامتس پرٛارنہٕ۔
یتھے گام پھل پھلہ وٚتھ موٚ کلہوٚ ماجاہس آس زیادٕ فکر۔ سہ
اوس ڈیپان جب گژھی وقتسے ہیٛتھ واپس واتنہٕ۔ سہ اوس نہٕ
یژھان زٕ ساعت گژھہِ ہیرِ تھ گژھُن۔ یہ ساعت اوس پانہٕ بُڈی ہیر
صاٛبن مقرر کوٚرمٕت۔ لالی اُس ووٚنی ژٕہی گنٛزراوان۔ تمہ آسہٕ ڈکرپیٛٹھ
کس استانس گژھتھ کیٛژ دشہٕ گنجہ مژ یہ مٕنگتھ زِ ہیرا گوژھ واپٕہ وٚ تہٕ
روزنٕ۔ کینہٕ یہ منس منٛز تھاوِتھ زِ ہس گوژھ تمن میٛل سیٛدٕن۔ کینہٕ
یہ آہی منٛگتھ زِ ہیراہس گوژھ نہٕ زانہہ تنٛدلول مشٕن۔ لالی اوس خبر
کیازِ وٚ ہمہ تہٕ ہیرا چھنہٕ تس تیوٚت محبتھ کران ییوٚت سوٚ تس کران
چھئے۔ ہیرا اوس ساری سے علاقس منٛز سارِوے خوٚ نہٕ خوش شکل۔
دُسوار تہٕ ہیر لیوٚن آسہٕ واریاہ گجری کورِ تس نکھ ٹین یژھان۔ شاید
اوس اوٚ کنہٕ تس وٚ ہمہ۔

آخر مو کلے یہ بڑار نکو گڈری دوہ۔ اکہ اکہ پھیری جب واپس
گام۔ راج وُلی یَن ہیچ نہ ریشماپتھ رُٹھ۔ سوہ آس دوہ ہدش مژ ہنڈی
پاٹھی اکس اکس کھیلس وُنی دِوان۔ لکن مَنز مَنز مژ ہنڈی پاٹھی
ژھانڈوس اڑان تہ پتہ شامنس لوستھ پھوان۔ راج ولی اوس
جگہ دوٗر آستھ تہ دوہ ہہ خوہ تہ دوہ ہہ آوسنہ پوان۔ کڑ دوہ گیہ
تَس پتھے کینہ راتن ہند گٹہ کارزالان۔ سُہ اوس پھیری پھیری پنہ نس
روہ بس یہ سوال کران ز "ہاے او ربا یہ کیتھ سزا۔ یہ کیتھ عذاب"
مگر وقت چھ بوڈ کارساز۔ قیامتکی ہم دوہ نہ گزرے یہ۔ ریشماو آژ
وار وار سو تتھ بیئہ تتھی عالمس مَنز ییمہ مَنز سوہ زِ ہس کھنڈس
دزامژ آس۔ راج ولی گو اندری اندری خوش ز ریشمار آو بیئہ
بے خودی ہندس عالمس مَنز۔ مگر سہ تی کھوتس پانس پیٹھ حکمہ
تہ سوچن "یہ کوتاہ خود غرض چھس، کوتاہ کمینہ۔ یہ گو کانسہ ہندِ
موتس بڑارنس برابر"۔ مگر اتھ حالتس مَنز آس نہ بیئہ کوسہ تہ تھ۔
راج ولی یَن سند ور بیئہ۔ یرس اوس نہ تس پننس جبس
کن ظوہ تے ہیو مُنت۔ کُڑ ہیری آس تہ کُڑ آسی نہ۔ ہرنو منت ادسا
کانہہ کینہ نہ۔ کینہ چھو نیمتی آسی۔ بیلہ کھیلیک پوہلے تس روو منت
اوس کھیلس کیاہ اوسُس کرُن۔ مگر یہُس گوسہ یہ تہ چھتھ خوش
زِ ہیری تہ چھ پوہٹھے منی تہ اتھ داہ نوی چھر تہ چھ جبس ہرے
ہتی۔ نمی دیتن ریش یہلس کھلہ دلہ محنتانہ۔ ریش پہلی ووٗنس

آہی کران" ۔ یہ کیاہ وَنے سانہ گامہ کِس پیرا آہس کا ژاہ مگر اُس چانہ
جیچ روزان ۔ یپنہ کھیلہ خوہ نہ نہ زیاد ۔" "اُدہ ساربُ لاسہ وِنس"
راج وُلیس ڈراو وَدھ وآنجہ پیرانہ خاطرِ یہ دعائے خار۔
راج وُلیس آس اَکھ گَنڈہ کارس منترا کھ گاشہ زِنزِ باسان
سوہ اُس پیرا ہنز ہمدردی ۔ تسُند پرتھ کانہہ اَنہار ۔ تس اوس
باسان زِ قدرتن ہر گاہ تسُندِ خاطرِ ساری دروازہ بند کری مگر ستی
چھن یہ اَکھ دارِ ہن یلہ تراو مژ ۔ دوہ دوہ گو گُذران تہ پیرانہ
خاندُرک دوہ ہیوتن نز دیکھ واتُن ۔ راج وُلی اوس
دوہے شامنس لالی ہنز گرِ گژھان ۔ ویسے آسی گانکہ ساری
ماجاہس پلزنہ پوان مگر راج وُلیس ہیتھ اُس تس زیادہ پژھ۔
سہ اوس پرتھ کام تسُندِ مشورِ کران ۔ راج وُلیس اوس پنُن
پرتھ دوہ کھ [illegible] پرتھ دود موکھمت ۔ تس اوس باسان زِ تس چھ
پینہ ہنن شُرِ ہن خاندر ۔ منزِ منزِ اوس سہ ریشمایہ تہ پانس ستی
لالی ہنز گرِ انان ۔ تس زن اوس لالی وِچھتھ نووِ زواژان تہ
سوہ اُس ہوُل گُنڈتھ لالی ہنز ماجہ پرتھ کامہ ملپزان ۔ کنتھ اُس
سوہ سعتھیے کم کران ۔ رتمہ نہ زیادہ تر پانسے یہ ستی۔

آخر ووت خاندُرک دوہ ۔ گامہ چہ ساریے زنانہ
آسہ ماجاہنہ گرِ سمے مژ ۔ سورے کو ٹھ آو صاف کرنہ ۔ تتھ آو
اندرہ نیبر گرِ چہ مینڈر ستی لونہ ۔ پتہ لہ دیگہ آہ سومبراونہ ۔

مکانے آیہ ناز بتاز پھنتھ اننہ۔ تو ملہ پھول آوژ آرتھ کرتھ رننہ خاطر
تیار تھاونہ۔ آنگنس منز آیہ اوک طرف ژوول دنہ۔ رسمہ مطابق آو
ژٹ دوہہ وچھنتھ لالی مس مژراونہ۔ ویسے چھ ہین گامن منز خاندرک
رسم سیٹھاہ سیدی نہ سادہ۔ مگر ماجاہس آس لالی کنی کور۔ اوکنی اوس
سہ یژھان دلکی ساری ارمان اتھ خاندرس پیٹھ کڈنی۔ بیبہ اوس
اللہ تعالیٰ ہین دیتمت نہ۔ پھس رتس ساعتس پیٹھ کرہے نہ کھلہ دلہ
خرچ ادکر کرہے۔ مگر رسمن ہر ہر کرن اوس نہ روا۔ خاہ بڈ کھوہ نہ
بوڈ گجر کیاز آسہ ہے نہ۔ دوہ ذگو وردتس نہ وسن پیٹھ آس نہ
پابندی۔ ماجاہن اوس لالی ہند خاطر شہر گرٔ ہنتھ مہرنہ ہند وردن
پانہ ژآرتھ کھولمت۔ بیبہ آسن اصل چاند ہندی زیور نہ تتی
قرماشس پیٹھ سوہ نرس اتھ بناونا وی ہتی۔ وس آسی تمے ڈیکہ ٹکہ
ڈولٹری، ڈولنہ مال، کنہ واجہ ہیتر ہم عام گجری پینہ ہین کوربن داجس
دوان آسی۔ دوہ ذگو چاندی آس صاف نہ وزنہ گوب۔ بیبہ آس
ماجاہن ضلع مرکزس پیٹھ گژھتھ یژوتھے اصل ولایتی گاو ملی
ہیئر ہژ لیوہ سہ توہ سیر دوہ د دوان آس۔ یہ آس تمی لالی داجس ستی
دنہ خاطر بڈ پلالہ کرتھ تھاوہژ۔ آٹھ داہ تبری نہ آسی ماجاہن ہیراہس
نذرانہ دنہ خاطر الگ تھاوی ہتی۔

ماشز راتھ گیہ نہ از اوس بیینہ وول۔ ساری ہے گامس آسی
دوے زن۔ ماجاہنس کو ہس ستی اوس تسند ڈونی باغ۔ ویسے

آسہ اَتھ باغَس مَنٛز ڈۄلۍ کُلۍ زٕہے۔ مگر تۄ تہٕ آسہ اَتھ ساری ڈۄلۍ
باغ وَنان۔ شاید اَوہ کِھ زِ بیلس تھٕر زَس ہیٛتھ آسہ نہٕ ہیٚتۍ ٹٔڈرۍ
ڈۄلۍ کُلۍ ہیٚے کٕنہٕ تہٕ جاہ۔ یہ باغ اوس کھُلہٕ ڈُلہٕ تہٕ کآشہٕ ہیٚے
بوٚڈ دوہ آسہ ہیٚے سہ اوس یہ اُتھی باغَس مَنٛز مناوان۔ بیٚتھٕ ٹاڑ
سوٚتر زمینہٕ چھِل آس نہٕ بلٚیہ کٕنہٕ گامس منٛز۔ اَوٕ کِنۍ آس ماچاہن
یہ بیلے تھآوٕمٕژ۔ صرف آسنس بارہٕ کٕنٛڈ ہن ہٕنٛز بنہٕ یُنٛڈی کٕرمٕژ۔
اُتھی ڈۄلۍ باغَس منٛز اوس ہیٚنہ والہٕ خاطر سنٛز کرنہٕ آمٕژ۔ صُبحہٕ
ہیٚٹھے اُس اَنہٕ زبردست ووسہٕ دٔرعوس۔ گامہٕ زٕکھ آسہ اۄک
طرف تاپس بہتھ تہٕ جوان آسہ فرشہٕ فروش کران، یہ باغ
سجاوان۔ زٕہیٚٹھبوز پھٹھو یارِ لنگو سنٛز آسکھ محراب بنآوی ہمٕژ۔
ہموٕ منٛزی مہرازٕ تہٕ براتھ باغس اَندرا اژِ ہیٚے۔ بجہٕ بجہٕ لشہٕ آسکھ
اۄک پلسے ڈیرس تھاوِمٕژ۔ ہموٕ سنٛتی شامس زوٗل ہیٚے ہیٚے کرنہٕ۔
تہٕ سنٛتی سپدِ ہیٚے گاشک بندوبست تہٕ۔ سارِوے گامہٕ کیو آس
پنٛنۍ پنٛنۍ ذمہٕ داری مٕتہٕ ہیٚژ مٕژ۔ اُڈٕ آسہ اوٹ مینٛس لگی
ہمٕژ، اُڈٕ آسی توٗل تولان۔ اَڈہن آس گیو کارِ چ ذمہٕ واری۔
تہٕ اُڈٕ آسہ ژٔڈہن منٛز زوٗوٕ تہٕ آمتس زامتس دوہ دس حساب
لگاوان۔ وَیسے چھُ یمن کوہن منٛز دوہ دِشک کھین مکآے،
رَنٛہ ماہ، دوہ د، سبزی بیترِ۔ مگر یٚینہ والہٕ خاطر اوس بتہٕ لیوان رتہٕ
سالرن اوس بتس سنٛتی گیو تہٕ زامت دوہ دلیوان دنہٕ — یہ

رلوایتھ آس پتہٕ وتھ آہر تہٕ وق یدلنہٕ پتہٕ تہٕ آس نہٕ اکھ منز کاہنہٕ فرق آمُت۔

اُنارہٕ آنگنس منز آسہٕ زنانہٕ بہتھ۔ منز باگ آس لالی۔ تس اوس وسُوسانہ ہیوٗ تمنٔ کرٕن۔ مستس اوسہٕ ہس پھلیہٕ موہمت تہٕ ووٕنی آسس کمہٕ لولہٕ اتھ زالیو انکہٕ پایاران۔ لالی آس اُچھ زِ وُٹھتھ۔ تسندی زہیٹھ اُچھرِ وال آسی تسندس دوہ دہیرِ ہیوس روٗیس سایہٕ کرتھ زنتہٕ پرنس نبس پیٹھ زوتہٕ وٕنی زِ سیاہ ہلال۔ سوٗ آس اُنڈری اُنڈری بنہٕ والین میٹھین زیرین آشہٕ آلوان تہٕ تس اُنڈی اُنڈی بہتھ زنانہٕ آسہٕ تس موٗد رہتھ ونہٕ وان۔

ووٗڈ پارتھ بیٹھ لالی ہنز وسوسار نے وانکن تہ کنیکن لتھرپارتھ وانکہٕ ہنس گنڈ ہیوٗت زالیو انکن ہندی زپالٕ جالار گیہٕ منز شمہٕ پیٹھ ڈکس محراب کھنچتھ کنہٕ کین طوٗمارن نام اوسیزان۔ لالی منز اوشہل ووش ترٲوتھ وارہ وارہ مس کھاسی ہتہٕ اُچھ تہٕ ٹلی ٹار دزن وبن کن نظر۔ تموٗ ترٲو وہس اُسن۔ تس آیہ وُٹھ گمہٕ ناونہٕ تہٕ تمہٕ تھاوٕ اُچھ بنیہٕ بند۔ لالی ہنز پاے کاکنہٕ اُنی مہر بنہٕ ٹاچ۔ بچھ نپہٕ نپہٕ کرٕ وٕنی ٹکہٕ آسی لاگتھ۔ سوٗ دِزن تس لولہٕ سان ووڈ۔ نتہٕ لوگنس نوٗو روٗنگ۔ ووڈ پیٹھ بیلہٕ تمیٗ تس تھپری سنجاو زنانوٗ آلوس نرہٕ نہٕ ونہٕ وٕنچ لے تھذبیہٕ۔ ونہٕ وٕنچ پیہٕ میٹھ تہٕ تھز آواز کُھشر ہیوٗر یار تیہر من تام تہٕ پیران پیران

پھٕلِے بہٕ ساری سے گامَس۔ رِلشیما آس پَنٕنِس آنگنَس مَنٛز بٔرانٛدکِنہٕ
بیٹھ بِہتھ۔ تَس اوس شُبھَس بیٹھ معہرد اَسُن تہٕ اَچھن مَنٛز آشَن
ہندی ژانٛگی وہ تہٕ لے ہیتی۔ دُور آس وَنٕہٕ وُچھ آواز یوان۔ رِلشیمایہ
اوس اَمہٕ وَنٕہٕ وٕنیک اَکھ اَکھ لفظ وَیوُد۔ تَس کمُلے بہٕ وُٹھ تہٕ تمَہٕ
تہٕ ہیٛر اَتھ وَنٕہٕ وَنِس ستی پَنٕنی آواز رلاوٕنی۔ گوڈٕ لوٚتہٕ تہٕ پَتہٕ
پوٚرٕ ہیٚتہٕ۔ تیٚتہٕ نظرٕ آسہٕ آنگنَس کُن دٕرِس لجہٕ مٕژ۔ تَس باسے بہٕ گامچہٕ
زنانہٕ زَن تہٕ تَپنٛدی سے آنگنَس مَنٛز بِہتھ وَنٕہٕ وان۔ اَکھ پاسے
اُسی بیٛنہٕ وَ آس ستی گنٛڈھنہٕ خاطرٕ سالر سے ہیتی۔ تِمو وہَس اوشکھ
مہرازٕ زَچ لوگمت تہٕ ووہ تی آسَس مہرازٕ دستارٕ گنٛڈان تہٕ سوہ
آس پانہٕ کُنی زنگہٕ بیٛٹھ نژان، بیتہٕ گتہٕ کران نہٕ بیٛلہٕ مہراز لوٚپر
پاٹھی سجو وُکھ سوہ آیہٕ تَس بٔرٕ وٕنہٕ کُن۔ دوہن اَتھن مَنٛز روٗٹ
قمروہَن بتھ تہٕ ہیٚو تَس ڈیکس ہیٚو کٹھ دٔیِن زٕ اَکھی مَنٛز تھوو کمہٕ
تام تَپنٛدِس پھیٛنکس بیٛٹھ اَتھ تہٕ ووٗنہٕ تَس "یکھ ووہ تھ رلشیما ژیر
گوٚو"۔ تَس گیہٕ ہیٛر لبہٕ لن کتی دٕہن زٔنہٕ عرشہٕ بیٛٹھ درٕژھ کُنی
کھوٗنتہٕ پُھرِس دآرتھ۔ تَس ژٕچ کُنی کر یکھ نیٛرتھ "اوہ"۔ بہٕ اوس
راج ولی تَس بٔرٕ وٕنہٕ کنہٕ وعہ تھَدنہٕ تہٕ اَتھ اوسُس رِلشیمایہ ہندس
پھینکس بیٛٹھ۔ رِلشیمایہ وُچھ تَس کُن اُچھ تژ کر آدتھ تہٕ پَتہٕ دٔژن
پَنٕنِس آنگنَس نظر۔ اَنہٕ آسی زٕوہٕ زٕ ریمتی پَنہٕ وُتھرے پَنٕہٕ ڈٕتھرٕ
"بہٕ کیاہ کو رُتھ ژٕے؟" رلشیمایہ ہشٕز آواز آس ژھوکیمژ۔

راج دُلہین تہٕ ریشما وارٕ وار"۔ وُتھن پٔنٕنہِ ٹاٹھ۔ لالی آسہٕ برات پتہٕ واجینہِ۔ یکھ سا۔" ریشما گبہٕ ژٕہس کھنڈرس بیدار۔" ہا تہٕ۔
بہٕ ہیٚ تسندٕ بینہٕ وول چھ نہٕ۔" بہٕ وَنان وَنان دژایہٕ سوہ آنگنہِ برٕ نبر۔ راج دُلہین کرٕ تس اکفس تھپھ۔ بر تھووٕن دِتھ نہٕ دژاو ماجا ہُن گرٕ۔ وَنہٕ وٕرِچ اَے گیہٕ وارٕ وار تھدان۔ تہٕ پتھے یم لالی ہند گرٕ وآتی اتہٕ آس دوہ سہٕ دروسہٕ بڈ ہمپژ۔ ساری سپے ڈونی باغس اوسکھ لشہٕ زٔول کورمت۔ دوٗرِ آس سوہ رنین تہٕ ڈولچ آواز یوان۔ ماجا اوس نوٚو لپہ شاک لٲگتھ۔ ٹسرِ ہندِ صافہٕ دِتھ بادام گوٗج ہیوٗ یا قسے گامہٕ زٕھٹین ستی سٹر کٕ ہیٹھ دژامت۔ راج دُلہین ترژ آو ریشما زنانن منزٕ تہٕ آو ہمنے نش۔ ووہ نٔ آس برات گامس اندرژا مژ تہٕ پتھے لشہٕ برٕ دار نظر گیہٕ، دوٕ دو بڈے بہٕ ساری آسی یا مبر یمتی زن۔ سارِہے تھوہ نہٕ گامہٕ موہ قدم منان خان۔ سہٕ اوس شور زیادٕ کران تہٕ کام کم۔ گرا باغس منز ٹلی کاتہٕ کرِ یکھ کران۔ گرا باغہٕ منز ہِرتھ برٕ آژکن دوگرٕ دھان۔ گامہٕ زٕھٹین اوس اُمی سہنز توہ تمبلی وُچھتھ اَسُن یوان۔ لال خانس روٗد نہٕ پانس تام۔ تمی کورُس گرٕ ینز۔ "تلہٕ سا قرار کر، کتھ چھکھ پانس وُترٕ بنیشل تُلان۔ بیٚہہ لوٚب کُن۔ اسان چھی ساری۔" اَدٕ بیوٗٹھ سہٕ ژٕھاہ کٔرتھ۔

برات آس دوٗر یہن رُکیمژ۔ سوہ رنیہٕ وآلی آسی سوہ رنین

چونٹھ آسمان کُن کرِتھ وَجدَس آہتی۔ ییٚر آیہٕ یار دوست آسی
نَنہٕ پَنہٕ کرِتھ نَنہٕ تَلوارِ ہیتھ تَلوار بازی ہنٛدی جوہر ہاوان تہٕ مہاراز
یِروٚٹھہ کنہٕ نیٚران۔ تِمَس سفید نیٚلہٕ گُرِس پیٹھ سوار اوس۔ لشہٕ گاشس
مَنز اوس یہٕ نظارہٕ وُچھن لایق۔ سڑکہٕ پیٹھ اوس بۄڈ کنہٕ پل۔ رسمہٕ
مطابق اوس یہٕ پیٚرانٛہن دوستَن بایِن بنٛدن زور آزمائی کرِتھ اَتہٕ
تٔس تلنٛتھ بۄن دآرِتھ دیُن۔ ڈولچے تیز یا یہٕ رَژھہٕ پَتہٕ رَژھہٕ
تہٕ اُکھی سِتی ہر یو تلوار بازی ہنٛد رفتار رتہٕ۔ بۄن گامکی جوان
گبر دراہ کنہٕ پلس کُن مژھن ہنٛد زور آزماونہٕ۔ یہٕ پل اوس
سیٹھاہ بۄڈ تہٕ گوب۔ ساری برآتی تہٕ اَتھ برآژ استقبالس دراہتی
گامکی لُکھ لگی یہٕ تماشہٕ وُچھنہٕ۔ ڈولچے لگیہٕ تیزان تہٕ اُکھی سِتی
زنانَن ہنٛد وَنہٕ وُن تہٕ۔ زَن لج ہمتھ دۄن دَرِبن مان مان
آخرس بۄنہٕ گامہٕ کیوٚ دۄہ یوٚ ژور وگجری گیرو یہٕ پل ہمیہٕ کھیلہٕ
ہیوٚہ ہوا اوس مَنز تھوٚڈتہٕ دِنکھ گامہ بۄن بالہٕ وُترایہٕ کُن
دآرِتھ۔ ژوہ واپاری گوژر یوٚپ۔ سۄ رنیہٕ والیوتل سۄ زَنیَن
ہنٛدی چانٹھ سۄ رتھ زراوان بیٚیہٕ آسمانَس کُن زنتہٕ ذاتِ
پاکس آسی شُکرانہٕ کران زِ یوٚرک دوٚر دراو اَمہ امتحانہٕ۔ اَمہٕ
پَتہٕ دراہ یہٕ برات یارِ محرایو مَنزی ڈۄنی باغس کُن۔ یِروٚٹھہ سروٚٹھہ
آسی سۄ رنیہٕ وآلی پَتہٕ تلوار باز تہٕ پَتہٕ مہراز تہٕ برآتی۔
باغَس مَنز اُژِتھ رۆدی سۄ رنیہٕ تہٕ ڈولہٕ وآلی دۄن صحن

مَنزاوک پاسے۔ تلوار باز دڑا یہ پَٹنِ کرتب ہاوَنہٕ۔ رژھ کھنجہٕ
نُنڑِتھ دڑا یِہ تلوار باز تتھ جایہِ کُن یِیتہٕ نَس بِیٚیہٕ والہٕ خاطرٕ جاے
شِپرِتھ اُس نَھ حاوِنہٕ آمُت۔ تلوار اوٚک طرف تراوِتھ بیٚھِ تم پتھر
زنانہٕ سمے یہِ مہراز گرس اُتاری اَنڈی نہٕ ہیٚوٚ تکھ ووٚنی اُمس تھَد
تھَدرٕ وَنہٕ وَن۔ ریشما اُس یمِن مُنزمُنزی نزان۔ سوٚہ اُس بیٚیہ پَتہٕ
ہیٚن خابن منز آمٕت۔ تِہندِس اَتھ دُنیاہس منز ووہ تلیٚو
پیراہنہٕ تتھ منزی تُمروہِن اُہار نہٕ سوٚ تُس تھَدٕ تھَدٕ وَنہٕ
وِنہٕ۔ تِہنز آواز آس باتھے درٕ لُٹنہٕ بیٚوٚن نہٕ ہناہ سوہ یہِ پیٚیرٕ
کبٕیرڑھاہ تمی ہنزٕ وٲتسہٕ کٔتیٚ نہٕ کیٚنژھاہ تمی ہِندِ پن لِسے دُنیاہس
منزراونہٕ بیٚیہ کنیٚ۔ سارنے اوس اُمس کُن وُچھتھ زِہ زرگڑھاہ
وِچھے لالی ہنڈی باے پیراہنس اَتھس تھپھ کُرٕ ریشمایہِ دِیت
تِہندِس رکابس میٚوٚ ٹھ۔ لالی ہنز باے کاکنی آیس سرٕ وٚتھہ کُن
نہٕ ہیٚن ریشما اَتھس تھپھ کرِتھ کوٹھس اندر۔ "چاچی پکھ مہرینی
چھِے ژھانڈان"۔

خانڈرٕ کی ساری رسم پوٗرٕ سپدِتھ کُرٕ کورمالیو براژ پوٗرٕ
مہرٕ مٲلی نہٕ نصف شب گزرِتھ بیٚیلہٕ ڈولہٕ ہِندِ وُق وُت
پیراہنی مٲلی اُنہٕ نووہ زانپانہٕ ماجاہس آنگنس منز۔ لالی گُڈ ماجہٕ
پانس ستی نہٕ تتھ ڈولہِ کُن۔ وَنہٕ ونچ لے بدلے یہِ۔ لفظو روٹ
وُہ پداکھک رنگ۔ یہ آس رو رخصتی۔ تابھِن رِشتن پرآی ین

ژھبنہٕ نک تہٕ نوٚین آشَن نوٚو گنڈ پینٛک وَق۔ یہٕ اوس سُہ وَق یُس و آیتھ کنٛوز پوش تام و ہگلیتھ اوس گومُت۔ سوٗرے گام اوس آنگنَن مَنٛز تہٕ آنگنہٕ نیبر ڈوٗلۍ وۄتھنَس پرٛاران۔ وۄژ تہٕ آس کنٛتھ کنٛتھ تہٕ وۄسہٕ دژوٚس تہٕ دَوٕ دَوٕ تہٕ تہٕ کمژ کہٕ ناد۔ لَشہٕ گاشَس مَنٛز اوس وُنہٕ تہٕ سوٗرے اوٚنہٕ لۄکھ وۄشہٕ لیٛو مُت۔ مگر سآری سیٛے زَن آس زلوٗہے نیٚنگلیتھ گامژ اَکھ ژھوٚپہٕ مَنٛز اوس روٚخصتی ہنٛد وُنہٕ وُن شلکَن نیبرٕ شُتی راوان۔

ڈولی میری رنگ رنگیلی   ٹرن لگی ہن بے وسیلی
بابل اج نہ مناں ٹور   بابل ڈک لے دو دن ہور
بابل عرض کروں ہتھ جوڑ   اِت کاہی کی تی تھوڑ
بابل اج نہ مناں ٹور   بابل ڈک لے دو دن ہور
ہوراں کا دل یاٹا ساٹا   گھر تیرے نی کاہی کا گھاٹا
بابل اج نہ مناں ٹور   بابل ڈک لے دو دن ہور

لآلی ہنٛز وسہٕ ہیم وُنیکتام ٹھکٕ آسہٕ لوان تم آسہٕ دوٚژ دَم پھٹۍ گامژ۔ اُمِس آیکھ دار لج مژ۔ لآلی آس اَکی اَکی سیٛے نالہٕ مَتہٕ رٕٹتھ شرو کیتن ژامژ تہٕ تیٚتھے سوٚ ماپس بروٚ ٹھہٕ کنہٕ اِستادٕ گیہٕ ہمہٕ گنڈ گلۍ تہٕ وُونَس وَدان وَدان "مٛے ہا دی نہٕ مآجی بابا۔ ژٕ سٕے نرٕ آدِتھ دژایَس۔" ماجا ہس ژھیٚنی دوٚ کھکس

ٔسارس شم تہٕ تمۍ رٕٹ سعہ نالہٕ مَتہٕ تہٕ کٔنی وَ دن باکھ ژٔجس نیرتھ۔
راج ولی خان یس برۄ نہیے بَربکہٕ اوس آمت پۄک برۄ نہہ ماجآ
رۄ بڈٕ پانس ستی تہٕ لاآلی وۄشن تسلاہ دِوان" بکھ کۄری براتِ
لگہٕ نہٕ پژارہٕ وِژی تھاوِنۍ۔" لاآلی ہنٛز بائے کا کنہٕ بنہٕ لاآلی وارٕ وارٕ
ڈولہٕ تٔرِش۔ ڈولہٕ اَژ نہٕ برٕ ونٛھ رٕٹ لاآلی سعہ زورٕ نالہٕ مَتہٕ۔
"بنے مےٚ مشرآوِو۔" "ژاآری ژہے سولن زٕو چھکھ، ژہے
مشرآوِی زِ نہٕ اَسہٕ۔" یہ وَنان وَنان بیہہ نآو بائے کا کنہ
سعہ ڈولہٕ مٔنز۔ ڈولۍ وُژھ نہٕ براتِ دژایہ بعون گام کُن۔ زنانہٕ
دژایہ وارٕ وارٕ وَ نہٕ وان دۄرٕ تام تتھ پتہٕ پتہٕ نہٕ بیٚلہٕ لشہ گاش
بعون وَ نہٕ چھن بارِ بن منٛزرو، تمہٕ آیہ واپس۔ گامکۍ مرد نہٕ
دژایہ وارٕ وارٕ پن پننین گرن کُن۔ صرف آس وَ نہٕ ہیچھ رشِما
زن وَ پشۍ گامژ کٔنی زٔنۍ۔

راجٕ وُلی آو تس ژھارِان تَس نشہٕ۔ "بکھ ساآساآری
دژایہ" یہ وَنان وَنان کُر راآج وُلین تس اَتھس تھپھ۔ "ہمو کۄت
نہٕ تمرٕ ہینز ڈوٚلی۔" تمہٕ وُچھ آرکژ و اچھو راآج وُلیس کُن۔ تمۍ
تورٕ س فکرٕ۔ "یہ آس لاآلی ہنٛز ڈوٚلی۔ لاآلی، ہیرا ہنز مہربینی۔ تم
گٔیہٕ واپس پنن گام۔" "مےٚ تہٕ نہٕ گرٕ واپس۔" رشِما آیہ وۄن زنتہٕ
ہآرِ تھ راآج وُلیس کُن وُچھنہٕ وراآے "بکھ ساآ۔" تمۍ ہیٚژ رشِما
وارٕ وارٕ گرٕ کُن بکہٕ ناوِنۍ۔ زٕتوِیٹھ وعہش ترٕ آو تہٕ وُچھ راآج وُلین

ہیٚوٚرا نہِ گٔنٛڑ کُن۔ یَشَ ہُنٛدگٕن دُہہ اوس یارِ لِنگن زَن
وَلِنہٕ آمُت۔ زوتہٕ وُنِس سِیاہَس ہیٚٹھ ہیرِ وُن گوٚٹ
سِیاہ۔

۱۴

بیٚیہ سورٕ ژیوٕ ہرٕد۔ بیٚیہ آو وَنہٕ۔ بیٚیہ ژٕرمے یہٕ ہمیٚن کوٗہن
ہٕنزٕ کوٗ چھہٕ مَنزٕ بَن واُلی ہم گجٕرِ ہَن پَتہٕ ڈوکَن مَنزٕ۔ بیٚیہ اوس
سوٗرٕے اوٚنہٕ یوٚکھ تلہٕ کِترٕس تَل شٕشِتھ گوٗمت۔ گرٕ نیرٕنسے اوس
نہٕ کانٛہہ بُہران۔ لاَلی ہٕنٛدِس کھانٛدرس آسی ژورر تیتھ گاٛمتی۔ تَنہٕ پیٹھٕ
اوس راَج وُلی یَن پیٚرا اَکہٕ لٹہٕ وُچھمُت۔ بیٚیلہٕ سُہ یہٕ وُچھنہٕ تَس
نِش آو زِ تِمی چھا وَنُدک سوٗرٕ سٔنٛزٕ کوٚرمُت کینہہ نہٕ۔ راَج وُلیٚیَن
آس ووٚنی تیٚنٛزٕ سَنٛح کُل روزان۔ ووٚنی یٚیلہٕ دوٚہ یہٕ رٕنٛتی پیٹھٕ گوٚ
پیرا آہس تَس نِش بیٚنِس تَس ووٚتھ خَیال زِ پیٚراما اوس پَننہٕ مَطلبے
تَس یوٚت نکھہٕ روزان۔ کھانٛدرَس پیٚدٕس نہٕ ژٕ نہٕ کانٛہہٕ تہٕ نہٕ
کانٛہہ۔ راَج وُلیٚ یَن لتوڈ پیٚنٛ پان زِ تیتھ کمپیٚتہٕ خَیال کیٚباز ووٚتھ
تَس دِلس۔ نوٚو نوٚ وے کھانٛدرہٕ ہے گوٚرمُت چھُص، بیٚیہ چھہٕ نیٚبرٕ

کِنہٕ بوٚت کٹھ کار۔ بَرٕ چھیٚتہٕ نیبر نبرٕن بنان۔ ووہٕ ژہے سٕہ ییتہٕ
دوٗرِ ہیٚٹھ بیہِ تہٕ کیتھہٕ۔ راج وٕلی اوس ژوٚٹ کھوان ہیٚتے
غوطَن گوٚمُت زِ رلیشمایہ کوٚڈ ٹیتہٕ لہٕ مَنز سیٚٹھ تہٕ نٕج اَکھ سارِ
راج وٕلی ہِنزِ رکابِ ژھاندٕنہٕ۔ راج وٕلیَن ہیٚلہٕ بہِ وُچھ تَس لوٚگ
خیالَس ژھین۔ تمہٕ ہکہٕ ناو رکابِ برٕ وٚنہٕ کُن تہٕ اَکھہٕ ستی زٕٹھ
ترٛاوِ ناوٕن رلیشما ہِنٛنہٕ رکابہٕ سیٚتھ۔ رلیشمایہٕ ترٛاو تیوٚ وچھ نٕچہٕ
واپَس ہُتی لَس مَنز مگر گاش کم آسنہٕ کِنہٕ پیوٚ سٕہ ہُتہِرس۔ راج
وٕلیَس آو رلیشمایہ ہَشرَ بہِ بےبسی وُچھتھ اَہنِدس حالَس
پیٹھ وَدُن۔ تمہٕ دِژ دارِ طاقَس پیٹھ دَزٕ وُنِس لال ٹینِس کُن نظر۔
اَکھ اوس گاش ژھوکیوٚمُت۔

کھوورِ اَکھہٕ ستی لوٚگ سٕہ اَکھ سوٚ ییتھ کھالنہٕ زِ نیبرٕ
گَو بامبرِ ہوٚت تہٕ تَتھ ہرتُیومُت آلَو "رلیشما بی۔ رلیشما بی"
دَروازَس گَو بَدٕ ٹھک ٹھک۔ "راج وٕلی چاچا۔ راج وٕلی چاچا!"۔
آوازِ تھَدرے یہِ۔ رلیشمایہِ رُوٚز ژوٚٹ اَکھہٕ سیٚے کیتھہٕ تہٕ تمہٕ وُچھ
راج وٕلیس کُن۔ "کُس چھُ" راج وٕلیَن دِژ تھوٚد ووہٕ تھٕنہٕ
وَرٕ آے واپَس کرٕ کھ۔ "اندر اَژھ سآ۔ یَرٕ چھُے یلے۔" یَرٕ
آو ہکہٕ مَنز راوِ پہٕ تہٕ اورٕ ژاو اَکھ جوان گجرٕ تہٕ تَس ستی واوُن
بہرام گوٚل تہٕ۔ اُمی کوٚر بامبرِ ہوٚت دَروازٕ بَند تہٕ آو راج وٕلی
نَخانَس نِش۔ راج وٕلی نَخانَن پرٕژ زنوو "کھوٗدلیل نوراَ۔ نَخاے چھا۔

ژٕ کیاز رٕٹوٚت یا میر تۄ مٕتۍ۔" نورا بیوٚ ٹھ رٔشمایہ بۄزٕ وٕنہٕ کنہٕ۔
"شُکری ہا چھےٚ چاچا۔ دٔرس لٔج مٔژ۔ صُبحہٕ پیٹھہ ووتُس عذابس
منز۔ ژٕ رنگ چھےٚ دِنان۔ مگر وٕنہٕ تہٕ گیہٕ خلاص۔" سُہ کھیوٚر
رٔشمایہ کُن۔ "بہٕ ہےٚ آس چاچی ژٕ ے نٔش۔ چون اَتھ چھُ شہُل
سارِ ہےٚ وۄن ژٕ چانہٕ اَتھ لاگتہ ستی چھےٚ ساسہٕ بٔدٕ مآشہٕ پٔیٔمژٕ۔
شُکری تہٕ بچاوُن چاچی۔ یہٕ چھُ تَس گوہ ڈنیگ ہیٚن۔" رٔشمایہ ترٕوو
ووش تہٕ نظر پیٚیس بٔچھرس کُن بیٚیتہ نَس ترٕ ییٚم رِکابی آس۔
تمہٕ وۄن نورا ہَس اَتھ رکابہٕ کُن مدٕ ے گنڈِتھ "مےٚ ہےٚ پٔن بچہٕ
وُنہٕ رۆشتھ چھُ بٕہ کیاہ کرس۔" "چون قمرو چھُ چاچی خوداپہٕ پٔندس
سایَس تَل۔ تَہنٛدی پاسہٕ پیتہٕ مےٚ تمہٕ ستی چاچی۔ نٔتہٕ مرِ شُکری۔"
نورآہن کٔر رٔشمایہ کھورن تھپھ۔ راج ؤلیس آو اَہنزِ میہٕ بے
لُبی وُچھتھ عار۔ تمۍ وۄن رٔشمایہ نکھہٕ گٔژھتھ۔ "ژٕ ہےٚ سارِ نے ہنٛدِ
خاطرِ شیچ چھکھ رٔشما۔ اَمی ستنٕ شُکرٕ بچاوُن۔ یہٕ تہٕ ہےٚ چونے اولاد
چھُ۔" رٔشماو ژٕ ہ دارِ وار تھوٚد۔ قمرو وُنہٕ رکابہٕ کُن دِژن نظر۔
پتہٕ گیہٕ بٔرس کُن تہٕ کھورن لوگُن پازار۔ نورآہن تُل لالٹین
بُتھرِ پیٹھہ تہٕ راج ؤلیس کُن وُچھن عارٕ ۂژ وٕچھمو۔ راج ؤلی تہٕ
وۆتھ تھوٚد۔ "گژھہ نِن۔ آخر ہےٚ موج چھَہ تہٕ۔" راج ؤلی گو یہٕ
وَنان وَنان تمن ستی بٔرس تام۔ رٔشما دٔرایہٕ نورآہس ستی تہٕ راج ؤلی
آو رکابہٕ تٔجن تہٕ بیمہٕ ہیتھ دٔراو ژھیٚٹی کھٔلی ترٛاو نہٕ پنہٕ نِس ہٕوٛنس۔

نورن کوٹھ اوس گامہ کس دوٚیمس اندس۔ شین اوس کوٹھن
نام۔ اگر نے گامکی پن پنتن کوٹھن اندی یکھی شین ہیوٚ وٕنے وٕ تہٕ
ئپدی کڈان آسہ ہن، قدم کڈن گژھہ ہے مشکل۔ وتھ آس۔ مگر
ماگنی پترٕ آس دٕ نڈ ٹکرآوتھ۔ تلہٕ کتری اوس ژٕ وٕ اپاری شیشہ خانہٕ
کوٚرمت۔ نورن آس اکہٕ اتھہ رلیشماہ یہ نرٕ کھیچھ کرٕ ہرٕ تہٕ بیٚس اتھس
منزٕ اوسُس لالٹین۔ رٕ کنی آس زبردست تہٕ ہیچھ تتھٕ وآلی تم آچرٕ
نوٚرنس آنگنس نکھہٕ۔ دوٚری آسی شکہٕ ہندی ویداکھ وٕ نڈ رآشٕ
ہنز اتھ ژھوہ یہ لپترٕ وایان۔ رلیشما یہ تیتھے ہمہٕ کرٕ کہٕ کنن گیہ تس
تیز نوٚو قدم تہٕ وچھان وچھان وآژ سوٕ نوٚرانس آنگنس منزٕ۔
گانس پترٕ وٚتھہ کنہٕ آس ژٕ ترٕ ےٚ نفر تہٕ ہبہٕ کیٚہنہٕ ژٕ نا تہٕ نیبرٕ اندر
تہٕ اُندر نیبر کران۔ ژٕ ترٕ ےٚ لشہ آسہ آنگنس منزٕ دزان ہیمہ کس
گاشس منزٕ پترٕ تھٕ اکی ہنز ژھایہ دچھنی کھووٚری درا اوس لوگمت
تہٕ امہٕ ووٚسہ دژوسہ ہنہٕ کنہٕ آسہٕ ہم زیچھ زیچھ ژھایہ کھوژوٚن جنہٕ
نژن ہیٚوٚہ کران لوزنہ۔ اندرٕ آس شکری ژھرٕ تہٕ ژھرٹ کران
تہٕ نیبرٕ آس نوٚرٕ ژٕ گروا جینی گلی موران تہٕ وچھ ژٕ یٚیان۔

تیتھے نورا رلیشما یہ ہیتھ آنگنس منزٕ ژاو سارٕ وٕ ے ترٕ آوٕ ہمن
وٕتھ تہٕ پترٕ تھٕ اکس ژاو زنتہٕ نوٚو زو۔ کرن ژھ قوہ درنس تی آسان
یہ سہ پترٕ ھان ژھ مگر اتھ پترٕ ھٕ کیا کرٕ ی زٕ۔ پژھ ژھ کوہ ہلہٕ رآوی ہتھ۔
یتلہٕ یتھ کالہ گامس منزٕ نا ہیہٕ تہٕ یتھ موقعہ اوس لیوان رلیشما

آس دَوان تہٕ دوران توٚت واتان۔ قعہ درٛتک کُرن زیٹھہِ سو
وارہ وارہ وآلی وئینہِ مآشہ یاگاوِ لولہ سان کَھٕچش پھٕش آس دِوان
سو آس آرامہ سان خلاص گژھان۔ سو آس نہٕ بٮ۪ین ہہارٕ ی
یاٹھی بامبران۔ پوٚش ییلہِ اَنٛدی یِکھی دَہ دَوتہٕ بامبرو چھال
اوس سہ نہٕ اوس بامبران تہٕ ہیمہِ کنِہ پٔرٛسُن مُشکل اوسُس گژھان۔
رٮ۪شماہ ہنٛدِ شُہلُ اَتھہ لگنہٕ سِتی اوس تَس دِلاسہ میلان تہٕ ہمت
بَڈان۔ رٮ۪شمازٕ ایہ شیٚو دُے گانس انارہ یِرٕ نٔھووُن دِتھ۔ شُکری
پھِرن لولہ سان ٹھراتھ یِتہٕ ہیٚوتنس وارہ وارہ دُچھنی کھوورٕی
کَھٕش پھٕش دِین۔ سِتی دِرٕنس ہمت۔ "اویٚترا۔ کھوژمہ۔ شاباش
شاباش۔" شُکری زَن آس اَکھی ژہِس پیاران۔ تَس ژُج گنی
ٹانگ پٮ۪رِ نکھ تہٕ تھنٚی سِتی پٮ۪ٹھرِ سو خلاص۔ رٮ۪شمایہ تِج نکھہ تلہ
کُھج ملہِ وِتھ بَڈ کوٚم دِتہ ژھ تہٕ نیٚن شُکری ہنٛدِس چانٛٹھس کُن
تہٕ بَڈ لولہ سان ووٚننس "کھیےٚ سا بوچھ اسی لج مژ۔ تِچ مژ آسکھ۔"
ماشہِ لیٚوامی ہنٛدِس اَکھس تہٕ سِتی ننگلوُن کوٚم کھوٚل۔ پٔنہٕ
دِرٛن بوہن کُن نظر زَنتہٕ کیاہ تمام ژھانٛڈان آسِ۔ اَچھن مَنٛز
اُسس ماجہِ ہنٛزٕ ماے۔ رٮ۪شمایہ مژ رٕیر۔ ساری ژایہ انٛدرٕ تہٕ
ووٚژھ تلکھ وارہ وارہ تہٕ ترٛووکھ شُکری بَرٕ دٔنہ کنہِ ہیمہِ تَس
لبوُن ہیٚوت۔ نوراآد رٮ۪شمایہ نٔش تہٕ اَتھہ نہٕ دُلنس پٔنہ نیٚن
اَکھس مَنٛز۔ زٮ۪یوٕ دٕراس نہٕ کیہنہ۔ اَچھن مَنٛز اوسُس شُکرانہ۔

رِلیشما آس وٕزِھس کُن وُچھان پَتہٕ زَن پیٛوس بکدم کیٛاہ تام ظوٗن
تہٕ نورا ہس وۄنُن۔ "بہٕ گژھے ووٕنی، مےٚ آسہِ سُہ آمُت۔ سُہ آسِہ
پٔژاران۔" نوٗرن کٔر اَمِس اَتھس تھیٚپھ لالٹین تُلُن بیٚیس اَتھس کیٚتھ تہٕ
کُڑُن رِشیما پانَس سٍتی واپس گَرٕ کُن۔

تِمہٕ پتہٕ یِم آنگنس خبر درٲیہٕ زِ اکہِ ہمسایہٕ بابہٕ وۄن بیٚیس کُن
وۄش ترٲوِتھ۔ "بِچار۔ لالی ہُنٛز ڈٔلی وۄتھن گیہٕ ژۄر ریتہٕ۔
راج ولی اوس وَنان زِ تَس پیٹھ چھُس نہٕ ووٕنی بلکُل قرار۔ بیہ
چھنہٕ ووٕنی گرٕ خبر تہٕ نیران۔ وَنان چھےٚ اگر یار بیٚاری قمر وآو سُہ کیٛاہ
کرِ تیٚلہ گرٕ کھیٚشے آسِس نہٕ۔" دۄیمہِ گرٲنہٕ وُچھ ہیٚشورُن نہٕ وۄنُن
"خدایہٕ رحم کرِٕس بِچارِس۔"

۱۵

وَق نہ چھہ تھکھ دِوان تہٕ نہ کاںٛسہِ پڑاران۔ ربتہٕ کول کیتھ
وٕلِیو کاںٛسہِ توٚرنہٕ فِکرِ۔ ہَرَ دَن کَرٕ پھِر ساری سے زَردی ہٕیٚی لوٗک
نہٕ کاںٛسہِ۔ ساری اسی وٕنٛدک انتظام کرَنہِ لگی ہتی۔ راج وٕلیس
اوس پیٚراوُنہِ تہِ سمکھان مگر بروٚنہم آپھٹی نہٕ دوہ ہے دوہ ہَے۔ دوہ لٕ
اوس شہ ہیوٚر گام کِمے پہَن کھصان۔ راجہ وٕلیس اوس نہٕ امیٚک غوصہٕ۔
آخرِ ہَے تِمو پننی الگ زندگی شروع آس کرٕمٕژ۔ بیٚبہٕ اوس تسہِ آلٕ
زمینداری لوگمٕت تہٕ تسندِس لوہ کیتھ بایِس مختارس اوسن
جمبِ حوالہٕ کوٚرمٕت۔ تسے اوس ہیوٚرَن زیٚن والنہِ تہِ کھسان۔
مگر وٕونہٕ اوس نہٕ تسہِ تہِ ہیٚوٚرن کھسان۔ شایَد ما آسہِ ہے زیٚن
سارِ تِمہ مہ کلیٚوٚمٕت۔

راج وٕلیس لگہِ ہے وَنہِ ہَفتہٕ کھنٛڈ زیٚن سارنس۔ بیٚیِ پھِر

اوس وَق سٕہ اوس زٕنی بور ہیتھ واہ وارٕ ڈکرٕ وَسان۔ سیتی اوسُس لال خان تہٕ۔ تس تہٕ اوس اَتھ بار زٕنی بور۔ تِم آسی کتھ کتھ کران تہٕ قدم قدم بیٚن کٔن وَسان۔ راج وٕلِس آسو نہٕ پننی دوہ کھوہ کانٛسہٕ بار نِی خوش کران۔ سونٛچان اوس پرتھ اَکِس سیتی اَکے کتھ کرٕنی چھیٚنہٕ مناسب۔ ووٚنی یہٕ چھُ نہٕ تہٕ چھُ۔ روب چھُ تس شاید یمِن زٕ اَنِتھ امتحان ہیوان۔ تِمٕ اَسِ تٕہنٛدِس اَتھ بیٚرہٕ ہَس تَن دار ہرٕ۔ مگر لال خان اوس تَس جگرٕ کھ بوے زَن۔ یمِہ سٕہ سمکھان اوسُس پننی دادی اوس تَس تٔس اوت باوان۔ یمِہ کٔنی تٕہنٛد سپنِک بور لوتان اوس۔

یمِلہٕ راج وٕلیٚن اَز وار یاہ کالی لال خانَس نِش رٕشِتھ یہ ہِشر کتھ تِج تِمٕ دِنیس مشورٕ زٕ تِمَس یِہ رِشِتھ کُن پھیرٕ نہٕ تھورٕ نہٕ نِی۔ راج وٕلی وَنُس درجواب "آہن سا تہٕ گژھ سو تِتھ بیٚٹھ راضی گژھنی سو چھنہٕ ووٚنی بَرہٕ ہبر تہٕ تیران۔ تَس چھُ باسان وٕلِ نَتہٕ وٕنی واتہٕ تَمرو۔" لال خانن دِیت پلس اَکِس پیٚٹھ زٕنی بور رٔٹھیکہٕ راوِ تہٕ تھکھ۔ راج وٕلی تہٕ رٔکیو دَم سنبھالنہٕ خاطرٕ بیٚس پلس سیتی ڈٔکھ دِتھ۔ لال خانن دِژ زٕ ٹھاہ بیتہٕ ؤنن راج وٕلِس کُن۔ "نہٕ۔ نہٕ تِمہٕ ورٕ اَسے چھُنہٕ چار کانٛہہ۔ ژٕ یِہ زی سو پھیرٕ نہٕ کھور نہٕ کَڈنی۔ سَتے یہ ییٚوٕ ڈ عذاب چھُ۔ یتھی حالات وٕچھِتھ چھیٚنے کتہٕ وٕنہٕ خدایس پیٚٹھ تہٕ یَژھ ووہکھان؟" "نہٕ نہٕ مہٕ وَن۔ ووٚنی چھیٚنے ستی مئے

تسۄنزِ آش. سُے ہے کرٕ ہمیاکرِ تہٕ منٛے موکلاوِ اَمہٕ عذابہٕ تلٕہ۔ یٕہ
اوٚسُس دٕپان رازدانہٕ ہندِس پیٖرِ بابَس شُندوو رٕسُ تِچھ پیٖنہٕ وول
تَتھ پیٹھ گرٕھنس ہاگرٕھ راضی۔" راج وُلی زَن اوس پانس یتی
مشوٗرٕ کران۔" آتہٕ تہٕ تِچھ ٹھیکھ۔ ہناہ آسہٕ تمہٕ وقتہٕ تیز
تیز یا ہز۔ مگر سو چھیٚے تیز ہوٗتی تَتھ ہے کھوژوِ ــــ تیلہٕ کھٔنتی
بوٗٹھ۔" لال خانن وٚون تَس تھوٚد وو تھان ووہ تھان" تِ
چھکھ ٹھیکھ وَنان۔" "اَدٕ ساپکھ پیٚتہٕ گرٕھ زیر"۔ راج وُلیٚن لوٚم
زٕلی بار چِن رزَن یرٕ ہٕنہٕ کٔن تہٕ وٚتھ سُہ تہِ پٔلہٕ پیٹھہٕ تھوٚد تہٕ
دٔراو لال خانس پَتہٕ پَتہٕ۔

یار بومنٛزی آسہٕ شامہٕ ژھایہٕ گنٛے ہز۔ مگر لبہٕ نہٕ اوس
تاپھ وٕنہٕ گامس پیٹھ ڈاپھ تژ آوتھ۔ لال خان اوس ہناہ برٕ ونہٕ۔
راج وُلیٚن تیز رو قدم تہٕ ژھیتھے یم گامس منٛز ژابہٕ اَتہٕ اوس کرٕکہٕ
نادوو تھمت۔ لال خان یامبر لو۔ "رب راکھا۔ خبر کیاہ ژلیل
چھنٛے"۔ یم تیزِ یہٕ گام کٔن۔ وٕنہٕ آسی پاتژھ داہ قدمے یژو ہٕنہٕ کٔن ٹکچِ
متی زٔنجری آیہٕ گرٕبن پیٹھ ژینجل دوان گامہٕ پیٹھ ہمیٚن کٔن۔ کوچہٕ
اوس ننگ تہٕ پان بچاونہٕ خاطر شرپے یہٕ راج وُلی تہٕ لال خان لبہٕ
منٛز۔ گری دٔرایہٕ واو زَن تمن ژھسٹھ گٔڈتھ۔ دوٚرِ اَس اکھ چھوکھ
ہمیٚن پیٚتہٕ لاران تہٕ یلہٕ یِژ تیراہ یران۔ اَمہِ چھوکہٕ منٛز دِژ اُکہ ہمیٚن
پیٚتہٕ ٹھڈ کرٕکھ۔" ہرگاہ توہہٕ منٛز ووہ بی بورکا ہٕنہٕ کھوٚتو مکُرٕ تژ اوو

کرِتھ"۔ راج ولی تہٕ لال خان آسی ہے بنگہٕ گامتی۔ تموٗ دِژ ژلہٕ وِنِن گرِہن کُن نظر۔ گرٕ داوس دِہہ تلمت تہٕ اَکھی دٕہہِ لمیکس منٛز آسو وہ ڈہم ژلہٕ وِنہِ گجری غایب گامتی۔ راج ولی پھیٖور لال خانس کُن "خبر کیاہ ذٔلیل چھِے۔ خدا گوٗ ژھہ رحم کرِن"۔ راج ولی خانس آسی لفظ نیٚٹہ متی۔ لال خانن وُچھ بیٚیہٕ وُڑو نہٕ گرٕ دِکُن۔ "ہم زن چھ بوہ نہٕ گاہکی"۔ "پکھ وُچھو کیاہ ذٔلیل چھِے"۔ "پکھ چل"۔ تم دراہ تیز تیز گام کُن بیٚیتہٕ ہٕتے اوس وُوتھمت۔

یٚیلہٕ تم منٛز گامس واتی تموٗ وُچھ سورُے گام ماجاہنہٕ گرٕ سیمیوٗمت۔ تمہٕ پتہٕ دِس آنگنس منٛز اوس ہول ہالے وُوتھمت۔ فکری اوس تہٕ تراُن زِ ذٔلیل کیاہ چھِے۔ کوٹھس اندر آس کوہسہٕ تام لبلہٕ کران تہٕ بڑہٕ بڑہٕ دوان۔ راج وٕلِین تہٕ لال خانن تژ آوی زلی بار نیٚبر کٔنہ تہٕ ژایہٕ ماجانس آنگنس منٛز۔ راج ولی ژاو لٗوکو منٛزی منٛزی تہٕ ووت۔ ماجاہس نش یس آسس پوٗس اوس کھوٗتمت تہٕ اُچھ آسس نار ژھٹان۔ سہ اوس وُنہٕ تہٕ کٔژکہٕ دوان۔ "ظالم مار واتل، حیوان نسل"۔ راج ولی خانن پرٛژھ تس کھوژان کھوژان "کیاہ سپد۔ کیاہ ذٔلیل چھِے"۔ ماجا پھیٖور تس کُن خشمہٕ ہوٗت۔

"وُنیوٗ نے ناسوہ چھینہٕ زنانہٕ سوہ چھِے ڈآن۔ چانس اُمس پیراہنہٕ ماج۔ ہمن کینژن رینہٕ نے منٛزے ہاوتہٕ بیٚنی تحصلتھ۔ پوش ہش کوٗر بٔنہٕ تم جہنمس۔ جہنمے آس۔ از تام چھا کانسہٕ گجری زنانہٕ پیٚٹھ اَکھ

نٕلمٕت۔ گژھ وُچھ مٲری مٲری کیاہ حال چھِہَس کوٚر مٕت۔" "نہ۔ نہ بہٕ گٔیہ قیامت۔ پیٚرا اوس ناشتہٕ۔" راج وٕلی خانس تہٕ کھوٚت خشم۔ "سہٕ ہا سہٕ چھُ دیار گلہٕ۔ تَس چھِہٕ دِدِ نہٕ پھوران ماجہِ برٕ وٕنِہ کیتہٕ۔ یہٕ سوزٕرے خطا چھ تسنٛدے۔ مےٚ نِش چھُ سُے خطاوار۔ نامرد۔" ماجاہتِس شرارتَس ہرے بہٕ رٕنیہہ تہٕ کڑکہٕ دوان گوٚ سہٕ تھوٚ دٕوتھ "نا با نا۔ تمۍ سُنٛد نا چھِہٕ کانٛہہ قصوٗر۔ سہٕ ہا چھُ فرِشتہٕ۔" یِی وَنان وَنان دژا بہٕ لالی کوٹھہٕ نبر۔" آ۔ آ۔ توٚرے ہے تمۍ جان قربان کوٚر ژٕرے پیٹھ۔ گژھ اَتھہ انٛدر۔ بے شرم۔ ہم نِیارے چھِتہٕ ژٕنا نہٕ أنٛترٕ راوان۔"

لالی نِیہ ماجہِ نرٕ ژٕھتھ انٛدرکو کٔھس منٛز۔ مستان خان کھوٚت برانٛدکنہِ پیٹھ تہٕ لوٗگ شرارتَس منٛز نرٕ گلناونہٕ "سہٕ چھُہٕ وُنہٕ ماجہِ زامتٕے یُس سانِس گامَس پیٹھ کُنٕہ عزتھ کرٕنٛک جرأتھ ہیٚکہِ کٔرِتھ۔ اَتھ ہیٚمو کھ قصاص۔ تژا وُکھ نہٕ کیٚہنٛہ۔ بابِن سوزٕرے گام زار پارس نتہٕ روٗزِن تیار دُشمَن دآری خاطرٕ۔" لالی ہنٛدی بٔلے دِرٕ دار کٔنِی کرٕکھ "بس بابا بس۔ رشتہٕ ژھیوٚن۔ کتھ باتھ کرٕنۍ چھِنہٕ ضروٗرتھ۔ ہرگاہ تہنٛدِ گامُک کانٛہہ تہٕ تفریوبر کھوٚت بہٕ کرس نکہٕ تور تبرٕ ستی۔ یہٕ چھُ میانہِ بٔلٕنِہ ہنٛدِ برٕ تک سوال۔ آ۔ بس۔" راج ولی گو دارِنِش تہٕ وٕوٚنُن وارٕ وارٕ "جلدی منٛز گژھِہ کانٛہہ فاصلہٕ کرُن۔" ژٕرے اوٚسکھ تہنٛزِ وکالتھ کران۔

بَس چاچابَس، وٕنۍ چَلہٕ نہٕ چھوٗن مشوٗرٕ لوٗزِکھ۔ اَمہٕ کھوٚتہٕ تہٕ ہا کانٛہہ قیامت؟" منتان خانس لجِ ہُر۔ "بَس بَس فاصلہٕ گَو۔ یِم ہیکَن نہٕ سانہِ کوٗرِ پیٹھ کُنہِ یہے عزت کرِتھ۔ بَس یِتھین کمینَن ستی کیاہ رِشتے بناوُن۔ اَز کہِ پیٹھ ژھوٚٹ اَسہِ تِمَن ستی پرٛتھ کانٛہہ تعلق۔" "چھاتہٕ یہِ ییہِ فاصلہٕ منظوٗر؟" سارِے کوٗر اَتھہ فاصلس آمنا۔ صِرف کرٕ راجٕ وُلِین ژھوٚپہٕ۔ تِمۍ ترٛووٕ کلہٕ لبوٗن تہٕ وارٕ وارٕ دِژاو لوٗکو مُنٛژری۔

تَس تہٕ اوس اَنٛدرۍ اَنٛدرۍ لبوٗن گامہٕ کین پیٹھ خشم کھوٚتمت۔ تَس مَنٛز تہٕ اوس اَمی ہبترآژ ہنٛد خوٗن۔ یُس شہلہِ کھوٚتہٕ شہل تہٕ نارٕ کھوٚتہٕ نار اوس۔ یِم سیٚدۍ سادٕ تہٕ مابہٕ ہٕنٛتۍ لوٗکھ اَسۍ سبزرَس پزرَس پیٹھ۔ یِہندِ لول وَرتاوٕ ہِنَن، تِتھ پیٹھ قربان سپدَن۔ اَسۍ نہٕ زانٛہہ تہٕ پتھ روزان تہٕ اگر اَہنٛزِ اَتھ پیٹھ ژم گژھہِ ہے تِم اَسۍ نہٕ اِنسان کانٛسہِ تجہٕ کِہنٛح تہٕ قدر کران۔ راجٕ وُلۍ یَس تہٕ اَس خوٗنَن گژھ درِژھِر۔ مگر سہٕ اوس بٔیِن ہنٛدِ کھوٚتہٕ جہاں دیدٕ۔ تَس باسیوٚ زِ یہِ فاصلہٕ سپدنہٕ ٹھیکھ۔ تَس آس پیرأہس پیٹھ پرٛژھ تہٕ بیٚلہٕ تِمۍ وُچھ زِ لالی کیٚتھہ کُنہِ دِژایہِ تِہنٛدِس حمایتَس تَس باسیوٚ یہِ فاصلہٕ غلط۔ مگر لکہٕ مُلتس کیاہ کرِہے۔ تَس باسیوٚ پننے پان گوٚو تہٕ گار۔ سہٕ دِژاو وارٕ وارٕ آنگنہٕ نبر۔ پتھر بِہتھ دِتن زِنۍ یارَس اَکھ تہٕ کوٚو کھبِن اَتھ دِتھ وٚتہ تھوٚد۔ لال خانَس زِنۍ

بأرس کنٛ ترٛاوٕن نظر۔ سُہ اوس أنٛدرٕ گامہٕ کین ستچہ رلبوٗمٕت
راجہٕ وٗلیس باسیوو پننہٕ پان کتھ زوٗن۔ یرٕ ژھیوٗن۔
تمہٕ کرٕ آنگنس کنٛ پھیرتھ بیٚیہٕ نظر تہٕ ڈراو وارٕ وارٕ گرٕ کنٛ۔

۱۶

دۄشؠ وٕنی گامَن آسۍ ہَمِنہٕ یدٕبن وٕرؠ یَن ہیٚنٛدؠ رِشتہٕ
ژھیٚنمٕتؠ۔ اکھ اُکِس سٟتۍ آسۍ وۄنۍ زَنِس نہٕ ترٛ لیٚشہٕ ہمرٛا اُنٛدرؠ
اَنٛدرؠ آسۍ ساریٚ اینٛگ راہ پیٚراہنہٕ ماجہٕ کھاران۔ سۄ آس نہٕ
گۄڈٕ پیٚٹھے اَتھ رِشتس راضی۔ وۄنۍ ییٚلہٕ پیٚراہس تہٕ تٔسٛندِس
مٲلِس نِش کیٚنٛہہ پۄکُس نہٕ۔ تِمو کوٚس کمر لاٰیی قصاص ہینِس تہٕ گرِس
مَنٛز گوٚمژ نوٚشِہ ہٕنٛد دنٛد وُزن شروٗع۔ گوڈٕ گوڈٕ دور لاٰیی
اُمی ہٕنٛدِس پِترٕ فرمانس کَلہٕ گَر ییٚلہٕ اَکہٕ دۄہہ پیٚراہنۍ ماج لاٰیی
ہٕنٛدِس مٲلِس نام وآژ تَس روٗد نہٕ پانس تام۔ تَس مَنٛز تہٕ اوس
گرٕکہٕ وٕن خوٗن۔ تِمو خوٗن دِژ گرٕکھ تہٕ ساریٚ سۄتھۍ آیہٕ ژھیٚلتھ۔
پیٚراہنۍ ماج آس اَکھ بلاہ۔ تَس ہیٚمہٕ زرؠ کہٕ لاٰیی دِنہٕ آسہٕ آسان،
لیٚہ سہٕ وۄنۍ ہیو تٔس کرٕتی آس آسان سۄ آس تَمہٕ تَس لۄ نہٕ لۄ تہٕ

کران۔ لالی آس گوہ دِگوڈ برداشت کران مگر بیٚلہِ پہٕ بڈ حد ہیٚتھ
اٗس گژھان لالی آس پھٹنس بوان۔ سہ آس کرزکہِ دِی دِی اٗمِس
مجادلس لگان۔ پیرا ہیٚنہٕ ماجہِ ہنٛز زرِی کہٕ لیکہ تھوکہِ اوس نہٕ کانٛہہ
بوزان۔ مگر لالی ہنٛز وُکرز کوٚ ستی اوس سورے گام وُتھی وُتھی گژھان
نہٕ بیٚلہِ گامہ چہِ زنانہٕ سمان آسہ لالی ہنٛز ہش مٲج آس پنٕنِ رۄخ
بدلاوان تہٕ ساری آسہ لالی خطا کھاران نہٕ پنٕنہٕ بیٚلہِ مرد گرِ ہیتھ مجادلہ
لگان اوس لالی ہنٛز ہش آس ہمسایہ باین ہنٛز شہادتھ تاران ہمیہ
کنہٕ پیرا ہٕن موٗل، تسند بوے ساری لالی پھیریتھ آسی گژھان۔

پیرا ہس اوس سورے فکرِ ژران مگر بہٕ زانتھ اوس ژھوپہ
کرِتھ بیہان زِ معاملس گوژھہ نہٕ طول لگُن۔ تس اوس لالی ہنٛد عار
بوان۔ سہ اوس اٗمہ ساریے خاطر پانس خطاوار زانان۔ بچار لال
مال پرِی کتھ زندانس بُمہ مئے۔ بیٚلہِ ساری شوہ نگتھ پیراتس وچھس
ستی ژٲنان اوس تس آسی ساری دوہ کھ، ساری داد نشان۔ اکہِ
دوہ بہٕ بیٚلہِ پیرا ہنہٕ ماجہِ لالی ٹھہ پہٕ ژٹتھ لتھ ناونہٕ آس، پیراہن
ووہ ن لالی یکجہ زلوکُن ہمیہِ تفریقہ نشہِ دور، ہمیہ ظلمہٕ نشہِ دور
ہموگامو لشہ دور" لالی وُچھ اُمی سٕنٛزن اُچھن کُن ہمن منز اوش
پیران اوس "ناپیر یانہٕ ناگژھ نہٕ تجان۔ بابا ہا مرا اٗمہِ چھوہ کھ
ستِی۔" ہم ساری ہے گیہ اٗسہِ کپیرتھ۔ ہم ہے مارتے ژے
پتہ کیاہ کرِ یہٕ۔" پیرا ہن ووٗن بے بس گژھتھ۔ لالی تھوو اُمی

بِسندِس وُشنِس وَچھس پیٹھ کلہٕ تہٕ وَوٚن تس "تۄ تہٕ مَرِہا پتس شہلِس تَل۔" پیرآہن دیت لولہٕ سان تَنشِرِ شمہٕ مثیو ٹھ۔" کیتِس کالس، کیتِس کالس کَرو اَسی یہِ سورے برداشت؟" "یہٕ ناکرہ ہینہٕ کیٛژ تھ تہٕ مگر میلہٕ یہِ مثالِ ہالَنِس میٚنژ چھپے بژان، مےٚ نا چھنہٕ پانس نام روزان۔" لالی آس اُشس دارِ لجِ ہژہٕ "ژٕ ما گژھ دِل مُلوُل۔ مےٚ ہا گژھِ چون لول سٕتہ روزُن، یُس ہلیہٕ نہٕ کینہٕ۔" "وُچھ ژٕ یہٕ ہا وِہِمن۔" پیرآہن ووٚن لالی لولہٕ سان اوٚش دوہ ٹھراوان۔ "نا بے مَرے۔ بتہٕ اَمِس ہتھِ لگی۔ مآج ہے چھے۔ نپشر رتس۔ سے کڈِ کانہہ وَتھ۔" لالی ووٚن نمِس کُن وچھنہٕ وَرا آسے۔

بتھ پاٹھی گٔی تم دوہ دوہ کڈنہٕ، اَکھ اَکِس دوہ کھ دادی دادی باوان باوان۔ لالی آس دوہ ژٕ ہشہٕ ہنز پژھ زری کَہ کنہٕ ڈول دِوان تہٕ ژھوپہٕ کرِتھ پننی کام کران۔ تنشر ہشہِ آیہٕ دآج پھٹنس یہٕ وُچھتھ زِ لالی چھتہٕ نس کنہٕ کنہِ واد کران۔ سوہ آس یژھان زِ لالی گژھ کنہٕ کنہ دفاہ گژھنی یتھ سوہ پننہٕ مرضی ہنز نوش آنہٕ ہے۔ تمہٕ اوس پانس ستی یہٕ فاصلہ کوٚرمُت زِ سوہ موہ کلاوِ ہیرآہنس کنہٕ تہٕ قیمتس پیٹھ تمہٕ وآلی اَکہٕ دوہ یہٕ پانس نتھس زَل تہٕ لجِ لالی ہنٛدس ماجہِ تبراکھ پرَنہٕ۔ تمہٕ کوٚڈ ٹوپ تہٕ لجِ ٹلہٕ ٹلہٕ وَدُن کرِتھ دِنہٕ۔

گامِ گام پیو پیٹھ۔ پیرآ اوس گامہ نیبر کینہہ نام کامہِ گومت۔
تٔمِنٛدِس زٔمینس پیٹھ گرٛ ھنہ کرٕ گامہ والیو تٔمِنٛدِس مآلِس تہٕ
بآیِس شیچھ۔ تِم آیہِ دَوان تہٕ دوران تہٕ بییلہِ تِموٕ پیرآ ہنہ مآجہ
حالہٕ بد وچھ گومت تِمَن رٕو دِنہٕ پانس تام۔ تِموٕ لیتھ ناوٕ لالی۔
ماردی دی کرٕ کھ اُڈٕ مآرہ۔ لالی بچآرِ آئس گٕلی نہٕ گٔنڈِتھ تِمَن زارہٕ
پارٕ کران زِ میٹھون تہٕ لوٗزی تو۔ مگر کینہہ تِمَن اوس جِن پٕژ کھٕژ
ژامت۔ تِموٕ کُڈ سو لیتھ وان گرٕ تہٕ بٕرٕ کھ گرِس۔ ستی سٕوزی
ہس نفر جوراہ تہٕ کُڈ کھ گامہ مَنٛز واپس، ہیٛوٗر گام مالینٛ کُن۔
تہٕ پیرآ ییتھے شامس گرٕ آو آ تہٕ وُچھن چھنٛز سآرے کابینا تہٕ
دٕزِتھ سٕوری گآژ۔

اَتھ حادِثس اوس بچھ کھنڈ گومت۔ پیراہن زون نہٕ
مُناسِب طیشس لاینہٕ ئٔن۔ تِمی اوس فآصلہٕ کوٗر مُت زِتس کیا
چھ کرُن۔ ہیٛاری آس لالی لوٗرٕ پٕژھ نینس لوکس پیٹھ۔ تِم دوہ شوٗ
اُسی نینس تٔوس گٔنڈِتھ مٔنزی مٔنزی اَکھ اُکس تَتھ نارس مَنٛز
پلن ژٕورٕ سِمکھان بٔس لوٗری کنہِ ہمین دوہن گامن ژھہن اوس
دِوان۔ تِم آسی یتھ کُنہ کرٕ ہیتھ نہٕ اَکھ اُکی سٕنٛد ناو ہیوان تہٕ نہٕ
کآنسہِ کُنہِ قٕسمُک باس دِوان۔ اَو کنہِ اوس سارِوے زٕونمت
نرہِم تہٕ چھِہ حالاتن تَن بہ رَضا۔ یتھ پآٹھی گو دوہ دوہ گُذران۔

١٧

ازٕ اوسُن دُپہر پٹھے نب وولمُت۔ بالو آسُن شینہٕ ژھٹھ ترٛاوِمژ۔ دادٕن اوسُن دوٚہی دوہ ہیٚس اَتھ گامَس تہٕ اَتھ اَنٛدرٕ ٲکھی وَنَن گَتہٕ گیٖوٗر تلمُت۔ سارٕ آسی دِگر ہیٚے دار بَر ترٛوٚپرِتھ گرَن منٛز شرٛ بیہِتھ۔ ریشما آس شوٚنٛج مژٕ بگر راج ولیبَ زَن آس دِیَس بے قرآری۔ تَس آس نہٕ نبٔندرٕ پیوان شہ اوس بہتھ دارِنِش دَزِ وٕنِس لال ٹینٛنس کُن مدّے گنُٛدرتھ خبر کمَن غوطَن گومُت۔ لال ٹینٛن چِہ ریٚہہ آس داوِہ سٕتی تھرتھر۔ اَتھ سٕتی سٕتی آس دُبہ رارِے ہش گژھان۔ راج ولی خانَن ژ لال ٹینہٕ پیٹھ نَظر دارِکن۔ دارِ آین تَمی تیٖرِ روکنہٕ خاطرٕ ٹھیلہ پَنٛج ٹھکٕتھ تھاوِمژ۔ اَتھ اوس بوٚنٛزِ مہ اَنٛد دُچھِنی کُنِی کیٖلِ پیٖرِتھ آمُت۔ ماٹھ پیٚجرِ ہُنٛدِ کوٗن اوس رُوٗدِ مہ سٕتی کھرٕ ناوِنہٕ آمُت نہٕ داو اوس اَتھ ژھینہ ورآے

دارِ طاقَس ستی ژٲنٛدٕرٕ ژٲنٛڈٕ دِوان ییٚمہٕ کٔنٛز پٕہ دُبرارٕس آس گژھان نیٚبرٕ آس سَنٛح آنہٕ گٔمٹہٕ۔ لال ٹیٚنٛچ رٕبہٕ آس آمہٕ دُبرارٕ یہٕ ہٕنٛزٕ لَیہٕ پیٚٹھ ژھرٕٹہٕ ژھرٹ کَران۔ ییٚمہٕ ستی کوٹھس اَنٛدرٕ پٕرِتھ کانٛہہ ژھاے ووہ تٔل ٹچٛن لگ ہٕژٲس۔

راج ولی اوس یہٕ وُچھِتھ تٕژ ہر تُو مُت۔ تٕمۍ ڈول ظٔو لن تہٕ وُچھُن پٔتھرِ س کُن۔ اَتہٕ پٔیِیس نَزٕ یٚمہٕ رِکابہٕ پیٚٹھ نظر یُس دارِ نِش آس تہٕ یتھ مٔنٛز ژوٚٹ اَتھ سوٚتِس گاشس مَنٛزٕ تہٕ نُنی پاٹھی لَبنہٕ یِوان آس۔ راج ولی یَن ڈاج بِکدَم آمہٕ پیٚٹھ نَظر سُہ کھوٚژ اَکھ۔ نظر پٔیِیس ووہ رٕلشٕمایہٕ پیٚٹھ یُس یہٕ مٔنٛز نیٚنٛدرِ رٕشوٚ نَگَنہٕ کھرٕ وہ کھ آس ماران۔ اَتھ مٔنٛز گٔیہٕ دوٚرِ بِکدَم ہوٚنٛزِن ہٕنٛزٕ زَبرٕ دَست ووہ پھِرارٕ۔ راج وُلیَن پھیٚرٕ کُلہٕ دارِ کُن۔ یہٕ ووہ پھِرارٕس ژٕہہ یتہٕ ژٕہہ نَزدیٚکھ نَزدیٚکھ یِوان تہٕ اُتھی ستی اوس ٹکَن ہٕنٛد کٕرٕکہٕ ناد تہٕ کَنَن گژھان۔ یہٕ شور ووت بییہٕ ہَن نَزدیٚکھ تہٕ راج وُلیَن بوزٕ ٹکَن ہٕنٛزٕ کٕرٕکہٕ بِلکُل صاف "ہیبوٚ ژوٚرہا۔ ہیبوٚ ژوٚرہا۔ یہٕ کیٚنٛژہٕ ژھٕہ۔ یتھ ناژلہٕ۔ یتھ ناگامہٕ نیبرٕ نیرِتھ دِلوٚس۔"

راج ولی گو ہَکہٕ تھوٚد وُتھِتھ۔ تَس لوٚگ ٹھوٚکرٕ دارِ تَلہٕ کِین بانَن ستی۔ بانہٕ آیہٕ اَکھ اَکِس ستی ٹھاسرا وُنہٕ۔ رٕلشٕما گَیہٕ آمہٕ ٹھسرارٕ یہٕ ستی ہوشار۔ سہ وُژھ کھوٚژِتھ تھوٚد۔ "کیاہ گوم کُس ژھُہ"۔ "کیہنہٕ چھُنہٕ پَے لگان" راج وُلیَن ووٚن دارِ کُن گژھان

گرٛھان۔ تِمو تُجٕ ٹاٹھہٕ پتج تھوٚد نہٕ کلہٕ کوٚڈُن دارِ کنِۍ۔ نبٕراوس
زبردست اَنہٕ گوٚٹ۔ دۄہ سہٕ نبرٕ ڈکرِ پیٹھ آسہٕ اَتھ اَنہٕ گٕٹ
مَنٛز دزٕہٕ نہٕ لشہِ دَرِ دَوکران۔ شوراوس زبردست وۄتھمُت۔
ہوٚلِ آسی ہلکارٕ گاہتِ تہٕ بہٕ سوٚرے شورٕ سہہٕ سارٕیے لشہِ تہٕ ہم
ساری لُکھ آسی راجٕ ولی تھانہٕ نِس کوٚٹھس کُن دَوان۔" ہیبو کوٚتوٚ
گوٚ نوٚرا۔ کوٚتوٚ گوٚ غائب؟.. " ہہ کیٚتھٕ ہہ چھُ؟" "نانا بہٕ ہا چھ بارِ
زِنڈٕ واوِ سٕتۍ الان۔"

راجٕ وَلِیَن ژِ ون پان یکلام اندر۔ تمبرٕ تجِن اَتھس کیتھ تہٕ
دورِ ٹیو دَروازس کُن، یتھے تِمی برٕ بلہٕ تژ وکُنام آو اندر لاینہٕ تہٕ
پیوٚ تمی سِنٛدِس قَدمَن پیٹھ۔ راجٕ وٕلِیَن تُجٕ تمبرٕ تہٕ ہشرٕ آنس لاینۍ زِ
پنٛھر لاینہٕ آمتس گجرِس ژُج کُنی کرٕ کھ ہیٚرِ تھ "ناچا چانا"۔ راجٕ
وُلِیَس باسے بہٕ بہٕ آواز ویٚزٕ۔ اَتھٕ یتھ مَنٛز تمبرٕ آسس گوٚ مَنٛز ہواہس
روٗزِ تھ۔ تِمو دِژ تمبرٕ پنٛھر دارِ تھ۔ سہٕ نمیوٚد نہٕ ژھنۍ اہس ناس
تھپیھ۔ اَمِس اوس پھرٕ کھ کھوٚتمُت، اُچھ آسس پھٹتھ دڑامژ۔
نمہٕ اَنہٕ گٕٹ مَنٛز نہٕ زوتان آسہٕ۔ تس اوس آسس لوٚس کھوٚتمُت۔
"ہےٚ بچاو چاچا، ہےٚ بچاو۔" راجٕ وُلِیَن پژِ زنو بہٕ ووٚہ لِ لوٚرِ
پاٹھی۔ بہٕ اوس پیرا۔ نیٚبری کنِۍ آسی لُکھ راجٕ ولی تھانٕس کوٚٹھس بلکل
نکھہٕ آذٕ ہتی۔ راجٕ ولی بامبرٕ ٹیو۔" پان کھٹہٕ۔ پان کھٹہٕ۔ اندر
اَتھٕ زِنذِ کوٚٹھرِ مَنٛز۔ جلدی کرٕ۔" راجٕ ولِیَن دیٚتُت تس زِنٛذِ کوٚٹھرِ

اَنٛدرٕ دَکہٕ تہٕ پیٛرا گوانہٕ گٔنٛڈس مَنٛز جذب۔ رشیماوآژ ساران ساران
راج وُلیٖین نِش۔ سہٕ آس مَنٛز ہنٛدی پاکھٕ تَس کُن دُوان زِ تَس
لوٗگ ٹھوکر۔ راج ولیٖن تُج سو تھوٗد۔ "سہٕ آو۔ آوسہٕ۔ آونا۔"
تمہٕ ہُنٛز وُ قمرو ہٕس آلوکڈُن زِ راج ولی خانَن دِتیٖ تَس اَسِس
تھوٗپ۔ ہبرِ آسو نکھ آنگن بَرَس پیٹھ وٲتی مِتی۔ راج ولیٖن
تُل رشیما یہٕ ہِنٛد اَسہٕ پیٹھ ہاہبر ہوٚت اَتھ تھوٗد۔ "ژھوہ یہ کر۔
ژھوہ یہ؟" "آوسہٕ۔ آوِ میٖون قمرو۔" تمہٕ وۄن کھوژِتھ راج
وُلیٖس۔ "اوہ۔ ایٖن۔ ژِ بیٚہتہٕ ژھوہ یہ کرِتھ۔ خطرِ چھُ نَح۔ بٔ یمہٕ
وُچھتھ بیٚتھ پہ کرِتھ تہٕ کلڈکھ۔" تمہٕ رشیما کونس منٛز تہٕ بیہنٲوِن
زوورٕ پتھر۔

راج ولی خانَن تُج تیٚہرِ نہٕ نقلی شرارتس منٛز ڈرائکر ہِہ دُوان نیبر۔
دَروازَس دِتُن چیٛر واپس دَکہٕ۔ "کنہٕ چھُ، کنہٕ چھُ ژوورٕ دلہٕ؟"
تموٗ چھ زِ آنگن بَرِ چھُ وُنہٕ دِنچھے۔ تمہٕ زون زِ پیٛرا چھُ دوسہٕ بیٹھ
دوہ ٹھ لٲیتھ اندرٕ ژاامُت۔ ہانکل مَنٛز آوِتھ دژاوسہٕ خشمہٕ ہوٚت
ہبرِ تہٕ دِژِہن کرٔ کھ۔ "کپاری ژولٕے؟" اَکھِ اوس۔ مےٚ وُچھ یمہٕ
موڑٕ تلی ژلان۔" نوٗرَن وۄن تَس کوٹھ دُچھنہٕ کیٖن موڑس کُن
اِشارٕ کران۔ "حاف چھُ تَمہ یہٕ پیٹھ۔ گامی گام چھُ ژُستھ آمُت۔
مگر یہٕ اَکھ نَفر۔ یہٕ اَکھ ژوورٕ تو گو نہٕ تمہ سہٕ زُن۔ شرم چھ تِہنٛد
خاطرٕ۔ گرِ دِ کوٗن۔ پکو دوٗتہ کنہٕ گو۔ آسہٕ لوٗین کُن ژولمُت۔"

سہ دڑاد دوان دوران بوٗن کُن تِس پَتہٕ دوٗرے یہٕ باچے ساری
پکو پُٹہ۔ یوٗن وَنَس لوٗگ ژھانڈُنو۔ ژوٗ واپاری آسہٕ لِشے لِشہٕ
نژان ہیوٗن آسی تیمَن بروٗنہہ بروٗنہہ دَوان تہٕ ووٗ پھان۔
سوُرے وَن ژھوٗنڈِ تھو تہٕ آخرس ہیُبہٕ ژھینتھ۔ "خیر کیاہ پاری
ژوٗل ہیوٗنی ہُھر۔" زوراوَرن ووٗن شرارتہٕ سان۔ "پکو واپس
راتھ گیہٕ ڈاک۔" یہ اوس متان نہانُن نیچو۔ "پکو پکان کو نہ
چھو ووٗنی۔" تِم دڑا یہٕ واپس گام کُن۔ راج وٗلین ووٗنکھ گام
اژان اژان۔ "ہیسے رَوزی زہو ووٗنی لوٗزو۔" لِشہٕ مشالہٕ گیہٕ
اَکھ اَکس لِشہٕ ژھینہٕ تہٕ راوِ وارہٕ وارہٕ آنہٕ گٹس منز۔ شوٗر تہٕ گوو
ختم۔ ہوٗن ہنز ووٗ پھرارے تہٕ ژھوکے یہ۔ راج وٗلی روٗد
توٗتام دوہ سہٕ ژھایہٕ ہوٗل یوٗتام ساری پننین گوٹھن منز ژایہٕ۔
ژوٗ واپاری گیہٕ ہیُبہٕ ژھوپہٕ۔ راج وٗلین مُژروو وارہٕ وارہٕ بر۔
روہ بَس پوٗرُن شُکرانہٕ تہٕ ژاو کوٹھس اندر۔ اندرہٕ اوس
اَنہٕ گوٗٹ۔ لال ٹینس اوس شاہ ژھوکیو مُت۔

تمی کھاج لال ٹینس سوٗ یتھ۔ رِیشما آیہ تس نش دوٗ۔ "کم
آسی یم۔ کتہٕ تھوو کھن تمرو۔" راج وٗلی نہانس ژاو توٗ سر لرزہٕ۔
مگر تمی سُندو رپان تہٕ رِیشما نین اَتھس تھپھ کرتھ بلیہ دارہٕ ہندس
کوٗنس کُن۔ مگر رِیشما یہ دُیتس اَتھس دَکہٕ "ہیے کیاہ کوٗر سے ژیے۔
سہ ہیے آو۔ تھوو کھن کتہٕ۔" راج وٗلیس کھوت پانس ہیٹھ زہر

زتمو کیاز آس ریشمایہ ہندس دِلس منز آسنہ ہنز زتنہٕ بٔ ہر۔
تمٔی ہشرو تس کیاہتام وَنُن زِ زِنی کوٹھر نش گیہ ہوکھس مکا بیہ
کانڈس پیٹھہ پکنچ آواز۔ ییرآ اوس آنہ گنہ منزکوٹھر منز نیبر
دراُمت۔ ریشمایہ لاٹے کنی ووہ تس کُن۔ تمہ روٹ سہ نالہ منہ
"ماروپوت، مارو پوت۔ ژ کنہ اوسکھ، ژ کتہ اوسکھ۔" راج
ؤلی نحان آو آوِلنس منز ہینہ۔ سہ گو تمن نش۔ ریشمایہ اوس نہ پانس
تام کینہہ رُو دمت۔ راج وُلہِ ین اُنی بنیہ سوتر تحقیق کرتھ دار
کُن تہ پھیکپورُ ٹھ زبر دستی پتھر بیہناوان وونس ہناہ
شرارنہ سان "ریشما۔ ریشما، رہ بہ پنہ پاسہ کرتہ لوہ تہ کنتھ
تم چھہ امس زوس زاگان۔ تمن ہے پے لگہ تم تراون آسہ
نہ نکہ نور کرتھ۔" ریشما گیہ اسمنی ہش نهوُد وُ تھتھ۔ "سہ کس
ہیکہ امس اتھ لاگتھ۔ یہ چھہ مے نش۔ تور یہ فکر مے نش۔" تمہ
ہشر کرہ کہ دِ نہ۔ راج وُلہِ ین گنڈس گلی۔ "ژے کو نہ فکر تران ریشما۔
یہ تھپنہ شرارتک وق۔ ریشما فکر چھیہ تران کینہہ۔ ریشما" ریشما
آس ہنس عالمس منز۔ سوکیاز بونہ ہس یوُرک۔ سو گیہ پیر آہس
کُن بیں وُنہ آنہ گٹس منز ہے بُشکہ ہیتوہ ووہ تھدنہ اوس۔ تس
تور نہ فکر زتس کیا پزکرن۔ ریشما پھرنو وتس کھینکن اتھ نہ بلہ
لولہ سان وون تس "ژے ہا آسی بو چھ لج ہژ۔ یکھ۔ یکھ۔ مے
چھمے زوٹ تھاو ہژ۔ یکھ۔" تمہ پکنو وپرا دارکن بتینہ تس

قمرو نہٕ خاطرٕ رکابٕ آس۔

راجہ ولی تہٕ لوٚک دارِکٕن تہٕ بیٚوٗٹھ لال ٹینٛس دولہٕ۔ تمۍ
زوٗن نہٕ مناسب بتھس نوزک وٕ تنس منٛز رلیشما آمہ سیٚتھ منٛز کڈنۍ۔
اَتہٕ کینٛژ روٗ دسہ گاشٕس ٹھر۔ رلیشما بہ نج رکابٕ اَتھ سارِ سوٗ آس
ووہ ژٕ سائپے کام اَتھ ساری کران۔ خاص کر بیٚلہ اَنہٕ گمہٕ ٹ آسہ
ہے۔ دوہ ہلہٕ آس تو نہٕ تس ژھا ٹیھ ہش درٕ ٹیٹھی گرٕ ٹھان۔ مگر
روتلہٕ اوس تس گاش بلکل سوران۔ تمہٕ پلنا آو ہہ رکابٕ ہیرا ہس
کٕن "کھیٹو میانہٕ گوٚبرا، یہ چھہ ہا آسی سکھ"۔ مگر بینٛجے تس
رکابہٕ منٛز ژوہ چہٕ کٕن اَتھ لوٚگ۔ تمہٕ نبہٕ رکابٕ تھوٚد تلیتھ۔
"بہ ہے یہ ژٹن ہش چھے۔ ٹھہر ٹھہر بہ اَنہٕ نے چوٗلہ پیٹھ گرم کرتھ۔
ہٕنے چھے یوت تھنہٕ دوہ گل نہٕ چانہٕ باپتھ تھوٚ ومت۔ ٹھہر ٹھہر"
سوٗ وٕژھہ بکدم تھوٚد نہٕ گبہٕ دانہٕ کٹھس منٛز۔ تیٚر ہندین دوہ ہن چھہ
ہمن گجری کوٹھن منٛز چوٗلہ دوہ تہٕ کین اَکھن پھیرن دزان روزان۔
ییتھ زٕن کوٹھن اندر وٗ شینر روزٕ۔ رلیشما یہ دژ چوٗلس ہرتہٕ لج ژوٹ
گرم کرنہٕ۔

نمبردارنٕ آسہ راج ولی تہٕ ہیرا کلہ لیچہ ن کٕن تشاوتھ گرداِبس
منٛز ہینہٕ آمتۍ۔ راج وٗلین تٕل گاہ تھوٚد تہٕ پھیٖوٗر ہیرا ہس کٕن " ژہ
کیا زٕ آکھ یورسو تہٕ نس آسس منٛز۔ ہم ہا مارِنے ژے پیرِ یا، ہم ہا
مارِنے۔ نۍ وژہ ہے ساری ریشتہٕ ژھینی متۍ چھہ۔

"ماَرِن۔ ماَرِتَن۔ مگر لاَلی چھے میانی، سوہ نمن یہ پانس ستی
سوہ آسہِ ہے ہیٚے ہَداران۔ مگر یم ہا ہتھ آسی ہیٚے کیتہِ تام زاگہِ۔"
ہیرآہن ووہ ن راج وُلِیس کُن گوہ ڈنچہِ لَتہ نظر تلنتھ۔ راج وُلی ین
ژوٚمراوِ اُچھ، تس اوس شکھ ہیتوہ گومت زِ ہیرا تہٕ لالی آسن کیتہِ
نتہ کیتہ اکھ اکس سمکھان۔ نتہ گیہِ تہٕ لالی کرِ ہیٚہن واجنیہٕ ازسپد
تتھہِ شکس تصدیق۔ تمی ترٛوو وش تہٕ لوگ ہیرآہس ونہِ۔۔۔
"وُچھو گوبرا۔ آسہِ چھ پننی قولون، پننی رِواج۔ سوہ ہکہِ ہن
نہٕ ووہ ژٕ ہیمہِ گامہِ منٛز سہل سہل نِتھ۔ تہٕ ہرگاہ نیہِ تھن تہٕ، چون
مول موج دِیہِ نہٕ تس گرہِ اَژنہٕ۔" ہیرا اوس بے بس۔
"تہٕ چھم بےٚ چاچا۔ یہٕ نمن تہٕ سوہ گرہ۔ یلیتہِ تہٕ دِلن تہٕ ہم روزنہٕ
ساری ہے ترٛاوِ نَم مگر لالی ہنڈ لوے تخشم نہٕ زانہٕ۔ ہرگاہ لہِ
لالی ہن گرٕ نمن تس نکہ راون تنہٕ، تہٕ ہرگاہ یہٕ لوریمہِ ہم کرن ہیٚے
تکہِ تکہِ۔ یہٕ ہانمن چاچا یموہ ووہ شہرے گامو دوٗرٕ۔ آسہِ ہا چھ اکھ
اکس منٛز زوٗ۔ آسہ ہا باوو۔ ہیمہِ نفرتہ نِشہِ دوٗر ہنن الگ دنیاہ۔ یمن
حیوانن نِشہِ دوٗرٕ۔ ہیٚے ہا چھ۔۔۔۔" ہیرآ اوس بلیہِ کیاہتام ونن
ییژھان زِ دانہِ کنھ منٛز ووہ تلے یہِ ریشما یہٕ ہنز گنگرارے۔
راج ولی نحانن دِژ دانہ کنھس کُن نظر۔ "کیا بنہ اُمس۔
کیاہ بنس؟" سہ پھیوٗرِ ہیرآہس کُن۔" وُچھان چھکھ کاژاہ خوش
چھہ یہٕ وُذ کہن۔ اُمس چھ ہنتہ زِژ چھکھ فِرو۔ اُمس چھ یقین

زِتُسنٛد نچُو بچھ واپس آہت۔ بچارِ گاش ماچھس اُچھن، بلبہ
ماچھ بورِکس عالمس۔ ربّا بخش ساّ میّے وہ زِ۔" پیرا ہس گو پنٛ
دود مُشتھ۔ تمس آو راج ولیس پیٹھ عار۔ "بچاّر چاچی۔ بیلہ
یِہ نیرِ اُمس کیا بنہِ۔ اُمی سُنٛد بہ خاب گژھہ چھلہِ چھلہِ چاچا۔"
نیرِی آس وہ زِ بلکل ژھوپہِ۔ راج ولی نحانن ہٕنٛدو پیرا نین
خیالن روخ پھِرِن۔ مگر پیرا اوس اُچھ وٹھِتھ کنہٕ تام سونچس
بوڈُبومت۔ تمہِ مژرِ اُچھ تہٕ لوٗگ راج ولیس ونہٕ۔ "چاچا یہٕ
چھس ناچون نچو۔ بچھ ہیٚے سٕتی یہِ۔ چاچی تہٕ نمون پانس سٕتی
ہرگاہ سُنٛد بہ خاب کھٕبٕ۔ سونا بچہِ نہٕ چاچا۔ بچھ چاچا اکھ
نوٗو دُنیاہ لباو و اُسی ژور۔ اُسی ...." تمس آس کنہ ونہٕ اڈے
زِ ریشما یہِ ژوٗٹ ہیتھ اُمس نش۔ رکاّبی تھاوِنس برٛو ٹھہ کنہٕ۔
"کھیٚے ساگوٗ برا یہِ گژھی بلبہ کھٕشٕ۔ وُچھ کیتہٕ کٕنی چھے اکھ
کھٕنی کھٕنی لٕشپان؟" یہِ ونان ونان بیٹھ ریشما پتھر۔ پیرا لوٗگ
آرٕ کٕرِتھ چٕشمو راج ولیس کُن وُچھنہِ۔ راج ولین نھو لولہٕ سان
پیرا ہس پھینکس ہیٹھ اتھ تہٕ ووٗن نس۔ "کھیٚے ساگوٗ برا کھیٚے،
اُمس ووت دوہ ہیٚے ژوٗٹ ترٛاوُن ہٕنٛدِ خاطرٕ شیران۔ کھیٚے،
یہِ ژوٗٹ آس چاآنہِ ہیٚے مقدرس، کھیٚے۔" پیرا ہن اوس تہٕ کالچن
کہیں کھیوٗمت۔ بیٹھ آسن بیرٕ دورٕ دورٕ نہٕ کرِ مژ۔ دوہ زِ بیٚلہ
گرم گرم کفنہٕ ژوٗٹ برٛو ٹھہ کنہٕ تھاوِہس نس آیہِ لبہ چھہ وہ نلنہٕ۔

تمہٕ پلہٕ نوواکھ ژٕ وچھ کٔن نہٕ لوٗگ کھیلنہٕ۔ ریشما لجِس ماپہٕ ہٕشرو
ژھِشمو مٔدرے گنٛڈ تھٕو چھنہٕ۔ تَس ژٕن اوس سِحر چھمٕت بیوہ
ژٕن آس ژٕ ہیس کھنڈس آولینہٕ مٔنز وعہ نِلے مِژ۔ تمہٕ نرٕو ووش
نہٕ دوٗن پیراہس "بہٕ عہ کیشر بار بخت چھس قمریا ژٕ آکھ واپس گرٕ
ژٕ چھکھ مٔے بروٗ شہہ کنہٕ بہنتھ مگر بہٕ چھسنہٕ تو نہٕ توٗ چھتھ ہیکا۔
گاش سوریوم ناژے پیرآری پیرآرٕ۔" تلے وعہ ژٕ دٕنس کیہنہٕ
کھیپنہٕ۔ چولس ہیشرنے ہنبر تام ریہہ۔ گژھہ سوہ ژھیپورا وگوہ ڈ۔"
راج دُلین دوٗن تس ہہاہ شرارنہٕ سان۔" اوہ مٔے گومشنچھے۔"
بہٕ وُنان وُژھ سوہ تھوٗد نہٕ ژابہٕ دانہٕ کُنٹھس اندر۔ پیراہن
نہنگلو وگرہ کھ نہٕ لوٗگ بٔیہ راج دُلیس وَننہٕ۔" بہٕ ہا چھسے بچا بچا
پوٗزوٗنان۔ ژٕ چھے نا مٔے پیٹھ پژھ۔" پژھ چھم گوٗبرا۔ ژے
پیٹھ چھم پوٗر پژھ۔ شاید چھُہ رِوبس بی منظوٗر۔ شاید چھ اسہٕ
دوہ شوٗژٕ لاژٕ لِہ وَن۔ اچھا خوہ دا بہٕ شہر مرضی۔ بہٕ کمہٕ ژٕ
مَدد، ضروٗر کرے، مگر بٔچھنہٕ دوہ ژٕ پیٹھ پاکھژا ہنہٕ بوریکھ۔"
ریشما آبہ دانس ریہہ ژھیپورا وِنہٕ واپس بہن نش۔ سوہ بیٹھ
پیراہس نش نہٕ پژ ژھنس "ژٕ وَنا مٔے ژے کیاز ترٕ آوِتھ اسہٕ
ہنتھ کنہٕ۔ ژاوسکھا اسہٕ....."

راج دُلی ہیوٗک نہٕ ژھعہ پہ کرتھ "ریشے، وُچھی ریشما
پہ ہیے چھ مُنزِلہ وادگدھ آمت۔ بہیسے چھ کھوٗ کمت۔ دوہ ژٕ

دٲمِس آرام کرُنہٕ۔ صُبحس کرِوکنتھ۔ ووٚنتھ سآسٕ "ٹھیک چھُ
ٹھیک چھُ۔ شوٚنگ سآ گوٚبرا، تھوٚکمُت چھُکھ، خبر کوٚت آسہٕ
وَق ووٚتمُت۔ شونگ ووٚنی۔" یہِ وَنان وَنان اٲژ تمہِ کوٚنہ
مَنٛز گوٚب ہِش ژادَرِ تہٕ یہِ دِژِن ہیرآہس۔ یہِ کآبِلی تُجِن تھوٚد سوہ
تھآجِن اندر دانہٕ گٕنٛٹھس مَنٛزتہٕ تمہٕ پیٚٹھوٚ یوٚ ترٛوو ڈاپھ۔

ہیرآ اوس پَزی سٕکھ تھوٚکمُت تَس ہیٚیہِ وُچھان وُچھانی
نِٚیٚندٕر۔ مگر رآج وٲلیِس کیٚنٛہہ ہیٚیہِ ہے نیٚنٛدٕر، سُہ اوس اَکہِ آوٕلنہٕ
ہیران تہٕ بٔیِس آوٕلنِس پھٹان۔ تمی ترٛاو رِلیشما یہِ کُن نظر۔ سوہ
آس نِنٛدٕر۔ رآج وٲلی پھیُور وُہنی تہٕ لوٚگ ہیُور آنہِ گیٹُس مَنٛز
تالوس کُن وُچھنہٕ۔ یِژھ کھنٛڈی گیہِ تَس تہٕ زِچھ تہٕ بیٚبٕلہِ سُہ یکدم
ہُشارگوٚ۔ تَس لوٚگ تہٕ ہیٚی زِوَق کوتاہ اوس آمُت، سُہ پھیُور ہیرآہس
کُن۔ تَس دِژِن لوتی زِبر۔ ہیرآہَن دیُت اُہہرادٕ کرُتھ لیہِ
پھُرِن۔ رآج وٲلیَن وَنُو سُہ بیٚیہِ پھپہکہِ رٕٹِتھ تہٕ کنَس تَل
وٚونُس "ہُشار گژھ، ہُشار گژھ پنٕرا۔" ہیرآہَن مُژراوِ اُچھ۔ تمی
وُچھ رآج ولی پانَس پیٹھ نَمِتھ۔ سُہ ووٚتھ یکدم تھوٚد۔ رآج
وٲلیَن ووٚنُس شُہن مَنٛز تھپہنہٕ رِلیشما ہُشار گژھِہ ہے۔ "سنگم
آسَن پھوٚلِنَس تیار۔ ژٕ نیر ووٚنی۔ ووٚنتھ یَتہٕ گژھ ژِ یر۔" ہیرا
ووٚتھ تھوٚد ژ ادراوٚک طرف ترٛاوِتھ تہٕ ووت رآج وٲلیس
نِش یِس وارہ وارہ ہانکل مُژراوان اوس۔ رآج وٲلیَن مُژ رِیر۔

ریشماہ یہِ کُن دِژِن پوٗت نظر، سو آس مست شونگتھ۔ پیرا دِژاو
بَرِ نمبر تہٕ پیٚنہٕ پیٚنہٕ دِژاس راج ولی تہٕ۔ تمۍ ژھیٖر بر لوٗت پیرا اوس
دوہ ژِ آنگنس منز۔ راج ولی گوتس نش "جسہ سان گژھو ز، پیاری
نریمہِ دوہسہِ ہیٚٹھی۔ اپاری ژھینہٕ کانْہہ خطرٕ ہیٚیہٕ وانکھ منزی
جل جل گرٕ تہٕ۔" دوہسہ نِشہٕ گژھتھ ژھیٚوُر پیرا لوٗت "یتھ ناپیٚن
وَعدٕ منشی چاچا۔" نہ نہ، یہِ سمکھے ژے جلدٕ ے، نیر ژیر مہ کر،
رب راکھا۔" پیرا کھوٚت دوہسہ پیٚٹھ تہٕ لاٚرِن بوہن ووہ کُھ۔
راج ولی رُد دوہسہ ہیٚٹھ تمس رژھ کھنچہ نظرِ تہٕ پیٚنہٕ ژھیٚوُر واپس
کوٗتُھس کُن۔ بَرٕ منزٕ رُن وارٕ وار۔ ریشماہ یہ ہِنٛدی کھرٕ نہٕ کھ آسی تیز تمچ
راج ولی گوتس نش، ژادرِ لوٗ تنھ ہیٚژرن کوٗٹھن پیٚٹھ تہٕ لوٗگ۔
لالیٹن کس ژھوٚ کیمتس گاشس منزس کُن وُچھنہٕ۔ ریشماہ یہ اوس
اَکھ سکوٗن ہیٚو تمس پیٚٹھ تہٕ وُٹھن پیٚٹھ ہلکہ اُسن۔ راج ولین
کھورلولہ سان تہٕ ِندس تمس پیٚٹھ آمت مس لنگ تس کنس
ہیٚکھ کُن زنیٚبری دِژ کوٚ کرٕن بانگ۔

اَمہِ کوٚکرٕ بانگہٕ سِتۍ گیہِ ریشماہ ہشار۔ تمہِ مُتراو وارٕ وارٕ
اُچھ "قمریا، قمریا، ہُشار ژھکھا۔ ہاں۔ اچھا اچھا شونگ۔
وُنہ چھ سُل۔" راج ولین تُل اَکھ تمۍ سِندِ کلہ پیٚٹھ بکدم تھوٚو۔
ریشماہ اوس شاید یہِ پاسٕ نرٕ یہ چھ قمرو وُن اَکھ۔ تمہِ ہیٚوٚت
دٕ ژھینہٕ اَکھ شانہٕ پیٚٹھی سارُن۔" قمرو... قمرو گوٚ برا کیتہٕ ژھکھا۔"

تٔمۍ سٕند سارٕن تیٚز لۆو۔ گوڈٕ شانٛدس نکھٕ ہیٚنٛہ شانٛدس لۆن
ژادرٕ تٕل۔ یێلہٕ اَتہٕ کھیٚنٛ لۆبٕن نہٕ سعہ گیٚہ یکدم تھوٚد وۄتھتھ تہٕ
ہیوٚتُن ہیٚنٛن نیٚچہٕ ژھانٛڈُن۔ "قمرو، ہیٚترا... کوٚتو گوکھ۔ قمرو۔"
تیٚژ آواز تھٕدے یہٕ۔ راژ ڈٔلیٚن پلنو اَتھٕ لالٹیٚنس کٕن، اَتھ
کھاجِن سعہ ییٚتھ۔ گاش پیٚو زٕ لیو، تٔمۍ وۄچھ زِ رٔشمٕا چھ تھوٚد وۄژھ
مٕژ۔ تٔمۍ اوس فاصلہٕ کوٚرمت زٕ تَس کیاہ چھ کرُن۔ أنٛدرِ اَیس
وآنٛج کوٚران نگر تٔمۍ ڈیٖٹ نہٕ امیٚک باس پانَس تہٕ۔ تٔمۍ کٔر رٔشمٕا یہٕ
اَتھس تھپھ تہٕ بیٚہناوٕن پانَس بٕرو ٹھہ کنہٕ تہٕ لۆگ ہٕرتھ لفظس
پیٹھ زور دِوٕن رٔشمٕا یہٕ وَنُنہٕ۔ "بوز رٔشمٕا، لوٚزان چھکھٕ کیٚتھ
چھیہٕ فکرِ ژران۔ میٚانٕی کیٚتھ بوزٕ دار پانٛچھ کرٕ کہٕ نا دٕ وٕراے
تۆر یہٕ فکرٕ۔ ۂاں۔" ہناہ ڈیٚنہٕ راوٕن رٔشمٕا چھ ییکھوٕر تھ۔
"میٚانٕی کیٚتھ چھکھ لوزان۔" رٔشمٕا یہٕ وۄچھ تَس تھِتھ کٕن تہٕ کلہٕ
ستۍ کوٚرن آنٛکار۔ راژ ولی لوٚک ہناہ بٕرو ٹھہ پھَن۔ رٔشمٕا یہٕ
تھوٚوٕن پھیٚکس پیٹھ اَتھ تہٕ وٕ وٚنُنَس "بوز رٔشمٕا سہ دٕراو
واپس۔ یاسان چھ تٔمۍ چھ گامہٕ کیٚن زبردست شُروانہٕ نوٚومت۔
خبرکٕس اَتٕ چھن کوٚرمت۔ تیٚوے چھ سہ ییٚمہٕ گامہٕ نشہٕ دوٗر
ژوٚلمت۔ ژے وۄچھتھ ناگاڑ گام کیٚتھ چھ اُمِس رٕتس زاگان۔
تٔمۍ وۄن مٕنے زِ سہ چھ بالو ترِتھ تورِ گامس ہٕنز لبیومت۔
سہ اوس اَسہِ بی وَنُنہٕ آمُت۔ سہ اوس اَسہِ تورِ دپان ییٚنٛ،

بوزتھ۔" ریشمایہ آسہ بے نورا اچھ زن درس لجمژ۔ راج ؤلین ذرِ نس
بیمہ زیر "بوزن چھکھ ریشما۔ فکرِ چھنہ تران۔" ریشمایہ پھر اچھ
تس کُن۔ "اں اں۔ سُہ اوس آسہ نوٗرِ ذِ پان ٹین"۔ "آ"۔۔
راج ؤلین وٗتھ سوٗرے بور دلہ پیٹھہ۔ تس آس رائے زِ ریشما
تلہِ ہیے۔ سُہ گوٗ خوش زِ ریشمایہ گوٗر بکدم تسنزِ کتھ باور۔ مگر
دِلس اوس ژۄرہ رستی ہیوٗس ظوت زِ سُہ چھہ امس اپزٕ ونان۔
تس گیہ بہ سوچنۍ ہیر بعد نہ گمہ ژھسٹھ۔ سُہ لوٗگ سوچنہ زِ انسان
کوتاہ بےبس چھُ قدرتس نِش نہ اتھہ بےبسی منز گوو سہ ژھرِ ژھرِ
ژھرِ ڈھ چھیے تس پھوان کرنۍ۔ تس باسیوو پنن پان ہیژر لد۔
تمی ہیمی نہ ساری سے وأنسہ زانہہ اپزٕ وٗ نمت اوس سیٚے کتھ
کنی اوس امس حسو وہسہ ہنز زتانہ اپزس زانس ولان۔ مگر
امہ گرد وابہ ہنز نبر نہ نہ پلیہ گوو سہ وتھ نہ آس۔

یم خیال آسی تسندس دماغس منز اکھ اکس پتہ دوان
زِ ریشمایہ ہنز آواز ژٹ امی سندیں یمن خیالن راس "پکھ نہ
ہیٚے تمس نِش۔ ووہ تہمان کیاہ چھکھ نہ۔" "نمتھ ضرور نمتھ،
مگر نور چھہ منز لہ دوٗر۔ اسہ چھ پہ گام تراوٗن۔ خبر کر یمو بلیہ
واپس۔ لہذا چھُ پوٗرِ تیاری کرِتھ گژھن۔ بوزان چھکھ ریشما۔ فکرِ
چھُہ یہ تران۔" راج ؤلین وچھ یہ ونان ونان تسندس ہتھس
کُن مگر بکدم پھرِن اچھ واپس پتھرس کُن۔ دِلکی ژوٗرن گوٚ ڈس

ژہس کھنڈس بییہ کلہ۔ "توٗرم فِکر۔ مگر سہ ہے مے پَرژھ نے
دژاو۔ فلتے تہٕ پھکرِ۔" راج وُلیس پھیور واپس ظوٗن اُمس
کُن "پننہٕ بییہ ہے گاش نہٕ گامہ و آلرڈ ہٕ من تس۔ توے دژاو
سہ اَنہٕ گٹی۔ ژٲ آسکھ مست شوٗنگِتھ۔ تمیٚ دِتے کھوٚرن میٖوکھ
نہٕ دژاو۔" راج وُلیس گیہ بٔیا کھ اپزٕ و ٔنتھ زنتہٕ زلو نتہٕ نگلتھ۔
"مارو پوٗت"، رلیشماہ گوہ بے یہ آواز۔ راج وُلین سنبھول پان
نہٕ لوٗگس بییہ فِکر نارنہٕ۔ "بوزٲسی کرو اَزی کہ بیٹھے سفرچ تیاری
مگر لوٗت پاٹھی ییتھ نہٕ کانسہ پے لگہ۔ کانسہ گژھ نہٕ اِنسانہٕ گژھن
زِسہ اوس بور آمت، بوٗزتھ۔ ننہٕ گژھوٲسی ہمیشہ خاطرتس نِشہ
ژھینہٕ۔ بوزان چھکھ، ییتھ نہٕ کانسہ وَنکھ۔" "نہ، نہ، بہٕ وَننہٕ کانسہ
مگر مے نہٕ تس نِشہ، مے نہٕ تس نش۔" رلیشماہ رُوٹ پننِن اَتھن
منزٕ تُنداتھ نہٕ کورنس زار پار۔ "ضرور نمتھ، جلدے نمتھ۔"
"اَچھا نہٕ شوٗنگ، وُنہٕ گانس کھنڈس، وُنہٕ چھے اَنہٕ گٹے، بییہ
آسہ نیبر وار یاہ تر۔" راج وُلین ترٕو ڈاپھ۔ ژادر ہیٚژن
ییٹھ۔ رلیشماہ ژایہ بییہ وَنہرنس اَندر تہٕ کھوٚون پانے بڑو ہم
پاٹھی راج ولی خانہٕ نس وَچھس ییٹھ کلہ۔ راج وُلین ژاآلی کھوٚور
نٔرتس شانو ٹلی تہٕ رُٹن زور پانس ستی نالہ مَتہٕ تہٕ لوٗگ ڈچھنہٕ
اَتھ ستی تسنزٕ ناآل و اَنکہ شیر نہٕ تہٕ وَق ژوٗل ژنچل ییتھ۔

١٨

راج ولی خانس زوو قرار آمہ وآنا کھ راژ پتہ۔ تس زن اوس
پنُن پان نہ ووہ پر پاسان۔ بیٚلہ شہ خلوکھ آسہ ہے شہ اوس بڈ بڈ
پانس کھریس والان۔ "بد بختہ یہ کیاہ کورتھ ژٕ۔ کیتھ کنڈی
دوہ پھس لاَیتھ وہ ٹھ۔ ژٕ ہے کرٕ یتھ کھوتہ کمہٕ پھٹس پزرس
تن دارن وول اوشکھ ژ کیاز کھوژکھ اکھ پزرس۔ ژٕ کیاز
ونیوتھ ریشما یہ اپُز۔ وپنہ راو یہ شنکھیا وہ ژٕ ونراو۔" تمی
اوس سوچمت زو ق چھ یوڈ طبیب شہ مشراو یم ساری چھوکھ
پانے۔ ریشما راوِ بیٚیہ بے خودی ہندس عالمس منز۔ تس منشہ یہ
زامہ راز کیاہ سپد۔ مگر کہنہ۔ تس اوس نہ ووہ لی اکس ژہس
نہ قرار۔ سعہ اس تس پتہ لج مژ۔ "مےٚ نہ جل ثمر وہس نش ننہ
کرے یو پانہ مور۔" بیٚلہ تمہ کھین نہ چن نراون ہیوت

راج ولی خانن یِس نہ دِل گامہ منز بنتھ پاکھی ژلہ نس آباد اوس
ہیوتن مجبور گژھن ریشماہ ہیتھ ژلنہ خاطر۔ سہ اوس وومید
تھاوِتھ زِ اللّٰہ تعالیٰ کرِ سبیل کانہہ۔ یتھ نہ تس پونتس روسیاہی
گژھِ۔ مگر اکہِ کنتھِ ہیند اوس تمی فاصلہ کور مت زِ سہ کرِ پیراہن
لالی گامہ منز گژھنس منز ضرور مدد۔ تس اوس تسنز ژھرِ ژھرِ
وچھتھ ذرہ ذرہ گژھان۔ سہ اوس پننس عزتس، پننس زوس
رِگندِتھ ہمن دوہ شوزنی سمکھان۔ اکھ اکی شند نامہ پاغام
واتناوان۔ نہ یتھ کنہ اوس لوت لوت اندری اندری بہند
ژلہ نک نہ اکھ اکس ستی میٔل سپدنک سنز سپدان۔ وُ نہ
اوس ونہ لبہ ن گامن کن وسنے۔ یم آسی یژھان شپن بیہہ
نہ ونہ ژھینہ برو نہ گژھ بہ تہم انڈ وا تنہ۔

راج ولی اوس مکھ نکھس پیٹھ یتھ ہیتو روان کن کھسان
زیٹھ اوس تمی پور وتلہ یاینتھ جمع تھوو مت کرِتھ۔ مگر گامہ
کین اوسن وونہ متن زِ وُ نہ تھپے دوہ ن پانژن بارن ہنز
کمی۔ امی بہانہ اوس ہیتو رونس سیے منزس واتِتھ کھوری
کِنہ واپس گامہ نیبری تتھ نادس کن نیران یس ہمن دوہ ن
گامن ژھین دِتھ اوس۔ اپاری کنہ آسی سنگلاخ ہوی پل لبہ ن
اتھ رسی تس سنزس کن زنگہ وہر آوِتھ نہ ہمن پلن کلہ پھاسان
آس گژھ زوزی پانژادر ہیر وُ سنتھ لبہ نہ انہ گیس منز غائب گژھان

اَپاری اوس نہٕ کانٛہہ بہران گژھنَس۔ اَکھ آس وُترائے سبٹھاہ
تژ کرٕ بیٚیہ اوس اَنِہ آبشارس کُن وُچھتے گیٖوٗر ریوان۔ راج ولی
خانُن نہٕ ہیرا اُسُنڈ سمن بل اوس یہنٛدے پلِن ہنٛد وچھ۔
اَز اوس نہٕ وُنہِ یمِن پلِن ہیٚنٛتھ تاپھ ووتمُت۔ راج ولی
ووت یمِن پلِن سِتۍ تھر تھاونہٕ ژھا یہٕ ہوٚل وارٕ یاہ لبون۔
ہناہ رُکیاو شاہ ٹھیکراونہٕ خاطرٕ۔ اَتہٕ ہیٚتھ نژ آیہن بون کُن
نظر۔ یمِن پلِن اوسُن دٔجھمِنہ اَنٛد تاپھ پیٚٹھوٗن ہیوٗت مُت۔
اَمہٕ تاپہٕ رٕکھ مَنٛزٕ ڈزا و بجٕری لُڑکہ اَکھ نہٕ گوہیری ہِن پلِن
مَنٛز غائب۔ راج وُلی یِن پژ زلو و نہٕ یہٕ گوڈ۔ لہذا اَرود پلِن ژھا آیہ
ہوٚل کھصٹھ۔ مگر ژھاہ ہیٚوروٚ اَنِتھ ہیٚلہ یہٕ بجٕری لُڑکہ بیٚیہ
نوٚن ڈزا و راج وُلیس درے یہٕ وآنِز۔ "سے چھ۔ ہیرا ہی"۔
پانس یہٕ یقین دِتھ ہیٚوٚتُن راج ولی نہٕ دار وارٕ لبون کُن دسُن۔
ہیرا ووت ژھِہ کھنٛڈی راج وُلیس نش۔ دوشوٕنی
اوس کپرٕ کھ کھوٚت مُت۔ شاہ ٹھیکہ راوِتھ دِژ راج وُلیٚن لوٚت
پھیرتھ ہیٚورٕ کُن نظر یہٕ سَر کرنہٕ خاطرٕ زِ وُچھان ماچھ کانٛہہ،
زاگہِ ماچھ کانٛہہ یِنہٕ یِنہٕ آمت۔ ہیرا اُس یار لو مَنٛزی نہٕ پنٛچ
اَکھ رٕل لوٗ زنہٕ لوان۔ "لواوسُس دِپان خبر ژٕ گوٚ ژھکھ
آمتے آسُن چاچاہ۔" ہیرا ہس اوس وُنہٕ کپرٕ کھ۔ راج وُلی کپیوٗر
نشِنز آواز لوٗ زِتھ تسُن نہٕ ووٚنُس "بس سورے چھ ٹے

لالی آسی پگاہ یمی وَنہٕ ہتھ یارٕ تَل پژاران"۔ تمی وُون پلَن ہُنز
ہناہ دوٗرٕ اَکِس بجہٕ یارٕ کُن اِشارٕ کران، یوسہٕ اَنہٕ نَس خبر کتھ
کنی کھژمژ اٲسِس کنی زُنٛ ژپرٕ ژبھنی۔ "پتہٕ مہٕ پھیرٕ دٲتی زٕ۔ پتہٕ زانکھ
ژٕ پتہٕ چون کار۔" "مے چھہ خبر چاچا! لالی ہیکہ مے۔ سو پاگل
کُرٕکی چھا ہتھ روزان، موتس نہٕ چھےٚ نہٕ کھوژان۔" ہیرٕ آہن وُون
دچھنی کھووری نظر دِتھ "ہیا نہٕ طرفہٕ نہٕ چھہ سارٕ ہے تیاری سپنز
ہژ۔ اَسی پتیاروے ژٕ ے کرشن سرٕ تُرتھ اَپاری ہس ہوڈس
نِش۔ یہٕ چھُہ رتہٕ سُند منشا نَتہٕ ہہٕ مینٛز ترٛاوتھ نیرن گو
یتھ ہینٛز سنتی دَغا کرُن۔" راج وُلیَن اُوس زننہٕ وُنہٕ تتر
یرا داوے۔ یہٕ وُنتھ وُچھ تمی ہیرٕ آہس کُن، زُن نہٕ اوسُس
دپان" "مے ترٛاونہٕ یلے۔ لو کتھ دو لابَس لو گتھس۔۔۔"
"چاچا وَق نارو زٕ ییھے۔ سوٗرے سپدٕ ٹھیک۔ اَسہٕ ژھانٛڈ
یہٕ مینٛز پانے بلیہٕ۔" راج وُلیبس ہیتوٗک نہٕ اَکی سُندیہٕ تسلا
چھو کس شیہلآوتھ۔ سہٕ اوس نہٕ وُلی کین اَمس نہٕ سنتی بحث کرُن نہٕ
آمُت "اچھا اچھا، یہ وَق چھےٚ نہٕ ہمَن کھنٛڈن ہنٛد۔ یوز ہینہٕ
سینٛز وَنہٕ نیرٕ کھ۔ بس ہیمہٕ وَنہٕ نیری زٕ۔ یہٕ وُنتھ چھُہ یے
شکھ وُٹھکٕ۔ مگر پیارٕ ی چھےٚ نہٕ زیاد خطرٕ۔" راج وُلیبس اوٗ
جَل جَل واپس نارٕ ہیتوٗر کھسُن یژھان۔ ییتھ نہٕ ساری سے
پھیش لگہ ہے۔ "اَچھا نیرٕ ے ووہ دٕ۔" یہٕ وُنتھ لوٗگ سہٕ

بلبہ ہیئوّرکُن وُچھنہِ۔ "ژ کپارٕ بچھ۔ بیہنہ ژٕ تہٕ سیٹھہٕ وَتھرٕ ٹکھ۔"
"نہ نہ، مےّ چھ خبر زِ مےٚ کپارٕ چھ گژھن، بٕ تہٕ نیرنہٕ...."
وُنہٕ آس نہٕ راج وُلِس کنہٕ موٗ کلیمژ زِ دوٗرِ گوَ آلوَ۔ سیٹھاہ
دوٗرِ۔ ہیتہٕ بیٚاکھ ہناہ نزٕ دیکھ۔ گُس نام اوس کس تام ژھانڈان
ییم دوٗ شوٗے ژمے بہٕ۔ تلپن منزٕ ژوٗ نکھ پان کوٗرتھ۔ کینژس
کالس رُودی ہیٚتھے کنہٕ کرتھ کڈنہٕ ورآسے۔ ہیتہٕ بیٚلہِ آلوَ بلبہ
دوٗرِ ژیاو نہٕ غاب گو، ییم دژایہ تلپہ منزٕ۔ "دوٗہ دوٗت بوٗر۔ ہیٚرِ
وَنہٕ آسن دوٗہ ذِ زِ موٗزوٗرو اپس وُسن وٲلِ۔ بوٗر کھسان ہیٚے
وُچھس کالسہِ تباہ گژھو۔" راج وُلِین تھوٗو یہ وَنان وَنان
ییرآہس سپھیکس ییٚٹھ اکھ۔" اچھا یہ دژایسے۔ رُبس منگ
سوٗرے گوٗژھ ٹھیک سپدُن، نتہٕ ییہٕ مےٚ دستارس رَب
لدنہٕ۔ اچھا رب راکھا۔" "رب راکھا۔" ییرآہن ووٗن راج وُلِ
بَس دَس بوٗسہِ کران۔ راج وُلی کھوٗت، وَن ژھاوجہ ہنٛدی پاٹھی
بیٚلِس تلِس ییٚٹھ نہٕ وُچھان وُچھان دوٗت ہیئوٗر بارِ تلکھ۔
ہیئوٗرٕ آیتھ ترٛاو تمہِ بوٗن کُن نظر۔ ییرآ اوس وُنہٕ تنتی تھے
تس کُن وُچھان۔ تمہِ بیٚلہِ راج ولی وُچھ صحیح سلامت ہیئوٗر
دوٗ تمہٕ سٕہ تہٕ دژاو پاٹھ ادرِ ڈُنٛدری بوٗن کُن نہٕ
روٗ تلپن منزٕ۔

١٩

ژھ وا پٲری اوس آنہ گوٚٹ۔ راج دُلیٚن وٲتہٕ نا ورٚیشما اتھس
تھپھ کٔرتھ امہ آنہ گٹہٕ منٛزی منٛز آنگنس تہٕ پانہٕ ژاو تیٚز تیٚز واپس
کوٹھس اندر، سہ دٔراو دُلہ دُلہ واپس، بیٚرتھ گوٚن دِتھ۔ وارٕ
وارٕ سٲرِنٕ ہانکل، سہ دِژٕن۔ تُلفس پھیرِن کُنٛز، کھوورِ اتھٕ
کوٚرنس دٔرِ نہٕ دٔراو ریٚشما پہ کُن۔ تَس کٔرِن اَتھس تھپھ تہٕ نیٚبَن
آنگنی برس کُن۔ آتہٕ نَس اوس اُمی شُنٛد گرٕ وٕ تھدَ نہِ۔ راج دُلی
بیٚن سوٗرگرِس بیٚیٹھ تھاوِ نہٕ آمُت ساما نہٕ آنٛتھ سارٕ اَکہٕ اکہٕ۔ گنٛہٕ
اُس دوٚ شوٗنٛز طرفن پھٔٹِس آمٕژ۔ اَکھ منٛز اوس تمہٕ سوٗنٹ لبوستوٗر
بانٕہ بھٕہ، نوٗن مصالہ بلیہٕ پیٚنٛن ووٗرٕن وتھٕرٕن، کملہٕ زٕ ژور
نہٕ بانٕفٕہ چیٖز بٔری مَتی۔ اَکہٕ طرفہٕ آسہٕن پٔنٛنی تبَرِ نہٕ بیل ڈالنہٕ چنٛن
رزَن منٛز پھُسرٲدِتھ تھاوی مَتی۔ لال ہیٚن اوس کاٹھٕ الوٗندِ۔

راج وٲلِین دٕیت لولہٕ سان گرِس کھنٛش۔ جبوانہٕ رُنٛگۍ اوس تمُس دوہ نٕ بوچھہٕ ہیٚے گرٕمے یوت تہٕ جانٛدارٕ رٕنٛگۍ تمۍ ہنٛدٕ گرُک نشرٕ یمہٕ باژ۔ تٔنٛد ہٕنٛون پاشا اوس بچارٕ پرٕٚس وٕنٲرس مٕشرٕ نالچِہ سنتہٕ موٗد مٕت۔ جب اوُسن بٕژ و نٕہیے پٕکن مُت۔ جب کِنہٕ نٕکھ اوس نہٕ راج وٕلیس زانٛہہ نہٕ کھیران۔ بیٚنہٕ تمرو نس رووہٕ مٕت اوس تٔنہٕ اوس تمٕس پٔنٕن جب پٔنٕن سارٕوے کھوہ نہٕ بوٗڈ دشمن باسان۔ تس نٕے جب آسہٕ ہیٚے نس ما آسہٕ ہیٚے تمرٕو ہٕن بہٕ تٔلو نارٕ للہٕ وٕن تھوو مٕت۔ اتھ بٕچھِس واتُن نہٕ آس بٕڈ پریشانی۔ پٔتہٕ اوس نہٕ راج وٕلیس بیٚیس آو بیٚر روزُن خوش کرٕان۔ لہاذا بیٚایہٕ تمٕس لال خانن مشورٕ دٕیت جب کِنہٕ ناب سٕہ زٕن گو بٔڈ عذابہٕ تلہٕ آزاد۔ سوٗنچُن زٕتس ہیٚے چھ پٔنٕن گذارٕ ٹھیکھ پاٹھۍ چلان بہٕ مٕنٛگہٕ دٕگے کیتھ چھِس تھاوٕنۍ۔ نہٕ بیٚیہٕ کٕنٛزٕ خاطرٕ۔ تمۍ کوٗر جب لال خانس حوالہٕ تس پھیٚورِنہٕ رٕژٕھ نہٕ۔ مگر بیٚیلہٕ پاشا موٗد تس زٕن موٗد دوٚیم اولاد۔

گرِس لولہٕ سان گرٕ دٕنہٕ اتھ کھیران ہیٚیہٕ اہِس دوٕ شوٗرے یاد۔ ہٕنٛن جب نہٕ نہٕ پاشا تہٕ۔ سوٗنچُن بجان گو دوٕ شوٗرے چھِنہٕ۔ تمِ ہیٚے آسہٕ ہٕن سٕہ کیٚنٛھ کُنٛہ ہیٚکہٕ نہٕ ہیٚے گرٕ ہنرٕ تھ۔ شاید چھُ رٕوٕبس تٕتے منظوٗر۔ تمۍ چوٗرِ کالیس رٕنٛد کھ ہناہ ہیٚوٗر پہٕن تہٕ یکدم پھیٚوٗر ریشمابہٕ کُن ” پکھ سا یٕنرو “۔ ریشما آیہٕ تس نکھہٕ۔

راج وُلہِن کرہٕ تمِس اکھس تھپھ۔ ریشما یہ لوٚر دچھن کھوٚر
رکابس نہٕ کاٹھ ٹھپھ کرِتھ کھر گرِس ہیتھ۔ راج وُلہِن دزٕ
لاکم اکھس منز۔ یتہٕ دزٕن بیہہ نظر پنِنس کوٹھس کُن۔ ووشُس
نہٕ ہیوٚکُن نہٕ ترٛاو نتھ۔ شاہ زن اوسُس وچھس منز شٹھنہِ
گومُت۔ لاکمہ کرِن گرِس آسس نِش تھپھ نہٕ کوٚ ڈن یہ بر
نبر۔ یتہٕ ژاو بیہہ آنگنس اندر۔ اُنٛدری کنِہ کرِن یرِس ہاکل
نہٕ دارِ وار توٚر دعہ سہ ہیٚتھ گرِس نِش۔ یہ اوس اُمی برٛوٚ نہے
پانس سیتی مقرر کوٚرمت۔ یتہٕ پاٹھی لگہ ہے نہٕ گامہٕ کُن ڈیہرِس
تام پتہٕ ہیے نرِشہ چھ گامہٕ نبر ژولمت۔ تمیٚ رٹ گرِس راس
نہٕ دژاو گامہٕ نبر ڈکرِ ژھاپہ ہوٚل ہیوٚرون کُن۔ ڈکرِ بوٚز
کنیٚ آس ہتہٕ زٕ ہتھ گزٕ پکِتھ ہیوٚرون کھسہٕ پچ ہیاکھ وتھ۔
یوٚسہ کدٕر آسہٕ کنیٚ استعمال آس نہٕ سپدان۔

آباری آس چرٛاے سیٹھاہ تنٛر کرہ۔ یِنٛھے ہے کھوٚر ڈلہٕ
ہے لوٚ نہٕ پیمہٕ ہے نہٕ نبال اکھ۔ مگر راج وُلِہس آس پننِس
گرِس پیٹھ پوٚر پزٕھ لہاذا ژاوُسہ بے فکرِ پاٹھی۔ سنگر آسی
پھوٚلہٕ ہتی نہٕ بیلہٕ تم منز چرٛا یہ وآٹ نبٕک نباگ گاشُس
ہیوٚتُن ین۔ راج وُلہِن سندور رٔژ ماہ ڈم نہٕ دزٕن بون
کُن نظر۔ تمِس اوس پوٚر یقین زٕ ہیمہٕ وتنہٕ ہیمہٕ نہٕ کانہہ۔ مگر
تونہٕ اوس ہراسہٕ کرِن وأجب۔ گرٕ نہٕ اوس راج وُلِس

وُچھتھ رُکیثومُت۔ راج وُلی لۆک تَس نِش تہٕ لُٹن دِژنَس
کَمچہٕ ستی زیر۔ گرٕ دثیت گرٕ دِنہٕ لیوٕن کُن دِژسہٕ تہٕ ہٕیُوٚ تِن
ہٕیُوٚر لَگو مُنزی چیرٛ ا یہٕ کھسُن۔ لَگو مُنزِ آسہٕ پناہ بۄرزٕ کاہو
نرٕ وٕہراو پِرٛ ہٕیمہٕ کنہٕ راج وُلیَس زیٖنہٕ وَن ہیچ زٕ کوٕہہٕ
تیثتول ژھپہ ووٕنی نرٛز دیکھے۔ گرٕس تہٕ زٕن لۆگ پےٚ زٕ ووٕنی
ژھپےٚ چیرٛ آے کمےٚ کڈٕلی۔ تَمہِ تیزرو قدم۔ راج وُلیَن دثیت تَس
مَنٛتھ مُنٛتھ۔ "وار وار ہیترا، وار وار" گرٕ اوس ما آکہٕ سنٛدِس
حُکمس تابع، تَمہِ ترٛ آو پانس راس ڈیٚج۔

بالہٕ شیٖرس پیٚٹھ وٕ آیتھ سنٛدو رگرٕ دم، تَس اوس
کھرٛ کہ کھوٚ تمت۔ ژٕ وا پارٕ آس ژھوٕ پہ۔ شِنہِ یا ہیچ ژھوٚہ
تہٕ اکہ ژھوٕ پہ مُنزٕ آس تَیٛنٛدٕ شیٖچ آواز وکھٕرٛ باسان۔
کوٕہہٕ تیثیٛا آس پیٚٹھ اوس زیوٚٹھ میدان یتھ اَنٛدٕ رٕ پکھ
بۄرزٕ جنگل اوس۔ راج وُلیَن ترٛ آو دُچھنہِ کھووٕرٕ نظرٕ ت
صُبحکس تاپَس مُنزٕ آسی بۄرزٕ کلین ہنٛدی رہٕ پہٕ گوٕڈ تہٕ رہٕ آ
لَنٛجہٕ نیپہٕ کران۔ راج وُلی اوس ژٕنجھِ وٕہرٕ اور کھوٚتمت۔
تَس پیوٚ پَنُن لوٚ کچارژ ہتَس ییٚلہٕ سہٕ پَننِس ماپس تہٕ باقے
گامہٕ کین ستی اور بۄرزٕ والنہٕ کھسان اوس۔ اکہ بۄرزس اوس
تییٚلہٕ سرکاری ٹھیکہ گژھان، پَنہٕ اوس یہٕ بۄرزٕ شہرٕ گرٕ ن پیٚٹھ
سوزنہٕ یوان۔ یتہٕ شہرٕ کین لُکَن ژھٕ سُدرٕ ن گژھٕ ہے۔ مگر یَنہٕ

پیٹھ ووزِلیٚبتہٕ لٔشِن پٮ۪ن ہیٚوٚتکھ دِیُن، برزک بازرے گو ختم۔
راج وُلی گو خوش بہٕ وُچھتھ زِ اَتھ برزٕ جنگس چھُ تِہ دِرٔن ووٚٹھ
عجیب گٔنہر بخشمٕت۔ اَنانہٕ پنٛدری ہٮ۪کھ اچھِس ووزِلہِ پتےٚ۔
ہناہ دم دِتھ کوٚر راج وُلی ین گرس لاکمہ کھٔچھتھ تہٕ دزاویرٕ وٕنہ
کُن، تٔمِس کوٚر تیو دِلِن اَتہٕ نس یمن برزٕ کلین تل رٔژھ کھٔچِھتھ شیٚچھا
کرنس۔ مگر ژٔکن اوس نہٕ مناسب بیوناہ تِل تم گامہٕ تٔشہِ دوٗر نیرتھ
ہیکہٕ ہن تیتٔو تاہ اوس تہٕند نہٕ آطرٕت۔ اَفتابہٕ اوس ووزِ تی وٕنلہِ
ہنٛز دزامٕت۔ تھزٕ آسنہٕ کِنٛز اوس ناپہٕ توٚت۔ اَمہٕ کِنہِ پھِیُیر
راج وُلی ین گرس برزٕ کلین کُن روخ۔ مرگہ اِندرس دٕ آنتھ آس
وُتزاے۔ وُتزابہٕ تزٕتھ اوس یمن بٮ۪یہٕ کوہس کھسُن تہٕ پننہِ کرٕ بہٕ
کھنڈٕ ٹیکِھتھ وانتہٕ ہن یم کرشِن سَر۔ راج وُلی ین اوس اَنداز لگومٕت
نریم واتن سَرس پیٹھ یوہے دُپہر ڈٕلتھ۔

رٔژھ ہیٚنہٕ رٔژھ آسی یم گامہٕ تٔشہِ دوران۔ لوٚت لوٚت
یم گامہٕ تٔشہِ دوران آسی تیٚز تیٚز ژٔرن آس راج وُلیس ووزِ مدرچ
بیقراری ہران۔ سہٕ اوس ذیان وُچھ دِتھ ژٔلہ ہابہٕ واپس
یِنِن گژھ۔ یٮ۪نہٕ میٚٹرٕ نش ہیٚتھ تِمو پنٛدِ ہن تِجِن ہنٛز آدٕ ژٔرن آس۔
مگر بہٕ زال اوس تمی بانے پانس اُندری اُندری وُنمٕت تہٕ سہٕ
اوس پانٛ کیٚمی پنٛدری پانٛھی یٮ۪نہٕ گوٚتھ ہنٛز قادٕ سپُدمٕت۔ سہٕ
اوس یمیٚ حارٕ ثانن سٔتیومٕت زلیٖما بہٕ ہنٛز کتھ وزٕ نو وسہٕ

"وآلی نا آسو وُنہ۔" نہ، وۄنمے نا مۄنز لہ چھُ دوٗر۔" تم آسی
وۄ ذٕ وُترابہ ؤکھی ہنتی۔" وۄ لہ گرٕ بیٹھ وَس۔ زنگن کڈ واش
ہیتوٕہ۔ ہتھ چھ پتہ ہبیہ جرٹ آئے۔" راج ؤلیَن کرٕ رلیشما بہ اکھس
تھپھ نہ واجنِ گرٕ بیٹھ بون۔ رلیشما گیے بہ کۄٹھ ہنتھ تمہ راج
ؤلیَن رٹ سہ پانس ستی تہ بیہناون کلی شہلس۔ بانہ نہ
بیٹھ تس نکھ۔ گرس کڈن آسہ مۄنز راس۔ سہ لۄگ بوچھ
ہوت گاسہ کھبنہ۔" نزدیکھ بنے بہ نا قمرس بن جاے
زیوت دوٗر ژوٗل۔" رلیشما بہ وۄن راج ؤلیَس۔ راج ولی
بہرثیو نہ تمس جواب دنس۔ سہ اوس نہ وۄ ذٕ تمرو ہنی ذکرہ
نہ کرن ییژھان۔ ہرگاہ سہ یورکتھ کرہ ہے تس ہبیہ ہے
اپزس بیٹھ اپزونٔ۔ سہ اوس نہ وُنہ اکی اپزنگ لور
وبتر آو تھ ہیکان۔ اکہ گوہ ناہ کہ سزا نلے موکلان، بییکہ
اپزکہ گوناہ نلہ کتہ موکلہ ہے۔ شاہ ٹھیکہ راوتھ تہ کوٹھن
واش کڈتھ وۄتہ راج ؤلی تھود۔ رلیشما بہ کرن اکس تھپھ نہ تھود
تلان تلان وۄنس "وۄتھ سا پتہ گرٕ ژبر"۔ رلیشما وُزھ
کۄٹھس اتھ دتھ تھود تہ چھ راج ؤلیس کُن تیس گرس گتہ
چاران اوس۔ تمہ رلیشما دوہ یو اکھو تھود تہ بیہناون گرس
پیٹھ۔ وۄ ذٕ آس سٹھہ تزکر جرآے او کنی رٹ تمی گرٕ سنز
راس پانس اتھ۔ رلیشما بہ ٹھیکہ راوی کھور رکابن مۄنز۔ اتھ ستی

کرن زینس تھپھ تہٕ ہتھ کنہٕ ہیئوت تمو ہیئور کُن لمن۔
ویسے تہٕ آسو تم گامہ لشہ واریاہ نفرٕ رس پیٹھ وآلی متی
مگر اَمہ ہیئور اوس زیادٕ مُشکل۔ اَمہ کنہٕ لج گرٕس شہس دمن لبتہ
دوٕ شوٕے پاس آسس مُشکہ ہُنٛدی پاکھ چارٕ آمتی۔ یِمہ
کنہٕ گیہٕ آس تیز تیز پھرکہ ہوٚت شاہ ہہنہ ستی وُتھی وُتھی
گرٕھان۔ آسس اوٚسس پوٚس کھوٚتمت مگر تہٕ کرِتھ تہٕ اوس قدم
سوٚنٛچ سوٚنٛچ تلان۔ یتھنہٕ کھورٕ ڈلہٕ ہس تہٕ مآ لکنہٕ زرٕ ہر واتہٕ
ہے۔ راج وٕلِیس تہٕ اوس پھرکھ کھوٚتمت، تایتھ اوس توٚت۔
تمو تراو ہیئور کُن نظر۔ اَتہٕ اوس کوہہٕ تینٛثالہٕ یتی کنہٕ اوٚپر
لنگاہ نمو دار سپدمت زنتہٕ بالہٕ تالہ پیٹھ روہ ہہ۔ وڈلی تمس
میچ ہمت قدرتک ہہ حُسن وُچھتھ۔ تمی لاے لانٛپھ ہیئور کُن
پلہٕ پیٹھی مگر اَتھس تمنزرٹ ہرگرٕی ہشرراس آیہ چارٕ تہٕ
تمہٕ دیت اَمس یوٚن کُن واپس درٕسہ۔ تمی دژ پتھ کُن نظر
گراوس روٚتہٕ گوٚمت پلو پیٹھ ہیئور لمہ نٕچ کوشش کران۔ یتیمہ
زنگہٕ آسس پتھرٕ س ہہ ستی میچمرٕ تہٕ برٕ وٕ تھمہو زنگو ستی اوس
پلہٕ الپور ترنٕچ کوشش کران۔ راجٕ وٕلِین دِژ جَل جَل راس
رلیشاپہ اَتھس تمنزر تہٕ پانہ ووت گرٕ س پتھ کُن۔ کمپہ ستی دژن
تمس زیر، "شاباش، شاباش پترا۔ لم سا۔ آ... آ... یتھے پاکھ
یتھے پاکھی۔" گرٕ زن اوس اَمی ہُنٛدی سیٹھا شاباشس پرٕاران۔

تمۍ لگوو پوٗرٕ زور تہٕ کٔنی یِل دِتھ توٗر پلٕس اپور۔ راج وٗلِ ین

ڈٮ۪پس گرٕ دتہٕ لولہٕ سان پھشاتہٕ زٔٹن راس بٮ۪یہ اکھس منٛز

تہٕ ہناہ زٔکیتھ لوٗمٕن گرِس برٛوٗنٛہہ کُن۔

ڈیٛہر ہیوٗتُن واتُن، تگہٕ وٗنہٕ آسی یِم جٔڑ ای کھسان۔

تاپس منٛز جٔڑا یِہ کھسنہٕ ستہ اوس یِمن گمہٕ سٕران گومت، مگر ٹوٗت

لوٗت یِم ہیوٗر کھسان گٔیہ تیٛوٗت تیٛوٗت ہیوٗتُن ہواہس مزازٕ

بدلُن۔ اَکھ اوس شاہ تُرٕ نیوٗمت، ہواہکۍ یِتھ کٔنی یکدم

ترٕن گرٕھن اوس نہٕ موسمہٕ خاطرِ جان۔ راج وٗلِ ین کوٗر گرِس

دٔرٕ تہٕ تیز روٗن قدم۔ ٹیٛھٕ تم آخر ہیوٗر وآی راج وٗلِ ین

وٗچھ دوٗر کینہہ بالن اوٗبرٕ ولنہٕ آمٕت۔" ہتے دٕرا یہ زلو پھٔٹتھ

ترٛ لیٛتہٕ دادِ۔" رٔلتھ آیہٕ ووٗن راج وٗلِیس زٔنانہٕ بارٕ و دِوان۔

" بٕس، بٕس وٗنی واتو سرِس یِتھ۔ یتہٕ یتہٕ خوش کٔری تہٕ چہ

تہٕ... وُس یِتھر کوٗٹھ آسنٕے تھکی ہتی۔" " نہٕ۔ نہٕ۔ ہتے پھٕھے

ترٛش لٔج منٛز یکھ۔" وٗنی آس وٗترآے رٔژھ کھنڈر۔ تمہ یتہٕ

اوس آدان برابر سرِس تام۔ گرٕ اوس ووٗنی راہ دار پکان یِمہٕ

کٔنی راج وٗلِیس تہٕ قدم تیز تیز تُلن پیو۔ اَکھ آدانس اوس وٗنہٕ

گاسہٕ سبزے تہٕ ہیٛرِ پوشن اوس ووٗنہٕ رٔژھ کھنڈ زوٗ۔ یِمہٕ

کٔنی دوٗر تام قالینٕے قالین وہرآدِتھ آسی باسان۔ اَکھ مرگہٕ

تران تران گو راج وٗلِیس رٔژھ کھنجہٕ سوٗرے مُشتھ۔ تس

یاسہ وین کُل کا بنات چھسے یِہے، نہ چھہ اَمہ پتہ کیہنہ تہٕ نہ برونٛہہ کیہنہ۔ یہ اَتھ اَتھی رسی تس جنتس منٛز چھہ سہ آدم تہٕ ریشما چھہ حوا۔ تمس آس حضرت آدم نہ حوا یہ ہنٛز کتھ ویٔز۔ اوٚکنی ووتھ یلیو یہ خیال تہندس دِلس منٛز۔ تس آو اَشن یِنہ بیوفوٗقی پیٹھ۔ تہندس گدرنس تہٕ حضرت آدم ہندس حالس آس زمین آسمان فرق۔ آدمس آس حوا یہ وَتھ ڈاج ہژ مگر ییتہ ہے آدمنے حوا اَتھ زالس وُچھ آس۔ سہ اوس یی سونٛچان زِ ہناہ دوٗر وُژھہ پِچھِنہ کھنٛج اَکھ شور محشر تلان تھدِ تھدِ گاسہ منٛزی تہٕ کھژ وُڈان وُڈان ہیوٗر۔ راج ولی رٔکیوو۔ تمی دِژ ہیوٗرکُن نظر۔ اَتہ اوس بوڈاوبر لمبکھ یکھہ وہرآوِتھ یرٛ وٚ ہہ برٛ وٚ ہہ کُن وُڑان یم پچھن گیہ اَتھ منٛز زٕ ژھہ کھنٛجہ غائب تہٕ پَنہٕ دٔرا یہ وُڈان وُڈان اَمہ اوٚبرہ منٛزہ تہٕ کٔڈکھ کنی وُچھ یعن گاسس کُن۔ راج ولی نہ نظر دوے یہ یمن ستی تہٕ ییلہ یم گاسہ منٛزی لبِن وُتھی اَنہ آو آب منٛد نہٕ، ییمہ پتہ لہرگاسہ منٛزی زِ تراو نہ لجہ۔ راج وُلیس زٕج خوٗشی ستی گٔژکھ ہنٛز تھ " ریشماوَ آلی اَسی اُسی واتی۔ ہنہ کیاہ چھہ سہ۔ ہنہ کیاہ۔ " ریشما یہ تل اَتھ تہٕ اَمہ ستی کوٚرُن اَچھن سایہ تہٕ لجی سوہ تہٕ ووٚن دِنہ " کنہ چھُ، مئے کوٚنہ لبو زنہ لبوان۔ " پتہ زِن ہیوٚس ظوٗن تہٕ ووٚنُن۔ " مگر مئے کتہ ییہ لبو زنہ۔ مئے کتہ ییہ لبو زنہ۔ " راج وُلین

دِژگرِس زیرِ تہٕ پانہٕ دور لوٗتس بڑۍ ہنہ بڑۍ ہنہ تہٕ وُچھان وُچھان وآتی یم سٔرس نِش۔

سٔرس آس دُچھنہِ اَنٛدِ تھزٕ تھزٕ پیٛٚڑ۔ مگر کھوور پاسہٕ اوٚسُس آب براٚبرٕ ٹھٕس نام۔ راجٕ وُلی ین واچ ریشماگرِ پیٛٹھ۔ آب اوس ناپس مٔنز پارٕ دہیٚوہ چمکان۔ یمہِ وٕہراوِ اٚچھ لوٗرٕ پاٹھۍ۔ پتہٕ ژٕج تس تہٕ کرٕکھ ہیرِتھ۔ "آ... آ... یہ کیا ہے چھُ نہٕ؟" سوہ پچ وارٕ وارٕ آیس کُن۔ راجٕ وُلی ین آس ییتِس کالس گرِس گٔنہ واچ مِژ۔ نہ وہ ژاوس کاٹھی ہناہ ڈیج تژاوان۔ لاکمٕ گُڈنس اسہٕ مٔنزٕ تہٕ پکہٕ نووُن پیٛٚڑکُن۔ شہ ژاو پیٛٚزِ مٔنز تہٕ چوٗنٹھ ڈیٖیتن آبس تژیش ہوٚمراو نہٕ خاطر۔ گرِس آنہِ نس تژاوِتھ چھوٗلن پانہٕ تہٕ اَتھ بُتھ۔ پتہٕ آو واپس سامانس نِش۔ گٔنہِ مٔنز کوٗڈن ٹھیلہ تہٕ اَتھ مٔژروٗن گنڈٕ۔ اَمہٕ مٔنز گُڈٕن ژوٗ چہِ دُج تہٕ گنڈٕ اَکھ زٕ۔ ژوٗ چہِ دَجہِ گنڈٕ مٔژران مٔژران دِژ یمۍ ریشما ہٕ کُن نظر۔ سوہ آس اَتھ کھورٕ پُٹھرٕ آوِتھ وہ ژُبتھ چھلان۔ راجٕ وُلی ین گُڈٕ ژوٗٹ۔ گنڈٕ ن کرٕ ن چیٛٹِنۍ دوہ گہِ ستی۔ پیٛٹھ چھو کھٹکھ نوٚن تہٕ مٔژرٕ وانگن پھپھا پتہٕ دِژن بیٚیہِ ریشما ہٕ کُن نظر۔ سوہ آس ووٚنی تھوٗمبٕ تھوٗمبٕ تژیش چوان۔ یمۍ دِژ اَتی پیٛٹھ تس کرٕکھ "بس بس زیادٕ تژیش مہ چیٚیے۔ میا دہے وُنہٕ خالی پیٛٹھ چھے۔ ووٚلہٕ گوڈٕ کھیٚیے کینہہ۔"

یہٕ وَنان وَنان وۄن تہٕ سُہ تھوٚدُ یہٕ گوٚر ریشماہ یہٕ نش۔ تَس کرٕن اتھس تھپھ یہٕ اُنٕن سوٚ یہٕ ساماَنس نش۔ پتہٕ بیہان بیہان دِژٕ تِمو ہیتھوٚر آسمانس کُن نظر۔ اَدٕ بَراوس ژٕہ واپاری نَس قبضہ کرنہٕ خاطرٕ دوان تہٕ دوران۔ سُہ ترٕہرٕو ہیتھوٚ۔ وَیسے چھ یِمَن تہٕ تھزٕن پٮ۪ٹھ موسم ژٕہہ ہنہٕ ژٕہہ وہٕ بدلاوان مگر ہُردٕ اوسُن ناسوزٕن ہیتھو تمتُ امہِ کنی ہرگاہ موسم خراب گژھِ، امیٚک سنٛداٗرُن اوس یہٕ سہل کیہٕنہٕ۔

راج وُلی بَن پلہٕ ناو چَل چَل ژوٚٹ ریشماہ یہٕ وٚنٕس ”کھیٚیہٕ وٗلی وٗلی، یتھ ہیتھوٚتُن نب چارُن۔“ ریشماہ یہٕ ژوٚٹ دِتھ کھیٚیہٕ راج وُلی یَن یہٕ بہ چھہٕ ہتھ۔ ژوٚٹ یہٕ وٚ تہٕ تھوٚد۔ سرس پٮ۪ٹھ گرٕ ہتھ چیٚین ترٕیش یہٕ اتھ وَتھ صاف کرٕتھ گوٚ گرٕس نش پُس ہناہ دوٗر پٮ۪ہن دٕرمنس نش وۄن تھدٕ یہٕ اوس تَس یہٕ آس یاد آمٕژ۔ تِمو دِژٕ گرٕس زبر یہٕ سُہ لوٚک راج وُلیس پتہٕ پتہٕ۔ ریشماہ یہٕ نش وٗاتِتھ پُرژھ تِمو تَس ”ژوٚٹ ماگژھی بٮ۪یہٕ۔“ یہٕ وَنان وَنان ہیتھوٚ تھ سُہ تَس نش یہٕ ہیتھوٚتُن سامانہٕ وٚٹُن۔ سامانہٕ وٚنان وَٹان دِژٕ تِمو بٮ۪یہٕ ہیتھوٚرکُن نظر، پتہٕ سرس کُن ییٚمِک آب بڑو ژھٕہمن کوٚہ دامنَن تام کاڈکڈٕ تہٕ اوس یہٕ یتھ پٮ۪ٹھ ہتہٕ بدٕری چھپِن لوٚ یہٕ ہیتھوٚرٕ یہٕ ہیٚر لبھ ن کرٕان آسی پہٕہر بے قراری وٚچھتھ ژاوتَس لرزٕ۔ جاناوارن چھ بڑوٚ ژھے

پینہٕ والہٕ موسمُک پَے لگان تۄوے آسی یِم زھرٕ نہٕ زھرٕ ٹھ کران. تِمو
دۄن اَتھٕ تیز تیز تُلان رِشیماہیہ "یِتھہ ہیۄتن اُڈُمبر گِتہٕ راوُن ہواہس
تہٕ بڈ بۄرٕ غنارٕ زَن." رِشیماہیہ تِل ہیُن اَتھٕ تھۄد تہٕ زاٲلِ وَہرا وِتھ
ہیۄرن ہواکِس رفتارَس سام "سۄرٕیہہ تہٕ چھِس". راج وٲلِیَن تِج
گِنہٕ تھۄد نہٕ گُرِس ہیٹھ تَھاوان تَھاوان دۄن رِشیماہیہ کُن وچھنہٕ
وَرٲے "شاہ تہٕ ہیۄتس شِشھُن. رعہ بے گۄژھ احسان کرُن." تِمو تُل
سۄرُے ساماہنہٕ جل جل. گُرِس کُنُس کاٹھی. رِشیما آیہٕ ہیٚتس کالس اَتھ
پُھرا وِتھ تہٕ پَنُس ڈُبٕس اَتھٕ ووہ تھراوان ووہ تھراوان وٲژ
جَل جَل راج وٲلِیَن کُن. راج وٲلیَن رۄٹ تِمو سُنٛد اَتھ تہٕ کھار
دوہ لیو اَتھو گُرِس ہیٹھ. لاکم دِژِن اَکھَس کیتھہ. تِمچہٕ سۄتی گُرن
گُرِس زیرٕ شہ اوس ووہ زِنارٕ دَم تہٕ تِمو نَرٕ ووہ رفتار تیز.

بَتھ آس نہٕ ووہ زِ چِر آسے. اَمہٕ کِنۍ وٲلِ یِم سَر ترٕ آوِتھ وُترا یِز
کُن وُچھان وُچھاَنی. وُترا پہٕ وسنہٕ برٕ وۄنہٕ پھِر راج وٲلیَن چشمہٕ
بلِیہٕ آسمانَس کُن. سۄرُے نَبہٕ اوس ووہ زِ وَلنہٕ آمُت. تِمو دِژ پتھ
کُن نظراٹ ہیرن اوس ساری سےٚ سَرَس تۄرن وَہرو ومُت. لبنے
اوس نہٕ کیٚہنہٕ لبوان، شہ پھِشۄرٕ بلِیہٕ والِس، لبہٕ ن کُن ہیٚبِس نظر.
وَتہٕ پۄد اوس وُنہٕ نۄن تہٕ صاف لبو زِنہٕ لبوان. تِمو دۄبت پانس
ذلاسہٕ زلبہٕ نہٕ آسہٕ نہٕ موسم لیۄت خراب تہٕ بلِیہٕ نۄری گام کُن گرٕ ھنگ
موڈ کوتاہ دۄرُے چھہ. یہٕ سۄچتھ ہیۄت تِمو رعہ بہٕ سُنٛد ناوتہٕ

دڑاوِیہ ن کُن۔ تَس پتہ پتہ پوک گُر حبیبہ سان پڈر تڑاوان۔
نوری گام اوس اُہند گامہ تھزرس نگروُنی کس آسی ہم
کوہہ تیثناکہ پیٹھی پکان۔ وُنہ اوس یمن کوہن سیٹھے مُنزس
واتُن تہ تنہ پیٹھہ اُس بوہ ن کُن نوری گامُس تام وتھ نیران۔
راج ولی اوس منگان خدایس زِ کُنہ کنہ گوژھ سہ اَتھ وتہ تام
واتُن پیٹھ سہ پہر آس تہ لآلی ستی شامِل سپدہے نگر۔ مآ نیتھ ما
آسس نِزاُچھ وُٹھہے تہ اَچھ ٹہرا پہ مُنزوانہ ہے تور۔ اَوکنہ
اوس سہ وُتراپہ سیٹھاہ تیز تیز وسان۔ مگر بییلہ گُرس رس گیہ پہ
تہ ریشمانہ بوہ ن لاینہ آیے یہ، تمُس پیٹھہ آلی ستر کتھ یاد پیُس تس
گرِگرِوُنان اوس "بامبرِ ہُند کارگوشیطانہ سُند کار"۔ تمی سوہ تُہ
روو قدم تہ لوگ پور جِس ٹھکہ رآوِتھ اَتھ باس وسنہ، یمہ
کس تزکھارس پیٹھ پیٹس تہ مرہے نہ۔

یوت یوت تم بوہ ن بوہ ن وسان آسی تیوت تیوت زن
اوس اور تمن پتے ژوان۔ رَژھِ پتہ رَژھ آس ہوا ہُس مُنز نمی
تہ ہران تہ ٹھنڈی تہ پڈان۔ یوہ تے دگرہ شیوہ آسہ ہے یییلہ راج
وُلیس مُنزل دِرنیتھی گو "ہہ کیاہ چھ نوری کُن گژھنک موڈ
تم آسن تتی آسہ پڑاران"۔ ریشمانہ لوز تہ پور پاٹھی صرف وآژ
آوازے آژس۔ تمہ وون بڈ راج وُلیس کُن "ژاوسکھ ونان
کیہہ؟" "ہُنہ۔ نہ۔" راج وُلِہن دِیُس جواب۔ سہ اوس

کتھ ژٕہنی ییٚنژھان۔ تٔس اوس ریشما یہ ہیٚنٛد منٛزی مٔنٛزی ہنگہ منگہ ہشار گژھنہٕ ستی لرزٕ اژان۔ ریشما یہ سپدٕ نہ تسلا" نہ ونان ہےٚ اوسُکھ کیاہ نام۔ کیاہ ذٔلیل۔" راج دُلی آو تس نش۔ اتھہٕ تھوٗن ریشما یہ ہیٚنٛز رٕن اتھن پیٹھہ بہوٕ ستی تمہ کاچھِنچھ اس کرمژ۔ "نہ نہ، کھیٚنی چھہٕ نہ۔" سہ اوس تس دلاسہٕ دِوان زِ کتہ تام آو شینہٕ تھوٗس ییٚران ییٚران تہٕ پیو تمیٚ سنٛدِس اتھس پیٹھہ۔ سہ اوس اتھہ کنٛ وُچھان تہٕ بیاکھ تہٕ آو ییٚران ییٚران تہٕ پیو تمیٚ سنٛدِس ریشس منٛز۔ تمیٚ دِژ ہیٚنٛور کنٛ نظر اوٚبرٕ اوس یار گلین تانٛ تام وٕتھمت تہٕ منٛزی منٛزی اوس شینہٕ تھوٗساہ تھوٗساہ ہواہس منٛز ییٚران۔ راج دُلی یٚتھ راس تھوٗد لبہٕ سہ پتھر گرٕ پٔس پڈٕرن تل ہیٚنٛزاس تہٕ لوٗگ بلیہٕ برٕ وُہمی پاٹھی تیٚز تیٚز لبہٕ ن وٕ نہٕ ہیٚنٛدس موڈس کُن وٕسنہٕ۔

ییٚرو ییٚرو شینہٕ تھوٚسیو آس راج دُلیس بنہٕ والہٕ خطرٕچ ژٕبینہٕ وٕن دِژ ہیٚژ۔ وٕنٛہ اوس تس بہنٛتھ زٕ قدرت تہٕ چھہٕ تٔس پھیرتھ گومت نہٕ ہےٚ ڈٕہرس تام نوٗت نا بہ اوس یہ اڈٕبرگیہٕ کالہٕ گنہٕ آو یکدم وٕنہٕ تلتھ۔ بیلیہٕ لبہٕ ن وسان وسان منٛزی شین ییٚرنس ژھیٚن اوس لگان تس آس آش وٕنہٕ تلان، سہ اوس سوچان شایدا وس ہیٚر پالن شین پیوان تہٕ ژھسہٕ ستی آسی یم شینہٕ تھوٗسہٕ تتی پیٹھہ وُڈٕتہ لوان۔ مگر بیٚلہ بیہ شین ییٚرن اوس ہیوان

تَس آس وآنِج کھورَن تَل وآنان۔

یٖیلہِ سُہ نوٗری گامہٕ کِس موڈَس نَزدیٖکھ ہیٚوٗت واتِن بیپروٚہو
شیٖنہٕ تھوٚپسیوٗ اوس رفتار روٗٹمت نہٕ وَتہٕ پَلۍ بوورِ آسے اوسُن سورُے
اوٗنۍ لوٗکھ چھتِن ہیٚوٗتمت۔ راج وٚلیَس آس اَتھ پریشانی منٛزاکِھ
سَتہٕ زموڈ پھیرِتھ آسہٕ تَس پیپرا نہٕ لالی پژاران۔ موڈَس نِش وآتِھ
رُکیوٗ وراج ولی۔ گرِ نہٕ رُکیو۔ رشیماہِ پڑٕرٕ ہ راج وٚلیَس " اُسی کیشاز
رُکے یہٕ۔ یکان کو نہٕ چھکھ یتھ ہیٚوٗتُن شیٖن والُن"۔ راج وٚلیِن
ووٗن تَس تِنگ بیتھ " ییکیاہ دَم دِہیتہٕ"۔ تمہِ ترٛاو رشیما اُلۍ تھے
ہٕ دراو موڈَس پیٹھ۔ مگر یتھے سُہ نوٗری گامہ کِس موڈَس پیٹھ ووت
تَس ژَج وآنِج ہیرِتھ۔ اَتہٕ اوس نہٕ پیپرا نہٕ لالی۔ سُہ دوٚیو موڈ پھیرِتھ
لبہٕ ن کُن۔ مُتہٕ ہنٛدی یا کٔھی لوگ دِچھہٕ کھوٗ پری وٕل دِنہٕ مگر اَتہٕ آس
نہٕ کیٛہشہ نہٕ لبنہٕ۔ گوڈ سوٚچُن خبر پیپرا اَس تہٕ لالی ماچھ کانہہ گرِ دوٚتی
پیتومت۔ خبر تم ماچھکھ ژلان ژلان رُدٕ ہتی۔ مگر یٖیلہِ ہناہ یرٕ وہٕ
پکیتھ تَس شیٖنہٕ تھوٚپسیوٗ منٛزِ دوٗر بون کُن نظر پییہٕ تہٕ اَتہٕ اَکھ ژلہٕ
وِلۍ بَڈ سیاہ ژھاے دٕرٛ یٖشھی گیبہٕ تَس گیٖیہٕ کوٚٹھی بہتھ۔ تمہِ دیٖت اچھن
پٕلٹھ لوٗرٕ زورٕ تَس باسیوٗ صاف اکھ مرد تہٕ اکھ زنانہٕ گرِس پیٹھ ژیچِل
ژلان۔ تمہِ کوڈ بے بَس گرِ ہتھ یمِن تھد آلو"ہے، ہوو" مگر یہٕ ژلہٕ
وِلۍ ژھاے آس راج وٚلی نہٕ آلو کہٕ چھلۍ نشہٕ سیٹھاہ دوٗر تہٕ ژھ یتہٕ
دَژھِ بییہٕ نہٕ دوران۔ راج وٚلیَس پھٹی ساری حوصلہٕ۔ تمہٕ لتوٗر پانس۔

"او راج ولیا، اوے بے وقوفا، کوتاہ بڑ ہیشو مت چھکھ، ہمو ہا کوٚرکھ
ژاستعمال۔ مطلب ڈراکھ تہٕ وونی کتھ پکہ ناوہٕن چون یہ دوہ ڈریور
پانس ستی۔ ژےٚ چھے عقل ٹوٹے ہشڑ، بٔڈ ہکھر۔" یہ ونان ونان
ہیتی تمی زور زور ہتھ بتھ دِلی تہٕ ہیتہ ڈبین سوٚ تتھ پان ہیتھ کُن پلس
ستی دارِتھ "ہلے اوربا کوتاہ دوہ کھ وتراوہٕ یہٕ گنٕے زوٚن، کوتاہ
دوہ کھ۔" شینس آس وونی رز لجمژ۔ راج ولی اوس روو مت، سہ اوس
ہمن شینہ رزن کُن وُچھان تہٕ پانس ستی سوچان "ہمن وونی تھوکُس،
یہٕ شین کونہ نیران ہیتھ چل چل مے پانس منز ڈراوِ ہیتھ زن ہیم سارِی
دادی پلن" تس آسہ وونی اچھ وار وار وٹہٕ لبوان زِگرو ونت رلیشما
ہیتھ تس نش۔ "کوٚت گوکھ، کنہٕ چھکھ راجلے راجلے" رلیشما یہ ہینڈی
آلوٚن وزِنو و راج ولی آمہٕ بے خودی منز۔ سہ گو یکدم تھوٚد وُتھتھ،
گرا و تس بلکل نکھ تہٕ کھوکھنہ ستی ڈیت نس پھیکس پھش، زن
ونان اوسُس "کوٚت ژلکھ۔ ژ کوٚت ہیککھ ژلتھ۔" راج ولیس لج
ڈن۔ سہ وٚتھ تھوٚد۔ تس آس ہمت کرٕنی۔ سہ گو رلیشما یہ لیشہٕ تہٕ
تُلندِس اتھس ہیتھ پنن اتھ تھاوِتھ تہٕ وُن تس "ییتھ لوگ شین
تہٕ دوہ تہٕ ہیوٚتُن لوسُن۔ ییتھ چھ جنگل گوٚن تہٕ وُتراے سکھ۔ اسہٕ
پیٚیہ راتھ ہیتی گذارنی۔ دوہ لہٕ وس، وس پتھر۔" راج ولین کرِتس
اتھس تھپھ تہٕ واتین گرِ ہیتھ لبہٕ ن نہٕ۔ ییتھ کنہٕ شُرٕ وپرو تمی سوٚرے
دوہ کھ تہٕ سوٚرے شرارتھ پانس منز تہٕ گرِی سہ شرارسہ پلنووُن اتھ۔

رشمایہ کُن پھیور "یکھ سا چھین جاے ژھانڈو۔" "گوبہ ہیکہ نہ از تس نش وأتتھ۔" ریشمایہ ووٚن تمس زنتہ آش سوٚ تھ۔ "پگاہ پگاہ وُچھو۔" راج وُلی اوس پانس سستی سونچان۔ "تہ کس چھ خبر" ریشمایہ ووٚن راج وُلیس کھوورس أتھس تھپھ کران۔ شین اوس رژھ پتہ رژھ تیزان۔ راج وُلی تہ ریشما اُس تیز تیز واپس موڑ پھیرتھ بلیہ توٚری کُن پکان ییتہ پیٹھ تم آمتی آسی۔ راج وُلیس پیٚیہ دوٚری أکس ہڈس پلس کُن نظر یُس بالہ کِس وَچھ منز کُنڈی ژھر ہنڈی پأکھی بعہ ن وَنہ کُن ڈرامت اوس۔ راج وُلیس، یس تِھس گنہ کارس منز زوک لرزاوس ژامت کھٔر پو وُچھتھ وآج بوٚڈھ۔ سُہ دوڈو اتھ پلس کُن تیثوٚت تیز ز ریشما آسہ پتہ تھی کنی لاہنہ۔ أکھ أکھ ژیثہ اوس مؤتل نہ تھے تم پلس نش وأتی سُہ ژاو اتھ تل، ڈیچھنی کھوورِ ہیٚرن اتھ جایہ سام پتہ أنیہ ریشمایہ گُر تہ اتھ تل "بس ووہ ذ چھنہ پرواے۔ راتھ گذارو ییتی، پتہ وُچھو صُبحنس۔" تمی ووٚن گُر أکس انڈس کُن نوان نوان۔

یہ پل اوس کأفی بوٚڈ۔ برو تھم أنار اوس وَتہ پیٹھ گرہ جدراہ ڈایہ مرتھوٚد تہ وار یاد نیبر۔ أنار آس یہ ہے گوچھ ہش بنے مٔر۔ راج وُلی اوس گرِ پیٹھ گنہ والان والان تہ سستی ڈیچھنی کھوورِ نظر نظر دِوان سونچان زِ یہ قدرت کوتاہ ژھلہ گوٚر چھ، أتی چھ

ماران تہٕ اُلی تاران۔ تِمو کوٚڈ بیل تہٕ تبر زینہٕ کیوٚر نار کھوٚ مَنٛز تہٕ پیٹھ
وولُن زین بوٚن۔ سہ اوس وَلیسے دِلَس تَسلاہ دِوان زِ ڈُ ڈینہٕ وُنی
دَرِ شین۔ وُنہِ ہےٚ سُل چھہٕ۔ مگر تَس آس خبر زِ یمَن کوہن مَنٛز چھینہٕ
ہوٚسمَس پیٹھ کانٛہہ بھروسہٕ۔ اَمہِ کِنہِ اوس سہ وونی کمر کٔسِتھ اَمہِ
خطرک مقابلہ کرنہٕ خاطر۔ سُہ اوس وَق ضایع کرنہٕ وَرایے تیز
تیز بندوبست کرنَس لوٚگمت۔ گرٕس آزاد کٔرِتھ اُنی تِمو گنہٕ رٔیشمایہٕ نش
سہ وُچھن تیز عٔسِتی پَرِ کَران۔ تَس پیوٚ کیا ہتام ظٔون تہٕ گو بیٹھ
گرِس نش۔ اَتہِ بجٕن تبر تہٕ رَز تہٕ دٔراو پلہ نیبر۔ اَتہِ پیٹھ لٔاین
رٔیشمایہ کرٔکھ "یتھ بہٕ با مبر کھ۔ یہٕ نکھاوَے زٔلی بوٚر کھنڈ اُنتھ۔
نَنہِ شٹھو عٔسِتی۔ بیٚنہِ پلہ تلہٕ نیبر نیر کھ، لوٚز تھٕ۔" یہ وَنان
وَنان کھوٚت سہ دَوِ ہیوٚر جنگلس کُن۔

شین اوس وونی تھو ہو تھو ہو پیوان۔ ژھٹھ آس
کَم گامژ۔ یہ وُچھتھ بچہِ راج وِلیَن زَسمہٕ۔ اَمیُک مَطلَب
اوس زِ شینَس لگہِ نہٕ وونی ژھین۔ سوٚرے اوٚ ثَندِ لوٚکھ اوس
شینَس تَل گومت۔ ہناہ پَکِتھ وُچھ راج ٔ وٕلین یارِ گوٚڈ پتھرِس
کُن وُرکاو نہٕ آمُت۔ سہ دَولِیو اَتھ کُن۔ مکھ تلُن تہٕ لوٚگ سوٚرے
شرارکھ اَتھ پیٹھ کڈنہٕ۔ تَس زَن اوسُن بجونوٚ نہٕ گوٚ نادمت۔ تَس
اوس وونی پان کھران۔ تِمو تَل مَکھ نَرِ لوٚ پہٕ واش گٔڈِتھ لوٚین
سُگنے دَب اَتھ کا آبرِس گوٚ ڈَس ییمہِ سنی اَتھ اَلہ اَلہ ژاو" رَٹھ،

رَٹھ۔ راج ولیا رَٹھ۔ ژے چھبی دوا۔" تمی تل دَلوستی آتھ کلی
گوہ ڈس ونٹر ہنیل۔ "رٹو بڈ ہکھرا" بہ وچھنا کنھ کئی ہنو وکھ
پیراہن ہیووقوف۔ رَٹھ بڈ ہٹر ہیٹھیا۔ رَٹھ بیئیہ رَٹھ۔" تمی وڑاو
وچھان وچھان آتھ کلی گوہ ڈس تو سمہ۔ تس اوس اچھو کنی نار
نیران۔ مرٹھن آہس تھر تھر۔ آسس اوشس پوس کھو تمت۔
تہ بیلہ سورے کلی گوہ ڈ ہچہ گژ ہھتھ چھکراو نہ آو راج ولین دیت
مکھ اوک طرف دار تھ۔ پان ترٹ وون ہیتھر تہ لوگ وہرا کھ
درنہ "ہاے او ربا۔ بہ کیاہ کور مے۔ بہ کیاہ کور مے۔" دل ہیتھ
رَژھ کھنڈ لوتہ تیوس سہ وہ تھو دنہ لوگ۔ زین وٹنہ۔
گوڈ واہ وار تہ پتہ تیز تیز۔ زنس ہنو ون لور آتھ پھرن گنڈ
تہ دژا ولیعہ ن پلس کن۔ دیہ اوس لوسمت مگر ژے وا پاری شینے
شین آسہ کن اوس ونہ گاشر ن۔ تر ن لور ہیتھ ژاو سہ پاس
تل تہ یہ ترو ون لوب کن۔ پلون شین دنتھ تجن زنی کھو ن کھنڈ
تہ گور پیتما یہ نش۔ پچنہ منز گڈن گنڈ کھ ڈ لہ تہ ہچن ڈیتن ژ کھ۔
اکن اوس تیل پٹر بڈان ہیمہ کنی زنس الاو گنڈ نس ژیٹھہ تہ
لوگ نہ۔

۲۰

نصف شب آسہٕ ہے شپن اوس نیبرٕ اَژ ھیٹوٚن ہیوان۔ اَتھ
پلس نیبٕری نیبٕری آس شپنہٕ دوہس بنے ہڑیوہ سہ گرٕ پنہٕ گرٕ تھدان
آسن گژھان۔ اَندرٕ اوس راجٕ ولی کوٹھن پیٹھ ہیعہٕ تگنی تھاوکھ
نیٚژ وٕنہٕ رٕیہٕ کُن مدے گنڈتھ وچھان۔ اَتھ نیٚژ وٕنہٕ رٕیہٕ مَنز
آس تمی سُنارٕ نیچ اَکھ اَکھ گنی وارٕے ژمٹھے ہڑ پاسان۔
سنجیک شنگرف اُوس چھلیتھ ہیوٗ مُت نہٕ ساری سے سنتھس زَن اوس
کوٚنگہٕ غوطہٕ لوٚگمُت۔ تس اوس اَندری پانس پیٹھ وُمنہٕ تہٕ زہر تیلان
تس اوس نہٕ پیرآہس پیٹھ تیوٗت اشتغال یوٗت پانس پیٹھ اوسُس
"گو تمو دُیت مے دوکھ" تمس ژوٚل ہکہٕ بڈٕ نیرتھ، یمہٕ کنہٕ
ریشما ہُشار گیہٕ یہ سہ کوٹھی وچھس ستیٚ وُٹھتھ راج وٕلیس نشی
شوٚنگتھ آس "ہاں کیا چھکھ وَنان"۔ راج وٕلین پلنو اُتھ اُکی

سنٛدِس پھیکس کُن تہٕ دٔرِنس ژٕنٕجہٕ ہنٛ ژٕنٕجہٕ ہنٛ "کھیٚنہِ نہٕ، کیٚھنہٕ
اوسُس نہٕ وَنان بشوٗ ٹنگ پانَس۔ شوٗ ٹنگ سا۔" ریشما وُٹھ کھوٚتہٕ
وُٹھ زمینَس دِتھ ہنا تھوٚد تہٕ ووٚنُن راج وٗلِیس۔

"نیٚنٛدٕر چھم نہٕ یِوان۔ شیٖن چھا وُتہٕ پیٛوان۔ گوٚ تا ینٛدٕ"
"گرٕژھٕ بنٛد۔ اَتھ چھُ بنٛد گرٕژھُن، ضرور بنٛد گرٕژھُن۔"
یہِ ووٚن راج وٗلِین زنتہٕ پانَس تَسلا دِوان۔ پتہٕ پھیٚوُر ریشمایہٕ
کُن تہٕ تَس ژادر ہیوٚر کھاران کھاران ووٚنُن تَس "شوٗ ٹنگ۔
ییٚنہٕ چھُنہٕ کانٛہہ پرواے۔" "مےٚ چھُنے تمُو ہنٛز فِکر۔ سہ آسہِ
مےٚ پرٛاران۔" راج وٗلِین تٕرٛووٕ زیوٚٹھ ووش تہٕ رووٕ کابِر
ریٛہہ منٛز "آسہ آسہِ مےٚ پرٛاران۔ مےٚ تہٕ۔" پتہٕ سوٗتے
یِس آواز "ربنہٕ ہے ووٕلیٚ جَل جَل مےٚ تہٕ پانَس نِش۔" ریشمایہٕ
کھاری کوٚٹھی ہیٚنہِ سینہ سیتی۔ وُسنہٕ خان آسِس تہٕ ریتی شاید ژٕٹھ
گاہتی یِمہٕ کنِہ تَس بَڈ "ولے" ژول نیرتھ۔ راج وٗلِین سنٛدُور
پان۔ تمیٚ تٕرٛووٕ وار وار ڈٲپھ دِچھنی ٹٔر کھوٚن دِتھ۔ کھوورِ اتھ
سیتی لوٗگ بڈلولہ سان ریشمایہٕ کوٚٹھین موٚٹھ دِتہٕ "سورُے
سپُد ٹھیک، شوٗ ٹنگ، کم آسکھ چھِجر گرِس پیٚٹھ پیٚتھ
کوٚٹھی آسنے اکھ ہمتی کرٕ نیٚنٛدٕر کرُن۔" ریشمایہٕ وَچھہٕ اُچھ۔ تس آسی
دِہہ لیٚ ناری گوبے ہتی۔ راج وٗلی خان اوس اُمس پتہِ اَتھہٕ سیتی
ژٕنٕجہٕ ہنٛ ژٕنٕجہٕ ہنٛ دِوان، زنتہٕ پہٕ زامٕتر اُس۔

راج وُلِیس اوس رِشیمایہ ہٕنٛدِس پھیکِس پیٹھ اَتھ رٔٹِتھ گومُت۔
تہٕ سہٕ اوس بٔڈیہ مُدے گنٛڈتھ نارس کُن وُچھان یِتھہ رٕیہہ وارِیاہ
سوٗتے مِژراَس، مگر تیٖتو تِگل آسی ژھٕٹہٕ ستی تیز وُہان، یوسہٕ
نیٚبر ہُنٛزی مُنٛزی ہیرٕوٕنی شیٖنہٕ تھوٚسی ہنٛتھ اندر اژان آس۔
ییٚمو وُہیہ نو تیٖتو تِگلو تہٕ نزٕونہٕ رٕیہہ اوس اَکھ کھوژوُن تہٕ بہ تہٕ
دآوی ہیٚنٛؤہ گاش ژوہ وا پارٕ چھکرِ وومُت۔ راج وُلِین تٔج نظر
نارٕ پیٹھ تھوٚد۔ نظرٕ ن بیٚتھِ آیہ یلہٕ ذٔنارس آرکرٕ تہٕ شیٖنہٕ دوہس
ٹھرٕ۔ یوسہٕ اَکھ گاشس مَنز رٕ تہٕ کرِژ مژباسان آس۔ یہ دوہس آس
ووہ زِ وارِ یاد تھکھ رے مژ تہٕ اَتھ پیٹھ یوٗت تام تس نظر پلان آس
توٗت تام اوس اژھیوٗن شین پیوان۔ ژوہ وا پارٕ آس موٗ تہٕ
ژھوہ یہ۔ صِرف آسی زٕ اکو مَنٛزٕ مُنٛزٕ مُنٛزی رٕیہہ پیٚیت پھنکار
لایان ییٚمہٕ ستی نارس لٹہٕ رارٕ ے ووتھان آس۔ راج وُلِیس
آس نیٚنہٕ شدرِ غائب گامژ تہٕ اَکھ ژھوہ یہ مَنز اوس سہٕ پننس شُہس
تہٕ کھوژان، سہٕ اوس بے حِس، نیٚبر نزٕ وہ نِن شیٖنہٕ تھوٚوسن مَنٛز
روومُت زِ ژھینہٕ اَنٛدٕوو تلیوا کھاتھ ناکھ ووش۔ راج وُلِین
گٔڈ ووٹھ تہٕ سہٕ بھیٖو رٕ اَتھ آواز کُن۔

یہ اوس راج وُلِین گرٕ۔ یِس شاید پننس مالکہٕ سنٛدٕ حال
بدو چھینتھ نیرٕنکہٕ آمُت اوس۔ راج وُلِیس اوس مُشتھیے گومُت زِ
تس ماچھ تُرٕ نیمِ بوج تہٕ ستی۔ گُر اوس پلن ہٕنٛز لیہہ لیوٗری پھِن

اِسناد راجہ وٗلِیَس کُن وُچھان۔ کَن آسِس ووٗتھمُت، سہ باغ راجہ وٗلِیَس تِتھۍ بجہ زِھا یہ بۄڈ وِہہ کَنہ شرٗکیوٗمُت بوٗ سہ یمَن پیٹھ ہیٚوٗر تام نشان آس۔ راجہ وٗلِیَس یَڈے یہ پریشانی بیٚلہ تَس یہ باس لوٗگ زِ تَس چھُ گُرتہ ستہ۔ تمیُس کانٛہ بور کھنڈ ستہ اوس تلمُت، سہ کیتِس کالَس لوٗشہ اُمِس نیٚیے زبانِس۔ تمۍ سوٗنچ ہرگاہ شیٚن دوہہ وادن زکیوٗ یہ بچارِ تہ مرِ بہ چھ لبہ چھ کران۔ راجہ وٗلِیَس ژاو یہ سوٗنچتھے لرزِ۔ تمۍ اوس پننہ بڑِ نہ ستی، پننہ ہیٚر ستی دغا کوٗرمُت اَمی اوس تَس یہ سزا میٚوٗلمُت۔ تمۍ سوٗنچ وُنہ چھ یہ آدنۍ، وُنہ چھ یہ سزا ہُک یا سے اوت، اصل سزا چھُ وُنہ یتھ کُن۔ تمۍ وَچہ اُچھ۔ نرِ زِ ژگہ تراوِن ڈیچہ نہ تُپشرُن پان خدایَس نہ اَندری وٗنُن تَس "میٚے ہیٚے پڑٕی گعناہ تُچھ کوٗرمُت۔ رَٹھ سا آریا دارِ میٚے تَن چانِس رَضاہَس۔" تَس ووٗتھ دِلہ پیٹھ بور زَن تہ تَس گیہ وارہ وارہ غنودگی تہ زٕ ژھی کھنڈری روٗٹ سہ نیٚندرِ پننِس پھہس تل۔

۲۱

ہپارِ اوس پتھ گامہ ہیے دۄ دشمن۔ گوڈٕ ژاو سار ہنے لرز
خبر لالی ما آسہ ہا پتن نیمتر۔ تکیشا زپتہ ہیو وار یا ہور آژو پیٹھ آسی
ہا پتھ مکا یہ ڈارن منز دبہ دب آسان کران۔ لوٗکن ہتن کانڈس
آسی ڈبہ ڈاس تراوان راتسے منز کرتھ۔ لالی اوس عادت صبحائے
آرس پیٹھ گرِ ہتھ اتھ ہتھ چھلتھ پنگ نہ بلیہ اوس تس دہ زلی
بلو لاگنک سکھ شوخ۔ اوے اوس گوڈ گامہ والین ہتھ زِ لالی
آسہ ہا پتن نیمتر۔ مگر بیلہ یعہ نہ گامہ پیراہس نہ ژھانڈو لوگ
ہیبر بعون لوگ نار زِ پیراہن چھہ سعہ گامہ منز گنڈتھ نیمتر۔ دشمن
داری لج رہہ۔ تبر کرکھ تیز تہ دراہ دہ شوے دری بلنہ بلنہ انڈ
لالی تہ پیراہس ژھانڈتہ۔ دہ شونی درین اوسن جنونہ گوو ندامت
نہ دہ شوے دری آسی ییژھان زگوڈ گژھی تمے نتہ تمے یمن رنی۔

یتھ زن تمہ پنن قصاص ہیتھ پننس عزتس شینہ دجہ دِہن۔
اَتھ ہوٗل حالیہ منزٕ بیلہ لال خانس پنن بار رجانی راج ولی
درینٹھی گوٚنہ تس ژایہ فِکر۔ تمیٚ سوٗچ زِ سعٕ ہے ہیکہن موقن پیٹھ
سارنٕے ہرونہہ آسان اوس اَز کنہٕ چھِ۔ سعٕ گوٚکانسہٕ وننہ ورأے
راج وٗلی بن گرہ۔ اَتھ دوچھِن آنگنی برس اندری ہانکل۔ تمیٚ لوے دوہ یہ
تڑ یہ پھِر راج وٗلیِس ناد۔ مگر بیلہ اَندر ہر صدا ہے گوٚ نہ سعٕ ژاو
دوہ سعٕ بیٹھی اَندر۔ اَندرا اٗتھ بیلہ تمیٚ کوٹھس نیبرٕ کنیٚ قلف
وُچھ سعٕ باہبر یعہ۔ سعٕ گوٚ کانس نش۔ اَندر دژن نظر۔ اَتہ اوس نہ
گُرتہ۔ یہ وُچھتھ زون تمیٚ زِ راج وٗلی چھہ رلیشمایہ گامہ منز ہوا پھیر
کرنہ نِلس منز کامیاب گومت۔ مگر عِستی لوکس دلس زِ تمیٚ سُنے
اَمیک تس نش افشا نہ کوٚر۔ سعٕ نے کانہہ کام تَہند مشور ورأے
کران اوس۔ اَز کیتھ دژاو سعٕ تس پرژ تہِ ھنے۔ اَمہ کنیٚ گوٚ تس یوہ ہے
شک ہیتوٚہ۔ یپاری گیہ لالی امی دمہ غائب۔ ہپاری ژوٗل پیرا تہِ
اَمی دوہ یہ گرِ تڑ آدِتھ۔ یہ اَمی دوہ یہ دژاو راج وٗلی تہ رلیشمایہ
ہیتھ گامہ نیبر۔ لال خانس توٗگ نہ اَتھ ساری ہے واتہ دِین۔
تمیٚ ہے کیاہ گامہ منز اوس نہ کانسہٕ نہ افشا زِ لالی نہ پیرا چھہ اَکھ
اَکس سمکھان نہ راج ولی چھہ یمن دون دریمیان تارٕ کاج۔ لہاذا کیتھ
ہیکہِ ہے کانہہ لالی نہ پیرانس ژلہِ نش نہ راج وٗلی تہ رلیشمایہ منڈس
گام تڑ آدِتھ نیرنس کنہ قسمک واتہ دِتھ۔

لاًل خانس اوس دِلس سٹھاہ لوٗگمُت مگر تس اوس راج ولی
یار جانی تہٕ اَتھ یارانس مَنز آسی نہٕ نَم زاتھ تہٕ نفع نقصان وُچھان۔
اَکِس دۄہ ژھعہٕ پیٚو کرِتھ تہٕ ییٚلہٕ راج ولی تہٕ ریشما لوکہ ژھانٛڈٕنۍ
ہیٚتی نمۍ ووٚن تمن اُپزِ زِ تم چھہ راز دانہ ہیٚنٛدِس پیٖر باباہ سٕنٛدِس
مزارس پیٹھ گامٕتی۔ لوکن بیٚتوٗ پیٹھ یہ تکیاز اَمیُک ذِکر اوس راج ولین
کتِس رلہٕ گامہٕ کینہہ نِش کوٗرمُت۔ مسلہٕ اوس نہٕ وُنی کینہہ راج ولین۔
مسلہٕ اوس ساری گامہٕ خاطرٕ وُنی کینہہ لالی تہٕ پیٖراہن۔ اَمہٕ کنی سیٚنٛژوو
نہٕ کہیٚنے اَتھ کنِہ زِ راج ولی کوٗت گو ریشماہ ہیتھ۔

ژوٚوا آری اوس ژھانٛڈٕ ولوٗگمُت۔ مگر موسم گو یکدم خراب
شیٚنِن ژھِچہ سار بیٚ وَتہٕ اَکِنی دوٚے یہ لبعن گامکی تہٕ ہیر گامکۍ
ساری لوکھ پیٚنن پیٚنن گرن کُن۔ نہ ہیر کوہ ہن مَنز دربدر گژھن
گیٚوو ملک الموتس بوٗرے پان یُتھ اوٗن۔ ییٚمہ سوٗنچ سار وے
زِ نِکاح چھہ ژھیٚنی ہنی اَکِنی اوس نہٕ تہٕنٛد یکوٚہ ژلن گوہ نا
نہٕ کانٛہہ۔ گرواُلی آس گرواجِنی نمٕنز یہ آس نہٕ ژور کانٛہہ۔ دراصل
آسی شیٚنِن تمن کوٹھی بیٹھناوی ہتی تہٕ ہیٚنٛدِس نارس ریٚہہ ژھیو
راو مژ۔ کیٚنژن کالی گو گامہٕ کینہہ سوٗرے مُشتھ۔ تم شرُوپ دار بر
ترژو یمہ تھ پیٚنن پیٚنن کوٹھن مَنز۔ لالی تہٕ پیٖراہنٛدِ ہن گرِ کینہہ اوس
یہ چھوکھ بلن مُشکل مگر ہتھس شیٚنہ گٹہ کارس مَنز کرِہٕ نے تہٕ کیاہ
کرِہ ہن۔ لہٰذا پییہ تمن تہٕ یہ ریہہ اَندری ہوٚمہ راوٕنی۔

۲۲

ریٛہہ آس ہمے پٔژ۔ تِمہٕ آسہٕ ببہٕ گرِتھ زٕلی ہچہٕ تہٕ آپتھ ترٛاوِمٕژ
تہٕ وہ ذٔ آس تھکتھ پہنٛدِ رٔ پتہٕ مین نوکن وَلنہٕ آمٕژ۔ نیوٗ نگل
تہٕ آسی سوٗرَس تَل زوٗ دِوان ہیٚمہٕ کنٛزِ آتھ گوہ پہٕ اَندرٕ گاش سوٗرٕ کیوٚ مٕت
اوس۔ اَتھ سوہ تہٕ وٕنِس نارَس نکھٕ اوس راج ٹُلِیس پان دٔو گٔن
گومٕت۔ تَس آس ہِتھے نیٚندٕرٕ ہیمٕژ۔ کوہ چھِ مٔشراوِشِس رٔلشماہ
ہٕنٛدٕ نصف پان۔ تِمس آسی وہ ذٔ گوٗ ہٹھ ہوہ ژٕگتہٕ تام وٕ آتی ہیٚتی
تِم دوہ شوٗرے آسی مٔژِ نیٚندرِ مَست تہٕ بے خبر۔ زَن وَقت رٕکیتھ
اوس گومٕت، زَن تہٕ تِہنٛدی ساری دآدی ہلے ہیٚتی آسی۔ تِم آسی
پٕہٕ ژھینی وَتہٕ پیٚٹھٕ پیمٕتی، زَن نہٕ تِہنٛد کھینٛے اوس۔ زَن نہٕ
تِم تہٕ کانٛسہٕ ہِہنٛدی آسی، اَکھ اَکِس ہنٛدی تہٕ نہٕ۔

نیٚبرٕ اوس شین پیوان تہٕ یمن اَنٛدی اَنٛدی قلابہٕ وار

وار کھاران نگہ، ہم آسی اَمہِ زٕ بٔہہ پیٚتہٕ زٕ بٔہہ بڑٕ وٕ نہٕ خطرٕ نشہٕ بے
خبر نارس نکھہٕ اُکھ اُکھ منز شر پتھ گٲمتی۔ راج ولی اوس وٕ وٕ نی
پوٗرٕ پاٹھی پتھرس ستی وٕرکاوِتھ آمُت تہٕ تمیٚ اوس پانس پوٗرٕ کاڈ
کوڈمُت۔ ریشمایہ اوس دوٕ گل گومُت تہٕ آس راج وٲلِس لہ
ژامُت۔ یہ آس وٕ وٕ نی ہمن تہ ہیم راتھ اَکھ زٕ ندانس منز۔ راج وٕلہ
ہن آسی وٕ وٕ نی ساری ہتھیار ترٛاوِی مٕتی نگہ ببرٕ اوس نہٕ ریشمایہ
باس دِوان۔ تس اوس منزِ وٕ قتنک احساس اَتھ گژھان تہٕ سُہ
اوس اَمہِ کہو پچھ نشہٕ، اَمہٕ خطرٕ نشہٕ زنٛن تہٕ آزاد گژھتھ بے خودی
ہندِس عالمس منز راوان تہٕ بیٚلیہ سُہ یکدم اَمہٕ بے خودی منز
ہُشار گژھان اوسٕ تس اوس پننس پانس نشہٕ کھوژن یوان۔
سُہ اوس سوچان ہرگاہ تس تہٕ ریشمایہ ہندٕ ہش وٕنٛ گیہ، سُہ
کیا کرِ۔ یہ سوچِتھ اوس سُہ پننس پتھ جسس طنابہٕ چاران تہٕ
بیٚیہ ہوٗل گنڈِتھ اِستاد سپدان۔ مگر وٕنی کینہ اوس سُہ ٹھکتھ
پیو مُت۔ پتہٕ دوٕ کھہ نشہٕ آزاد سپدِمُت۔ یہ نیندرِ ہٕ کاژاہ
ہیچھ چھ، کاژاہ بڈ طبیب۔ جیسے بیٚلہ نیوٗن ہ جسٕ ہندٕ گے کتھ
روزِ۔

نارس پیٹھ ژھوکیو آخری ہچہ نوکن پیٹھ ریہہ شہہ۔
منزی منزی آس ژھٹھ شینہٕ قلابہ بیٚٹھی اُژتھ اَتھ سوٕ
ڈیرس گرد وڈاوان۔ ہیمہِ کنہٕ سوٕ نہٕ تلہ کین تیو نگلن زٕ و ہیوہ

اَژان اوس نَمہٕ ژٕہی کھنڈٕ آسی تِم بیٚیہٕ سوٚ تنتھ ہیوان نہٕ یتھ پاٹھؠ
اوس اَتھ گَژھ۔ ہیچہٕ اَنٛدرٕ ہٕنٛدرٕن بَڈان گرٕ ھان ییٚمہٕ کنہٕ گرٕس نہٕ آس
ووٕ نٕ تھر تھر ـــ ژاہرٕ تہٕ بیٚیلہٕ تیٚر زیادٕے بَڈے یہٕ رٕلیشماژ ایہٕ
بیٚیہٕ کوٕ ہتھ راج وٕلی نِس کرٕ ھس مترٕ نِس آسی دنار ٹکر ژامتی۔ اَمہٕ
کنہٕ گو راج وٕلی ہشیار۔ تمہٕ ووٚن اَڈ نبٛنٛدرٕ منٛزٕ رٕلیشمایہٕ "کیاہ
ذٕلیل۔ ہاہہٕ۔ تیٚر لجیہٕ۔" تمہٕ گَڈ نٕر وارٕ وارٕ رٕلیشمایہٕ تلہٕ تہٕ ووٚتھ
تھوٚد۔ نارس دِژن نظر۔ یہٕ اوس ژھینہٕ گومت۔ سُہ گو گرٕس کُن
اَتہٕ اُنِن زٕ کھوٕ ن کھنڈٕ تہٕ آو بیٚیہٕ واپس نارس نِش۔ ہیچہٕ ستی
ڈولُن سوٚر اور پورٕ تہٕ تیتھ نگل سوٚمبرآوِن پکوٕ نہٕ۔ ہیچہٕ تھاو نکھ بیٚتھ
تہٕ لوٚگ پھچھ کھ پھچھ کھ دِنہٕ۔ نارس گو نٕڈن بیٚیہٕ اَلاو۔

نیٚبرٕ اوس گاش آمت۔ راج وٕلیٚن دِژ نارٕ نٕ آلیتھ شیٖنہٕ
دوٕ سہٕ کُن نظر۔ ووٕ نٕ آس یہٕ شیٖنہٕ قلاے قریب قریب پلہٕ کِس
ڈُنٛدس تام واتہٕ مژٕ۔ ییمے نتہٕ نار آسہٕ ہن بلہٕ۔ اَتھ کُن وچھتھ
ہیوٚت راج وٕلیَس زٕن شہہ ژھوکُن۔ تمی تُژ آو رٕلیشمایہٕ ژادرٕ تینہٕ
پلیٚتھ نہٕ دوٕ تیو اَتھ شیٖنہٕ دوٕ سہٕ کُن۔ کوٚشش کرے بَن دوٕ سہٕ
پلیٚتھ نیٚبرٕ نظر دِنَس بگرٕ شین اوس دوٕ نٕ امی یشارٕ قار کھوٕ تہٕ نہٕ
تھوٚد ووٕ تمُت لہٰذا پلیے یہٕ نہٕ تَس نیٚبرٕ نظر۔ سُہ لوٚک دوٕ سہٕ دوٕ سہٕ
تہٕ ووت گرٕس نِش۔ اَتہٕ نَس آس شینس بَڈ ہناہ ژمے منٛزٕ ییٚمہٕ
کنہٕ نظر آس نیٚبرٕ ہکان پلیتھ۔ راج وٕلیٚن وچھاو تلس وآتہٕ

شینہٕ پیٹھٕ۔ سارِیے وَتہٕ ساری پَل، بوٚنیم جنگل، ہیٚرِیم بال
ساری آسی شینَس تَل گامٕتۍ۔ راج وٕلۍ بَن ہیٚوٚک نہٕ اَنارازٕ لگاوِتھ
زِکٕزٕ گزٕ شین آسہٕ ژَھ وٕ اَپاری۔ تمۍ کوٚڈ شینہٕ پیٹھٕ نیٚبر پان تہٕ دٕرِن
ہیٚوٚر نیَس کُن نظر۔ شین اوس وٕنہِ پیوان بٕڈٕ قرارہٕ سان۔ راج وٕلۍ
یَس شیٹھبوٚیہٕ وُچھنہٕ ظٕعوٕن تہٕ لوٚگ اُچھ وَہراوِتھ اَتھ سفید کفنَس
کُن وُچھنہِ۔ تَس یاسٕہ اَتھ نیٚرِ وُنی واش تہٕ ہیٚہِ تَس تہٕ وَلنہٕ۔ بَس ووٚنہِ
لگہِ نہٕ تاآرہ۔ سُہ اوس وٕنہٕ نہٕ پان نیٚبر کڈِتھ۔ شین اوسُن تَس پیٹھ تہٕ
سَمُن ہیٚوٚ تمٕتُ مگر تَس اوس نہٕ اَمیُک باسے۔ خبر سُہ کتِس کالَس
روزِہے یتھَے پاٹھۍ بِنے زَخَنٕڈ گُر ہنٕدِ دِیہے تہٕ تَس اَمہِ بیٚے
خوٚدی مشٕر کڈِ ہے۔

راج وٕلۍ بَن ژون پان بکدم اَندرٕ نہٕ پھِیٹوٚرگُرِس کُن۔ تُنٕد
کلہٕ روٚٹُن پینہٕ نِس وَچھس سٕنی تہٕ یَرٕ بکہٕ بیتھ ووٚنُن تَس "آہنوٚ گوٚبرا
اُسی ہاآے وَلنہٕ۔ اُسی ہا پھسیے یہٕ یتھ شینہٕ قبرِ مَنٕز۔" رلیشمانہٕ آس
گُرۍ ہِنہ سٕنی ہُشارٕ گامٕژ۔ سوٚ آس تٕرٕہر یمٕژ۔ تمہِ ہیٚژ ژھ اَتی پیٹھ
راج وٕلۍ یَس "کیٛاہ گو۔۔۔ کیٛاہ گو اَمِس۔" راج وٕلۍ بَن تٕروٕ گر اَتی تہٕ
آوٕ جَل جَل رلیشمایہِ نِش بَس نَھر نَھر آس۔ راج وٕلۍ بَن بیٚہناو سوٚ بیٚیہٕ
نارس نِشہِ نہٕ دلاسہٕ دِوان ووٚن تَس "کیٛہنہٕ گوس نہٕ۔ ژٕ مہٕ با میٚر
کیٛہنہٕ چِھنہٕ پرواے۔" "نہٕ کیٛاہ تام چُھ گومُت۔ شین چھاز یاد پیٚومُت
تِمِس آس وُنہِ آوازِ مَنٕز تھَر تھَر۔" دوٚپ یمہِ "نا ژٕ مہٕ بامیٚر۔ شینَس

چھُ بند گژھن۔ ژٕ وُچھ شین گژھہِ بنٛد۔ اَفتابہٕ ییرِ بیٚیہِ نوٚن۔ سہٕ گالہِ
شینَس تہٕ اُسی نبرَو ییمہِ زِندا پہٕ مَنٛز۔ ژٕ وُچھ۔" ریشمایہٕ گوٗ اُمی ہشترَو
پَمو کنٛتھوٗ مہٕ ستی شکھ۔ تَمی وۆن راجَ وٕلیَس کنُ مُدَے گنٛڈِ تھ۔ "کیا ہا تام
چھُ سپُد مُت۔ بہٕ کیاہ کرٕ۔ مےٚ نہٕ قمروہس نِش۔" اُسی بھسے پہٕ ریشما
ییتھ شینہٕ گنٛڈٕ کارس مَنٛز۔ اُسی آبہِ ژوٕ واپاری وَلنہٕ۔ ہبرٕ نیرُن
تہٕ چھُنہٕ ممکن۔" راجَ وٕلیَس آس آواز بھٹھمٕز۔ ریشما کھوٚژ۔ تَمہٕ روٚٹ
راجَ وَلی نالہٕ مَتہٕ۔" بہٕ کیتھٕ واتہٕ تیلہٕ قمروہس نِش۔ مےٚ نہٕ تَس
نِش، مےٚ نہٕ تَس نِش۔ بہٕ مرٕ اُتی۔ بہٕ مرٕ اُتی۔" سوٕ لَج زنٛتہٕ لیلہٕ
کرٕنہٕ۔ راجَ وٕلیَس سپُد یکدَم احساس زِ تَمی کیُتھ اثر کوٚر ریشمایہٕ
پیٚٹھ۔ تَمی رُٹ سوٕ پانَس ستی تہٕ دیُت اَنس تسلاہ" ژٕ مہٕ
بامبرٕ۔ وونہٕ سَے نا شین درٕ۔ اَفتابہٕ نیرِ تہٕ وہگلاوِ شینٕس تہٕ
سارینٕے وَتہٕ گژھن بلہٕ۔ اَسہٕ چھُ وۆنہٕ سوٚت نہٕ موجوٗد دیتہٕ ژین
تہٕ۔ ژٕ مہٕ بامبرٕ۔ سورُے گژھہٕ ٹھیک۔ سورُے گژھہِ ٹھیک۔"
"مگر ژٕ ہے دوٚنتھ زِ اُسی چھِ وَلنہٕ آہتی۔" ریشمایہٕ وۆنس
تیتھے پاٹھی کھوٚژِ تھ۔ تَس زَن توٚر فکرٕ زِ راجَ وَلی چھُ تَس اپزٕ
تسلاہ دِوان۔ "دوٚنتھ نا۔" "آ دوٚنم۔ مگر ژٕ وُچھ اُسی کیتھٕ
کنٛز موکلو۔ ییمہٕ زالہٕ مَنٛز تِ کھ شین پہنہٕ پینہٕ چھُ نوٚن تا پھ
نیران۔ بُس وارٕیاہن دوہن روزان چھُ۔ بیٚیہٕ چھا وُنہٕ
وَنٛد آمُت۔ ژٕ مہٕ بامبرٕ۔ ییکیاہ بہٕ پاکوَے چاہہٕ پیالہٕ کھنٛدٕ

تمہ ستی پھیرِ زِ وہیٔوہ، وۄنُن۔ "میٚہ چھِ تمہ ہٕنز ہس نِش، یہِ کیاہ
کرتے میٚہ تس نِش؟" "اچھا، اچھا،" دُپِن یتھ شیٚن۔ تس اوس
توس وۄتھمٕت تمہِ وۄن ہتا شرارہٕ سان ریشمایہ تہٕ تھوٚد وۄتھِتھ
اوٚن گوہ پچھ مٔنز ٹھیلہ گٔڈِتھ۔ بڑوٚ ہیہ پکتھ تِچھن نیبر شینہ دوہ زِتھ
کھنڈ۔ یہِ ترٲوِن اُنیٚ لس تہٕ تھووُن نارس پیٹھ تہٕ لوٗکہ ٹھیلہ
مٔنز چاے کڈنہٕ۔ چاے لاگِتھ اوٚن تمہٕ سوٚت بوٚستوٗر بڑوٚ ہیہ
گٔن۔ ٲمہِ مٔنز سوٚت کڈان کڈان لگووُن ٲنداز زِ اَتھ مٔنز کوتاہ
سوٚت چھُ ووٚنہِ باقے۔ بوٚستوٗر اوس نصف زیادٕ بٔرِتھ۔ راج وٕلہ
ینٕ سوٚچ زِ اَتھ نیٚرن ووٚنہِ زٕ ژور دوہ۔ نیٚرِ ہش تہٕ واریاہ کال
نگر اَتھ اوس ووٚنی گرٕ تہٕ شریک۔ تِکیازِ تمس تہٕ نیٚرِ ووٚنی لوہے
ڈنگ مکایہِ کانڈس۔ راج وٕلِن کوڈ بوٚستوٗرِ مٔنز سوٚت تہٕ
ترٕوون ٹھو یرن تہٕ ووٚش ترٲوِتھ لوٚگ پرارنہِ زِ چایہِ کر ییہِ
گژھِ۔

۲۳

اَتھ زِندانس مَنٛز ہیٚنہٕ آمتِس کٕرٕ دوہ گیہِ اَمیٚشک اوس نہٕ وۄہ زراج وٕلِیَن شُمار تہٕ رٕو دمُت۔ سۄ تہٕ اوس وارٕہ وارٕہ رٔتشماہ ہیٚنٛدی پاٹھی جسوگرٕ ھان۔ اَمیٚشک اوس تٔمی پوٗرپاس نہٕ بہٕ اوس تَس سارِے کھوتہٕ بوٚڈ خطرٕ باسان۔ سۄ اوسنہٕ اَتھ شیٖنہٕ قبرِ مَنٛزبے خودی ہیٚنٛدِس عالمَس مَنٛزمرُن یَژھان۔ سۄ اوس اَوکنِز بیٚنٛ پان زبَرٕ دٔستی اِستادٕ نھاوِتھ۔ سۄ اوس اَندٕرِی اَندٕرٕ پانٕس ہیٚمتھ دِوان تہٕ وَنان۔ "نہٕ بہٕ مَرٕ نہٕ ہیٚتھ پاٹھی۔ بہٕ مَرٕ لڑان لڑان، توٚتام یوٚتام دَم چھُم۔"

شیٖن اوس وۄہ زِ براَبر تِلہٕ کِس ڈٕنٛدِس تام وۄتمُت۔ اَنٛدٕر اوس دِہہ گنان تہٕ شَہہ ژھوٕکان۔ صِرف اَس گرٕس بٕش لِے کھَشنٛدٕ بِلہٕ۔ راج وٕلِیَن ہیٚتھٕ پِلہٕ چیہ ڈٕنٛدٕر پیٚٹھ نَظر

پلینہٕ سٕہ گوٚ ہکہٕ کھوٚد وُکھتھ۔ ہلس گوٚ نٔڈن پتھٕ چیر۔ بیل تلن
اَنفس کیتھ تہٕ لوٗگ اَمہِ سٕتی پلہٕ ڈُنڈی ڈُنڈی شٕپنس چھل
ہیٚنہٕ تہٕ شتھ ہیلہ سٕتی ہبر دکہٕ درنہٕ۔ تہٕ سٕتی سٕتی شٕپنس وننہٕ۔
"پییٚ کوتاہ پیٚکھ۔ مگر یہٕ دِمے نہٕ قبر ہٕنڈ یہٕ گوٚل وٕ ٹنہٕ نٕزاتھ
تہٕ دِمے نہٕ وٕ ٹنہٕ۔" قدرتس سٕتی اُمی شُنڈ یہٕ جنگ اوس
کرتام شروٗع گومُت تہٕ دوہلی اوس راج وُلیس باسان زِ
یہٕ چھُ تٔسنٛد آخری داو تہٕ سٕہ کرِ اَتھ مُقابلہٕ توٚتام یوٚتام
آخری شٲہ چھُس۔ دوہلہ اوس سٕہ پلہٕ ڈُنڈی ڈُنڈی شٕپن
صاف کرِتھ اَتھ قبرِ گوٚل موہ کہ لاوان مگر صُبحس تام اوس یہٕ
بلیہ سٕرٕ ہٕمی پاٹھی پرٕ وٕنہ یوان۔ اَز تہٕ وٕوتھ سٕہ صُبحاے
تہٕ لوٗگ پلہٕ ڈُنڈی ڈُنڈی یہٕ گوٚل موہ کلاونہٕ۔ خطرٕ بلکل پدٕ بن
تام واتنہٕ سٕتی آس راج وُلیس سارے بے خوٗدی ژٕرج ہمٕ
تہٕ تمی اوس ہوٚل گوٚنڈمُت اَمہِ خطرک مُقابلہٕ کرنہٕ خاطرٕ
تمی کوٚر وُچھان وُچھان اَکہٕ اَنٛہ پیٹھ ہیٚس اَنٛدس تام پلہٕ
ڈُنڈ ریشہٕ شٕپن صاف، ییٚتہٕ ہیٚناون پچاے تہٕ اَتھ سوٚت
زِ لاوِتھ پلہٕ نوٚون تُہ سٕر ریشمایہٕ۔

ریشمایہٕ ہٕنٛز حالتھ آس دوہ یہٕ کھوتہٕ دوہ یہٕ پتھ پتھ
گژھان۔ راج وُلین وُچھ زِ سوٚ چھہٕ دوہ دِ دِ ہماغہٕ کنہِ بلکل
گامٕٹر۔ کیتھ تہٕ چھہٕ اَدری نتہٕ لوٗدکران۔ تمی سوچ زِ بچاریہ

تہٕ کیاہ چھس۔ بیٚہ عالمس منٛز ہےٚ اَرِس دُرِس مغزٕ ڈلن تابہٕ حال چھ یہ بچار بڑٕ و تھیے پننیو حِسو ڈٕرج ہِش۔ مگر مُنزی منٛزی بیٚلہٕ سو بیدار گژھتھ کاتھہٕ کنتھ پوٗرہ جیسن منٛز کران آس رآج ؤلی بس اوس کھوژن پوان۔

رآج ؤلی رؤد ژژھہِ کھنٛچہِ ریشمایہ کُن را ومژ و نظرو و چھان یو سہ چاے مو کلاوتھ او نگجن ہیوان آس۔ تہٕ بیٚلہٕ ریشمایہ پیالہ تس پلہٕ نوو تمہ کھلینہٕ دو ٹھ ہش۔ پیالہٕ پیو تھہر۔ رآج ؤلی ین تُل اُمی شنٛدے پیالہٕ تہٕ پھرن اَتھ پننہٕ خاطرٕ چاے۔ پننہٕ ترٛ وون سوٚت لبتہٕ منٛز اَتھ۔ تمہِ زن او لکہ ہچھہ کھ کو ڈمٹ تہٕ سو آس بیٚ جیس ہتھرس لار بِہِژ۔ رآج ؤلی ین اَتھ لوگ سیٚو دٕے اَمہ کس ژٕکس۔ تم پھر نوو لبتہٕ ژکس تیز تیز دِ چھنٛی کھووری اَتھ، مگر لبتہٕ آس خآلی۔ رآج ؤلی ین ژاہہ تھہر تھہر۔ تمس باسیو زِ نتہٕ تمس چھ گستام بدلے ہتھ وُنان۔ "وُچھ تہٕ رزق تہٕ ژو ٹمے۔ کرٕ تہٕ دو ژی کیاہ چھے کرن۔" رآج ؤلی یا مبرلو۔ تمہِ تج سوٚت لبتہٕ اَتھس کنتھ تھوٚد تھہ دژن زور دِتن۔ پننہٕ لوگ تیز تیز اُمنگ ژوٚک سارنہٕ۔ اَتھ لبتہٕ منٛز تھآوی تھے دژن اَتھ بلیٚہ دِنن ژکی کو انجس کُن، اَتہٕ نس کھوٚنت لبتہٕ ہچھہ کھ ہیٚوہ۔ اَتہٕ نس آس سوٚت دو ژھ کھنٛڈ سےٚ ہر۔ رآج ؤلی ین کو ڈ بہ سوٚت دو ژھ کنتھ لبتہٕ منٛز نیبر تہٕ ہیٚژون پننس پیالس منٛز ترٛاوُن زِ نس ہیٚیہ گرِس

پیٹھ نظرِ یُس عارکژ وٕچشموٗتس کُن وُچھان اوس، راج وٗلِیس رُکھو
اَتھہٕ۔ سُہ گوٚ ہکہٕ تھوٚ دوٗتھنتھ۔ سُہ پوٚک وارہٕ وارہٕ پھٹہٕ مٹیوکوٚ ٹھیو
گُرِس کُن۔ دوہ ژھہ ہیَن تَس چاٗنٹس لِنشہٕ۔ سُہ اوس لوہ چھ ہوٚت
تمۍ ہیٚوٗ تیز تیز سوٚت کھہنتھ تہٕ لوٚگ۔ ہیٚیہ عارکژ وٕچشموراج ولی
نھانس کُن وُچھنہٕ "تاب کرٕ، ژہٕ تہٕ کرٕ تاب۔ بے چارہٕ بس بس
موہ کلیو، موہ کلیشو سوُرے۔ وہ ذٕ چھ پڑارُن بس نٕ اصلس۔"
راج وٗلیَن پھیژریہٕ وٕنان وَنان گرِس گرٕ دینہٕ اَنھٕ۔ گرٕ ژزن
ژنیوٗن یہٕ، تمۍ اوٚن کھوٗنکھُن راج وٗلی نِس پھیکِس نِش تہٕ ترٕوُون
زٕنیوِ ٹھ ووش۔ وُشن شہہ ووت سیٚوٗ دُے راج وٗلی نھانہٕ تِس
کنس۔ یہٕ کھوٚرتس تہٕ تمۍ پھیژ بکدم کلہٕ دوٚ یمِس طرفس کُن۔ اَتہٕ
وُچھِن رِشما نارس پھوہ کھ پھوہ کھ دِوان، یمہٕ ستۍ زنِس اَلاو
اوُسن گوٚ نادمت۔

راج ولی دَوٚہو ہاپٹ ہیٚوٗہ رِشمایہ کُن کژکہٕ دِوان۔
"یُڈ ٹھاٹھری پان چھیہ بژن اَتھہ نارس مَنز۔ زیٚن تل تھوٚ دِ،
زیٚن تل تھوٚ دِ۔" تمۍ دیٚت رِشمایہ گُنۍ ڈکہٕ۔ سوہ آیہٕ پتھر لاینہٕ.
زِنس زٕ ترٕشے ہچہٕ یمہٕ نارس پیٹھ آسہٕ تمہٕ کچھن تمہٕ منز نہٕ کھوٚرو
ستۍ ژھیٚوٚرآون تمَن رٕیٚہہ۔ "یمے زٕ زور ہچہٕ چھ وہ ذٕ اَسہٕ
نہٕ ملک۔ الموتس مَنز باگ۔ زاٗکھ۔ زاٗکھ یمہٕ تہٕ۔" رِشما بچارٕ
آس لبہٕ ستۍ ژمیٚژ۔ تس توٚرِ نہٕ فکری زِ راج وٗلیَس کتھ پیٹھ

گوٚنڈُن جنوٗنہٕ۔ تہٕ وۄنُن ہوٚمٕژ آوازِ مَنٛز "بہٕ آسہٕ تٔرِ یستی
ہوٚمٕژ۔" راج وٕلی خانَس ہیٚیہِ تَس پیٹھٕ نَظر۔ تَس وٕسرے بہٕ کوٚٹھ
جِن دٕراس پٔژ کٔڑ مَنٛز۔ سہٕ گوٚو ریشمایہِ نِش، سۄ تٔجِن تھوٚد تہٕ ہیٚتِن
تَمہٕ سٕنٛد بوٗ اَنٛھو یستی پانَس ٹاس والِنۍ۔ "مار۔ مار۔ مار ہیٚنے۔ ہیٚنے
مار۔ ہیٚنے کَر نفرت۔ سکھ نفرت۔ یہٕ سوٗرے چھُہ میٚیوٗنے قصوٗر۔
میٚیوٗنے قصوٗر۔" ریشمایہِ ژٕلۍ پٔنٛنۍ اَتھ۔ یَتھ تہٕ کٔڈِن زوٗرٕ راج وٕلی
نِیوا تھو مَنٛز۔ ییٚتہٕ رۄٹُن راج وٕلی چیٚر پانَس یستی۔ زَن تَمہٕ تَمۍ
سٕنٛد دوہ کھ ژِیو نمت اوس۔ "اَسی ہیٚیہِ شٹھو ریشما، اَسی ہیٚیہِ
مَرِو یَتھ یخ بستہٕ زِنٛدانَس مَنٛز۔ اَسی ہیٚیہِ مَرِو۔" تَمۍ وۄن ژھوٚکھ
ریشمایہِ ہٕنٛدِس وَچھَس یستی لَگِتھ۔

"نہٕ اَسی مَرِو نہٕ۔ اَسہِ ہیٚیہِ تَمرِ وٕہلَس نِش گژھُن چھُہ تہٕ۔
اَسی مَرِو نہٕ۔" ریشمایہِ دیُت راج وٕلیس زَن دِلاسہٕ۔ "ووٚنی
نہٕ ہیٚیہِ اَسہٕ تہٕ جَل جَل پانَس نِش" راج وٕلی اوس ووٚنی تھوٚکمُت۔
سکھ تھوٚکمُت۔ تُس آسہٕ اَچھ بٔرِ وِہہ کَنہِ چہٕ شیٚپنہٕ قلا بہٕ پیٹھ زَن
شٔٹھِنتھ گامُژ۔ "ووٚنی کَر نیٚرِو اَسی ییٚتہٕ، سہٕ آسہٕ ناپٔژ اران"
ریشمایہِ پٕژ ژھ راج وٕلیس۔ "یَتھ شیٚپنَس کیٛاہ کَر۔ دوہ ہیٚیہِ ژھَس
بہٕ ہیٚریم شِین صاف کَران۔ مگر صُبحس نام چھُہ یہٕ بیٚیہِ پٕلس۔ تام
ووہ نمت آسان۔ ووٚنی ہیٚیہِ نیٚرو تہٕ کیتھہٕ۔" بہٕ اوس سہٕ پانَس
وَنان۔ ریشمایہِ کیٛاہ وَنہٕ ہیٚیہِ۔ سۄ آسا یوگ کِس عالمَس۔ "یَتھ ہیٚیہِ

دۄر کرٕہے دلہٕ اَفتابہٕ نیرِ ہے۔" " اَفتابہٕ ہے اُزٕ آسہٕ اوٚبرس
پُتہٕ کِنی۔ آسہِ نا۔ نیرِ نوٚن۔ نیرِ تہٕ بہٕ وات، پنٕنس نِنچوٚس نِش۔
قمرٕ وہس نِش۔" رشیماہ وۄن بہٕ شایَد پانسَ۔" آ۔ آ۔ آفتابہٕ
نیرِ نوٚن۔ تَس ہے چھ نیرُن نوٚن نہٕ۔ مگر کیٚہ؟" تم رۄدی پتھ
پاکھٕ یا نہٕ ہیے ہتی کتھ کران۔

تیتھو نگٕن آس سوٕ وۄہ ڈولنہٕ آمٕژ۔ تہٕ راج ولی اوس
اُکِس اُکِس تیتھو نگس ژو نیران وُچھان۔ ییٚلہٕ آخری تیتھو نگس
نہٕ ژو دراے تہٕ سۄزس نَل غائب گو تمۍ تُجہٕ وارٕ وارٕ اَچھ ہیتھوٕر
اَنہٕ اوس شین وارٕ وارٕ پہوان، سوٚت سوٚت کُنی رفتارٕ۔ راج ولی
لوٚگ رشیماہ کن وُچھنہٕ وَرٕ آسے دِنہٕ:

" رشمی، ژٕ ہتس چھبہٕ کیتھ کُنی آسی اُسی گوڈنکس شینس
پٕراران آسان تہٕ کیتھ کُنی آسی زاگہٕ روزان اَکھ اُکس شینہٕ شرط
کھالنَس، ہمیشہٕ اَسکھ ژہے زینان تہٕ بہٕ ہاران۔ سہٕ ہارُن
ہیوٚن کوناہ اوسُے خوش کران تہٕ ییٚلہٕ گوڈنیک شین پہوان
اوس جشن کیتھ کُنی اوس منا وہ تہٕ لوان گامی گامس منز۔ پننہٕ کیتھ
کُنی آسی اُسی ساری شُرین ہنٕدی پاکھٕ شینس پیٹھ ڈلہٕ گنٕڈی
دِوان۔ شینہٕ جنگ کران۔" تس آو پننٕ سوٚرٕ سے لوکچار
سوٚرٕ سے یاد وٚن، سوٚرٕ سے تجر بٕر ڈ بہٕ کن اَیس تمۍ نوٚس شینس
پٕراران تہٕ نوٚو شین چھ اوان گذورمت اوس۔ وَلی اوس

وارِ وارِ پوّت پھیرِان نہٕ سہٕ اوس وَنان گرٕزھان " نرم نرم شیٖنہٕ بٔلیھٕ ٹکِن کونا دٕ شوش اوس کرِان ۔ کرٕ اچھ کرٕ اچھ ۔ یَے اوس وَنان ۔ یہٕ شیٖن چھُہ سانہِ زِندگی ہٕنگ دِوان ۔ یہٕ شیٖن نے آسہِ تیٖلہِ نہٕ آسَن مَرگہٕ نتہٕ نہٕ وَنہٕ ۔ نہٕ آسہِ آیہٕ نتہٕ نہٕ زِندٕ گیہٕ ۔ نہٕ وُچھان چھکھ وونٕ یمہٕ ہے زِندگی دِنہٕ وول شیٖن کیتھٕ کِنی چھُہ اَسہِ وارِ وارِ زُوکدٕان ۔ وونٕ سور اَسہِ رٕژھہِ پتہٕ رٕژھہِ چھس ۔ رٕژھہِ پتہٕ رٕژھہِ ژھوکہِ شہہ ۔ رٕژھہِ پتہٕ رٕژھہِ وَٹہِ یہٕ شیٖن یتھ قَبرِ گول ۔ نہٕ رٕژھہِ پتہٕ رٕژھہِ بٔلیہِ اَسہِ نِیٔنٕدٕر ۔ شٕہج ، میٹھ نِیٔنٕدٕر ۔ رِیشماؔ بوزان چھکھ ۔ رِیشماؔ ۔ " تمہِ دِژ رِیشماہ یِہ کَن تنظرِ ۔ تس آس نِیٔنٕدٕر پیمژ نہٕ کلہٕ اوٗسُس الوٗنٕد گرٕ ھیتھ وَچھَس پتہٕ سیتہٕ لوٗ گمٕت ۔ تمہِ تُل تس کلہٕ تھوٗدتہٕ ژاس کرٕ ھتہٕ بٔلی ۔ وونٕ ہیٚکہٕ ہے تمِن اَکھ اَکِ سنٕد وشنیرٕ ہے یوت زِ نارٕ تھاوِتھ ۔ مگر سہٕ تہٕ کیٚتس کالس ۔ وونٕ آس نہٕ دِتہٕ ہِن ہٕنز کیتھ وونٕ اوس گرٕ ہن شمار ۔ بِلی سونچان سونچان بٔلیہِ راتھ وٕدِیَس تہٕ نِیٔنٕدٕر ۔

۲۴

راج وٲلی خانَس باسوزِ کمہٕ تام تھوٚو تمِس تِنتھس پیٹھ توٚت
اَنتھہٕ۔ تمہِ مرزادِ وار وار اُچھ۔ شہ اوس نِم بیدآری منز۔ تَس توٚر نہ
فِکرِ نربہِ گاش، توشِن گاش کنہٕ آو۔ تَس آیہ اُچھ بیٚیہ وٹنہٕ، مگر
بیٚیلہِ تِنتھس پیٹھ تِشرَرزیا دِبڈلیوِ تمہٕ درِ کَھس دِتن ہشِ تہٕ اُچھ
مرزاوِن بیٚیہ۔ اُچھن لوٚگُس زبردست ٹکر۔ راج وٲلیس باسیو
گوڈٕ بہ سورُے خاب۔ تُس باسوزِ آخری گُرچھ وآژ ہِزنہ اللہ
تعالیٰ ہَن چھُہ بَین وُشن اَتھ اُکہ سندِ داد ہِن شفابخشنہٕ خاطر
تَس پیٹھ تھووُمت۔ تمُ کرُ اُچھ بیٚیہ بَند۔ شہ اوس دوِن دَہ ہَن
ہندِ فاقِن تہٕ ہنتھ نیوٚمُت۔ لہٰذا اوس نہٕ زانُنے یِژ حالن زبر
وُشنیرِ کیتھ چھُ۔ تمُس ہشر آن بیٚیہ کاف ہشِ کھسنی زِ گرِ ی
دِژ ہینی۔ راج وٲلی گو بیٚیہ بیدار، تمہِ پھِر اَڈوڑھ اُچھ گرِس کوٚر

یُنٛدٕ نصف پان سۄ نہٕ ہارِ گاشس منٛز سٕری اوس گومُت۔ گر
اوس تمِس کُنہٕ مُدٕ سے گنٛڑِتھ وُچھان۔ تمہِ بیلہِ وُچھ زِ راج وُلی
چھُنہٕ ہیرِ نہٕ صدا کران، تمی دِژ بییہٕ ہتی، برو ہمہٕ کھوٗنہٕ زیادٕ
تھٲرِتہٕ لوٗگ پڈرٕ روستی ٹاسرارٕ ے تُلنہٕ۔ امہِ ستی گو راج وُلی
پھُرِ پاٹھی بیدار۔ تمی دِژ برو ہنہٕ کنہٕ چہِ شیپنہٕ دوسہٕ کُن نظر۔
تَس لوٗگ اُچھن بییہٕ زیرِ دست ٹُکر۔ امہِ دوسہٕ پیٹھٕ آس
اَہرورٕ زیچھِ نفا پہ رِکھا اکھ گوپچھ منٛز ژاہرٕ زنتہٕ تمن وُزناور۔
راج وُلی گو یکدم تھوٗد وُتھتھ۔ تمِس ژج کنی کرٕ کھ ہیرِ تھ۔
''ریشما۔ تا پھ ہے۔'' سٕہ دُوہیوٗ و شیپنہٕ دوسہٕ نش۔ ٹینٛڈن پیٹھہٕ
تھوٗد وُتھتھ دِژن ہیرکُن نظر۔ شین اوس بنٛد گومُت۔ ژھھ
نہٕ آس ہمے ہڑتہٕ سوٗرے اوٗنٛد پوٗکھ اوس تا پہ ہیٔری گومُت۔ تمی کوٚڈ
پان ہمبرِ تہٕ دِژن ہیوٗر نِس کُن نظر۔ نب اوس نیوٗل کاٗژ ہیوٗ۔
ژھلِتھ تہٕ چھوکِتھ۔ اوبرٕ آکھ تہٕ اوسُس نہٕ کُنہٕ۔ لوٗن نب اوس،
لوٗن نوٗر ژھکراوان۔ راج وُلی بس ژج بییہٕ کرٕ کھ ہیرِ تھ ''تا پھ ہا۔
تا پھ ہا۔'' تمی ژون یکدم پان اندرِ تہٕ لوٗگ مَتی ہندی پاٹھی کرِ کھ
دِنہٕ ''تا پھ ہے دراو ریشما۔ تا پھ ہے دراو۔'' سٕہ دُوہیوٗ و ریشمایہ
نش۔ تَس کورُن دوشوٗ ژھپکین درِ زِ تھوٗد وتھ۔ ''ریشما
تھوٗد وتھ۔ وُچھ، وُچھ اُفتابہ ہے دراو آخر۔ سٕہ ہے
دراو۔ ووتھ۔'' ریشما آس ژھیمبر۔ سۄ آس مژِ ینٛدرِ دِوہ

کھیتھ وٕژھ مٕژ۔ تَس اوس پھرٕ ژھ گومُت راج وٕلی ہُند کرٕ کوٚستی۔ یٖلہٕ
راجٕ وٕلی ین سۭتۍ پھپکیو رٕ ٹھ بیٚیہٕ دِنہٕ رآو، سۭہ گیہٕ لوٚرٕ پاکھ ہشار۔
تَس نہٕ ہیُوٚتُن فِکرٕ ترٕن زِ تاپھ چھُن گوڈُمُت نیٚبرٕ۔ مگر وُنہٕ آس
نہٕ تَس وآنجہٕ کَھر کَھرٕ بکھٕمٕژ۔ تمہٕ مٕژ راوِ نٕدورٕ اَچھ تہٕ تژآوِن بالہٕ ڈُنڈس
کُن نظر۔ اَچھن لوٚگُس ٹکر۔ تاپھ اوس ہیوٚت تیز زِ تَس نہٕ آو لیوٚزِنہٕ۔
سۭۍ وُژھ تھوٚد تہٕ دوٚرے یہِ راجٕ وٕلیس کُن تُس شیٖنہٕ دۄسہٕ نِش
اورٕ یوٚرٕ اوس کران۔ سُہ اوس نہٕ وَسرٕ آلی کینہہ۔ زِنتہٕ زِندگی منٛز گوڈنچہٕ
لٹہٕ تاپھ اوسُن وُچھمُت۔ رٕیشما دِژ اَہ نیٚبرٕ تاپس کُن مگر بتھٕ آس
شیٖنہٕ دۄس ٹھرٕ۔ سۭہ آیہٕ اتھ سٕتۍ وَرکاوتہٕ۔ تمِس زَن لوٚسی گوٚھی
تمہٕ پترٕ ژھے بَس گژھتھ راجٕ وٕلیس "مگر یہ شیٖن" ــ یہٕ
ہٹاوَن بہٕ۔ یہٕ کَرَن یہٕ شیٖن صاف۔ سورُے شیٖن۔ ژٕ وُچھہٕ۔
سُہ دۄیو وگرُس نِش آتہٕ تالُن بیل یُس لَبہٕ نِش پتھرٕ اورٕ پیوٚمُت
تہٕ آو پادرٕ سۭہہ ہیوٚہ تہٕ لآین کُنی جنٛجھی شیٖنہٕ دۄسِ کُن۔ "ژٕ
وُچھ یہٕ کِتھٕ کُنز ہٹاوَن بہٕ۔" تمِس اوس نوٚو زوٗ ژامُت، نو
جوآنی آمٕژ، مَژھن آسِس نوٚی خوٚشِن گرٕ کھ کُر مٕژ تہٕ سُہ اوس
اَتھ شیٖنس دلہٕ ہیوٚہ مَتیُو مُت۔

یہ قُدرت تہٕ چھہٕ ژھلہٕ گوٚراہ اَکھ۔ اَتی نار تہٕ اَتی نوٗر۔ اَتی
مِزازِ ژکہٕ راوان تہٕ رَگن ہٕشِندِرٕ تھ شیٖشھرٕ آوِ تھ تژآوان۔ اَتی
وۄسنِی پوان تہٕ ہلمن نوٚرٕ پھیوٚتی بران۔ معدٕ مرِس نوٚورٕ وح

بخشان۔ پیٹھن دوہن ہندی شیشریس کھیٹھش راج وٗلِنس رٕمس
رٕمس لۄر مٕت اوس سہ کینہہ گوٚ یکدم وبگلتھ تہٕ تۄر نہٕ راج وٗلِس
تہٕ فکر۔ تس موٚٹھ کھین تہٕ چین۔ تس مُتھ پینی و آتس نہٕ۔ تِمو آس
شیٹھس دوٗلِ لاج ہِرتہٕ وُچھان وُچھان اُسن سہ وَنہٕ پۄ دنوٚن
کوٚڈ مٕت یِمہ کنہِ اتھ زِ نِدانس مَنز ژامتی آسی۔ ووہ لیِ اوس
سہ پلہٕ نیٚبر درامٕت۔ تِمو دیُت تھکھ۔ نرِ ہن کوٚڈن واتش
نہٕ تتھ شیٹھنہٕ ڈیٚبرس کرِہن نظریس تِمو بوٗن کُن دارِتھ
اوس دیُت مٕت۔ یہ ڈیٚبر اوس تبوٗت لوٚڈ زراج وٗلِیِن
آیہ نہٕ پرژھے زِ یہ چھ تِمو پلہٕ تلہٕ تُلتھ بوٗن دارِتھ دیُتمٕت۔
تمِس ووہ گنے یہ شاہنہٕ۔ تِمو دِژ کرٛ کھ "ریشماوُچھ یہٕ ماچھس
بڈ لوٚ مٕت۔ وُچھ یمَن مژھن چھا وُنہٕ زُوکینہٕ نہٕ۔ وُچھ میٚے
کیتہہ کئی گڈ وُتھ نئی۔ وُچھ نیبر نیبر" ریشما دِژ آیہ پلہٕ تلہٕ تہٕ
آیہ تیز تیز تس نش۔ " نہٕ وُچھ یہٕ کیتہہ کرن یہ ساری وُتھ صاف۔
بس ہتھ موٚڈس تامے آسہِ شیٹھن گوٚ ن۔ امہٕ پھیرِتھ چھینہٕ
سرٕ ھلاک واو زوٚر ہکان کرِتھ توٚ کئی آسہِ نہٕ اور زِ ٹبادِ شیٹھن
پیوٚ مٕت۔ اوٚت تام شیٹھن صاف کرنس گژھ دوہ لگن۔ بس
یتھ گژھ دوٚرِ سے لوٚت کرٕن۔" یہ وَنان وَنان نِل تِمو بیل
تھوٚد تہٕ مَنبو بلیہٕ جنہٕ ہندی پاٹھی شیٹھن تلنس۔ "بس
دوہ لِ چھاڑن نہٕ۔ ووہ ژٕ چھ میوٚن دق۔" تِمو ہنوٗن بلو

بیلوشین بوٚن وُترایہِ کُن دآرِتھ دِژِن۔ ریشما آس تَس کُن اَچھ ٹیٚراے کَرِتھ وَرآسے وُچھان۔ سۄ آس رآو ہیٚژ۔ تَس اوس نہٕ فِکری تران زِ راج وُلی کوٚت کُن چھُ وَنھ مۄ کلاو نہٕ پتہٕ لوٚگمُت تمہِ وۄن بٔڈ راج وُلی بَس بُس جۄوٚن شین صاف کَران کَران ترُوہہ کُن ڈرامت اوس "کز جل جل" ژیر ہیے گو۔ سۄ بچوٚر آسہِ تنہٕ پراران۔" راج وُلی بَس گو یہ لُچ زِتھ یکدم آتھ رٔکیتھ تَس کُن کلہٕ پھیرِتھ ہیٚژوٚن تَس کیا ہتام وَنُن، مگر کتھ ژٔھن اَندری تہٕ ووٚش نیرآوِتھ لوٚگ بییہ شین صاف کرنَس کُن۔

۲۵

ازٕ اوس ترٛیمُت دوہ دۄر کرنہٕ پَنُن۔ راجہ وٕلی نَخانس اوس بَس اَکے کَل زٕموڈُس نام گژھہ وَتھ صاف گرٛہنی۔ سُہ اوس فلقے نہٕ فُقرے گاش یُتُنے بیٖل ہنٛز بیٖراں نہٕ دوہ لۄستھ واپس پلسَ تَل واتان۔ ریشماہ اوس تسٕنٕہ نام پلسَ تَل ڈاپھ ترٛاوِتھ بےٚ حبس ییمٕہ روزان یُس نام نہٕ تاپھ پلسَ اَندر اُژِتھ تُسنٛدی وُسنان نرماوان اوس۔ پَتہٕ آس سۄ وۄتھان زِنِس نبرِستھ نیک نیکٕ کرِتھ نار زالان تہٕ چاین پاو کھنڈ پاکہٕ ناوان۔ یی اوس وۄہ زِ یہنٛد خوراک۔ گرٕ یُنٛد بند و بست اوس اللہ تعالیٰ ہَن پانے کوٚر مُت، نَتہٕ آسہٕ ہے تَس بے زبانس لیوٚہ لب چھِ کران زۄد ثَن۔ پلسَ اُنٛدی اَکِھی شین وۄتھتہٕ سِتھ آسی وٕتہٕ دُنٛدی دُنٛدی زَنٛڈ نَنٛز درامتی۔ راجہ وٕلی یَن اوس

بوڈ زَنڈ بور ژھتھ اوٚنمت تہٕ اوسن گرِس بٔروٚ نہٕ کنہٕ نتٕرو مُت
سہٕ اوس نتنہٕ پیٹھ یمو زنڈ و منٛز اکھ اکھ بٔرگ ژاران تہٕ کھیوان
محنت پلنہٕ سیتۍ آس راج وُلیس واہ تام سعہ تیمٕز مکر کرِ
ہے نتہٕ کیاہ۔ تونہٕ اوس چایہٕ دام واتان یمیہٕ کنۍ کم از کم نوٚن
کوٹھین دَرِ برکرِتھ اوس۔ سہٕ اوس وہ ہی آزمٲیشو دژٲ اُمت
اَمہ آزمٲیشہٕ تلہٕ تہٕ معہ کلاوس پروردِگار اَمِچ آس تس لوٚرِ
پٔژھ۔ سہٕ اوس نہٕ یِوچھ ہنٛز کینٛہہ کران۔ کھوژان اوس زِ ہرگاہ
کٔنہہ کرِ ن رٮ۪شمایہٕ ماپتِیہ ظعون تہٕ یتہٕ ماگژھِ بیاکھ مُصیبت
آگادِ۔ لہٰذا بیّلہِ رٮ۪شما چایہ ژھٕہر ہیتھ شینہٕ سارِ تس نیشہِ
داتان آس سہٕ اوس بٔر بٔرِ ٹشٔر تھ کرِتھ یہِ چاے چوان
تہٕ اَسان اَسان رٮ۪شمایہٕ کُن وُچھان تہٕ آخری چایہ گوٚل
ہنگا ویتھ زیوٹاس کڈان زننہٕ ہٕ ڈنیا متھ کھیمٕز اٲسن آسا۔
از یتھے راج ولی کامہِ پیٹھ دژاوٕ رٮ۪شمایہٕ باسیو تس پیٹہ
تیاری تھاوِ لی کرِتھ تہٕ کیاز کالہٕ شامس اوس راج وُلین تس
دوٚنمت زیوٕ لی لگہٕ نہٕ زیاد دَق موڈس تام و تہٕ مو کلادنس
تمہٕ اُلی گتہٕ بٔروٚ نہٕ کُن تہٕ آمہ منٛز گڈن ساری یانہٕ بیٹھ۔ تمہٕ
پتہٕ دژن دوہ شونٛزِ گنٹن اکھ سیتۍ سارہ۔ اَتہٕ آسہٕ پلو ٹھیچہٕ
اکھ زٕ۔ سعہ لج یمن شیرنہٕ سیتھا لیتہ زننہٕ گرِ ہیتھ اس
تہٕ سفرک تنٛز آس کران۔

ہیٚپاری اوس راج وٕلی تیز تیز شیٚن ہیٚلو ہیٚلو یِوان دِوان
دارِتھ۔ ہَوا اوس مُنزٕ مُنزٕ تیزان تہٕ کوہ ہِنہٕ پھٔنگ شیٚن اوس کھَب
ہیٚنٛوٕ وُڈی وٕڈی گرٛھان تہٕ کُنی ژھٕنٛتھ یِتھ راج وٕلی خانہٕ نِش مَتس تہٕ
تَہٕنٛدِس ریٖشِس وَلِنہٕ یِوان۔ ہیٚمہٕ سیٚتۍ تَمٛنٛدس تہٕ ریٖش زیادے
چھتیٖومٕتٕ اوس باسان۔ شیٚن اوس پیٚٹھہٕ پیٚٹھہٕ ترٛٹہٕ شومٕتٕ مگر مُنز
اوس نوٚو شیٚن ہیٚنٛوٕ نرٛم۔ اَمہٕ کنِہ اَکِہ ہیٚلہٕ سیٚتۍ اَکھ اَکھ ترٛل ووٕتھان
راج وٕلیس اوس اَنٛدرٕ اَنٛدرٕ شیٚن آسِتھ تہٕ ہَوایہِ بستہٕ آسِتھ
نہٕ گمہٕ سٕترٛان گومٕتٕ۔ تمہ اوس دَستارٕ اَکِس زَنٛدِس پیٚٹھ تھووٕمٕتٕ
تہٕ ووٕلی ہیٚلہٕ گمو زیادٕ جیٖرٕ ہیٚنٛوٕ ہَس آنٛن تُمہ کَرٕ صَدرٕ رٕ تہٕ دِژن
ہیٚیس زنٛڈس پیٚٹھ دارِتھ۔ ہلِن دِتنِ اَکھ سیٚتۍ ژٕل تہٕ کاڈٕ کڈِتھ
ترٛاوِن پیٚتھ کُن نظر۔ سُہ اوس پلہٕ نشہٕ واریاہ دوٗر لیومٕتٕ۔ سُہ گو خوش
تہٕ وُچھنٕ زیٚمن ترٛن دوہن مُنز کاژاہ زیٖٹھ وتھ آس تمہٕ شیٚنہٕ
تلہٕ مۄکلاومٕژ۔ راج وٕلۍ دِژ لیوِن کُن نظر۔ لیوِنہٕ آس کُنی شیٚنہٕ
ژادر لوٚو تام وُہرِتھ لیٚو تام نظر یِوان آس۔ تمہٕ لیوِن کیاہ آسہٕ تہٕ
آس نہٕ کانٛہہ خبر۔ تِس آو لیوِن کُن وُچھان وُچھان چکر ہیٚنٛوٕ۔
سُہ ژٕول بکدم پیٚتھ تہٕ ہیٚنٛوٕ کھیارِ اَکِس سیٚتۍ ڈوٗکھ دِتھ تھکھ دِنہٕ۔
یِتھ ہیٚتھ دِژ راج وٕلیَن بیٚیہٕ اَکہٕ پھِر پلس کُن نظر۔ یہٕ لوڑ
دلو ہیٚنٛوٕ پل اوس اَتہٕ پیٚٹھہٕ سیٚٹھاہ لوکٕٹ باسان۔ اَمہٕ سیٚتۍ لوگ
راج وٕلی نھانس پورٕ اَنٛدازٕ زِ سُہ کوتاہ دوٗر چھُ پلہٕ نشہٕ ووتمٕتٕ۔ تمہ

تژاو پانس دُچھنہٕ موڈس کُن نظرٕ تس آخری میلہٕ کھوٹ پاسان اوس موڈاوس دوہ زبلکل نکھے۔ راج ولی خانس پاسہ وزیس تمی ہیوت بازینن۔ وو ژلگہ نہ تارے تمن آزاد گژھنس۔ تمی تژاو بیٚیہ کھوٚر تکن نظر تتھ پلس کُن ییمی تم بچاوی ہیتی آسی۔ اَتہ وُچھن ریشماہ پلہٕ پیٚر دزامژ۔ شاید آسی تس تژاران۔ تس وُچھتھ سپد راج ولیس یکدم احساس زِ دوہ چھ سورٕ لیومت۔ تمی کر بڑو تہ کُن ٹیس نظر۔ اَتہ اوس آفتابن تہ سفر مکلوومت تہ دوہ زاوس کھ ہَن ژھایہ ہیوٚل ہیوان گژھن۔ راج ولی خان ووتھ تھود۔ صدرٕ تکن زنگہ پٮ۪تھ تھپہ۔ بروٚنہ پکتھ تلن بیٚیہ زنگہ پیٹھ دستار تہ دتن کلس۔ بیل تلن پھنیکس پیٹھ تہ دژاو والس ڈیرس کُن یٮ۪تہ ریشما تس تژاران آس۔

شہ اوس تیز تیز پلس کُن پکان۔ دُچھنی کھوٚری شپنہ دوسن وُچھان یمہ تمی کھاچمژ آسہ۔ یہ وُچھتھ اوس شہ سٹھاہ خوش تہ تس اوس باقے سوٚرے کینہہ مشتھ گومت یہ تہ زِ تس چھ تمرو ژھلنہ گومت۔ یہ تہ زِ ریشما چھ اَندرٕ اَندرٕ ولسی گامژ۔ یہ تہ زِ تمی ما چھ پننہ مینٚز سٮ۪تی دغا کورمت۔ یہ تہ زِ پیراہن ما چھ تس دھوکھ دیتمت۔ شہ اوس نہ وشران کینہ زِ تس بیٚیہ دوہ نہ دوہ گژھتھ آسن تم آزاد گامتی۔ شہ اوس واتین ریشماہ کُن دوان تتھے پاٹھۍ یتھہ پاٹھۍ یتھ کانہہ بادشاہ

جنگ زٕ نِتھ پننِس حرم خانَس کُن پرٛواز آسی ترٛاوان۔ رلیشمایہٕ وُچھ
شہ نزدیک لیوان۔ تمہٕ دِژ ہیٚوٗرِنس کُن نظر تہٕ ژاہ یکدم
پلس تَل۔

ہناہ گژھِتھ ییٚتھ راج ولی خان پلس تَل ژاو تہٕ اوس
ڈہی گیہ کاروٗ تھمُت۔ رلیشمایہ آسی اَڈٕ ہوٚکھی زٕنٛڈٕ اَکھ نارس
پیٹھ ترٛاوی ہتی تہٕ اَتھ آس پھوکھ پھوکھ دِوان۔ اَتھ ڈہس
منزٕ اوس ہٕ کینہہ تہٕ لوزنہٕ لیوان۔ راج وُلین کھوٚو بیل پتھر تہٕ
تمبونارس کُن۔ وہ نہ ہیٚوٗت تمی تہٕ نارس پھوکھ پھوکھ دِنُن ییمہ
پتہٕ نارس ریٚہہ گَنٛڈنس نار لجی تہٕ۔ راج وُلی وُتھ تھوٚد۔ لبہ
نِش آس تیلہ بوتَل۔ اَتھ ترٛٲوُن ٹھانٛڈہ۔ اَتھس پیٹھ پھٔرُن اَمہ
منزٕ تیل تہٕ لوٗگ تلہ پٲرِن اَمہ سیتی وارہ وارہ مالش کرنہٕ۔

رلیشما اوس نارس برٛوٗنہہ کنہ بیٹھتھ۔ تمہ آسی پتہٕ لہ جورہ
نارس کھارِی ہتی۔ راج وُلی دِژ اکھ وُرُن مالش کرِتھ پتہٕ تلہ نیبر
تہٕ شیٖنہ سیتی اَتھ صاف کرِتھ گوٚ گرِس نِش۔ کھورِ سیتی سوٚمبرِ
زٕنٛڈٕ تس برٛوٗنہہ کنہ یم تمی ڈٕجھنی کھوورِ چھکرِ ہتی آسی۔ اَمہ
پتہٕ آو شہ واپس نارس نِش۔ ڈٔکھ دِنُن لبہ سیتی زنگن کوٚڈُن
واش تہٕ لوٗگ رلیشمایہ کُن وُچھنہٕ۔ لیوسہ چوٚنچہ سیتی پتہٕ لہ منزٕ
کیاہ ہتام کُنِتھ لوٚبہ بارس بران آس۔ راج ولی خانَن سوٚچ ——
"بچار آبہ پتہٕ لس چوٚنچہ پھروٗتھ کیاہ چھ پانس تسلاہ دِوان۔"

چونکہ کھلن وچھان وچھان پھو راج وُلیس ظوٗن زِ سہ چھُ بوچھہِ
ہوٗت قرٕن ہُند فاقے۔ تَس ڈیٖلیٖو اَکھ اَکھ وُستہٕ خان۔
سہ زَن لوٗ ڈٕلوٗ بییہٕ۔ تمہٕ وَچھ اُچھ۔ سہ اوس تھوٗ کھمنٕ یکھ
تھوٗ کھمنٕ۔ تَس کھر کاف زرٕ ریشمایہ ہنزٕ آواز ورٕنووسہ
نیٖہہ منزٕ۔ "رٕٹھ ساکھیٖسے"۔ راج وُلی ین رُوٹ ٹھوہ برٕ بیٖٹھے پاکھٹی
اَتھس منزٕ۔ تَس آس خبر اَتھ منز کیاہ آسہ۔ تُوہ ٹیٖوٹھ۔ ہیمی
وہ ژتَس میاوس جیٖتھ نام گاٹجر آس۔ تمہٕ تُل ٹھوہ برٕ تہ نیوون
بدکشالہ آسس نش تہ بیٖٹھے تمہٕ اَتھ دام کوٗ ڈ تمس آیہ اُچھ بکدم
مُٹراوتہ۔ سہ روو۔ تمہٕ ترٕاو نیچ پتیاس منزٕ تہ اَتہٕ باسیوس
کیاہتام۔ تمہٕ دیُت پتیاس بیاکھ دام "ہاں ۔۔ راز ماہ۔ یم چھہ
راز ماہ۔ ژےٕ کتہٕ اَنیٖتھ؟" قمرو ہس ہیم ژوٗر۔ توٗ ریٖہ فکرٕ
قمرہس؟" ریشمایہ وٕرُن تمس اُسان اُسان۔ راج وُلیس
باسے یہ ریشماوہ ذٕمغز و بلکلے دُج منز۔" مگر اَنیٖتھ کتہٕ۔
وَنان کوٗ نہ چھکھ۔" تمہٕ تھوو ریشمایہ ہنٛدس پھیکس پیٖٹھ
اَتھ۔ "کھیٖنے گوٚ ڈکھیٖسے۔ توٗن وُچھکھ۔ پَتہٕ ونے۔۔۔"
راج وُلی ین لوٗر پتیالہ منز شرٕت کٔرتھ لوٗڈ راز ماہ گوٚل۔
تیز تیز ژاٛیتھ وٕٛن کِنے گرٕو ٹھ نہٕ نگلاوان۔ "واہ۔
گاش ہیٖوہ آو اُچھن۔ مگر یمہ۔۔۔۔" ریشمایہ ژٹ تسنز
کتھ تہ وونس "یمہ آسہ میٖنے ژوٗر تھاوہ منز ہ۔ ژوٗر۔ گیہٕ

ہیٚنٛدِس ژٕکِس نٕل۔ ژھرۍ پےٚ اَتھو کیٚنہہ گژھہ یا قمروٕہس نش...“
راج ولی یِس کمہِ مزٕرا ژماہ کھوان اوس گو یکدم ژکیتھ ژٕن دِتکھ
شہ عرشہِ پیٹھ بئیہ فرشس دآرِتھ۔ رٕلیشما آس اسان اسان تس
کُن وٕنان ”صرف آسم ونیچھ ونیچھ ژآرِتھ تھاوِمژ۔ قمروہس
کاژاہ ٹاچھ چھپےٚ ونیچھ ونیچھ رازماہ۔“ راج ولی خانس اوس نہ
فکری تران زِ شہ ہےٚ وُنہ آمس تہٕ کیٛاہ وَنس۔ تمۍ ڈآج یکدم
کنھ ”بہٕ اوسس سوچان زِ ہیٚکہ بہ طاقت باپتھ وٕتھ صاف
کرنس نیتھ یلہٕ کیٛہہ واتنہٕ وٕرآے۔ بہٕ اوسس اندری سۅ تان
ہمت نہٕ ہیٚ پکناوِم تہٕ کوتاہ۔“
”بہٕ تہٕ آسس تی سوچان۔ تۅے ہیٚم قمروہس رازماہ ژٕوٕکٕر
دۄہ ڈکر گژھو اسی تمس نش۔“ رٕلیشما آو بئیہ پننس آوٕلنس
منٛز۔ راج ولی خانس کھیٚٹھوٗ آس، مگر تس آس رٕلیشماہ ہیٚنٛد
لول وچھتھ اکھ نوٚ ہمت میچھرٕ شہ اوس نہٕ رٕلیشمایہ ہیٚنٛدِس
آوٕلنس منٛز ہچشن پرٕھان۔ تمۍ وۅن رٕلیشمایہ کُن ہیٚرتھ۔ ”بس
اکھ زٕ دۄہ لگن۔ میٚے اوسمے ناوۅ نمٹ ژٕ بہٕ ہاونٕ بیشن
بہٕ کڈان وٕتھ ننی۔ وچھتھ کُڈم نا ننی۔ ہور موڈس تام۔ بس
دۄہ نہٕ زٕ دۄہ لگن وۅنی تہٕ اسی موکلو ہیٚمہ ژٕ نادانہٕ نش۔“
”نہٕ بہٕ واتہٕ پننس بیچوس نش“ رٕلیشمایہ وۅن بیہ پانس ژٕن۔
راج ولی ین کھیٚٹیہ کنھ۔ اکھ کُس جواب دِیہ ہیٚے۔ تس اوس

ٹو بڑ وُنہِ اَتھ سپے کینتھ۔ "گو یہ کھین مُشتھ ہیچوی سُند لۆز تھ"
ہا ہٕہ۔" رلیشمایہ وۆن تس اَسان اَسان۔ "ہا ہٕہ۔ ہمہ راز ماہ"
تس پھو بیکلام اَتھ مَنز کِس ٹھ بَرس کُن ظون تہٕ لۆگ تیز تیز
ہمہ مو کلاونہِ۔ "ژٕ نہٕ کھیٚیے" راج وُلین آپراوِ ہیٚنہ ٹھ بر مَنز
رلیشمایہ زبردستی راز ماہ۔ "نہٕ۔ نہٕ۔ کھیٚیے ژٕ۔ مےٚ چھ۔ پُتۍ لہ
چھُ بَرِتھ۔" یہ وُنان پھیٚر رلیشمایہ بَرِتھ راز ماہ چو چِھہ ہیٚیس ٹھ بَرس
تہٕ ہیچ پانس تہٕ کھیٚنہِ۔ راز ماہ کھینتھ دیٚیت راج وُلین بیٚیہ لیہ
ستی ڈۆکھ نہٕ زنگن کو ڈُن واش۔ ییٚڈ کیٚہنہٕ پھیٚہ ستو اوس
تس ساری سپے پانس جِس ہیٚوہ پھیٚور مُت۔ تمی لۆم ژادر ہیٚور
تہٕ لۆگ نارس کُن وُچھنہِ۔ زیٚن اوسُن ووہ نی قریب قریب سوُن
ہیٚو ٹمُت۔ ہیچہ زژور آسہ ہیٚن ہیٚنتھ کُن روز مَنز۔ راج وُلین
سوٗنچ پانہٕ سپے ستی۔ نیٚر نس دوہ نہٕ دوہ۔ بیٚنس نَل آس ووہ نی
نیٚر بڑ وُ ہِمہ کھو تہٕ ژیا نیکیاز شیٚن ووہ تھنہٕ ستو اوس اَمِنگ
گوٗل ووہ نی بلہ گومُت۔ تمی پلہ لووِ اَتھ ہیٚیس ژادر لیچہ سہ گیٚنہ
ہیٚیٹھ وُچھنہِ اَنار آس۔ یہ تہٕ ہراوِن زنگن ہیٚیٹھ تہٕ لۆگ رلیشمایہ
کُن وُچھنہِ۔

رلیشما مو کلے یہ ٹھ بَرس لیٚوتھ۔ دوہ شوٗیے ٹھ بر تھاوِن
لۆب کُن۔ نارس دِزِن زیہر تہٕ ٹیٹہ ژایہ راج وُلی خانس
کرھس نَل۔ راج وُلین اَرٹ مولہ سان پانس ستو ژادر کھاجِن

ہپوّرنہٕ وُچھن ریشماہ شانَن۔ ریشما آس خوش۔ سہٕ ژاےِ راج
وُلیَس کوٚرِتھ نہٕ تس وَچھس اَکھ سٕتی پھَش پھَش دِوان
وۄنَنس "بَس شوٚثاگ ووٚنی۔ تھوٚکمُت ہےٚ چھُکھ شیوٚ ثَگ"
راج وُلی اوس پلہ ہیٚرِ وُچھان۔ اَنہٕ اوس ووٚنی اَنہٕ گوٚٹ
پیٚمُت پیٚنہٕ چہٕ سَفیدی نہٕ کرٕ ہُن پھَش اوس دِثیٚنہٕ مُت۔ سہٕ
لوٚگ اَکھ اَنہٕ گٹس منٛز کنہہٕ نام وُنی دِنہٕ نہٕ وَنہٕ "باد چھُپہٕ
ریشما ییمہٕ وُری بہٕ اَسہٕ کھاتَر کرٕ یو کھ اَسی کِنہہٕ ٹُنٛگ آب بہٕ اکہٕ
دوہہٕ واوٹوُ فاتَس منٛز ہلہٕ۔ جَنگلُ اوس گوٚن۔ اَسہٕ ڈٕ آسے
زٕنی بار پتھر دآرِتھ نہٕ کُنی طلکہٕ ژاےِ بہٕ کلی دَدرِ منٛز۔ پتہٕ اَنیوٚن
اَژھیوٚن رٕوٚد۔ رٕوٚدِ پھیری آسی نیبر کنہٕ کسِ پلس پیٹھ چھکراونہٕ
پتہٕ لوٚتس پتھ تھٹان نہٕ وٕ بگلتھ لیوٚن جوہ بہٕ کُن تتھہ پان لایان
اَسہٕ کوتاہ خوش کرٕیو بہٕ سوٚرے وُچھن۔ ژےٚ کھلےٚ بہٕ وُٹھ نہٕ ژےٚ
ہیٚرٕ ولیو تھ لوٚت لوٚت گیوٚن ع نمی نمی پیٚنڈی اےٚ پھوٚہار"
راج ولی نخانس اوس سہٕ اَکھ اَکھ خوش لیوٚن ژٕھہہ نیبرٕ
مس اَنہٕ گٹس منٛز وَفتکی پردٕ ژٕ ہتھ ووٚتلان باسان۔ ریشما آس
اُچھ وُٹھتھ۔ شاید ما آسہٕ ہےٚ تس تہٕ پنُن پان نہٕ یاوُن ژٕتس پیوٚمُت۔
راج وُلی نخانس گیہٕ بہٕ وَنان وُچھن تحرکنہٕ نہٕ تمی ہیلوٚت وَہرٕ ژٕہند
بآتھ لیوٚ نہٕ لیوٚ نہٕ گیوٚن۔ نَژٕھ کھتُھ ہیٚرٕ ریشما یہ نہٕ گیٚنگراے کرٕنہٕ
"نمی نمی پینڈی اےٚ پھوٚہار"۔ دِتہٕ شوٚنی ہیٚرٕ آواز گرزیپہٕ پلَس تل زٕژھ کھیچہٕ نہٕ
پتہٕ ژھو کیبہٕ والدار۔ دہٕ شوٚنی دیٚت بلنٛدرِ پھاہ تہٕ تمہٕ ترٕو وٕ پتھر
اَکھ اَکس سٕتی لارِتھ داپھہ۔

۲۶

قدرتن آس یاری کرمژتہٕ چھُ یمن تھزرن پیٹھ موسم دوہہ پتہٕ دوہہ ورہی بدلاوان۔ ناپھ نوٚن ییر ہٕ بیتہٕ اوشن وُنیگھ تام نبہ دوٚر کوٚرمت۔ ویسے اوس یمن دوہن ناپھ روٗدمت منٛزی منٛزی ہیے اوٚبرہٕ زانڈ ییران ییران نیس وٗلنہٕ ہپہ ہیے واو اوشس ہٕ ٹکِنہ دوان۔ راآج وٗلی بن اوس ہتھ زوو نی چھُ قدرت مہربان آو کنِہ پھرن تس رٕتی دوہ۔ تس اوس رُم رُم بلیہٕ گوشت نہٕ سہ اوس ووہ لسنس پیٹھ شین تلان تھدِ تھارِ گنیوان۔ تس اوس پاسان منزِل بس بروٚنہہ کنہٕ۔ بیٚیہ کیہنہٕ ژٕہی نہٕ منزِل آسہ نس قدمن تل۔ اوٚکنِ اوس تس آنیتھ روٚس طاقت آمت نہٕ سہ اوس شینس تِیتھے پاٹھو متیوٗمت پیٹھ کنی سہ جوآنی منزوہ برانٛہ دِوٕدآرِس متان اوس۔ ٹلہ شینہ نرژل

پھیکہٕ پیٹھہ بعدن وُترایہ کُن دٲرِتھ دِتھ دیٚت تمیٚ ٹھٕکھ۔ کمر
سیٹھو دکھرِ تھ کوڈن کاڈنہٕ نظر تِمہ آونِ ہیرِ ؤ ہیہ کُن۔ موڈس
تام آسہٕ ہن ووٕ زٕ گز جوٗ راہ تار۔

سہٕ پھیٚور پوٚت تہٕ اَتہٕ وُچھن رَیشما جرٕیب زٕ جرٕیب دور
وَتہٕ پیٹھ تاپس ہیتھ۔ راج وٕلیٚ یَن دِرٲنی پیٹھہ تمِس کرٕ کھ۔
«بس ووٕنی لگیہٕ نہٕ تار۔ بس بییہ گرکھنٹہٕ۔ بس۔» یہ وَنان
وَنان ٹھکیہ تمیٚ ہیل شیٚنس تَل تہٕ اَرکرِتھ دٲبو ڈُن یہ تتھ کمہٕ
پیٹھ یُس سہٕ مَنزِ وَ تہٕ نُنہٕ آس دِراہٕ۔ شیٚنس گو گرٕ اچھ تہٕ دوٕیو
طرفو گیس زُم راج وٕلیٚ یَن دٲبو ہیل بیٚیہ بعدن تہٕ ہُڈ شیٚپنہ تَرٕل
گییہ یلہٕ۔ راج وٕلیٚ یَن لگو مُژھن ہُند زور تہٕ پھرن یہ شیٚپنہ ترٕل
بعدن کُن لرٕ۔ یہ وُزرِ ڈٕلہِ وان ڈٕلہِ وان تہٕ پاتس سنی شیٚن
وٹان وٹان بعدن اَمہِ پیٚنہ اوس موڈس تام شیٚن یلہٕ گومت
تہٕ راج وٕلیٚ یَن لٕج نہٕ تار یہ صاف کرٕنس۔

موڈتلہٕ کس شیٚنس نِشہٕ وٲتتھ ہیٚرن راج وٕلیس
وٲنجہِ پھُر پھُراَتھٕ ڈی۔ تمیٚ سُند رفتار گوٚو کم۔ اَکھن تہٕ ہیٚرٕنس
نیٚنی اَتھٕ ڈی۔ تَس ووٕ تلو خیال زِ موڈس پیٹھ وٲتتھ ہرگاہ
دٕیمہ طرفہٕ ہہ شیٚن گوٚن اوس سہٕ کیاہ کرِ۔ سہٕ اوس نہٕ ووٕنی
یہ آخری حصہٕ شیٚنک تُلنس بہران۔ ہیل شیٚنس تَل پھاسوکھ
اوس تمِس اَکےٚ دٕرکرُن تہٕ تتھ پییہ ہس زنٛدگی یا موت۔ تمیٚ

اوس بیل شپنس تل پھاسو متت. مگر سہ زن اوسکھ ماشتروو.
تموو کلیوکھ ناوہ "دۄرِ پٕرژھ رشیمایہ تہٕ ہیٹہ. ماشنہ پھیٹ
تہٕ تمو کۄر کنے ارشپنس تہٕ پھرن لر. اتھ لج تہٕ ناری لبہ ن
وسنس. راج وٲلین نزٲوہ موڈ ڈلنہ برٕ نہہ کن نظر. اپارِ
اوس نہٕ شین پاو تہٕ ٹھزر. نٕنس ناپس منز اوس لبہ ن تام وۄنہٕ
پوٚد ناشپان. راج وٲلین ژٕج کرٕکھ نیرتھ.

"اوے ربا. لوٚگ سیا پاری" پتہٕ کھیٚوٚر رشیمایہ کن.
"اسی ہے گیہٕ آزاد. اسی ہے گیہٕ آزاد" تمو تل گرٕز. تس آس
نہٕ پژھ لوان. تمو اوس ڈچھتس اتھس کیتھ بیل تھوٚد تلمت تہٕ
اگسے زنگہٕ ہیٹھ اوس استاد رکوزِ نتھ وۄ تہٕ ہرس جوانہٕ سندی
پاتھی نژان. گجرین ہندٕ لوٚٹھ نژن بس تم وۄسنس پیٹھ نژان
چھ. سہ اوس نہٕ وژان کنہٕ. تسندِ نژنک رفتار اوس ہنہٕ ہنہٕ
تیزان گژھان تہٕ ییٚتھے تس ٹھکیتھ پھرکھ کھوت تہٕ گیٚوٚر آوسہ
ہیوٚکھ یکدم پتھر. سہ اوس نہٕ وۄنہٕ ہیوٚ کھمتے کنہٕ زٕ دۄرِ گیہٕ
گگرای. چکہ ہنہٕ کنی پھیٚوٚر تہٕ گعڈ اتھ آواز کن راج وٲلین
ظون. مگر ییٚتھے گگرایہ ہنزِ یہ آواز ہیٚژن ژہہ پتہٕ ژہہ تھار
راج وٲلین کھیٚبہ ترٕوٕکھ. تمو تل کانہٕ تھوٚد تہٕ لوٚگ نبس سام ہیٚنہٕ.
نب اوس چھپلتھ تہٕ چھوٚ کیتھ. ناپھ اوس نوٚن. سہ گو حاران
زبہٕ گگرای ہے گژھان چھ تہٕ کنہٕ. سہ گو یکدم تھوٚد وۄتھتھ.

تمی ترٛاو ہیٚوٗر کوہ ہہ تیٚنتاآس تام نظر۔ شیٚنن اوس اکھ اکھ پل آکھ اکھ زنار ٹ ہیٚنہٕ نس وچھس مئز شرٛوٚپر وومت۔ صرف آسی مئزی مئزی یار ہیری بہٕ وچھ ژٹھ تیز ہوی اسمانس کن آسے زٹھ۔ ناپھ نوٗت۔ آسنہٕ کنی آس نہٕ شینس پیٹھ نظرے دِرتھ ہیکان۔ مگر بہٕ آواز بہٕ گرٛزنی آلشارچ ہش آواز آس برابر تھدان۔ اُچھن اُنھک سا بہٕ کرِتھ ترٛاو راج وُلین بیٚیہ ہیٚوٗرکن کوہ ہہ تیٚنتاآس نظر۔

یٚنھے راج وُلی خانس کوہ ہہ تیٚنتاآس پیٹھ نظر بیٚیہ تس گوٚیکارم شاہ زن ژھوٗکتھ۔ اَنہٕ اوس سفید دِہی گنہٕ کار دوٗھمت توہکی پاٹھی وُڈونہٕ شینکُ بہٕ گردِ انبار اوس بعٕن کُن دوان۔ راج وُلی خانس گیہٕ کُنی لیٚدرِ ژھٹھ پھیرتھ۔ بہٕ آواز آس موٗنگ آلو۔ تنہٕ تا پہٕ ستی اوس کوہ ہہ تیٚنتاآس پیٹھ شین یلہٕ گومُت تہٕ تھی آس ماژی وٹنہٕ آمژ تہٕ بہٕ آس پانس ستی منہٕ واد شین وٹان تہٕ رژھہ پتہٕ رژھہ ہنان ہنان تیز طوٗ فانکی پاٹھی تھی وتہٕ پدس کن وسان بس راج وُلین صاف اوس کوٗرمُت۔ راج وُلیس ژُج کنی کرٗکھ نیرتھ "ربشما پیٹھ زُل برٛوٗہنہٕ مہٕ پکھ۔ شینہٕ مٲژی چھ یاپہٕ گامژ۔" شینہٕ ہانہٕ ہند گرٛز اوس تیٚوٗت تھدنہٕ راج وُلینی آواز گیبہٕ ا تہٕ مئزر آسی۔ راج ولی اوس اکھ نظر ہیٚوٗر دوان تہٕ بیاکھ ربشماپہٕ کن تہٕ منٛی سنٛدی

پاٹھو اوس رگہٕ ژٕ ہتھ کرٕکھ دِوان۔ "ریشما۔ ریشما۔ شہپنہٕ کوہ چھُ
وُستھ بِوان۔ ہتھ نہٕ ہلکھ۔ اَدٕ یتھے روز ریشما۔ برو ہنہ مہٕ پکھ۔"
ریشمایہ اوس نہٕ کہنی فِکرٕ ترٛان۔ راج دُلی اوس کرٕکھ دِوان تس
کُن دوان۔ تہ اوس تژ ہر تھو مٕت۔ اکھ نظر اوس ہیثورکو ہس
کُن کران تہٕ بیا کھ ریشمایہ کُن۔ سہٕ آس وُنہٕ تس نِشہٕ وار یاہ
دور۔ ہیٚر آس شہپنہ ماذ پانس ستی سورے شین وَٹان سیٹھو دے
ریشمایہ کُن دوان تہٕ دوران۔ ہتھ یش نہٕ کلاہ کوٹاہ بِوان اوس
تتھ آس وُرکا وِتھ اَنان تہٕ پانس ستی دَٹان گرٕ ہان۔ راج دُلی
بن کرٕ ہیبہٕ ہیثورکن نظر آنہ باسیوس کوہ ہک کوہ ہے زن وُرکاوہنہ
پتھ وَنہٕ ہندِس تتھ حصس کُن یکھ وَ ہرا وِتھ وَسان بیٚنہٕ تس
ریشما اِستا دِرا وہڑ آس۔ راج دُلی دَوِتھو وتس کُن کرٕکھ دِوان
"ریشما پتھ ژٕل۔ پتھ ژٕل ریشما" ریشمایہ زن اوشکھ موٗتھن
کورمٕت۔ تس اوس نہٕ فِکری ترٛان زِ سہٕ ہے کرٕ نہٕ کیاہ کرِ۔
شہپنہ ماذ آیس وُوہ ذی تالہ پیٹھ وَ آژ ہڑ۔ راج دُلِہ بِن گرٕ
دِرا وتژ ہر تھو مٕت ہیبہٕ دوان پلہٕ تلہ رز ژٕ ہتھ نہٕ لوٗگ۔
ریشمایہ کُن ژٕ پنجل دوٗنہٕ۔

دوٗ یہ مہ اَنٛد اوس راج دُلی تس کُن دوان۔ مگر اَمہ برٛونٹھے
زگرہ بارا ج دُلی واتہٕ ہے ریشمایہ نِش شہپنہ ماہ نہٕ کُڈ ریشمایہ پیٚٹھی
ژھیٹھ نہٕ اکی ہے زٕ ہس مُنٛز ژٕ ٹھ ڈلوان ڈلوان بوہ ن گن۔

راج وٕلۍ یِس ژٕج کٔنۍ کرٕکھ ہِنزِ تِہٕ "رٔلیشما" سُہ دٔو تھوٕوا اَتھ شیٖنہٕ مانہٕ پیتہٕ۔ مگر شیٖنہٕ مانٛز ہیتِس کانٛسِ بعہٕ اُنیکھ سنٛزِس منٛزٕ آوٕ مژ۔ موتُن ہہٕ گٔرز ژھوٕ کتھوار وارٕ نہٕ ہیٚتھے ہہٕ شیٖنہٕ گرٕد ہیٚمے ہہٕ نہٕ اوس وٕ نہٕ پوٚ ڈے کتہٕ نہٕ نہٕ رٔلیشما ہیٚ نہٕ راج وٕلی اوس ڈیہٕ شیٖنِس پیٖٹھ کلہٕ تھاسان۔ سُہ رٔکیوٕ۔ تمہٕ تُل کلہٕ تھوٚد۔ ہیٚور اَسمانَس کُن کٔرِن خشمہٕ ہٕز نظر تہٕ دِژِن کٔنۍ کرٕکھ "کَمِہٕ چھکھ تھدایا کَمِہٕ چھکھ ظالِمہٕ۔ مےٚ چھہٕ چانِہ نفرت۔ سخ نفرت۔ یوزان چھکھ" ہہٕ وَنان وَنان دیٚیت تمہٕ ڈٔکہٕ بیٚیہٕ شیٖنِس پیٖٹھ دآرِتھ۔ سُہ اوس لاش ہیٚوٕ ہیٚوٕ مُت۔ نہٕ حرکت نہٕ ہہٕ رنہٕ صداہ۔ صِرف اٰسِس پَننی آواز اُنٛدرٕی اُنٛدرٕی تُلیٖتھ دِوان "ژٕ اوٚسکھ نَس دھوکہٕ دِوان۔ ژھل وَرتاوان۔ ژٕ چھیٚتہٕ کیتھ کٔنۍ ہیٚوتنےٚ قصاص" ژٕ چھنتہٕ" ہہٕ وہ یکھرآواز آس ہدٕ تیٚھتِس دیماغس دوہ کرٕی دَب والان۔ پھر پھر گرزان زَنتہٕ رِیکاڈَس ہنٛزٕ اُکی ہیے جایہٕ رِوٕ ہہٕ اٰس گامٕژ۔

اَمہِ آوازِ لَنشہِ نجاتھ لبنہٕ خاطرٕ تُل راج وٕلین شیٖنہٕ پیٖٹھ کلہٕ تھوٚد تہٕ پتہٕ ڈٔکھ آوٕ تمہٕ اَتھ شیٖنِس پیٖٹھ نہٕ وٕ وٕتھ وار وارٕ تھوٚد تہٕ بیٚیوٕ ٹھ اُلٕ تَس شیٖنِس پیٖٹھ۔ ہتہٕ تکنی تھاوٕن کوٹھین پیٖٹھ تہٕ لوٚگ مُدے گٔنڈِتھ لبن نارس کُن وُچھنہٕ تَس باسیوٚ زاوِرٕ کھرٕ رٔلیشماہہٕ ہنٛز گیوٚن لہر۔ یکِہٕ گیوٚن لہر تہٕ

تیلہِ یہِ ساری سیٚے أنٛدرِ پکھس "بایِل نہٕ منان لوٗر" امہٕ آوازِ وٕنٛل
راج ولی پانس مٔنٛزٕ تس باسیوو زِ ریشماچھہ تس بلکُل نکھے کمہٕ تامتھ۔
ژٕ وایاری اوس تٔہنٛدِ خاطرٕ اَنہٕ گوٚٹے اَنہٕ گوٹ تہٕ اُتھی
اَنہٕ گٔیس مٔنٛز آس ریشمایہ ہُنٛز آواز تس سحر زَن کرِتھ۔ اَکہٕ اَنٛدٕ
اوس سُہ ژٕہنھ زَن گومُت تہٕ دوٚیمہ أنٛدٕ اوس تٔمنٛد گرٕ
ہیٚے ہٕنٛگہٕ تس وُچھان، وُنہٕ تہٕ ترٛٲہر ٹوٗمُت۔ مٔنٛزس آس ہموا
شیٖنہٕ ژادرٕ لیٚعن تام وَہرآعِتھ۔ مُنٛز یٔمہ وَتہٕ لوٚد۔ سُہ اوس نہٕ
کینہٕ۔ آخر کوٚر گُری جگرٕ تہٕ وارٕ وارٕ ہیٚوٚت تمیٚ امہٕ شیٖنہٕ ژادرٕ
مُنٛزی کھوٚرٕ ٹھیکرٕ آوی ٹھیکرٕ آوی یُہنٛد نس ٲلکس کُن پکُن۔ ژٕوا
پٲریٲس ژھوٚیہ یہِ موتنی ژھوٚیہ یہ۔ نہٕ اتھ موتنہٕ ژھوٚیہ یہ مٔنٛز اوس
کوٚر شیٖنس مٔنٛز گُری ہنٛدِ ین پڈٕرن ہنٛد سَنہٕ نک کرٛایچھ کرٛایچھ
ہأنٛتھ ہیٚوٚہ پادٕ کران زَن تہٕ کوٚر کفنس ترٕ ترٕ ژھیٚنان۔ بیٚتھ بیٚتھ
ووت گُرٕ راج وٕلِیس نِکھ۔ تمیٚ تھووٕ چوٗنٛٹھ وارٕ وارٕ راج ولی نس
پھیٚکس پیٚٹھ تس دِلاسہٕ دِنہٕ خاطرٕ۔ راج وٕلِین کھیٚنیہ گوٚڈ دوٚرٕ
تمیٚ پھیٚر یکدم کلہٕ پیٚتھ کُن۔ اَتہٕ ییٚلہٕ تمیٚ یُہُنٛ گُر آرٕ کرٕ ؤژھنمُت وُچھان
وُچھ سُہ وؤتھ یکدم تھوٚد تہٕ رٕوٚٹُن اُمی شُنٛد کلہٕ نالہٕ مَتہٕ۔ تس
آیہِ أنٛدرٕ رٕچی ساری سوٚنٛکھی ژھیٚنتہٕ تہٕ لوٚگ لوٚٹہٕ نگہٕ وٕدنہٕ۔ ییٚنیٚ
زٕبانی کٔرٕ تس آس ساری سیٚے پانس کھٔر کھٔر۔ یہٕ ترٛٲوِتھ آس تٔمنٛدِ س
ٲلکس تُسی بٔرو ہٕنہٕ کَنہٕ ییٚمیٚ تہٕ سُہ اوس بےٚ بس پنہٕ نس

مأ لکہٕ ہنٛدی پأٹھۍ اتھہ ہوٗران رٕود مُت۔

راج ولی اوس تس گرٕ دنہٕ الونٛد بے حس زٕ دوٗر گیہِ آواز۔ "راج ولی چاچا۔ راج ولی چاچا ہو۔" راج وٗلی ین ترٛووُ گرٛی وُنٛد کلہٕ کھوٕ نہٕ منٛزٕ۔ سُہ ترٛ ہرتیوٗ۔ تمۍ سوٗچ اتھ شنٛی یاہس منٛز کنہٕ ییہِ کانٛسہٕ اِنسانہٕ سنٛز آواز۔ تس باسیوٚ شاید چھُ تس نہٕ نادٕ وُوتمُت۔ سُہ بیوٚٹھ پتھر۔ آواز ووٚتلے یہِ بیٚیہِ۔ "راج ولی چاچا ہو۔ راج ولی ی ی..." راج وٗلی یس باسیوٚ زِ ووٚنی ییہِ یہِ آواز بلکل نکھہٕ تہٕ پَنٕن شہل آسہٕ پھرِ تس سأری سے تہٕ سُہ گژھِ ہمیشہِ عذابہٕ نشہٕ آزاد ہمیشہٕ خأطرٕ۔

ییتھے یہِ آواز بیٚیہِ ووٚتلے یہِ گرٛی پھیٚرِ کلہٕ اتھ کُن۔ دوٗرٕ اوس پیٚرٛاشیٖنہٕ منٛزٕ پکان تہٕ کرٕ کہٕ دِوان یمن کُن ژوان۔ گرٛی دِژ زورٕ ہٕنٛز راج وٗلی یَس ژینہِ وَن دِنہٕ خأطرٕ۔ تمۍ تُل کلہٕ تھوٚد تہٕ وُچھن پانَس کھووٕری۔ اَتہٕ بیٚیہِ اُمی پیٚرٛاٹوان وُچھ اُمس لوٚگ اَنٛدری سأری سے کھوٗلرٕ۔ تس ژایہِ سأری سے پانَس تھٕر تھٕر۔ تمۍ کھیٚیرِ کلہٕ واپَس تہٕ تھوٗون کوٚھن دِوٕن منٛزباگ پیٚرٛاہس وُچھنٕ اوس تس اَنٛدری الاوٕ گوٚنٛڈمُت۔ بیٚتِس کانٛسہٕ ووت پیٚرٛانس نکھہٕ تہٕ بیوٚٹھ تس نِش پتھر تہٕ پھرٕ کہٕ ہوٚت ووٚنُن تس:

"چاچا پکھ سأنی رٕو۔"

راج دُلارِین کٔر نہٕ حرکت تہٕ۔ تَس بُڈے بہٕ تھر تھر پانس۔ پیرآہن روٗٹ تٔمی شُند پھیٹوک نہٕ زیٚر دِوان دِوان دوٚن تَس بلیہ:

"چاچا کِتھہ سا پیتہٕ گژھہ ژیر۔"

راج دُلارِین تُل وارٕ وارٕ کلہٕ تھوٚد تہٕ لوٚگ پیرآہس کُن اَچھ ژومراوِتھ وُچھنہٕ۔ وُٹھن پیٹھ اوس شُہٕ شٹھ زہر ہیتوہ اَسُن۔ دگہ لہ غٔند۔

"شاباش پترا۔ شاباش چھے۔ گوژُے تہٕ ڈیٖٹھتھ یمس پٔٹھ ہکھریس دغا۔ دھوکہٕ۔"

پیرآہن گیہ یُژ تھ بتھس ہنز تاوٕ۔ تمیٚ ڈ راج دُلیہ دہ شوے کوٹھ اَتھن مَنز تہٕ دوٚن تَس بَر بُکہٕ پیٚٹھ۔

"یہ مادَن چاچا بہٕ مادَن۔ پیرا ہیٚکیا ژے زانہہ دغا کٔرِتھ۔"

راج دُلارِین کوٚر نہ ہر غٔند نہٕ پھیرِن دوٚ بمس طرفس بتھ۔ پیرآ پھیوٚر تَس بَر وٚنہ کُن۔ "چاچا ژیوٚ نہ مے کیا شُپد پیٚنہٕ۔ تہٕ سہرا خوش کرِی نہ دِ۔ مے یِتھے لالی گامہٕ کُنڈ تہٕ دژاس لبہٕ ن نارس کُن، مے باسیوٚ ز کمہٕ نام وُچھ آسی ژلان نہٕ سہ چھُ اَسہٕ پیٚنہٕ دِوان۔ یہ اوسا میٚیون وہمہ کینہ پیٚزی اوس کانٹہہ اَسہٕ پیٚتہٕ پیٚتہٕ لاران آسہ رٹنہٕ۔ لہذا زون نہٕ مے وَتہٕ ٹھٔہرن مناسب بہٕ دوٚر ژیوٚسس سیتوٚ دُے نوٗری کُن تہٕ لالی تر آدم دوسنہٕ پٔنڈ گرِ تہٕ دژاس والیَن ژےٚ ژھانڈ نہٕ۔ مگر ہیٚتس کالس اوسُن اَژھیوٚن شین

لوگمت تہٕ وَتہٕ آسہٕ راوِمژ۔ بہٕ چھُس پیتن دوہن فلتے فکرِ ٲکِس ملپس تل۔"

راج وُلین تل بیٚنہٕ کلہٕ کھٕ ٹھ پیٹھ نفوٗد تہٕ لوٗگ پیرآہس کن وُچھنہٕ۔ پیرآہس اوس ٹارِن منزٕ اوٗش ہیران۔ تمہِ ووٗن اُچھ ہُرٲے کرِتھ وَرآے راج وُلیس "بہٕ چھُس پوٗزٕ وَنان۔ تِرے چھےٚ نا ژٕھ مےٚ پیٹھ، پَنٕنِس پیرآہس پیٹھ۔" راج وُلین کوٗرس کانہہ ستو ہلکہٕ انکار زِ تس پانس پیٹھ تہٕ تِہُنٛد آس نہٕ۔ پیرآہن ٹھُرِ راج وُلینِ دوٚہ شوٗ ٲتھ دوہ ذاتھ منزٕ تہٕ دوٗن تس۔ "چاچا وُھ تھ بکھ نیٚرو۔ پیٚتہٕ گژھ شام۔" راج وُلین کُر بعدٕ ن نارس کُن نظر تہٕ ژیٚوٕ ٹھ دوہ ش ترٲوِتھ ووٗن تس "مےٚ ہے منٛدنِن شام گو۔ پَشُن خاطرٕ مےٚ یہِ سوٗرے کرِ توٚو۔ پَتہٕ میٚژِ ستی تہٕ دغا کرِ توٚو۔ سعہے ژُج مےٚ ترٲوِتھ تہٕ راوٕ لیوٕن ہیتھ نارس منز۔ تمہٕ ترٲو وُچھ شینہٕ مانہٕ ستی تہٕ دوہ ذ آسہٕ خبر کَنہٕ تس شینس تل ڈاپھ ترٲوِ ہرٕ نیٚندرِ۔"

پیرآہس زِن بیٚنہٕ شَنہٕ ترٕٹھ۔ تمُ نہٕ اوس شینہٕ مانہٕ ہیٚنٛد گُزر بوٗزمت۔ مگر یہِ ترٕٹھ چھہٕ ریشمایہِ پیمژٕ امیک اوس نہٕ تس گمانہٕ تہٕ تس ژُج کرٕ کھ نیٚرِتھ "نا چاچا نا۔ یہِ ماوَن۔ یہِ نا ہیٚکہٕ نہٕ سپدِتھ" پیرآ اوس کلہٕ لیوٕن کُن ترٲوِتھ ملزِمہٕ سہٕ نٛدِ پاکھُے بےٚ لبن۔ راج وُلیس بژٕ وُنہٕ کنہٕ ہیتھ تہٕ پانس زِن وَنان "ہاے اور با۔

پہ کیتھ سپد۔ یہ کیاہ زِ سپد۔" یہ وَنان وَنان ژ‍ٲوس شرو کنِن
راج دُلارِین تر وو زِلیو ٹہ ووہش تہ گوٚ تھوٚ دوٚ تھنیتھ۔ پترا تہ وۄتھ
تھوٚد تہ بڈٕ کھوٚژی کھوٚژی رۄٹن راج دُلارِین اَتھ پتہ نِس اَکھس
منز۔ "چاچا پکھ۔ پکھ مےٚ سیتی۔ بہٕ چھس نا چون پترا۔ پکھ۔"
" نہ۔ بہٕ گژھہ واپس گام تہ پترا ہیمَو۔ ہیمَو دِ دہ شوٚنی۔
ہیمَو دہ شوٚنی۔" یہ وَنان وَنان دژ‍ٲوس واپس وَتہ پُدرس کُن۔
پترا دِیو وتس پتہ۔ سہ ہیوتس پا دن۔ "چاچا میٚون
مان نا چاچا۔ پکھ تا مےٚ سیتی۔"
"چونے ہے مانیوم۔ گژھہ پترا۔ گژھہ لالی بچار آسی پژاران۔
گژھہ مےٚ مہ رٹھ وَتھ۔ مےٚ تہ آسہ تم پژاران۔" تمیُ سوٚ کلادر
کھوٚر تہ دژ‍ٲو پلس کُن پتہ۔ تمیُ ہم دوہ گذٲری ہنی آسی۔ تس
پتہ پتہ دژ‍ٲو تمیُ شندگر۔ پترا رُود پتھے کنی کھوٚ تھنِن پیٹھ پیٹھ
تس شندِ بن پکہ وہ ہین پدِ بن وچھان۔ تس اوس نہ سوچنے تگان کیہہ
تس اوس سوٚرے عجیب باسان۔ فضوٗل زژھی کھنڈی تل تمیُ کلہ
تھوٚد تہ نژ آون بترِ وِ ہتہ کُن نظر۔ راج دُلی اوس موڑس نِش
وتمت۔ اَفتاب اوس لوسنس تیار۔ آمہ کِس گاشس منز
آسو راج دُلی تہ شندگر زژھا یہ ہشہ باسان یمہ اَکھ اَکس
منز راوِ تھ دار دار دوٚر شنیا ہس منز جذب گیہ۔ ●